

1

1. A charge to keep I have,
A God to glorify,
A never-dying soul to save,
And fit it for the sky

2. To serve the present age,
My calling to fulfil:
O may it all my powers engage
To do my Master's will!

3. Arm me with jealous care,
As in Thy sight to live;
And O Thy servant, Lord,
prepare
A strict account to give!

4. Help me to watch and pray,
And on Thyself rely,
Assured, if I my trust betray,
I shall for ever die.

Charles Wesley
MHB 578

2

1. A greater rain is coming
A greater rain is coming
A greater rain is coming very
soon
The early and the latter rain
shall fall together at the time
A greater rain is coming very
soon

2. I see the signs are all
around
My ear has heard a certain
sound
A greater rain is coming very
soon
For Zion has travailed and
shall bring forth
The sons of God with a word
in their mouth
A greater rain is coming very
soon
PH. 35

3

Abba Father, let me be
Yours, and yours alone,
May my will for ever be
Evermore your own.
Never let my heart grow cold,
Never let me go,
Abba Father, let me be
Yours and yours alone.
Dave Bilbrough

4

Abide under his anointing,
Abide under his control,
Abide under his anointing,
His presence upon your soul;
Just stay in the arms of Jesus
And thou shall be fully
whole;

Abide under his anointing,
Abide under his control,
PH 64

5

1. Abide with me, fast falls
the eventide;
The darkness deepens; Lord,
with me abide,
When other helpers fail, and
comforts flee
Help of the helpless, O abide
with me.

2. Swift to its close ebbs out
life's little day;
Earth's joys grow dim, its
glories pass away
Change and decay in all
around I see
O thou who changest not,
abide with me.

3. I need thy presence every
passing hour
What but thy grace can foil
the tempter's power?
Who like thyself my guide
and stay can be?
Through cloud and sunshine,
O abide with me.

4. I fear no foe, with thee at
hand to bless;
Ills have no weight, and tears
no bitterness.
Where is death's sting?
Where, grave, thy victory?
I triumph still, if thou abide
with me.

5. Keep thou thy cross before
my closing eyes;
Shine through the gloom, and
point me to the skies
Heaven's morning breaks, and
earth's vain shadows flee;
In life, in death, O Lord,
abide with me
RH 797, H.F. Lyte (1793-1847)

6

Ah! Lord God, thou has made
the heavens and the earth by
Thy Great power
Ah! Lord God, thou hast
made the heavens and the
earth by Thy outstretched
arms
Nothing is too difficult for
thee!
Nothing is too difficult for
thee!

O Great and mighty God
Great in counsel and mighty
in deed
Nothing, nothing, Absolutely
nothing
Nothing is too difficult for
thee.

Key Chance

Songs of Fellowship - Vol. 1 No 3.

7

1. All hail the power of Jesu's
name!

Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem
And crown Him Lord of all.

2. Crown Him, ye martyrs of
our God,
Who from His altar call;
Extol the stem of Jesse's rod,
And crown him Lord of all.

3. Ye chosen seed of Israel's
race,
And remnant weak and small,
Hail Him who saves you by
His grace
And crown Him Lord of all.

4. Ye Gentile sinners, ne'er
forget
The wormwood and the gall;
Go, spread your trophies at
His feet,
And crown Him Lord of all.

5. Let every kindred, every tribe
On this terrestrial ball,
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all

6. O that with yonder sacred
throng
We at His feet may fall,
Join in the everlasting song,
And crown Him Lord of all.
Edward Perronel - RH 2

8

1. All heaven declares
The glory of the risen Lord;
Who can compare
With the beauty of the Lord?
For ever he will be
The lamb upon the throne
I gladly bow the knee,
And worship him alone

2. I will proclaim
The glory of the risen Lord,
Who once was slain
To reconcile man to God
For ever you will be
The lamb upon the throne
I gladly bow the knee
And worship you alone.
Tracia Richards
BBC 134

9
All His ways are
pleasantness, pleasantness,
pleasantness.
All His ways are pleasantness
And all His paths are peace.
Peace, peace, peace,
All His paths are peace;
All His ways are
pleasantness,
And all His paths are peace
Translation of "N'akwan nyinaa yɛfɛ"
PH 57

10
All my springs are in Thee O
Lord
All my springs are in Thee O
Lord

Nothing can satisfy my weary
soul
All my springs are in thee.
PH 213

11
All our weaknesses consume
Let our shortcomings
disappear
And let Christ shine greatly in
us
You alone can do this
Fill us Holy Spirit
Fill us, O Power Divine
Fill us till we overflow
Seth Asare Ofei Badu

12
1. All things praise Thee,
Lord most high
Heaven and earth and sea and
sky,
All were for Thy glory made
That Thy greatness thus
displayed
Should all worship bring to
Thee;
All things praise thee: Lord may
we

2. All things praise Thee:
night to night
Sings in silent hymns of light;
All things praise thee: day to
day
Chants Thy power, in burning
ray;
Time and space are
praising Thee,
All things praise Thee Lord
may we.

3. All things praise thee;
round her zones
Earth, with her ten thousand
tones
Rolls a ceaseless choral
strain;
Roaring wind and deep-
voiced main,
Rustling leaf and humming
bee,
All things praise thee; Lord,
may we.

4. All things praise Thee;
high and low,
Rain and dew and seven-hued
bow,
Crimson sunset, fleecy cloud,

Rippling stream and tempest
loud;
Summer, winter, all to Thee
Glory render, Lord, may we.

5. All things praise Thee;
gracious Lord,
Great Creator, powerful Word,
Omnipresent Spirit, now
At Thy feet we humbly bow
Lift our hearts in praise to thee;
All things praise Thee; Lord
may we. Amen

George William Conder, MHB 29

13

1. All to Jesus I surrender
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live

I surrender all...
I surrender all...
All to Thee, my blessed
Saviour
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender
Humbly at His feet I bow
Worldly pleasures all forsaken,
Take me Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender
Lord, I give myself to thee;
Fill me with Thy love and
power
Let Thy blessing fall on me

4. All to Jesus I surrender
Now I feel the sacred flame;
O the joy of full salvation!
Glory, glory to His Name!
J. Van de Venter, RH 600

14

Alleluia, Alleluia
For the Lord God Almighty
reigns
Alleluia, Alleluia
For the Lord God Almighty
reigns
Alleluia, Holy
Holy are You Lord God
Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are holy
Holy are You Lord God
Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen
Agnus Dei

15

1. Amazing grace! how sweet
the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I'm
found
Was blind but now I see

2. 'Twas grace that taught my
heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace
appear,
The hour I first believed!

3. Thro' many dangers, toils,
and snares,
I have already come;
Tis grace hath brought me
safe thus Far,
And grace will lead me home.

4. The Lord has promised
good to me
His word my hope secures.
He will my shield and portion
be
As long as life endures.

5 And when this flesh and
heart shall fail
And mortal life shall cease
I shall possess within the veil
A life of joy and peace.

6. When we've been there ten
thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing
God's grace,
Than when we first began.

John Newton,

BBC Songs of praise, 282

16

Amen, Amen, Blessings and
Glory
Wisdom, thanksgiving and
honour
Power and might be unto our
God

For ever and ever, Amen!

Antwi Bekoe - PH 260

17

1. Ancient fire at work in us
Ancient fire will never die
The fire from above
The Pentecost fire
The fire set in me
The fire set in you
The Pentecost fire will ever
burn

*The fire set in me, I will fan it
up
The fire set in you, you should
fan it up
The fire will impact
generations
The Pentecost fire will never
die*

2. Ancient fire at work in us
Ancient fire will never die
The burning bush fire
The light in the temple
That which burns in my soul
That which lights up my path
The Pentecost fire will set
ablaze

3. Ancient fire at work in us
Ancient fire will never die
Fire from the Father
That which led Israel
The fire that leads me
The fire that leads you
The Pentecost fire will lead
us on

4. Ancient fire at work in us
Ancient fire will never die
The promise of Jesus
The Holy Ghost Fire

The fire that gives life
Is what is set in us
The Pentecost fire will make
us live

5. Ancient fire at work in me
Ancient fire will never die
The storms may rage
The waves may flood
The fire set ahead
The fire set behind
The Pentecost fire will see me
through

*Translation of "Tete gya no r'ye
adwuma" - Opoku Onyinah*

18

Ancient of days
As old as you are
As old as you are
You remain the same
Ancient of days
As old as you are
As old as you are
You remain the same

19

1. Ancient of days
Rock of Ages is He
The Son of God;

The Promised One,
Is here with me
Jesus is with me
Jesus with me

2. Eternal God
Everlasting Father
Is He, Jesus the Lord
The Coming One,
Is now with me
Jesus is with me
Jesus with me
Opoku Onyinah,

20

1. And can it be, that I should
gain
An interest in the saviour's
blood?
Died he for me, who caused
his pain?
For me, who him to death
pursued?
Amazing love! how can it be
That thou, my God should die
for me?

2. 'Tis mystery all! The
immortal dies!
Who can explore his strange
design?

In vain the first born seraph tries
To sound the depth of love
divine
'Tis' mercy all! let earth adore,
Let angel-minds inquire no
more.

3. He left His father's throne
above!
(So free, so infinite His grace,)
Emptied himself of all but
love,
And bled for Adam's helpless
race;
'Tis mercy all, immense and
free,
For, O my God , it found out
me!

4. Long my imprisoned spirit lay
Fast bound in sin and nature's
night;
Thine eye diffused a quickening
ray
I woke, dungeon flamed with
light;
My chains fell off, my heart
was free,
I rose, went forth and followed
thee.

5. No condemnation now I
dread,
Jesus, and all in him, is mine!
Alive in him, my living head,
And clothed in righteousness
divine,
Bold I approach the eternal
throne,
And claim the crown, through
Christ my own
Charles Wesley
RH 324

21
Ar-ise, shine, still move forward
In vic-tory
For the Lord your God is with
you
And you will never fail
Still move forward
Translation of "Sore Hyerēn"
Eunice Johnson's

22
As a father who so loved me,
That you gave Jesus for my life
Now I bear fruit for your
service
Let your beauty be seen in me
I give you all my life
I give you all my life
Your grace is sufficient for me
Let your beauty be seen in me.
E.K. Asamoah

23

1. As I live; I will praise you;
As I live; My heart will
worship;
For you are God; For you are
God;
Holy is the Lord our God; 3x
For you are God; For you are
God

2. As I breathe I will praise you;
As I breathe; my heart will
worship;
For you are God; For you are
God
Holy is the Lord our God; (x3)
For you are God; For you are
God

Daniel Akakpo

24

1. As the deer panteth for the
waters
So my soul panteth after Thee
You alone are my heart's desire
And I long to worship you.

*You alone are my strength and
shield*

*To you alone may my spirit yield
You alone are my heart's desire
And I long to worship you.*

2. I want you more than gold
or silver
Only you can satisfy
You alone are the real joy
giver
And the apple of my eye.

3. You are my friend and you
are my brother
Even though you are a King
I love you more than any
other
So much more than anything
Martin Nystrom
BBC Songs 212

25

Away far over Jordan
We'll meet in that land
O won't it be grand!
Away far over Jordan
We'll meet in that beautiful
land
So grand!
If you get there before I do,
Please tell my friends that I'm
coming too,
Away far over Jordan
We'll meet in that beautiful
land
So grand!
PH 236

26

1. Be gone, unbelief,
My saviour is near,
And for my relief
Will surely appear;
By prayer let me wrestle,
And He will perform;
With Christ in the vessel,
I smile at the storm.
2. Though dark be my way,
Since He is my Guide,
'Tis mine to obey,
'Tis His to provide;
Though cisterns be broken,
And creatures all fail,
The word He has spoken
Shall surely prevail
3. His love in time past,
Forbids me to think
He'll leave me at last
In trouble to sink:
While each Ebenezer
I have in review
Confirms His good pleasure
To help me quite through
4. Why should I complain
Of want or distress,
Temptation or pain?

He told me no less;
The heirs of salvation,
I know from His Word,
Through much tribulation
Must follow their Lord

5. How bitter that cup
No heart can conceive,
Which He drank quite up,
That sinners might live!
His way was much rougher
And darker than mine;
Did Christ, my Lord, suffer,
And shall I repine?

6. Since all that I meet
Shall work for my good,
The bitter is sweet,
The medicine, food;
Though painful at present,
'T will cease before long,
And then, oh, how pleasant
The conqueror's song!
John Newton 1725-1807

27

Be steadfast and Immovable
Abounding in the work of the
Lord
Your labour won't be in vain

And your reward will be great.
*Translation of "Montintim,
mma monhinhim da"*
Grace Gakpetor

28

1. Be still, my soul; the Lord
is on thy side
Bear patiently the cross of
grief or pain;
Leave to thy God to order and
provide;
In every change he faithful
will remain;
Be still, my soul: thy best, thy
heavenly friend
Through thorny way leads to
a joyful end

2. Be still, my soul, thy God
doth undertake
To guide the future as he has
the past
Thy hope, thy confidence let
nothing shake
All now mysterious shall be
bright at last
Be still, my soul; the waves
and winds still know

His voice who ruled them
while he dwelt below

3. Be still, my soul; when
dearest friend depart
And all is darkened in the
vale of tears
Then shalt thou better know
his love, his heart
Who comes to soothe thy
sorrow and thy fears
Be still, my soul, thy Jesus
can repay
From his own fullness, all he
takes away.

4. Be still, my soul; the hour
is hastening on
When we shall be forever
with the Lord.
When disappointment, grief
and fear are gone
Sorrow forgot, love's purest
joys restored
Be still, my soul, when
change and tears are past
All safe and blessed we shall
meet at last
Katharina Von Schlegel (1697)
Tr. Jane Laurie Borthwick
(1813-97)

29

Beautiful Nazarene
Wonderful friend of mine
Oh let me gaze on thee
Thou Son of God divine

30

Behold he comes, in power
and glory
Here comes, the Christ our
king (x2)
Has gloriously been crowned,
in the heavenly realms
His angels worship him, and
the saints adore him
Behold he comes, in power
and glory
Here comes, the Christ our
king

*Translation of Ono na xreba 'i
Opoku Onyinah*

31

Behold He comes
Jesus Christ the King
Are you ready to welcome
Him?
Does it mean anything to you?

He is coming to take the
saints to heaven
And to reward everyone
according to his works
Behold He comes, behold He
comes
Meet the saviour in beauty
and splendour
Behold He comes, behold He
comes
Jesus Christ the coming king.
Elder Emmanuel Asante

32

*Bind us together, Lord
Bind us together, with cords
That cannot be broken,
Bind us together, Lord
Bind us together, Lord
Bind us together with love*

1. There is only one God
There is only one King
There is only one body
That is why we sing

2. Made for the Glory of God
Purchased by his precious
Son

Born with the right to be clean
For Jesus the victory has won

3. You are the family of God
You are the promise divine
You are God's chosen desire.
You are the glorious new wine

Bob Gillman
BBC Songs 356

33

Bless the Lord, O my soul
Bless the Lord, O my soul
And all that is within me
bless His holy name
Bless the Lord, O my soul,
Bless the Lord, O my soul,
And all that is within me
bless His holy name.
King of kings forever and ever
Lord of lords forever and ever
King of kings forever and ever
King of kings and Lord of lords

34

Bless the Lord, oh my soul (x2)
And all that is within me
Bless His holy name
He has done great things (x3)
Bless His holy name

35

1. Blessed assurance, Jesus is mine!

Oh, what a foretaste of glory divine!

Heir of salvation, purchase of God,

Born of his spirit, washed in his blood

This is my story, this is my song
Praising my saviour all the day long

2. Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight,
Angels descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love

3. Perfect submission, all is at rest
I in my saviour am happy and blest
Watching and waiting, looking above
Filled with his goodness, lost in his love

Fanny J. Crosby - RH 370

36

Blessing and honour be unto
You,
Oh Lord, our God
Blessing and honour be unto
you
Oh Lord, our God
You are the Lord of lords
The Only God
The King of kings in the world
We'll lift up your name
Will praise your name
Declare your glorious works
Blessing and honour be unto
you
Oh Lord our God
Opoku Onyinah

37

Blow over me, the breath of
God
Sweep over me, the Spirit of
God
Change my whole being,
transform me
Cause me Lord to do your
whole will
Opoku Onyinah

38

Break camp! Advance!
Arise and move on
I am always with you
Break camp! Advance!
Grace Gakpetor

39

1. Breathe on me, Breath of
God
Fill me with life anew
That I may love what Thou
dost love
And do what Thou wouldst
do//
2. Breathe on me, Breath of
God
Until my heart is pure
Until with Thee I will one will,
To do and to endure//
3. Breathe on me, Breath of God
Till I am wholly Thine,
Till all this earthly part of me
Glows with Thy fire divine//
4. Breathe on me, Breath of God
so shall I never die
But live with Thee the perfect
life
Of Thine eternity//
Edwin Hatch, RH 536

40

1. Brightest and best of the
sons of the morning
Dawn on our darkness, and lend
us thine aid
Star of the East, the horizon
adorning,
Guide where our infant
Redeemer is laid

2. Cold on His cradle the
dew-drops are shining
Low lies His head with the
beasts of the stall
Angels adore Him in slumber
reclining
Maker, and Monarch, and
Saviour of all.

3. Say, shall we yield Him, in
costly devotion
Odours of Edom, and
offerings divine
Gems of the mountain and
pearls of the ocean
Myrrh from the forest or gold
from the mine

4. Vainly we offer each
ample oblation

Vainly with gifts would His
favour secure
Richer by far is the heart's
adoration
Dearer to God are the prayers
of the poor

5. Brightest and best of the
sons of the morning
Dawn on our darkness, and
lend us thine aid
Star of the East, the horizon
adorning
Guide where our infant
Redeemer is laid
*Reginald Heber, 1783-1826 –
MHB 122*

41

1. Captain of Israel's host,
and guide
Of all who seek the land
above,
Beneath Thy shadow we
abide
The cloud of Thy protecting
love
Our strength, thy grace
Our rule, Thy word
Our end, the glory of the Lord

2. By thine unerring spirit led,
We shall not in the desert
stray;
We shall not full direction need,
Nor miss our providential
way
As far from danger, as from fear
While love, Almighty love is
near.

3. We've no abiding city here
But seek a city out of sight
Thither our steady course we
steer
Aspiring to the plains of light
Jerusalem the saints' abode
Whose founder is the Living
God

Charles Wesley - MHB 608

42

Christ is born for us today
Rejoice, Rejoice
Christ is born for us today
Rejoice, Rejoice.

*Translation of Wawo Christ ama
yen nne*

43

Christ is risen from the dead!

He's risen, never to die.
O, death, where is your sting?
He's risen, Hallelujah!

Translation of Yesu Kristo, W'asore!

44

Christ is the answer to all our
problems
Christ is the answer to all our
needs;
Saviour, Baptiser, the Great
Physician:
O Halleluia! He's all I need

2. Christ is the answer to all
our longings
Christ is the answer to all our
needs;
Saviour, Baptiser, the Great
Physician:
O Halleluia! He's all I need

3. Christ is the answer to all
our sufferings
Christ is the answer to all our
needs;
Saviour, Baptiser, the Great
Physician:
O Halleluia! He's all I need
PH 316

45

1. Christ Our Lord comes
once again
Comes to judge the entire world
Soon He comes, He won't
delay
Will appear in glory, po-wer
and strength
Soon He comes, He won't delay
All believers will a-ppear
before Him
To render account of our
stewardship
Soon He comes, He won't delay
In all my ways I must be
watchful that I do not go astray
Christ will tell me: "Well
done, good servant," for my
faithful stewardship

*Tribulations await all who did
not serve Christ the Son of
God
A faithful servant I shall be
In all my life and forever
serve Him*

2. Christ our Lord comes once
again
Comes to judge the entire world

Tell me what your stand will
be
The merciful judge will
declare His right judgement
Tell me what your stand will
be
The whole world will a-ppear
before Him
To render account for works
they have done
Tell me what your stand will
be
You must accept Christ as the
Son of God, in order to be
saved
Christ will give you eternal
life, if you truly believe in
Him
Opoku Onyinah

46

Come and dine, Come and
dine
You may feast at Jesus' table
all the time,
He, who fed the multitude,
turned the water into wine;
To the hungry He calleth now,
Come and dine.
C. B. Widmeyer
P H195

47

Come, let us all rejoice! (x2)

Although I was so poor,
But now I have the love of
God,

Love much precious than gold!

*Translation of Ao, bra ma yenni
dew*

48

1. Come, ye that love the Lord,
And let your joys be known

Join in a song with sweet
accord, (x2)

And thus surround the throne,
(x2)

We're marching to Zion

Beautiful, beautiful Zion;

*We're marching upward to
Zion,*

The beautiful city of God.

2. Let those refuse to sing
Who never knew our God;
But children of the heavenly
King (x2)
Must speak their joys abroad
(x2)

3. The hill of Zion yields
A thousand sacred sweets,
Before we reach the heavenly
fields, (x2)

Or walk the golden streets

4. Then let our songs abound,
And every tear be dry;

We're marching through

Emmanuel's ground (x2)

To fairer worlds on high (x2)

Golden Bells 31

49

1. Courage, brother! do not
stumble,

Though thy path be dark as night;

There's a star to guide the
humble;

"Trust in God, and do the
right"

2. Let the road be rough and
dreary,

And its end far out of sight

Foot it bravely! strong or
weary,

"Trust in God, and do the
right"

3. Perish policy and cunning
Perish all that fears the light!
Whether losing, whether
winning,
Trust in God, and do the right”

4. Simple rule, and safest
guiding,
Inward peace, and inward
light
Star up our path abiding -
“Trust in God and do the right”

5. Some will hate thee, some
will love thee,
Some will flatter, some will
slight;
Cease from man, and look
above thee;
“Trust in God and do the right”

6. Courage, brother! do not
stumble,
Though thy path be dark as
night;
There's a star to guide the
humble;
“Trust in God and do the right”
Golden Bells 354

50

1. Cover me with the Cloud
of glory;
Light my path, O Pillar of
Fire;
Lead me through this crimson
sea;
Safely to yonder shore

2. Spirit Divine, You're a Pill'r
of Fire;
Lamp for my feet, Light for
my path;
Guide me in this barren land;
Safely home in Your hands

3. You are my Lamp, Lord,
through this journey;
Shine upon me on earth below;
Through death's darkness to
light
In palaces above

4. Shine O shine Lord, shine
upon me;
Light of the Holy Spirit, shine;
All my days, Lord, shine for
me;
I pray, Lord, ever shine.
*Translation of "Ma mununkum
no nkata me so"*
Eunice Johnson
PAN (T) 1432

51

1. Crown him with many
crowns

The Lamb upon his throne
Hark! How the heavenly
Anthem drowns

All music but its own
Awake; my soul, and sing
Of him who died for thee..
And hail him as thy
matchless King
Through all eternity.

2. Crown him the Son of God
Before the worlds began;
And ye who tread where he
had trod,

Crown him the son of Man
Who every grief hath known
That wrings the human breast
And takes and bears them for
his own,
That all in him may rest

3. Crown him the Lord of
love
Behold his hands and side'
Those wounds yet visible
above
In beauty glorified

No angel in the sky
Can fully bear that sight
But downward bends his
burning eye
At mysteries so bright.

4. Crown him the Lord of
peace
Whose power a sceptre sways
From pole to pole, that war
may cease
And all be prayer and praise
His reign shall know no end
And round his pierced feet
Fair flowers of paradise
extend
Their fragrance ever sweet.

5. Crown him the Lord of
years
The Potentate of time,
Creator of the rolling spheres,
Ineffably sublime;
All hail, Redeemer, hail!
For thou has died for me:
Thy praise shall never, never
fail
Throughout eternity.
Matthew Bridges, (1800-94) - v. 1,3,5,
Godfrey Thring (1823-1903) v2.
BBC Songs 121

52

Crucified with Christ,
Crucified with him,
Nailed upon the tree,
sanctified from sin;
Yet not I but Christ
live to glorify;
By the faith of His dear Son,
crucified with Him
PH 61

53

Day by day, dear Lord
For these three things I pray
To see thee more clearly
Love thee more dearly
Follow thee more nearly
Day by day.
PH 323

54

Declaring what I know
and what I've heard to you
Jesus is life, He gives life
In Him is life always
*Translation of "Ma menka
nea mahu"*
P.B Appiah-Adu
PANT (3) 1141

55

Doing the work of the Lord,
Publishing his mighty name;
Doing the work of the Lord,
Telling of his love to all,
Into the world we go.
Sowing the precious seed
Sowing in the morning,
sowing in the noon-tide
Sowing when the sun goes
down
Eunice Addision - PH. 262

56

1. Don't give up yet,
I'm in control
Watching over you to the end
Life may be dark, I'll be
your light
In your weakness, my grace
prevails

Look up to me, rely on me
Keep trusting Me, in all you
do
Surely My presence is with
you
Surely victory will be your
end.

2. Life will be brigh-ter than
noon day
Darkness will be-come like
morning
If you devote your heart to me
If you stretch your hand to
hold mine

3. Worry no more, I'm still
your God
Your Redeemer, the Mighty
One
Giver of life, Eternal God
I will hold you through life's
journey
Grace Gakpetor

57

Draw me to the Living stream
Oh Lord
Draw me to the living stream
Draw me to the living stream
Oh Lord
Draw me to the living stream
The living stream of God is
flowing now
Flowing through those who
wait on Him
Draw me to the living stream
Oh Lord
Draw me to the living stream.
Opoku Onyinah

58

Enough is Your grace to me,
O Lord
Your grace is sufficient for me
(x2)
You keep me safe in darkest
night
You are with me in troubled
times
Enough is Your grace to me,
O Lord
Your grace is sufficient for me
Seth Asare Ofei Badu

59

Everybody ought to love Him,
Everybody, everywhere;
Everybody ought to love Him,
He will banish every care;
He's the author of salvation,
Condemnation He did bear
Jesus died for every nation
Everybody, everywhere.
Mitchell & L McPherson
PH. 3

60

Exalt the Lord, our God
Worship at His footstool
For the Lord, our God is Holy
(2x)
Grace Gakpetor

61

Exalted one is He on the throne
Around the throne are the
heavenly hosts

Bow before Him, the Holy One
The Lord God Almighty is
He on the throne

He's worthy of praise
The Lord God Almighty is
He on the throne

He's worthy of praise
He is the King of kings
He is the Lord of lords
Jesus Christ is the King of kings
Jesus Christ is the Lord of
lords

Opoku Onyinah

62

Fairest of all the earth beside.
Chiefest of all unto thy bride,
Fullness divine in thee I see,
Wonderful man of Calvary

*That man of Calvary
Has won my heart from me,
And died to set me free,
Blest man of Calvary*

2. Granting the sinner life and
peace

Granting the captive sweet
release

Shedding his blood to make
us free
Merciful man of Calvary!

3. Giving the gifts obtained for
men

Pouring out love beyond our ken
Giving us spotless purity,
Bountiful man of Calvary!

4. Comfort of all my earthly
way

Jesus I'll meet thee some
sweet day;
Centre of glory thee I'll see
Wonderful man of calvary
M.P. Ferguson

63

Faith, mighty faith,
the promise sees
And looks to God alone;
Laughs at impossibilities,
And cries "it shall be done"
And cries

It shall, it shall be done
And cries
“It shall, it shall be done”
Laughs at impossibilities
And cries, “it shall be done”

64

Faithful One
So unchanging
Ageless One
You're my rock of peace
Lord of all, I depend on You
I call out to you
Again and again
I call out to you
Again and again
You are my rock
In times of trouble
You lift me up
When I fall down
All through the storm
Your love is the anchor
My hope is in you alone
Robin Mark

65

1. Father, we adore you,
Lay our lives before you;
How we love you!

2. Jesus, we adore you
Lay our lives before you;
How we love you

3. Spirit, we adore you
Lay our lives before you;
How we love you!

Terry Coelho

66

1. Father, we love you,
We worship and adore you;

*Glorify your name in all the
earth,*

*Glorify your name! Glorify
your name!*

*Glorify your name in all the
earth,*

3. Jesus, we love you,
We worship and adore you;

3. Spirit, we love you,
We worship and adore you.

Donna Adkins (b. 1940)

BBC Songs 219

67

1. Fight the good fight with
all thy might
Christ is thy strength, and
Christ thy right
Lay hold on life and it shall be
Thy joy and crown eternally.

2. Run the straight race through
God's good grace,
Lift thine eyes, and seek his
face;
Life with its way before thee lies,
Christ is the path, and Christ
thy prize

3. Cast care aside, lean on thy
Guide;
His boundless mercy will
provide;
Lean and the trusting soul
shall prove,
Christ is its life, and Christ its
love.

4. Faint not, nor fear his arms
are near,
He changeth not, and thou art
dear

Only believe, and thou shalt
see
That Christ is all in all to thee.
J.S.B. Monsell, RH 432
Melodies of Praises 128

68

For God so loved the world,
That He gave us His only
Son.
And whosoever believes on Him
Shall have everlasting life.
The Lord is good! The Lord
is good!
The Lord God is good,
He's good to me.
Translation of "Sedee
Onyankopon dɔɔ wiase ni"

69

1. For God so loved this sinful
world,
His Son He freely gave,
That whosoever would
believe,
Eternal life should have.

'Tis true, oh, yes, 'tis true
God's wonderful promise is
true,

*For I've trusted, and tested
and tried it,
And I know God's promise is
true*

2. I was a way-ward,
wand'ring child
A slave to sin and fear,
Until this blessed promise fell
Like music on my ear

3. The "whosoever of the Lord,
I trusted was for me;
I took Him at His gracious
Word,
From sin He set me free

4. Eternal life, begun below,
Now fills my heart and soul;
I'll sing His praise
forevermore,
Who has redeemed my soul.

70

For I'm building, a people of
power
And I'm making a people of
praise
That will move through this
land by my Spirit

And will glorify my precious
name
Build your Church Lord,
Make us strong, Lord,
Join our hearts, Lord, through
your Son.
Make us one Lord, in your body
In the Kingdom of your Son
Dave Richards
BBC Songs 221

71

For your goodness, O, my
Saviour
I will love you more and
more
Let the Holy Spirit teach me
How to love my Saviour
more and more
More and more
More and more
How to love my Saviour
more and more
More and more
More and more
How to love my Saviour
more and more

72

1. From season to season
He is God indeed;
He will come revealing
Himself in His time;
In seasons of old; His own He
redeemed;
He will come in season, God
of Abraham

2. From season to season He
is God indeed;
He will come revealing
Himself in His time;
From Pharaoh the king, He
set Israel free;
He will come in season, God
of Abraham

3. From season to season He
is God indeed;
He will come revealing
Himself in His time;
In dry desert lands His large
band He fed;
He will come in season, God
of Abraham

4. From season to season He
is God indeed;

He will come revealing
Himself in His time;
From hot oven flames His
servants He saved;
He will come in season, God
of Abraham

5. From season to season He
is God indeed;
He will come revealing
Himself in His time;
For He is the God that we
serve today;
He will come in season, God
of Abraham

*Translation of "Abere Biara,
abere biara"*

*Eunice Johnson,
PAN (T) 1276*

73

1. Gentle Jesus, meek and mild,
Look upon a little child;
Pity my simplicity,
Suffer me to come to Thee.

2. Fain I would to Thee be brought,
Gracious Lord, forbid it not;
In the Kingdom of Thy grace
Give a little child a place.

3. Fain I would be as Thou art;
Give me Thine obedient heart
Thou art pitiful and kind,
Let me have Thy loving mind.

4. Let me, above all, fulfil
God my heavenly Father's will;
Never His good Spirit grieve;
Only to His glory live.

5. Lamb of God, I look to Thee;
Thou shalt my Example be;
Thou art gentle, meek, and mild;
Thou wast once a little child.

6. Thou didst live to God alone;
Thou didst never seek Thine own;
Thou Thyself didst never please;
God was all Thy happiness.

7. Loving Jesus, gentle Lamb,
In Thy gracious hands I am;
Make me, Saviour, what Thou art;
Live Thyself within my heart.

8. I shall then show forth Thy praise,
Serve Thee all my happy days;
Then the world shall always see
Christ, the holy Child, in me.
Charles Wesley, 1707-83
MHB 842

74

1. Give me oil in my lamp,
keep me burning,
Give me oil in my lamp, I pray,
Give me oil in my lamp, keep me burning
Keep me burning till the break of day.

Sing Hossana! Sing Hossana!
Sing Hossana! To the King of Kings!
Sing Hossana! Sing Hossana!
Sing Hossana! To the King

2. Give me joy in my heart,
Keep me praising
Give my joy in my heart, I pray;
Give my joy in my heart

keep me praising
Keep me praising till the
break of day

3. Give me peace in my heart,
Keep me loving
Give me peace in my Heart I
pray
Give me peace in my heart,
keep me loving
Keep me loving till the break
of day.

4. Give me love in my heart,
keep me serving
Give me love in my heart, I
pray
Give me love in my heart
keep me serving
Keep me serving till the break
of day
BBC Songs 223

75
Glorious Lord of lords (2x)
Praise be to you forevermore
Glorious Lord of lords
Seth Asare Ofei Badu
PAN (T) 1267

76
Glory! Glory! Glory!
Be unto the Lamb
Lift the name of Jesus,

for He's victorious
Hail Him, Church of Jesus!
Let's sing praises to our King,
Glory! Glory! Glory
Be unto the Lamb!
*Translation of "Anuonyam,
anuonyam nka Oguamaa no"*

77
1. Go, labour on, spend, and
be spent
Thy joy to do the Father's will;
It is the way the Master went,
Should not the servant tread it
still?
2. Go, Labour on, 'tis not for
nought,
Thy earthly loss is heavenly
gain
Men heed thee, love thee,
praise thee not
The Master praises, what are
men?
3. Go labour on, while it is day;
The world's dark night is
hastening on
Speed, speed thy work cast
sloth away;
It is not thus that souls are won.

4. Men die in darkness at
your side
Without a hope to cheer the tomb;
Take up the torch, and wave
it wide,
The torch that lights time's
thickest gloom

5. Toil on, faint not, keep
watch, and pray
Be wise, the erring soul to win;
Go forth into the world's
highway,
Compel the wanderer to come in

6. Toil on, and in thy toil
rejoice;
For toil comes rest, for exile home
Soon shalt thou hear the
Bridegroom's voice
The midnight peal: "Behold I
come!"

Horartius Bonar

78

*Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus is his name*

1. He possessed no riches
No home to lay his head;
He saw the needs of others
And cared for them instead

2. He reached out and
touched them
The blind, the deaf, the lame;
He spoke and listened gladly
To anyone who came

3. Some turned away in anger,
With hatred in the eye;
They tried him and condemned
him
Then led him out to die

4. 'Father, now forgive them'
Upon the cross he said;
In three more days he was alive
And risen from the dead

5. He still comes to people
His life moves through the
lands;
He uses us for speaking
He touches with our hands
Geoffrey Marshall Taylor
BBC Songs 139

79

1. God be with you till we meet again!
By His counsel guide, uphold you;
With His sheep securely fold you;
God be with you till we meet again!

*Till we meet ... Till we meet ...
Till we meet at Jesus' feet...
Till we meet ... Till we meet ...
God be with you till we meet again*

2. God be with you till we meet again!
'Neath His wings securely hide you
Daily manna still provide you;
God be with you till we meet again!

3. God be with you till we meet again!
When life's perils thick confound you.
Put His love arms around you;
God be with you till we meet again!

4. God be with you till we meet again!

Keep love's banner floating
o'er you
Smite death's threatening
wave before you
God be with you till we meet again!
Golden Bells 699

80

1. God said to Abram, come and follow me.
I'll lead you to a land,
That flows with milk and honey
As far as you can see I'll give it all to thee

*God's got an army, marching through the land
Deliverance is their song,
there's healing in their hand
There's everlasting joy and gladness in their heart
And in this army I've got a part*

2. God asked Ezekiel, can these bones live again?
Ezekiel said, Lord you know if they can.
Then preach to these bones,
say come together and stand

It's time, we're gonna march
through this land.

3. In the clouds of heaven
King Jesus shall descend
And every knee shall bow,
and every tongue confess
He'll reign throughout this land
in peace and righteousness
And I'll be there in the army
of the blessed

Leroy Baker

81

1. God sent His Son, they
called him Jesus
He came to love, heal and
forgive;
He lived and died to buy my
pardon
An empty grave is there to
prove
My Saviour lives.

*Because He lives, I can face
tomorrow
Because He lives all fear is
gone
Because I know He holds the
future*

*And life is worth the living
just because He lives*

2. How sweet to hold a new
born baby
And feel the pride and joy he
gives
But greater still the calm
assurance
This child can face uncertain
days because Christ lives

3. And then one day I'll cross
the river;
I'll fight life's final war with
pain;
And then as death gives way
to vict'ry
I'll see the lights of glory and
I'll know He lives
Gloria Gaiter

82

1. Gracious God you are
We bow to worship you
Gracious God you are
We shall ever praise you
Your mercies shall never end
Your dew of grace drips
down on us
Like a well that springs up
Never ever runs dry
2. Liberal provider you are

You do provide for all
Liberal provider you are
Depend we on your providence
Your affection is ever sure
Your goodness covers all
Like the spring and autumn
rains
Never fail in season.

3. Almighty God you are
Your name we ever bless
Almighty God you are
Your greatness we exalt
Your favour never ends
Your kindness never ceases
Like a spring that will
Never ever run dry

*Translation of 'Domfo Nyame' by
Opoku Onyinah*

83

1. Great change, since I was
born,
Great change, since I was born,
Great change, since I was born,
There's a great change since I
was born.

The things I used to do, I do
them no more. (x3)
There's a great change since I
was born

2. Great change, since I met
God

Great change, since I met God,
Great change, since I met God,
There's a great change since I
met God

The things I used to do, I do
them no more. (3x)

There's a great change since I
met God.

PH 258

84

1. Great is the Lord,
And he's worthy to be praised
(x2)

Great is the Lord
Great is the Lord
Great is the Lord, forever more

2. Holy is the Lord,
And he's worthy to be praised
(x2)

Holy is the Lord
Holy is the Lord
Holy is the Lord, forever more

3. Mighty is the Lord,
And he's worthy to be praised
(x2)
Mighty is the Lord

Mighty is the Lord
Mighty is the Lord, forever
more.

Grace Gakpetor

85

1. "Great is Thy faithfulness"
O God my Father
There is no shadow of turning
with Thee
Thou changest not,
Thy compassions they fail not
As Thou hast been
Thou forever will be.

*Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new
mercies I see
All I have needed Thy hand
hath provided
Great is Thy faithfulness,
Lord unto me!*

2. Summer and winter and
spring time and harvest
Sun, moon and stars in their
courses above
Join with all nature in
manifold witness
To Thy great faithfulness,
mercy and love

3. Pardon for sin and a peace
that endureth
Thy own dear presence to
cheer and to guide
Strength for today and bright
hope for tomorrow
Blessings all mine, with ten
thousand beside.

*Thomas O. Chisholm
Songs of Fellowship*

86

1. Great Provider, He cares
for you;
He will provide all your needs;
According to His glorious
riches;
He cares, and will provide

2. In times of need do not be
troubled;
He will provide all your needs;
Just trust in Him, He will
provide;
He cares, and will provide
*Francis Agyemang Badu
PAN (T) 1320*

87

Greater one is our God;
None like Him, He is within;
Almighty, Sovereign One,
Our God is great, far above all;

Our God is great,
He is great, greater than all;
Our God is great,
He is great, far above all
Opoku Onyinah

88

1. Guide me, O Thou Great
Jehovah!
Pilgrim through this barren
land;
I am weak, but thou art mighty,
Hold me with Thy powerful
hand;
Bread of heaven!
Feed me now and evermore.

2. Open Thou the crystal
fountain
Whence the healing stream
doth flow;
Let the fiery, cloudy pillar
Lead me all my journey
through;
Strong Deliverer!
Be Thou still my strength and
shield.

3. If I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Bear me through the swelling
torrent
Land me safe on Canaan's
side;

Songs of praises
I will ever give to Thee.

4. Saviour, come! We long to
see Thee
Long to dwell with thee above;
And to know in full
communion,
All the sweetness of Thy love,
Come, Lord Jesus!
Take Thy waiting people home
W. Williams, RH 462

89

Hallelu Ya! Hallelu Ya!
We praise Thy name forever
and ever more
Hallelu Ya!
PH 21

90

1. Happiness is to know the
Saviour
Living a life within His favour
Having a change in my
behavior
Happiness is the Lord

2. Happiness is a new creation
Jesus and me in close relation
Having a part in His salvation
Happiness is the Lord

*Real Joy is mine
No matter if tear drops start
I've found the secret
'Tis Jesus in my heart*

3. Happiness is to be forgiven
Living a life that's worth the
living
Taking a trip that leads to
heaven
Happiness is the Lord
Happiness is the Lord
Happiness is the Lord

91

1. Hark! The herald-angels sing
Glory to the new-born King
Peace on earth, and mercy
mild.
God and sinners reconciled
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies;
With the angelic host proclaim
'Christ is born in Bethlehem'

*Hark! The herald-angels sing
Glory to the new-born King*

2. Christ, by highest heaven
adored,
Christ, the everlasting Lord

Late in time behold him come
Offspring of a virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see!
Hail, the incarnate deity!
Pleased as man with man to
dwell,
Jesus, our Emmanuel.

3. Hail, the heaven-born
Prince of peace!
Hail, the sun of righteousness!
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings,
Mild he lays his glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth
Charles Wesley (1707-88) alt'd.
BBC songs 46

92

1. Hark the voice of Jesus
crying
Who will go and work today?
Fields are white and harvest
waiting
Who will bear the sheaves
away
Loud and strong the Master
calleth
Rich reward He offers thee
Who will answer gladly saying
Here am I, send me! Send me!

2. If you cannot speak like
angels

If you cannot preach like Paul
You can tell the love of Jesus
You can say He died for all

If you cannot rouse the wicked
With the judgement dread
alarms

You can lead the little children
To the Saviour's waiting arms

3. If among the older people
You may not be apt to teach
"Feed my lambs" said Christ
our Shepherd

Place the food within their
reach

And it may be that the children
You have led with trembling
arms

Will be found among the jewels
When you reach the better land

4. Let none hear you idly saying
"There is nothing I can do"

While the souls of men are
dying

And the Master calls for you
Take the task He gives you
gladly

Let His work your pleasure be
Answer quickly when he calleth
"Here am I, send me! Send me!
Golden Bells 617

93

1. Hark, my soul, it is the Lord;
'Tis thy saviour; hear his word;
Jesus speaks and speaks to
thee;

'Say, "poor sinner, lov'st thou Me?"

2. I delivered thee when bound,
And when bleeding, healed
thy wound;
Sought thee wand'ring, set
thee right,
Turned thy darkness into light.

3. "Can a woman's tender care
Cease towards the child she
bare?

Yes, she may forgetful be,
Yet will I remember thee.

4. "Mine is an unchanging
love,
Higher than the heights above,
Deeper than the depths beneath,
Free and faithful strong as
death.

5. Thou shall see My glory soon,
When the work of grace is done;
Partner of my throne shalt be;
Say, "poor sinner, lov'st thou
Me?"

6. Lord it is my chief complaint
That my love is weak and faint;
Yet I love thee, and adore;
Oh for grace to love thee more
W. Cowper
RH. 397

94

1. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Thou art the Potter;
I am the clay.
Mould me and make me
After Thy will,
While I am waiting
Yielded and still.

2. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Search me and try me
Master, today!
Whiter than snow, Lord
Wash me just now
As in Thy presence
Humbly I bow

3. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own Way!
Wounded and weary
Help me, I pray!
Power all power
Surely is Thine!
Touch me and heal me,
Saviour Divine

4. Have Thine own way, Lord!
Have Thine own way!
Hold o'er my being
Absolute sway!
Fill with thy Spirit
Till all shall see
Christ only, always
Living in me!
RH. 573

95

1. He became sin, who knew
no sin
That we might become His
righteousness
He humbled himself and
carried the cross
Love so amazing, love so
amazing
Jesus Messiah, name above all
names
Blessed redeemer, Emmanuel

The rescue for sinners, the
ransom from Heaven
Jesus Messiah, Lord of all
His body the bread, his blood
the wine
Broken and poured out all for
love
The whole earth trembled,
and the veil was torn

*Love so amazing, love so
amazing, yeah*

2. Jesus Messiah, name above
all names
Blessed redeemer, Emmanuel
The rescue for sinners, the
ransom from Heaven
Jesus Messiah, Lord of all
All I hope is in You, all I hope
is in You
All the glory to You, God, the
light of the world
Jesus Messiah, name above all
names
Blessed redeemer, Emmanuel
The rescue for sinners, the
ransom from Heaven
Jesus Messiah, Lord of all
Chris Tomlin

96

1. He carried my shame
with Him to the cross,
In exchange for His glory for
me;
He carried my wick-edness to
the cross,
In exchange for his virtue for me

*O, the peace that I now have,
Is because of the cross of Cal-
vary;*

*O, the peace that I now have,
Is because of the cross of Cal-
vary*

2. He carried my guilt with
Him to the cross,
For His justification for me;
He carried my bondage with
Him to the cross,
In exchange for His freedom
for me

3. O, this great salvation that
we sinners enjoy,
Is because of the cross of
Cal-vary;
O, the heavenly gate that is
opened for us,

Is because of the cross of Calvary

Eunice Johnson

Translation of ʔaa 'animguase

PAN (T) 679

97

He died for me, He died for me

My Saviour Jesus died. (x2)

O, He died for me; my

Saviour Jesus died (x2)

Translation of Owui maa me,

Owui maa me - PH 184

98

He is my everything,

He is my all

He is my everything,

both great and small

He gave His life for me

Made everything new;

He is my everything

And what about you?

Some folks may ask me,

Some folks may say,

Who is this Jesus,

You talk about every day?

He is my Saviour,

He set me free

Now listen while I tell you

What He means to me.

Living Songs 73

99

He is risen, He's not here

He is risen in victory

He's exalted above all

Death could not hold Him in

the grave

He will surely come on a day

unknown

To take all His saints to

heaven

And He will reign eternally

Oh! What joy awaits all saints

Grace Gakpetor

100

1. He's King of kings

He's Lord of lords

He is Christ, the King of all

Above all things, beyond all

things

We shall praise Him for

evermore

We shall ever hail Christ our

Lord, the King

He is the victorious One

There's none who can be

compared to Him

We shall praise Him for

evermore

2. Eternal God
Everlasting Father
Ageless One, Ancient of Days
He is I am, before Abraham
was
We shall praise Him for
evermore

3. King of Glory
Triumphant Lord
David's Son, the Greatest of
All
A light for the Gentiles,
Glory to Israel
We shall praise Him for
evermore

4. Majestic One
Sovereign Lord
The Lion of Judah, David
calls Him Lord
The Son of God, the Son of
Man
We shall praise Him for
evermore
Opoku Onyinah

101

He lives, he lives,
Christ Jesus lives today!
He walks with me

And talks with me
Along life's narrow way;
He lives, he lives
Salvation to impart,
You ask me how I know he lives?
He lives within my heart.
PH 158, A.H. Acklley

102

He lives, He lives, He's risen
from the dead,
He's risen as He said,
The glad tidings to spread.
He gives, He gives, eternal
life He gives;
Hallelujah! Jesus lives!
*Translation of ste ase,
W'asore afi awufu m'*

103

1. He paid a debt he did not
owe
I owed a debt I could not pay
I needed someone to wash my
sins away
And now I sing a brand new
song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

2. A debt he paid upon the cross
He cleansed my soul from all
its flaws

I thought that no one could all
my sins erase
But now I sing a brand new
song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

3. He paid the debt at Calvary
He cleansed my soul and set
me free
I'm glad that Jesus did all my
sins erase
I now can sing a brand new
song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

4. Oh such great pain
My Lord endured
When he my sinful soul secure
I sure had doubt though
But Jesus took my place
So now I sing a brand song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

5. He didn't give to me alone
He gave himself that he's my
Lord

He's gone to heaven
To make for me a place
And now I sing a brand new
song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

6. One day He's coming back
for me
To live with him eternally
Won't it be glory to see him
on that day?
I then will sing a brand new
song
Amazing grace
Christ Jesus paid the debt
That I could never pay

104

He reigns, He reigns, He
reigns
My Jesus ever reigns
Every knee shall bow
Every tongue'll confess
That Jesus reigns for
evermore
Eunice Johnson

105

He set me free, Yes, He set me free

He broke the bonds of prison for me

I'm glory bound my Jesus to see,

O praise the Lord, He set me free.

PH 4

106

He took my place and died for me

He took my place and died for me

I was condemned to hell

Hell, hell, hell fire

He took my place and died for me

He took my place and died for me

107

1. He Who has called you, the Faithful One,

He goes before you, orders your steps,

He will never leave his own people, to suffer loss.

He will protect you, take care of you.

He who has called you is the Strong To-ward.

Do not fear he who is in the world.

The mountains shall be brought low before you.

The crooked shall be made straight before you

All shall see the glory of the Lord (x2)

2. He who has loved you,

Unfailing One

He goes ahead of you, prepares the way

Defeat is not seen in his own if they look up to Him.

He will guide them and show them the way.

Rock of Ages is He in whom you hide.

Nothing can hurt you or destroy you.

All strongholds shall be pulled down before you.

All captives shall be set free before you.

The name of God shall be glorified. (x2)

3. He who has sent you, the Son of God.

Always available, to show the way.

Victory is assured for you in his name, when you call him. He will provide you with all your needs.

The Spiritual Rock is that which follows you.

You shall lack nothing on your journey.

You will drink from Him the living water.

You will be fed by Him Manna from a-bove .

Lord Jesus Christ shall be lifted up. (x2)

4. He who is with you, Unchanging One.

He knows the future, past and present.

He is never taken by surprises, ready to help.

He assures you his ever presence

He who is with you is the Ageless One.

Do not fear he who roars like lion

Breaking chains and shackles that bind people.

Setting at liberty those who are oppressed.

The Lord Jesus shall be glorified (x2)

5. He who has promised, the Mighty one.

He carries His people on eagle's wings.

He shows strength with His arms to His own in generations.

He puts down the mighty from their thrones.

He who has promised is the Mighty Rock.

You shall tread on serpents and scorpions.

Satan falls down like lightning from heaven.

Demons flee at the mention of His name.

All shall see the power of the Lord. (x2)

Opoku Onyinah

108

He's been a friend to me many a time

He's been a friend to me many a time

Many a time;

I laugh and I sing and I feel like a king,

For he's saved me from sin
and from crime;
He's been a friend to me,
many a time
Many a time.
PH 159

109

He's shown up Himself once
again

In o-ur sacred camp
And brought satisfaction to all
Jehovah, Captain of the host,
We bow to You,

Jehovah, Captain of the host

We praise Your name

Jehovah, Captain of the host

We praise Your name

Jehovah, Captain of the host

We bow to You

Jehovah, Captain of the host,

We praise Your name

Jehovah, Captain of the Host

We bow to You

*Translation of "Wayi Ne ho
adi Akyerε Bio"*

Opoku Onyiah

110

He's the faithfulest of friends,
to me, to me;
He's unchanging to the end,

Is he, Is he;
When the surging waters roll,
He's the comfort of my soul;
He's the faithfulest of friends
to me, to me
PH 6

111

Help me Jesus

Help me O Lord

I am wearied, tired and despised

Help I can find in no one else

Help me Jesus, help me O

Lord

Opoku Onyiah

112

1. Here I am, Oh Lord,
Ready to be poured on the altar
Pierce my ears, Oh Lord,
Ready to be used for Your
service.

Consecrated unto You, my
Lord,

To bear Your marks in my body

2. To your cross I come,
Ready to share in Your suf-fer-
ing

To the field I go,
Ready to keep watch over
Your flock.

Touch my ears, my eyes, my
mouth,
Oh Lord,
To do the works of Your Father

3. Lifting hands to You,
Ready to carry Ark of Covenant
Nothing do I hold,
Ready to take on Your sacred
charge.
Break my flesh, my will, my
strength,
Oh Lord
To use me as Your good servant
Opoku Onyinah

113

His love for me brought Jesus
to earth as my saviour,
His love for me brought Jesus
to die on the tree
His love for me is bringing
me nearer to glory
One day I'll know all the
depths of His love for me
PH 5

114

His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
His Name is Wonderful
Jesus my Lord
He is the mighty King

Master of every thing
His Name is Wonderful
Jesus my Lord
He's the Great Shepherd
The Rock of all Ages
Almighty God is He
Bow down before Him,
Love and adore Him
His name is wonderful
Jesus my Lord.
Audrey Mieir

115

Holy Spirit, Holy Spirit
Descend upon your Church (2x)
Cause us to work signs and
wonders in your Name,
The gift of healing and others
to display;
Holy Spirit, Holy Spirit,
Descend upon your Church.
Translation of Sunsum
Kronkron, hwie gu w'asafo so

116

1. Holy words long preserved
For our walk in this world
They resound with God's own
heart
Oh, let the ancient words
impart

2. Words of Life, words of
Hope
Give us strength, help us cope

In this world, where e'er we
roam

Ancient words will guide us
home

*Ancient words ever true
changing me and changing you
We have come with open hearts
Oh, let the ancient words impart*

3. Holy words of our Faith
Handed down to this age
Came to us through sacrifice
Oh heed the faithful words of
Christ

4. Holy words long preserved
For our walk in this world
They resound with God's own
heart
Oh let the ancient words
impart

5. Martyr's blood stains each
page
They have died for this faith
Hear them cry through the
years
Heed these words and hold
them clear

*Michael W. Smith
Lynn Deshazo*

117

1. Holy, holy, holy!
Lord God Almighty!
Early in the morning our song
shall rise to thee;
Holy, holy, holy!
Merciful and mighty
God in three Persons, blessed
Trinity

2. Holy, holy, holy!
All the saints adore thee;
Casting down their golden
crowns
Around the glassy sea;
Cherubim and Seraphim
Falling down before thee;
Which wert, and art, and
evermore shall be

3. Holy, holy, holy!
Though the darkness hide thee
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see
Only thou art holy,
There is none beside thee
Perfect in power, in love and
purity

4. Holy, holy, holy!
Lord God Almighty
All thy works shall praise thy
name,

In earth, and sky and sea;

Holy, holy, holy!

Merciful and mighty!

God in three Persons,
blessed Trinity!

Reginald Heber (1738-1826)

BBC Songs 170

118

Holy, holy, holy, holy;

Holy, You fill this vast world;

With your majesty and glory

O, our Lord, receive your praise

Xhosa Spiritual

PAN (T) 1287

119

1. How lovely on the
mountains are the feet of Him
Who brings good news, good
news,
Proclaiming peace, announcing
news of happiness,
Our God reigns, our God
reigns.

*Our God reigns, our God
reigns,
Our God reigns, our God
reigns.*

2. You watchmen lift your
voices joyfully as one,
Shout for your King, your King.
See eye to eye the Lord
restoring Zion;
Your God reigns, your God
reigns!

3. Waste places of Jerusalem
break forth with joy,
We are redeemed, redeemed.
The Lord has saved and
comforted His people:
Your God reigns, your God
reigns!

4. Ends of the earth, see the
salvation of your God,
Jesus is Lord, is Lord.
Before the nations He has
bared His holy arm:
Your God reigns, your God
reigns!
Leonard E. Smith (Jnr.)
Songs of Fellowship, 192

120

1. How sweet the name of
Jesus sounds
In a believer's ear
It soothes his sorrows, heals
his wounds
And drives away his fear

2. It makes the wounded spirit
whole,
And calms the troubled breast;
'Tis manna' to the hungry soul
And to the weary rest.

3. Dear name, the Rock on
which I build
My shield and hiding place
My never-failing treasury filled
With boundless stores of
grace.

4. Jesus, my Shepherd,
Brother, Friend
My Prophet, Priest and King
My Lord, my Life, my Way
my End
Accept the praise I bring.

5. Weak is the effort of my
heart,
And cold my warmest thought;
But when I see Thee as Thou
art
I'll praise Thee as I ought.

6. I would Thy boundless
love proclaim
With every fleeting breath;
And may the music of Thy name
Refresh my soul in death.
Amen
John Newton, MHB 99

121

1. How to reach the masses,
men of every birth,
For an answer, Jesus gave the
key:
"And I, if I be lifted up from
the earth,
will draw all men unto me."

*Lift Him up, Lift Him up,
Still He speaks from eternity:
"And I, if I be lifted up from
the earth,
Will draw all men unto Me."*

2. Oh! The world is hungry
for the Living Bread,
Lift the Saviour up for them
to see;
Trust Him, and do not doubt
the words that He said,
"I'll draw all men unto Me."

3. Don't exalt the preacher,
don't exalt the pew,

Preach the Gospel simple full
and free;
Prove Him and you will find
that promise is true,
“I’ll draw all men unto Me.”

4. Lift Him up by living
as a Christian ought,
Let the world in you the
Saviour see;
Then men will gladly follow
Him Who once taught,
“I’ll draw all men unto Me.”
Johnson Oatman Jnr.

122

I am delivered, praise the Lord!
I am delivered by His Word;
Once I was bound by the
chains of Satan,
I am delivered praise the Lord’

*Great change in me, great
Change in me,
I am so happy I am so free;
He brought me out of
bondage into His marvelous
light
O, O, O, O, great change in me.
PH. 106*

123

I am serving the God of
miracles
I know, yes, I know
I am serving the God of miracles
I know, yes, I know

124

1. I am so glad that our father
in heaven
Tells of His love in the Book
He has given
Wonderful things in the Bible
I see;
This is the dearest, that Jesus
loves me.

*I am so glad that Jesus loves
me,
Jesus loves me, Jesus loves
me
I am so glad that Jesus loves
me,
Jesus loves even me.*

2. Jesus loves me and I know
I love Him
Love brought Him down my
lost soul to redeem;
Yes, it was love made Him
die on the tree.
Oh, I am certain that Jesus
loves me.

3. In this assurance I find
sweetest rest
Trusting in Jesus I know I am
blest;
Satan dismayed from my soul
doth now flee
When I just tell him that
Jesus loves me.

4. Oh, if there's only one
song I can sing,
When in His beauty I see the
great King,
This shall my song in eternity
be,
'Oh, what a wonder that Jesus
loves me!'

5. If one should ask of me,
how can I tell
Glory to Jesus, I know very well
God's Holy Spirit with mine
doth agree,
Constantly witnessing Jesus
loves me
PP. Bliss, RH 670

125

I am so secured
You're here with me
You stay the same
Your love remains
Here in my heart

*So close I believe
You are holding me now
In your hand, I belong
You will never let me go*

You gave your life
Your endless love
You set me free
And show the way
Now I am found
Reuben Morgan

126

1. I am swimming in the River
The River of God
I am swimming in the River
I am swimming in the River
The River of God

2. I am dancing in the River
The River of God
I am dancing in the River
I am dancing in the River
The River of God

3. I am praying in the River
The River of God
I am praying in the River
I am praying in the River
The River of God

4. I am fishing in the River
The River of God

I am fishing in the River
I am fishing in the River
The River of God

5. I am drinking from the River
The River of God
I am drinking from the River
I am drinking from the River
The River of God
Opoku Onyinah

127

I am the Lord, I am the Lord
I am the Lord that changeth
not,
I am the Lord, that changeth
not
I am the Lord that changeth not
That changeth not;
I am the Lord that changeth not
Sarpong Asomani
PH 127

128

1. I am Thine, O Lord, I have
heard Thy voice
And it told thy love to me
But I long to rise in the arms
of faith
And be closer drawn to Thee.

Draw me near ... er ... nearer
Blessed Lord
To the Cross where Thou hast

died, Draw me nearer, nearer,
nearer, blessed Lord
To Thy precious, bleeding side

2. Consecrate me now to Thy
service, Lord
By the power of grace divine
Let my soul look up with a
steadfast hope,
And my will be lost in Thine

3. O the pure delight of a
single hour,
That before Thy throne I spend;
When I kneel in prayer, and
with
Thee my God
I commune as friend with friend.
Fanny J. Crosby
RH 578

129

I am travelling to heaven
Heaven is my home
There are storms on the way
But with Jesus in my heart
I have my salvation
I am working my way through
I shall be in heaven
Heaven is my home
Opoku Onyinah

130

I give you praise my Lord my
King

I give you praise my Lord my
King

I worship you, I worship

I give you praise, my Lord
my King

J. Odoi Korang

131

I have an anchor, I have a hope
I know the saving power of

Jesus

I have an anchor, I have a
hope

I know the saving power of
Jesus

132

I have been made out of
nothing but miry clay
Struggling through this world
of sin

Feelings of hopelessness and
failure

Pleasures of sin keep on striking
Yet your love constrains me
I have become your object of
love

Object of mercy and grace

Your love never lets me go,
oh, oh

I surrender to your love
Opoku Onyinah

133

I have come to You

Lord I've come, just as I am

I've opened up to You

For a touch of you.

I've opened up to You

For a touch of you

Grace Gakpetor

134

I have Jesus within my heart

I have Jesus within my heart

He is My Lord,

I'll always serve Him

For He is everything to me

*Translation of "Mewo Jesus
a ote me Mu"*

P. B. Appiah-Adu

135

1. I hear the words of love

I gaze upon the blood,

I see the mighty sacrifice,

And I have peace with God

2. 'Tis everlasting peace

Sure as Jehovah's name;

'Tis stable as his steadfast

throne

For evermore the same

3. The clouds may go and come,
And storms may sweep my
sky,
This blood-sealed friendship
changes not;
The cross is ever nigh.

4. My love is of times low,
My joy still ebbs and flows;
But peace with him remains
the Same;
No change Jehovah knows

5. I change, he changes not,
The Christ can never die,
His love, not mine, the resting
place
His truth not mine, the tie.
Horatius Bonor, PH. 173

136

1. I hear Thy welcome voice
That calls me, Lord to Thee
For cleansing in Thy precious
blood
That flowed on Calvary.
*I am coming Lord,
Coming now to Thee;
Wash me cleanse me in the
blood
That flowed on Calvary.*

2. Though coming weak and
vile,
Thou dost my strength assure;
Thou dost my vileness fully
cleanse,
Till spotless all and pure.

3. 'Tis Jesus calls me on
To perfect faith and love,
To perfect hope, and peace
and trust
For earth and heaven above

4. 'Tis Jesus who confirms
The blessed work within,
By adding grace to
welcomed grace,
Where reigned the power of sin

5. And He the witness gives
To loyal hearts and free
That every promise is
fulfilled,
If faith but brings the plea.

6. All hail, atoning blood!
All hail, redeeming grace!
All hail, the gift of Christ, our
Lord,
Our strength and righteousness!
*L. Hartsough
MHB 351*

137

I heard a sound from Heaven
And the anthem loud did
swell
I saw the saints in glistening
robes
A number no man could tell;
I saw the King of glory
And the angels around the Throne
Singing glory, Halleluia!
For the glory of the Lamb is
come!
Singing glory, Halleluia!
Singing glory around the
Throne!
Waving palms with loud
Hosannas
For the marriage of the Lamb
is come
Quintet Choruses

138

I know He is wonderful;
I know He is wonderful;
He's the Saviour, Healer,
Sanctifier;
I know He is wonderful.
PH330

139

1. I know Him, the Lord

Who holds my hands and
leads me on
To cross the Jordan.
Life may be hard and gloomy,
The Lord will never forsake
His own.
My strength may dry up,
And the shadow of death may
overtake me.
The Lord will never abandon
His chosen ones
In death and in life
In death, in life
I know Him the Lord,
The Lord holds my life and
leads me
In death, in life
I know Him the Lord,
The Lord holds my life and
leads me

2. I'm owned by the Lord
Who knew me before I was
formed
In my mother's womb
Yet life is dim and fearful.
He assures me of His ever
presence.
Death stings, body decays,
Yet I wake up clothed with
heavenly body.

I'm welcomed by the host of
angels and saints

To heaven's sweet home

At Home! At Home!

In heaven's sweet home

*I'm welcomed to heaven's
sweet home*

At Home! At Home!

In heaven's sweet home

*I'm welcomed to heaven's
sweet home*

Opoku Onyinah

140

1. I love to tell the Story
Of unseen things above,
Of Jesus and His glory
Of Jesus and His love;
I love to tell the Story
Because I know it's true;
It satisfies my longings
As nothing else would do.

*I love to tell the Story
'T will be my theme in glory
To tell the old, old Story
Of Jesus and His love*

2. I love to tell the Story
More wonderful! it seems
Than all the golden fancies
Of all our golden dreams;

I love to tell the Story
It did so much for me;
And that is just the reason
I tell it now to thee.

3. I love to tell the Story
'Tis pleasant to repeat
What seems, each time I tell it,
More wonderfully sweet;
I love to tell the Story,
For some have never heard
The message of salvation
From God's own holy Word.

4. I love to tell the Story;
For those who know it best
Seem hungering and thirsting
To hear it like the rest;
And when in scenes of glory
I sing the new, new song,
'Twill be the old, old Story
That I have loved so long
Golden Bells 444

141

I love You Lord,
And I lift my voice
To worship You,
O my Soul rejoice
Take joy, my King
In what you hear,
Let it be a sweet
sweet sound in Your ear

142

1. I need Thee ev'ry hour
Most gracious Lord;
No tender voice like Thine
Can peace afford
*I need Thee, Oh, I need Thee
Ev'ry hour I need Thee;
Oh, bless me now, my saviour
I come to Thee!*

2. I need Thee every hour
Stay Thou near by;
Temptations lose their power,
When thou art nigh

3. I need Thee every hour
In joy or pain;
Come quickly and abide,
Or life is vain.

4. I need Thee every hour
Teach me Thy will
And Thy rich promises
In me fulfill.
*Anny Hawkes,
RH, 541*

143

I see the Lord , I see the Lord;
He is high and lifted up and
his train fills the temple,
He is high and lifted up and
his train fills the temple

His angels cry Holy !
His angels cry Holy!
His angels cry Holy is the
Lord !

PH 140

144

I surrender my life To Jesus
I surrender my all to Him
He is King, He is Lord,
I give my life to Him.
He is king, He is Lord
I give my life to Him.
Grace Gakpetor

145

I was glad when they said
unto me (x3)
Let us go into the house of
the Lord
In the house of the Lord
Halleluya joy (x2)

146

1. I was sinking deep in sin
Sinking to rise no more,
Overwhelmed by guilt within,
Mercy I did implore,
Then the Master of the sea
Heard my despairing cry
Christ my Saviour lifted me
Now safe am I.

*Love lifted me!... Love lifted me!..
When no one but Christ could help
Love lifted me.*

2. Souls in danger, look above
Jesus completely saves;
He will lift you by His love
Out of the angry waves,
He's the Master of the sea
Billows His will obey;
He your Saviour wants to be,
Be saved today!

3. When the waves of sorrow
roll,
When I am in distress
Jesus takes my hand in His,
Ever He loves to bless,
He will every fear dispel
Satisfy every need;
All who heed His loving call
Find rest indeed
James Rowe
RH 626 (Arranged)

147

I will bless the Lord and give
him the glory
I will praise His name and
give Him all the glory

148

I will build My church for
My own glory
I will build My church for
My own glory
And the gates of hell shall not
prevail,
I say, I will build My church
Eunice Addision

149

I will enter His gates with
thanksgiving in my heart,
I will enter His courts with
praise,
I will say this is the day that
the Lord has made
I will rejoice for He has made
me glad
He has made me glad, He has
made me glad;
I will rejoice for He has made
me glad
He has made me glad (x2)
I will rejoice for he has made
me glad
Leona Von Brethorst
BBC Songs 208

150

1. I will follow Thee, my
Saviour,
Wheresoe'er my lot may be;
Where Thou goest I will
follow,
Yes, my Lord, I'll follow Thee

*I will follow Thee, my Saviour,
Thou didst shed Thy blood for
me;*

*And though all men should
forsake Thee,
By Thy grace I'll follow Thee.*

2. Though the road be rough
and stormy,
Trackless as the foaming sea,
Thou hast trod this way before
me,
And I gladly follow Thee.

3. Though 'tis lone and dark
and dreary,
Cheerless though my path may
be,
If Thy voice I hear before me,
Fearlessly I'll follow Thee.

4. Though I meet with
tribulation,
Sorely tempted though I be,

I remember Thou wast
tempted,
And rejoice to follow Thee.

5. Though Thou leadest
through afflictions,
Poor, forsaken though I be,
Thou wast destitute, afflicted,
And I only follow Thee.

James L. Elginburg

151

I will lift up my voice
and sing to your praise
Hallelujah You are King of
kings

I will lift up my voice
and sing to your praise
Hallelujah You are King of
kings
Hallelujah, You are King of
kings

Hallelujah, You are Lord of
lords

I will lift up my voice
and sing to your praise
Hallelujah You are King of
kings

152

I will render praises to my God,

I will praise Him as long as I live;
In Hades, there are no praises,
Glory be unto the Most High King.

Translation of Ayeyi na mede ma Onyame

153

I'll build my house upon the Rock,
With all patience, I will build it well,
And with Jesus, I shall dwell
I will build my house upon the Rock
I shall not fear the rain,
In the storm I'll not be moved
I'll build my house upon the Rock,
And with Jesus, I shall dwell.

Translation of "Mesi me dan wɔ Obotan so"

154

1. I'll do what I can for your glory, Lord,
In this journey of our lives
By singing and telling your story, Lord,
That others may know your love.

*I will, dear Lord; I will
My promise I will fulfill,
In life and death I'll faithful be,
I will, dear Lord; I will.*

2. I'll render true service to you, dear Lord,
A part of my debt to pay;
By pressing your goodness to me, dear Lord,
To those who are still astray.

3. Thy service shall be my delight, dear Lord,
Until I am called above;
And then with the angels of light, dear Lord,
Forever I'll praise Thee, Lord.
*Faith Gospel Message
PH 311*

155

I'll keep on serving you
In all faithfulness
I know that my labor
Won't be in vain

Translation of "Mekɔ so m'asom Wo"

156

I'm at the foot of the
mountain

Climbing higher to you
Stony places are on the
mountain

Lift me up high, Lord unto you
To You, I come

I come to follow you
There are depths of knowing you
Stretch your hand, help me
come to you
Opoku Onyinah

157

I'm glad that my Saviour has
finished for me, on the cross
he died for me.

He loved me, He suffered ,
He made me whole,
On the cross He died for me.
*On the cross that day, my
father in heaven,
On the cross that day, he set
me free*

*I'm glad that my Saviour has
finished for me,
On the cross he died for me.*
M.L. Awuku

158

1. I'm pressing on the upward
way,

New heights I'm gaining
every day;
Still praying as I onward
bound,
"Lord plant my feet on higher
ground

*Lord, lift me up and let me
stand*

*By faith, on heavens table-
land;*

*Where love and joy, and light
abound,
Lord plant my feet on higher
ground*

2. My heart has no desire to stay
Where doubts arise, and fear
dismay
Though some may dwell
where these abound
My constant aim is higher
ground

3. Beyond the mist I fain
would rise,
To rest beneath unclouded skies,
Above earth's turmoil peace
is found;
By those who dwell on higher
ground

4. I long to scale the utmost
height

Though rough the way, and
hard the fight,
My song, while climbing
shall resound
Lord, lead me on to higher
ground

5. Lord, lead me up the
mountain side
I dare not climb without my
Guide;
And, heaven gained, I'll gaze
around
With grateful heart from
higher ground
RH 393

159

1. I'm rejoicing night and day
As I walk the pilgrim way,
For the hand of God in all my
life I see,
And the reason of my bliss;
Yes, the secret all is this:
That the Comforter abides
with me

*He abides... he abides...
Hallelujah, he abides with me!
I'm rejoicing night and day,
As I walk the narrow way,
For the Comforter abides with
me*

2. Once my heart was full of sin,
Once I had no peace within
Till I heard how Jesus died
upon the tree,
Then I fell down at his feet,
And there came a peace so sweet
Now the Comforter abides
with me.

3. He is with me everywhere,
And he knows my every care,
I'm as happy as a bird and
just as free
For the spirit has control,
Jesus satisfies my soul,
Since the Comforter abides
with me.

4. There's no thirsting for the
things
Of the world - they've taken
wings;
Long ago I gave them up, and
instantly;
All my night was turned to day,
All my burdens rolled away,
Now the Comforter abides
with me.

*Herbert Buffum
RH.217*

160

I'm trading my sorrows,
I'm trading my shame
I'm laying them down for the
joy of the Lord
I'm trading my sickness
I'm trading my pain
I'm laying them down,
For the joy of the Lord
Yes Lord,
Yes Lord,
Yes yes Lord (x3)
Amen
I'm pressed but not crushed,
Persecuted not abandoned,
Struck down but not destroyed,
I'm blessed beyond the curse
For his promise will endure
And his joy's gonna be my
strength
Though the sorrows may last
for the night
His joy comes with the morning
Israel Houghton

161

I'm walking arm in arm with
Jesus
I trust in Him to lead the way
I know that if I only cling to
Him
He will never let me go astray

For I am walking with Jesus
Walking everyday
Along the way
For I am walking with Jesus
Walking with Jesus alone

162

1. I've a message from the Lord,
Hallelujah!
The message unto you I'll give,
Tis recorded in His word,
Hallelujah!
It is only that you "look and
live"
*"Look and live" ... my
brother live
Look to Jesus now and live
Tis recorded in His word,
Hallelujah!
It is only that you "look and
live"*

2. I've a message full of love
Hallelujah!
A message, O my friend, for
you.
'Tis a message from above
Hallelujah!
Jesus said it, and I know 'tis
true.

3. Life is offered unto you,
Hallelujah!

Eternal life your soul shall
have

If you'll only look to Him,
Hallelujah!

Look to Jesus who alone can
save.

W.A Ogden

RH 299

163

1. I've believed the true report,
Hallelujah to the Lamb!

I have passed the outer court,
O glory be to God!

I am all on Jesus' side
On the altar sanctified,
To the world and sin I've died,
Hallelujah to the Lamb!

Hallelejuh! Hallelujah!

I have passed the riven veil,

Here the glories never fail,

Hallelujah! Hallelujah!

*I am living in the presence of
the King.*

2. I'm a king and priest to God,
Hallelujah to the Lamb!

By the cleansing of the blood,
O glory be to God!

By the Spirit's pow'r and
light,

I am living day and night,
In the holiest place so bright,
Hallelujah to the Lamb!

3. I have passed the outer veil,
Hallelujah to the Lamb!

Which did once God's light
conceal

O glory be to God!

But the blood has brought me in
To God's holiness so clean,
Where there's death to self and
sin,
Hallelujah to the Lamb!

4. I'm within the holiest pale,
Hallelujah to the Lamb!

I have passed the inner veil,
O glory be to God!

I am sanctified to God

By the power of the blood,

Now the Lord is my abode

Hallelujah to the Lamb!

Charles Price Jones

164

1. If you would serve the
Lord a-right,
Spend some time in pray'r

If you would keep your
armour bright
Spend some time in pray'r

*Pray'r, its value none can
measure,
It will bring you lasting
treasure;
Present help and present
pleasure
Spend some time in pray'r*

2. If you would daily do His
will,
Spend some time in pray'r.
For strength, his bidding to
fulfil,
Spend some time in pray'r.

3. For pow'r to run the
Christian race,
Spend some time in pray'r
Come often to the throne of
grace,
Spend some time in pray'r

4. God only can your needs
supply,
Spend some time in pray'r
The blessings cometh from
on high,
Spend some time in pray'r

*Faith Gospel Message
PH 301*

165

1. Immortal, Invisible God
only wise
In light inaccessible hid from
our eyes
Most blessed, most glorious,
The Ancient of Days
Almighty, victorious,
Thy great name we praise

2. Unresting, unhasting,
And silent as light
Nor wanting, nor wasting,
Thou rulest in might
Thy justice like mountains
high soaring above,
Thy clouds which are
fountains
of goodness and love

3. To all life Thou givest –
to both great and small
In all life Thou livest,
the true life of all;
We blossom and flourish
as leaves on the tree,
And wither and perish –
but nought changeth thee.

4. Great father of Glory,
Pure Father of light
Thine angels adore Thee,
All veiling their sight;
All laud we would render,
O help us to see:
'Tis only the splendour
of light hideth Thee

5. Immortal, Invisible,
God only wise,
In light inaccessible
hid from our eyes
Most blessed, most glorious;
The Ancient of Days
Almighty, victorious,
Thy great name we praise
Water Chalmer Smith
RH 36

166

In my heart (x3)
I will praise the Lord
For His goodness
for His kindness
His faithfulness ever sure
In my heart (x3)
I will praise the Lord
Rosina Aninkora

167

1. In our dear Lord's garden,
Planted here below,
Many tiny flowerets
In sweet beauty grow
2. Christ, the loving Gardener,
Tends these blossoms small;
Loves the little lilies
As the cedars tall
3. Nothing is too little
For His gentle care;
Nothing is too lowly
In His love to share
4. Jesus loves the children,
Children such as we;
Blest them when their mothers
Brought them to His knee
5. Jesus calls the children,
Bids them come and stand
In His pleasant garden,
Watered by His hand
6. Lord, Thy call we answer
Take us in Thy care;
Train us in Thy garden,
In Thy work to share
Ella Sophia Armitage, 1841-1931
MH 843

168

In the same old way, in the
same old way
The Lord is doing business in
the same old way;
In the same old way, in the
same old way,
The Lord is doing business in
the same old way.

Herbert Buffum - PH 232

169

In Times Like These
You need a Saviour
In times like these
You need an Anchor
Be very sure
Be very sure
Your anchor holds
And grips the solid Rock
This Rock is Jesus
Yes He's the One
This Rock is Jesus
The only one
Be very sure
Be very sure
Your anchor holds
And grips the solid Rock.

170

Into my heart, into my heart,
Come into my heart, Lord
Jesus
Come in today, come in to stay
Come into my heart, Lord Jesus.
Harry D. Clarke

171

1. Is there a heart that is waiting
Longing for pardon today?
Hear the glad message
proclaiming
Jesus is passing this way

*Jesus is passing this way
This way, this way
Jesus is passing this way
He is passing this way today*

2. Is there a heart that has
wandered?
Come with thy burden today;
Mercy is tenderly passing
Jesus is passing this way

3. Is there a heart that is broken
Weary and sighing for rest?
Come to the arms of thy Saviour,
Pillow thy head on his Breast

4. Come to thy only Redeemer
Come to His infinite love,
Come to the gate that is leading
Homeward to mansion above
Annie L. James
PH 286

172

Is there anybody here that
loves my Jesus?
Anybody here that loves my
Lord?

I want to know, I want to know
if you love my Lord.

My soul is happy when I love
my Jesus

My soul is happy when I love
my Lord,

I want to know, I want to
know if you love my Lord

PH. 13

173

It is no longer I that liveth,
but Christ that liveth in me

It is no longer I that liveth, but
Christ that liveth in me

He lives, He lives, Christ

Jesus is alive in me

It is no longer I that liveth, but
Christ that liveth in me.

Living Songs 64

174

1. It may not be on the
mountain's height

Or over the stormy sea;

It may not be at the battle front
My Lord will have need of me;

But if by a still small voice
He calls

To paths I do not know

I'll answer, dear Lord, with
my hand in Thine

I'll go where you want me to go

*I'll go where you want me to
go dear Lord*

O'er mountain, or plain or sea;

*I'll say what you want me to
say, dear Lord*

I'll be what you want me to be

2. Perhaps today there are
loving words

Which Jesus would have me
to speak;

There may be now, in the
paths of sin,

Some wand'rer whom I
should seek,

O Saviour, if thou wilt be my
Guide

Tho' dark and rugged the way,
My voice shall echo the

message sweet

I'll say what you want me to say

3. There's surely somewhere
a lowly place

In earth's harvest-fields so wide
Where I may labour thro'

life's short day

For Jesus, the Crucified.

So, trusting my all unto Thy
care,

I know Thou lovest me!

I'll do Thy will with a heart
sincere,

I'll be what you want me to be.
Mary Brown, Melodies of Praise
106, PH 145

175

It will come to pass
All His promises
They will come to pass, says
the Lord
Pray every day
Believe in the word
For there is joy, fullness of joy
Rosina Aninkora

176

1. It's not by our strength, but
by Your strength
Power of the Holy Ghost
Performs wondrous works

2. Not our righteousness, but
Your own!
By the Holy Spirit moved,
The good fruit we bear.

3. O Holy Spirit, Spirit
Divine
Daily strength we ask of You
To Christ glorify
Seth Asare Ofei Badu

177

1. Jehovah God,
Who over rules,
I trust in You
For evermore

At Your mercies, Lord
At your mercies, Lord
Standing in Your presence
Jehovah God, the Lord of Hosts
Your will be done

2. The Most High God,
The God we serve,
You are our hope
In times of trouble
Opoku Onyinah

178

1. Jehovah is Your majestic
Name;
You are the God of the living
And now You are my God
today;
I give myself entirely to You.

2. Jesus Name is the pow'r of
the just;
You are the Lord of all
Christians
You are my Redeemer and
my King;
I give myself entirely to You.

3. Holy Spirit, Lov'r of my soul;
Faithful Friend of all who
believe;

You are the Great Comforter
to me;

I give myself entirely to You.

Translation of Yehowa ne Wo

Din K&se"

Verse 1: Kwasi Annor

Verse 2: Opoku Onyinah

Verse 3: G.Y. Asiedu

PAN (T) 1252

179

Jehovah is your name

Jehovah is your name

Mighty Warrior, great in battle

Jehovah is your name

180

Jehovah, blessed be Your Name

Jehovah, blessed be Your Name

All creation glorify Your

great Name

Jehovah, blessed be Your Name

Xhosa Spiritual

PAN(T) 1287

181

1. Jesus calls us, o'er the tumult
Of our life's wild, restless sea;

Day by day His sweet voice
soundeth
Saying, "Christian, follow Me;"

2. As of old, apostles heard it
By the Galilean lake,
Turned from home and toil
and kindred,
Leaving all for His dear sake.

3. Jesus calls us from the worship
Of the vain world's golden store;
From each idol that would keep
us,
Saying, "Christian, love Me
more."

4. In our joys and in our sorrows,
Days of toil and hours of ease,
Still He calls, in cares and
pleasures,
"Christian, love Me more than
these."

5. Jesus calls us: by Thy
mercies,
Saviour, may we hear Thy call,
Give our hearts to Thy
obedience,
Serve and love Thee best of all.
Cecil Frances Alexander (1823-95)

182

Jesus Christ, I come to you;
There is none like you, O God;

You are far above all;
You are great God;
King of kings; Lord of lords;
Far above all things;
You are great, God
Opoku Onyinah

183

1. Jesus Christ is Wonderful
Counsellor, God Almighty,
Eternal Father, Prince of peace;
We shall glorify His Name

*Blessed is He, Blessed is He
Blessed is our God;
Blessed, blessed, blessed is
our God*

2. Jehovah, our God is with us;
Emmanuel is in our midst;
And His Kingdom spreads
through the earth;
Emmanuel will not depart
*Translation "Yesu Kristo ye
Onwonwani" by Opoku Onyinah
PAN (T) 1261*

184

Jesus Christ shall never lose
His power
No never; No never

Jesus Christ shall never lose
His power
He shall never ever lose His
power
God's power is so great, is so
great, is so great
God's power is so great, is so
great, is so great
God's power is gre-a-t
Man's power is so small, is so
small, is so small
Man's power is so small, is so
small, is so small
Man's power is so small-a-a-ll
and at last it will fa-i-l
Elijah Agyemang

185

1. Jesus, Friend of my soul
Drawing me close to know
The loving Father's desire
That keeps on seeking me

*If I really meet You
I will worship You in truth
Worship You in Spirit
Never turn You down*

2. Jesus Friend of my soul
I'm searching for You
Yet You are with me
Help me know You are close

3. Jesus, Friend of my soul
No longer I hear You
Help me clearly discern
You are always with me.

4. Jesus, Friend of my soul
Has drawn me to Eternal God
I've known the depth of Your
love
In joy I'll worship You
Translation Me kra 'damfo'
Opoku Onyinah

186

Jesus, how lovely you are!
You are so gentle, so pure
and so kind;
You shine like the morning star:
Jesus, how lovely you are!
PH 314

187

1. Jesus, I my cross have taken,
All to leave and follow Thee.
Destitute, despised, forsaken,
Thou from hence my all shall be.
Perish every fond ambition,
All I've sought or hoped or
known.
Yet how rich is my condition!
God and heaven are still my own

2. Let the world despise and
leave me,
They have left my Saviour, too.
Human hearts and looks
deceive me;
Thou art not, like them, untrue.
O while Thou dost smile
upon me,
God of wisdom, love, and
might,
Foes may hate and friends
disown me,
Show Thy face and all is bright.

3. Man may trouble and
distress me,
'Twill but drive me to Thy
breast
Life with trials hard may press
me;
Heaven will bring me sweeter
rest.
Oh, 'tis not in grief to harm me
While Thy love is left to me;
Oh, 't'were not in joy to
charm me,
Were that joy unmixed with
Thee.

4. Go, then, earthly fame and
treasure,
Come disaster, scorn and pain
In Thy service, pain is
pleasure,
With Thy favor, loss is gain

I have called Thee Abba
Father,
I have stayed my heart on Thee
Storms may howl, and clouds
may gather;
All must work for good to me.

5. Soul, then know thy full
salvation
Rise o'er sin and fear and care
Joy to find in every station,
Something still to do or bear.
Think what Spirit dwells
within thee,
Think what Father's smiles
are thine,
Think that Jesus died to win
thee,
Child of heaven, canst thou
repine.

6. Haste thee on from grace to
glory,
Armed by faith, and winged
by prayer.
Heaven's eternal days before
thee,
God's own hand shall guide
us there.
Soon shall close thy earthly
mission,
Soon shall pass thy pilgrim
days,
Hope shall change to glad
fruition,

Faith to sight, and prayer to
praise.

Henry Lite

188

Jesus is King
Wonderful King
Jesus is King
Wonderful King
Jesus is King
Wonderful King
Jesus is King
Wonderful King

Johnson Larbi Appiah

189

Jesus is Lord (x4)
He is the King of kings (x3)
He is Lord
He is the King of kings (x3)
He is Lord

Eunice Johnson

190

1. Jesus is Lord!
Creation's voice proclaims it
For by his power
Each tree and flower
Was planned and made
Jesus is Lord! The universe
declares it
Sun, moon and stars in heaven
cry;
Jesus is Lord!

*Jesus is Lord, Jesus is Lord!
Praise him with Alleluias
For Jesus is Lord*

2. Jesus is Lord!
Yet from his throne eternal
In flesh he came
To die in pain
On Calvary's tree
Jesus is Lord!
From him all life proceeding
He gave his life a ransom
thus setting us free.

3. Jesus is Lord!
O'er sin the mighty conqueror
From death he rose
And all his foes
shall own his name
Jesus is Lord! God sent his
Holy Spirit
To show by works of power that
Jesus is Lord!

*David Mansel
BBC Song 153*

191

Jesus is the Bread of Life;
He's the Bread of Life.
Jesus is the Spring of Life;
He's the Spring of Life.

Whoever feeds on Him shall
hunger not,
Whoever drinks of Him shall
never thirst.

Jesus is the Bread of Life,
He's the Bread of Life.
Jesus is the Spring of Life;
He's the Spring of Life.

*Translation of "Yesu ye
nkwa Aboodoo no"*

192

Jesus! Jesus, my Saviour,
You are King of kings
indeed!

Jesus! Jesus, my Saviour,
You are King of kings
indeed!

*Translation of Jesus Agyenkwa
Wo na Woye shene ampa*

193

1. Jesus, keep me near the cross
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from Calv'ry's
mountain.

*In the cross, (x2)
Be my glory ever,
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.*

2. Near the cross, a trembling
soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning
star
Shed its beams around me.

3. Near the Cross! O Lamb of
God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadow o'er me

4. Near the cross I'll watch
and wait,
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand,
Just beyond the river.

Fanny J. Crosby
RH. 396

194

1. Jesus, let me ever be
Firmly grounded upon thee
Ever in thy work abide,
Ever in thy wounds reside.

2. Plant, and root, and fix in
me
All the mind that was in thee;
Settled peace I then shall find;
Jesu's is a quiet mind.

3. Anger I no more shall feel,
Always even, always still
Meekly on my God reclined
Jesu's is a gentle mind.

4. I shall suffer and fulfil
All my father's gracious will,
Be in all alike resigned;
Jesu's is a patient mind

5. When 'tis deeply rooted here;
Perfect love shall cast out fear,
Fear doth servile spirits bind,
Jesu's is a noble mind.

6. I shall nothing know beside
Jesus, and Him crucified;
Perfectly to Him be joined
Jesu's is a loving mind

7. I shall triumph evermore,
Gratefully my God adore
God so good, so true, so kind,
Jesu's is a thankful mind.

8. Lowly, loving, meek and pure
I shall to the end endure
Be no more to sin inclined;
Jesu's is a constant mind.

9. I shall fully be restored
to the image of my Lord,

witnessing to all mankind,
Jesu's is a perfect mind

Charles Wesley

RH 399

195

1. Jesus, lover of my soul,
Let me to Thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
While the tempest still is high
Hide me, O my saviour, hide
Till the storm of life is past
Safe into the haven guide;
Oh, receive my soul at last.

2. Other refuge have I none
Hangs my helpless soul on thee;
Leave, ah! Leave me not alone,
Still support and comfort me
All my trust on thee is stayed
All my help from Thee I bring;
Cover my defenceless head
With the shadow of Thy wing.

3. Thou, O Christ! art all I
want
More than all in thee I find;
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sick, and lead the blind
Just and holy is Thy name
I am all unrighteousness;

Vile and full of sin I am,
Thou art full of truth and grace.

4. Plenteous grace with thee
is found
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound
Make and keep me pure within;
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of Thee;
Spring Thou up within my heart
Rise to all eternity.

Charles Wesley

RH. 312

196

1. Jesus, my King, my
wonderful Saviour,
All of my life is given to thee.
I am rejoicing in thy salvation;
Thy precious blood now
maketh me free.

*Wonderful Saviour,
wonderful Saviour,
Thou art so dear, so
precious to me!
Wonderful Saviour,
wonderful Saviour,
My heart is full with praises
to Thee!*

2. Freedom from sin, o
wonderful story –
All of its stains washed
whiter as snow!
Jesus has come to live in His
temple,
And with His love my heart is
aglow.

3. Jesus, my Lord, I'll ever
adore Thee,
Lay at Thy feet my treasures
of love.
Lead me in ways to show
forth Thy glory,
Ways that will end in heaven
above.

4. When in that bright and
beautiful city
I shall behold thy glories untold,
I shall be like Thee,
wonderful Saviour,
And I will sing while ages
unfold

John M. Harris

*Translation of Jesus, me Hen,
m'Agyenkwa Nwanwany
PAN*

197

1. Jesus, my Saviour, came
from on high
To die for you, to die for me;
Sinful, unworthy though I
may be,
All this He did for me.

*Wonderful story, how can it be?
Jesus has died for me and for
you:*

*He left His crown and His
throne
All this He did for me.*

2. Where the bright angels
e'er sing His praise,
Round the white throne,
round the white throne
Me from the depths, He came
down to raise,
Claiming me as His own.

3. What can I do my Lord to
repay?
On Calvary's tree, dying for me:
I'll trust Thee, Lord, and e'er
faithful be:
This I will do for Thee.
*Translation of Agyenkwa Yesu firii
soro ton
Faith Gospel Message PH 307*

198

Jesus, Name above all names
Beautiful Saviour
Glorious Lord
Emmanuel, God is with us
Blessed Redeemer,
Living Word

199

1. Jesus only is our message
Jesus all our theme shall be
We will lift up Jesus ever
Jesus only we will see.

*Jesus only, Jesus ever
Jesus all in all we see
Saviour, Sanctifier, Healer,
Baptizer, and coming King*

2. Jesus only is our Saviour
All our guilt He bore away
All our righteousness He gives
us
All our strength from day to
day.

3. Jesus is our Sanctifier
Cleansing us from self and sin
And with all His Spirit's
fullness
Filling all our hearts within

4. Jesus only is our Healer
All our sicknesses He bore

And His risen life and fullness
All His members still may
share.

5. Jesus only is our power
His the gift of Pentecost
Jesus, breathe Thy power upon us
Fill us with Thy Holy Ghost.

6. For Jesus we are waiting
Listening for the trumpet's
sound
Then, it will be us and Jesus
Living ever with our God.
Albert B. Simpson

200

Jesus, our Light
Jesus, our glory our glory for
ever more
Jesus our, Light
Together, we shall praise Him,
Together we shall lift him high
Jesus our light,
Jesus our glory, our glory for
ever more.
M.L. Awuku

201

1. Jesus, see me at thy feet,
Nothing but thy blood can
save me;
Thou alone my need canst meet,
Nothing but thy blood can
save me

*No! No! Nothing do I bring,
But by faith I'm clinging,
To thy cross, O lamb of God!
Nothing but thy blood can
save me*

2. See my heart, Lord torn
with grief,
Nothing but thy blood can
save me;
Me unpardoned do not leave,
Nothing but thy blood can
save me.

3. Dark, indeed, the past has
been,
Nothing, but thy blood can
save me,
Yet in mercy take me in
Nothing but thy blood can
save me.

4. As I am, O, hear me pray,
Nothing but thy blood can
save me;
I can ne'er remove a stain
Nothing but thy blood can
save me.

5. Lord, I cast myself on thee,
Nothing but thy blood can
save me;
From my guilt, O set me free

Nothing but thy blood can
save me,
*R Slater
PH 210*

202

1. Jesus shall reign where'er
the sun
Doth his successive journeys run;
His kingdom stretch from
shore to shore
Till suns shall rise and set no
more

2. For Him shall endless
prayer be made;
And praises throng to crown
His head;
His Name like sweet perfume
shall rise
With every morning sacrifice.

3. People and realms of every
tongue
Dwell on His love with sweetest
song;
And infant voices shall
proclaim
Their young hosannas to His
Name

4. Blessings abound where'er
he reigns,
The prisoner leaps to loose his
chains.

The weary find eternal rest,
And all the sons of want are
blest.

5. Where He displays His
healing power;
Death and the curse are
known no more;
In Him the tribes of Adam
boast
More blessings than their
Father lost.

6. Let every creature rise and
bring,
Its grateful honours to our King:
Angels descend with songs
again,
And earth prolong the joyful
strain.

Isaac Watts, RH 190

203

1. Jesus, stand among us
In Thy risen power,
Let this time of worship
Be a hallowed hour

2. Breathe Thy Holy Spirit
Into every heart;
Bid the fears and sorrows
From each soul depart

3. Thus with quickened footsteps
We'll pursue our way,
Watching for the dawning
Of eternal day
W. Pennefather - RH 65

204

1. Jesus, what a beautiful name
Son of God, Son of Man,
Lamb that was slain
Joy and peace, strength and
hope,
Grace that blows all fear away
Jesus, what a beautiful name

2. Jesus, what a beautiful name.
Truth revealed, my future sealed,
Healed my pain
Love and freedom, life and
warmth,
Grace that blows all fear away
Jesus, what a beautiful name

3. Jesus, what a beautiful name
Rescued my soul, my
stronghold,
Lift me from shame.

Forgiveness, security, power
and love,

Grace that blows all fear
away;

Jesus, what a beautiful name
Tanya Rides

205

Jesus, you are my friend
My companion, brother
My Guide who always leads
me,
and orders my steps in your
paths

*Translation of Jesus wo ye
m'adamfo by Opoku Onyinah*

206

Jesus your name is great
We love to sing your praise.
There is no name so great.
We love to lift up your name.
We lift up your name on high,
Jesus.

We lift up your name
We lift up your name on high,
Jesus.

We lift up your name.
Opoku Onyinah

207

1. Joy to the world, the Lord
is come!
Let earth receive her King;

Let every heart prepare him
room
And heaven and nature sing

2. Joy to the earth, the
Saviour reigns!
Your sweetest songs employ;
While fields and streams sad
hills and plains
Repeat the sounding joy.

3. He rules the world with
truth and grace
And makes the nations prove
The glories of his
righteousness,
The wonders of his love
Isaac Watts (1674-1785) altd
Based on Psalm 98

208

1. Joy, Joy, when we go
to Heaven (x2)
2. No more sorrow when we
go to Heaven (x2)
3. No more weeping when
we go to Heaven (x2)
4. No more pain when we go
to Heaven (x2)

209

1. Just as I am, without one
plea

But that thy blood was shed
for me,
And that thou bidst me come
to thee
O, Lamb of God, I come

2. Just as I am, though tossed
about
With many a conflict, many a
doubt
Fightings and fears within
without
O, Lamb of God I come.

3. Just as I am, wretched, blind;
Sight riches, healing of the
mind,
Yea all I need, in thee to find,
O Lamb of God I come

4. Just as I am, thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon,
cleanse relieve.
Because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come

5. Just as I am, (thy love
unknown
Has broken every barrier down),

Now to be thine, yea thine alone,
O Lamb of God, I come

6. Just as I am, of that free love
The breadth, length, depth and
height to prove,
Here for a season, then above
O Lamb of God I come.

Charlotte Elliot
BBC Songs 274

210

1. Just as I am
Your presence I come
With an Unveiling face
Gazing at your glory
Transforming to Christ, your
Son
I come, oh my God, bless me
I come, oh my God, bless me

2. Fearless I come to you
Abundance of grace
Living waters flowing
Drinking from the rivers
Conforming to Christ, your
Son
I come, oh my God, bless me
I come, oh my God, bless me

3. Flowing of the Blood
Pleading for sinners
Invitation to everybody

As I come to your presence
Transform me to Christ, your
Son
I come, oh my God, bless me
(x2)

4. Sin, no longer, I live
As I catch the glimpse of
glory
Hidden in the cleft of the Rock
Lifted up sanctified
To the image of Christ, your
Son
I come, oh my God, bless me
(x2)

5. Never-ceasing glory
Shining in the presence of
Christ
Raptured into such glory
As I gaze at him in glory
Conforming to Christ, his Son
I come, oh my God, bless me
(x2)

6. Life-giving Spirit
Abounds in the New Covenant
Whosoever comes to the
Father
He will never him cast out
Conforming to Christ, his Son

I come, oh my God, bless me
(x2)

*Translation of "Mmere me te yi
ara" by Opoku Onyinah*

211

Just the same, just the same,
God is just the same today!
Just the same, just the same,
God is just the same today!
W. H. Jude

212

Keep me true, Lord Jesus,
Keep me true!
Keep me true, Lord Jesus,
keep me true!
There's a race that I must run,
There are vict'ries to be won;
Give me power ev'ry hour, to
be true!

213

1. King of glory, King of peace
I will love thee;
And that love may never cease,
I will move thee,
Thou hast granted my request,
Thou hast heard me;
Thou didst note my working
breast
Thou hast spared me.

2. Wherefore with my utmost
art

I will sing thee
And the cream of all my heart
I will bring thee
Though my sins against me
cried,
Thou didst clear me;
And alone, when they replied
Thou didst hear me

3. Seven whole days, not one
in seven

I will praise thee;
In my heart, though not in
heaven,
I can raise thee
Small it is, in this poor sort
To enroll thee;
E'en eternity's too short
To extol thee.

George Herbert
BBC Songs 297

214

Kissing the Son
Kissing the Son
The Son of God
Jesus, I bow to you (x2)
Jesus, the Son of God
Exalted above all things
Kissing the Son

Kissing the Son
The Son of God
Jesus, I bow to you
Opoku Onyinah

215

1. Land of our Birth, we
pledge to thee
Our love and toil in the years
to be;
When we are grown, and take
our place
As men and women with our
race.

2. Father in heaven, who lovest
all
O help thy children when they
call;
That they may build from age
to age
An undefiled heritage.

3. Teach us to bear the yoke
in youth
With steadfastness and
careful truth
That, in our time, Thy grace
may give
The truth whereby the nations
live.

4. Teach us to rule ourselves
alway

Controlled and cleanly night
and day;
That we may bring if need
arise
No maimed or worthless
sacrifice.

5. Teach us to look, in all our
ends,
On Thee for Judge, and not
our friends;
That we, with Thee may walk
uncowed
By fear or favour of the
crowd.

6. Teach us the strength that
cannot seek
By deed or thought to hurt the
weak
That, under Thee, we may
possess
Man's strength to succor
man's distress

7. Teach us delight in simple
things
And mirth that has no bitter
springs;
Forgiveness free of evil done
And love to all men 'neath
the sun!

8. Land of our Birth, our faith,
our pride
For whose dear sake our
fathers died;
O Motherland, we pledge to
thee
Head, heart, and hand through
the years to be
MHB 899

216

1. Let me walk just as Jesus
walked
Let me serve just as He served
That I may give my whole
being to you
In this work You've appointed
for me

*Let Your fullness be seen in me
(x2)
Let Your Holy Spirit fill me
now
And let Your fullness be seen
in me*

2. My Lord Jesus, how
Himself He humbled
Walked completely in His
perfection
He went about doing good
and wonders
Fill me, Lord, till I overflow
Seth Asare Ofei Badu

217

1. Let praises ring,
Let praises ring,
Lift voices up to love Him,
Lift hearts and hands to touch
Him
O let praises ring.
And fill the skies with
anthems high
That tell His excellencies
As priests and kings who rule
with Him
Through all eternity;

*Let praises ring,
Let praises ring
To our glorious king.*

2. Let praises ring,
Let praises ring,
Bow down in adoration,
Cry out His exaltation,
O let praises ring.
And lift the Name above all
names
Till every nation knows
The love of God has come to
men,
His mercies overflow

218

Let the beauty of Jesus be
seen in me
All His wonderful passion
and purity

Oh Thou Spirit divine, all my
nature refine
Till the beauty of Jesus be
seen in me.

219

Let the Fire fall
The Fire of Pentecost
Let it fall now
May it consume sin
Cleanse us of every guilt
Make us whole again
Placed on the altar
Prepared to be offered
Send a burning coal
Let the Fire fall
Placed on the altar
Prepared to be offered
Burn every chaff in us
Make us whole again
Opoku Onyinah

220

Let the fire fall on me
Let the fire fall on me
Lord God, let your fire fall
That I may be a vessel
A vessel of honour to You
Let your fire, fire fall
Grace Gakpetor

221

Let there be love shared
among us
Let there be love in our eyes,
May now your love sweep
this nation,
Cause us, O Lord to arise
Give us a fresh understanding
Of brotherly love that is real,
Let there be love shared
among us
Let there be love.

Dave Billbrough, BBC Songs 364

222

*Let us talk, let's talk about Jesus
Talk about Him today,
Talk about Him tomorrow
Let us talk, let's talk about
Jesus
Let's talk about Jesus always*

1. Jesus, the Son of God,
Wonderful One
Great Counsellor, the Prince
of Peace
Saviour of the world
He's my Lord and my God
Let's talk about Jesus always
2. Jesus came from on high,
lived without sin,

Was crucified, rose from the
dead
Has gone above
And is coming again
Let's talk about Jesus always
Seth Asare Ofei Badu

223

1. Let us with a gladsome mind
Praise the Lord for He is kind;

*For His mercies shall endure,
ever faithful, ever sure*

2. Let us sound His name abroad
For of gods He is The God;

3. He, with all-commanding
might,
Filled the new-made world
with light;

4. All things living He doth feed,
His full hand supplies their need;

5. He His chosen race did bless
In the wasteful wilderness;

6. He hath with a piteous eye
Looked upon our misery.

7. Let us then with gladsome
mind
Praise the Lord, for He is kind.
*John Milton
RH 109*

224

Let Your anointing fall on us;
Let Your grace abound;
Let Your Holy Power;
Dwell upon us

Translation of "Ma wo Ngosra"
Seth Asare Ofei Badu,
PAN (T) 1253

225

1. Let your fire burn (x2)
Sinful works consume
Let Your fire burn (x2)
Sinful works consume

2. Let Your fire burn (x2)
Works of flesh consume
Let Your fire burn (x2)
Works of flesh consume

3. Let Your fire burn (x2)
Weaknesses consume
Let Your fire burn (x2)
Weaknesses consume
*Translation of Ma Wo gya
no ndew*
Grace Gakpetor

226

1. Let Your living water flow
over my soul,
Let your Holy Spirit come
and take control,

Of every situation that has
troubled my mind,
All my cares and burdens on
to you I roll.
Father, Father, Father.

2. Give your life to Jesus, let
Him fill your soul,
Let Him take you in His arms
and make you whole,
As you give your life to Him,
He'll set you free,
You will live and reign with
Him eternally.
Jesus, Jesus, Jesus.

3. Come now Holy Spirit and
take control,
Hold me in your loving arms
and make me whole,
Wipe away all doubt and fear
and take my pride,
Draw me to your love and
keep me by your side.
Spirit, Spirit, Spirit.

4. Let your living water flow
over my soul
Let your Holy spirit come and
take control,

Of every situation that has
troubled my mind,
All my cares and burdens
onto you I roll.
Father, Jesus, Spirit

227

1. Let Your Love so dwell in me
That I'll be rooted well in You
That I may bear fruit as you
desire
That You may be pleased with
me (x2)

Rooted in Love
Bearing fruit
Living your word
Pleasing You
That I may bear fruit as you
desire
That you may be pleased
with me

2. Let Your word so dwell in me
That with it I'll labour for you
That I'll live your word
Manifesting Christ
That the world may see you
in me.
Rooted in love
Bearing fruit
Living your word

Pleasing you
That I'll live your word
manifesting Christ
That the world may see you in
me

Augustus Blay Cobbinah

228

Lift Jesus higher! Lift Jesus
higher!
Lift Him up for far the world
to see
He said "if I be lifted up from
the earth,
I will draw all men unto Me."

229

Lift me up the higher mountain
Into fellowship with You
In your light I see a fountain
And the blood that cleanses me

230

Light of God, lead me on;
In my pilgrimage;
Your guidance I need
To be victorious
E. K. Asamoah
PAN (T) 1258

231

1. Like the woman at the well,
I was seeking
For things that could not satisfy

And then I heard my Saviour
speaking

“Draw from my well that
never shall run dry”

*Fill my cup Lord,
I lift it up Lord,
Come and quench this
thirsting of my soul
Bread of heaven
Feed me till I want no more
Fill my cup
Fill it up and make me whole*

2. There are millions in this
world who are craving
The pleasures earthly things
afford
But none can match the
wondrous treasure
That I find in Jesus Christ my
Lord.

3. So, my neighbor, if the
things this world gave you
Leave hungers that won't
pass away
My blessed Lord will come
and save you
If you kneel to Him and
humbly pray
Richard E. Blanchard

232

Lord God Almighty,
Alpha and Omega,

We love You, Lord,
from the depths of our hearts (x2);
Lord, You are worthy,
Truly, You are holy,
Exceeding in grace,
You deserve all our praise,
Your love is everlasting,
We come to You trusting
Your Lordship, Your
Kingship,
Your power and Your might,
You are so awesome,
It's good to know that You
are my Lord,
I love you Lord, I really do (x2)
Lord God Almighty,
Alpha and Omega,
We love You, Lord,
from the depths of our hearts
(x2)

Gina Asante

233

1. Lord of heav'n and earth and sea
To Thee all praise and glory be:
How shall we show our love
to Thee
Who givest all?

2. Thou didst not spare Thine
only Son,

But gav'st Him for a world
undone;
And freely with the blessed
One
Thou givest all?

3. We lose what on ourselves
we spend
We have a treasure without end
Whatever Lord to Thee we
lend.
Who givest all;

4 To thee from whom we all
derive
Our life our gifts our power to
give!
O may we ever with Thee live
Who givest all?

5. Thou giv'st the Spirit
blessed dower
Spirit of life, and love and
power.
And dost His sevenfold graces
shower
Upon us all.

6. For souls redeemed. For
sins forgiven
For means of grace and hopes
of heaven

Father all praise to Thee be
given
Who givest all?
C. Wordsworth - RH 33

234

Lord, prepare me to be a
sanctuary
Pure and holy, tried and true
With thanksgiving, I will be a
living sanctuary for you

235

Lord, reign here in my heart
Lord, reign here in Your
church
Let all the peoples see your
grace
O reign here, Prince of peace
Lord, reign in every heart
Lord reign in every land
And let Your peace cover the
earth
O reign here, Prince of peace
Seth Asare Ofei Badu

236

1. Lord, Thy Word abideth
And our footsteps guideth,
Who its truth believeth
Light and joy receiveth

2. When our foes are near us
Then Thy Word doth cheer us,
Word of consolation,
Message of salvation.

3. When the storms are o'er us,
And dark clouds before us,
Then its light directeth,
And our way protecteth.

4. Who can tell the pleasure,
Who recount the treasure,
By Thy word imparted
To the simple-hearted?

5. Word of mercy, giving
Succour to the living
Word of life, supplying
Comfort to the dying!

6. O that we, discerning
Its most holy learning,
Lord, may love and fear Thee,
Evermore be near Thee!

H. W. Baker

MHB 308

237

1. Low in the grave he lay...
Jesus, my saviour!
Waiting the coming day-
Jesus, my Lord!

*Up from the grave he arose...
With a mighty triumph o'er
His foes.....*

*He arose, a victor from the
dark domain,
And he lives forever with his
saints to reign
He arose!...*

*He arose! ..
Hallelujah! Christ arose!*

2. Vainly they watch his bed
Jesus, my saviour!
Vainly, they seal the dead
Jesus, my Lord!

3. Death cannot keep his prey
Jesus, my saviour!
He tore the bars away
Jesus, my Lord!

Robert Lowry - RH.186

238

Majesty, worship His
majesty;
Unto Jesus be all glory,
honour and praise;
Majesty, kingdom authority,
Flows from His throne unto
his own,
His anthem raise,
So exalt, lift up on high

The name of Jesus;
Magnify, come glorify
Christ Jesus the king
Majesty, worship His
majesty;
Jesus who died, now glorified
King of all kings.

Jack Williams Hayford - PH 341

239

1. "Man of sorrows", what a
name!
For the son of God who came
Ruined sinners to reclaim!
Hallelujah! What a Saviour!

2. Bearing shame and scoffing
rude,
In my place condemned he stood;
Sealed my pardon with his
blood;
Hallelujah! What a saviour!

3. Guilty, vile and helpless we,
Spotless lamb of God was he;
"Full atonement, can it be?
Hallelujah! What a saviour!

4. Lifted up was he to die,
"It is finished" was his cry;
Now in heaven exalted high;
Hallelujah! What a saviour!

5. When he comes, our
glorious King.
All his ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing;
Hallelujah! What a saviour!
P P Bliss - RH 170

240

1. Master speak! Thy servant
heareth
Waiting for thy gracious word,
Longing for thy voice that
cheereth
Master, let it now be heard.
I am listening, Lord, for thee;
What hast Thou to say to me!

2. Speak to me by name O
master,
Let me know it is to me,
Speak, that I may follow faster,
With a step more firm and
free,
Where the shepherd leads the
flock
In the shadow of the rock.

3. Master speak! Though least
and lowest.
Let me not unheard depart;
Master, speak for oh,
Thou knowest

All the yearning of my heart,
Knowest all its truest need;
Speak! And make me blest
indeed.

4. Master, speak and make
me ready,
When thy voice is truly heard,
With obedience glad and steady,
Still to follow every word,
I am listening Lord, for Thee,
Master, speak, oh, speak to
me!

Frances R. Havergal
RH. 487

241

May Your Will be done, oh
my Lord
May your will be done in my
life
At your feet I fall, oh my Lord
May your will be done
Nothing in my hand I bring
To your cross I cling, oh my
Lord
In mercy take me in, just as I am
May your will be done in my life
Opoku Onyinah

242

Mighty revival's coming so
soon
Mighty revival's falling on
His Church,
Quickening and waking dead
souls alive;
Glory! Hallelujah! Praise the
Lord!

243

Mighty warrior, man of
valour;
Children of grace, children of
peace;
Blow the trumpet in Zion;
Let the weak say I am strong;
Victory, great victory;
The army of the Lord marches
on
Samuel Tetteh Doku

244

1. More about Jesus would I
know
More of His grace to others
show
More of His saving fullness
see
More of His love who died for
me

*More, more about Jesus
More, more about Jesus
More of His saving fullness
see
More of His love who died for
me.*

2. More about Jesus let me learn
More of His holy will discern
Spirit of God my teacher be
Showing the things of Christ to
me.

3. More about Jesus, in His
Word
Holding communion with my
Lord
Hearing His voice in every
line
Making each faithful saying
mine.

4. More about Jesus on His
throne
Riches in glory all His own
More of His kingdom's sure
increase
More of His coming, Prince
of Peace.

Eliza Edmunds Hewitt

245

More and more, I want to
magnify Thy name
More and more, I want to
spread abroad Thy fame
More and more, O make my
life a living flame
Melt my heart, precious Lord,
more and more.

246

1. My faith has found a resting
place,
Not in device nor creed;
I trust the Ever-living one,
His wounds for me shall plead.
*I need no other argument
I need no other plea
It is enough that Jesus died
And that he died for me*

2. Enough for me that Jesus
saves,
This ends my fear and doubt;
A sinful soul I come to him
He'll never cast me out

3. My heart is leaning on the
word,
The written word of God,
Salvation by my saviour's name,
Salvation through his blood.

4. My great Physician heals the sick

The lost he came to save:
For me His precious blood he shed,

For me His life he gave

R.H 377, L.H.E'dmonds

247

My heart is so full

is so full, is so full

My heart is so full

*I've taken a bath in the
cleansing wave,*

*I've trusted in Jesus, the
mighty to save,*

*My heart is so full, is so full,
is so full.*

PH 47

248

1. My heart was distressed
'Neath Jehovah's dread frown,
And low in the pit where my
sins dragged me down;
I cried to the Lord from the
deep miry clay,
Who tenderly brought
Me out to golden day

*He brought me out of the miry
clay,*

*He set my feet on the rock to
stay;*

*He puts a song in my soul
today,*

A song of praise, Hallelujah!

2. He placed me upon the
strong

Rock by his side,

my steps were established
and here I'll abide:

No danger of falling
while here I remain,

But stand by His grace
until the crown I gain.

3. He gave me a song

'Twas a new song of praise;

By day and by night

Its sweet notes I will raise;

My heart's overflowing.

I'm happy and free;

I'll praise my Redeemer,

Who has rescued me

4. I'll sing of his wonderful
mercy to me,

I'll praise him till all men

His goodness shall see;

I'll sing of salvation

at home and abroad,
Till many shall hear
the truth and trust in God.

5. I'll tell of the pit
With it's gloom and despair
I'll praise the dear father
Who answered my prayer,
I'll sing my new song,
the glad story of love,
then join in the chorus
with the saints above.

Henry J. Zelley

249

1. My hope is built on nothing
less
Than Jesus' blood and
righteousness
I dare not trust the sweetest
frame,
But wholly lean on Jesus' name.

*On Christ, the solid rock, I
stand;
All other ground is sinking
sand*

2. When darkness seems to
veil his face;
I rest on his unchanging grace;
In every high and stormy gale,

My anchor holds within the
veil.

3. His oath, his covenant, and
blood,
Support me in the 'whelming
flood
When all around my soul gives
way,
He then is all my hope and stay

4. When he shall come with
trumpet sound.
Oh, may I then in Him be
found:

Dressed in his righteousness
alone,
Faultless to stand before the
throne.

Edward Mote - RH 378

250

1. My Jesus, I love Thee
I know Thou art mine
For Thee all the pleasures of
sin I resign;
My gracious Redeemer, my
Saviour, art Thou
If ever I loved Thee, my
Jesus, 'tis now.

2. I love thee because thou
hast first loved me

And purchased my pardon
when nailed to tree
I love thee for wearing the
thorns on thy brow
If ever I loved Thee,
My Jesus, 'tis now.

3. I'll love Thee in life
I will love Thee in death
And praise Thee as long as
Thou lendest me breath
And say, should the death-
dew lie cold on my brow
if ever I loved Thee, my
Jesus, 'tis now!

4. In mansions of glory and
endless delight;
I'll ever adore Thee in heaven
so bright;
I'll sing, with the glittering
crown
On my brow;
"If ever I loved Thee, my Jesus,
'tis now;
RH 524

251

My redeemer is Jesus,
He is the friend of the lost.
I was lost and He found me,
He has restored all my joy.
Jesus Christ is my story, my
story is Jesus Christ. (x2)

M.L. Awuku

252

1. My strength is waning away
Worthless are the counsel of
flesh and blood
My hope is built on You, my
Strength
I need you, I need you.

2. I'm hard pressed on every
side
Utterly burdened beyond my
strength
I rely on you, who raise the
dead
I need you, I need you

3. There's fear and terror
everywhere
My friends are helpless as
sinking sand
You are my anchor, my
Stronghold
I need you, I need you

4. I've come to the end of
myself
Nothing do I hide from you
my Lord
Clothe me with your very
self, my Righteousness
I need you, I need you
Opoku Onyinah

253

My soul is seeking after you
My creator and my God
My soul desires your
fellowship
Hold my hand commune with
me
That I'll know you, that I'll
know you
Hold my hand commune with
me
To be like you, to be like you
Hold my hand commune with
me.

*Translation of "me kra repre"
Grace Gakpetor*

254

My soul, rejoice and praise the
Lord
Rejoice and praise the Lord,
My soul, rejoice and praise
the Lord
Rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord
Rejoice and praise the Lord
My soul, rejoice and praise the
Lord,
Rejoice and praise the Lord
PH 255

255

1. Nearer, my God to thee,
Nearer to thee;
E'en though it be a cross
That raiseth me,
Still all my song shall be,
Nearer my God to thee,
Nearer to thee.

2. Though, like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness be over me,
My rest a stone,
Yet in my dreams I'd be
Nearer, my God to thee,
Nearer to thee!

3. There let the way appear
Steps unto heaven;
All that thou send'st to me
In mercy given;
Angels to beckon me
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!

4. Then, with my waking thoughts
Bright with thy praise
Out of my stony griefs
Bethel I'll raise;
So by my woes to be
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!

5. Or if on joyful wing
Cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot,
Upwards I fly,
Still all my songs shall be
Nearer, my God, to thee
Nearer to thee!

RH. 400, Sarah F. Adams

256

1. Now I feel the sacred fire,
Kindling, flaming, glowing
Higher still, and rising higher,
All my soul o'er flowing
Life immortal I receive;
Oh, the wondrous story!
I was dead, but now I live,
Glory! Glory! Glory!

2. Now I am from bondage
freed
Every bond is riven
Jesus makes me free indeed,
Just as free as heaven;
'Tis a glorious liberty,
Oh, the wondrous story;
I was bound, but now I'm free
Glory! Glory! Glory!

3. Let the testimony roll,
Roll through every nation

Witnessing from soul to soul
This immense salvation
Now I know it's full and free
Oh, the wondrous story!
For I feel it saving me
Glory! glory! glory!

4. Glory be to God on high
Glory be to Jesus
He hath brought salvation nigh
From all sin He frees us;
Let the golden harps of God,
Ring the wondrous story;
Let the pilgrims shout aloud
Glory! Glory! Glory!

5. Let the trump of jubilee
The glad tidings thunder,
Jesus sets the captives free,
Bursts their bonds asunder,
Fetters break and dungeons fall
Oh, the wondrous story
This salvation's free to all
Glory! Glory! Glory!
RH 216

257

1. Now thank we all our God.
With hearts, and hands, and
voices;
Who wondrous things hath done

In whom His world rejoices;
Who, from our mothers' arms
Hath blessed us on our way
With countless gifts of love
And still is ours to-day

2. O may this bounteous God
Through all our life be near us,
With ever-joyful hearts
And blessed peace to cheer us,
And keep us in His grace,
And guide us when perplexed,
And free us from all ills
In this world and the next

3. All praise and thanks to God
The Father now be given,
The Son, and Him who reigns
With them in highest heaven
The one, eternal God
Whom earth and heaven adore;
For thus it was, is now
And shall be evermore.

Martin Rincart

Trans: Catherine Winkworth

RH 50

258

1. Now the labourer's task is
o'er,
Now the battle-day is past;
Now upon the farther shore
Lands the voyager at last.

2. There the tears of earth are
dried;
There its hidden things are
clear;
There the work of life is tried
By a juster Judge than here

3. There the Shepherd,
bringing home
Many a lamb forlorn and strayed,
Shelters each, no more to roam,
Where the wolf can ne'er invade

4. There the penitents who turn
To the cross their dying eyes
All the love of Jesus learn
At His feet in paradise

5. There no more the powers
of hell
Can prevail to mar their peace;
Christ the Lord shall guard
them well
He who died for their release

6. Earth to earth, and dust to
dust!
Calmly now the words we say;
Left behind, we wait in trust
For the resurrection day
John Ellerton, 1826-93
Methodist-Hymn book 976

259

1. O, come, all ye faithful
Joyful and triumphant
Come ye, O come ye to
Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of angels:
O come, let us adore him
O come, let us adore him
O come, let us adore him
Christ the Lord!

2. True God of true God
Light of light eternal
Lo! He abhors not the
Virgin's womb
Son of the Father,
Begotten, not created.

3. Sing choirs of angels
Sing in exultation
Sing, all ye citizens of heaven
above,
Glory to God in the highest

4. Yea, Lord we greet Thee
Born this happy morning;
Jesus, to Thee be glory given
Word of the Father,
Now in flesh appearing
Anonymous, 17th or 18 cent.
Tr. Frederick Oakeley (1802-80)
MHB 118

260

O, dear Lord, we praise your
name,
Forever be magnified;
We bless You, Lord; and
worship You,
All power belongs to You.
Translation Awurade, yeyi
W'aye, yekamfo Wo daadaa
nyinaa

261

O' God I come before You
I cannot do without You
I need You every time so that
I will be strengthened
Holy Spirit fill me to the brim
that I will work in Your
service
Holy Spirit fill me to the brim
Use me now and evermore.
E. K. Asamoah

262

1. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy
blast
And our eternal home.

2. Under the shadow of Thy
throne

Thy saints have dwelt secure;
Sufficient is Thine arm alone,
And our defence is sure.

3. Before the hills in order
stood
Or earth received her frame
From everlasting Thou art God
To endless years the same.

4. A thousand ages in Thy sight
Are like an evening gone,
Short as the watch that ends
the night
Before the rising sun.

5. The busy tribes of flesh
and blood
With all their cares and fears,
Are carried downward by the
flood,
And lost in flowing years.

6. Time like an ever rolling stream,
Bears all its sons away;
They fly forgotten, as a dream
Dies at the opening day.

7. O God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Be thou our guard while
troubles last
And our eternal home.
Isaac Watts - RH. 104

263

O Halleluia! we bless your
Holy name
O, Halleluia! we worship thee
O Lord
When we look upon thine throne
How wonderful you are
O, Halleluia! we worship thee
O, Lord
Rosina Aninkora

264

1. O happy day, that fixed my
choice
On Thee, my Saviour and my
God!
Well may this glowing heart
rejoice
And tell its raptures all abroad

*Happy day, happy day
When Jesus washed my sins away!
He taught me how to watch
and pray
And live rejoicing ev'ry day.
Happy day, happy day
When Jesus washed my sins away!*

2. 'Tis done, the great
transaction's done!
I am my Lord's and He is mine;
He drew me and I followed on

Charmed to confess the voice
divine.

3. Now rests my long-divided
heart,
Fixed on this blissful centre,
rest;
Nor ever from thy Lord depart
With Him of every good
possessed

4. High heaven, that heard the
solemn vow
That vow renewed shall daily hear,
Till in life's latest hour I bow
And bless in death a bond so dear.
P. Doddridge - RH 619

265

1. O Jesus I have promised
To serve thee to the end;
Be thou for ever near me,
My master and my friend:
I shall not fear the battle
If thou art by my side,
Nor wander from the pathway
If thou wilt be my guide

2. O let me feel thee near me:
the world is ever near;
I see the sights that dazzle
The tempting sounds I hear;

My foes are ever near me,
Around me and within;
But Jesus, draw thou nearer
And shield my soul from sin.

3. O let me hear thee speaking
In accents clear and still,
Above the storms of passion,
The murmurs of self-will
O speak to reassure me,
To hasten, or control;
Oh speak, and make me listen

4. O Jesus, thou hast promised
to all who follow thee-that
where thou art in glory
There shall thy servant be;
And Jesus, I have promised to
serve Thee to the end
O give me grace to follow,
my master and my friend

5. O let me see thy footmarks.
And in them plant mine own;
My hope to follow duly
Is in thy strength alone
O guide me, call me, draw me,
Uphold me to the end;
And then in heaven receive me,
My Saviour and my friend.
J.E. Bode, BBC Songs of Praise 339

266

1. O Lord my God, when I in
awesome wonder
Consider all the works thy
hand hath made
I see the stars, I hear the
mighty thunder
Thy power throughout the
universe displayed

*Then sings my soul, my
Saviour God, to thee
How great thou art, how
great thou art!
Then sings my soul, my
Saviour God to thee
How great thou art, how
great thou art!*

2. When through the woods
and forest glades I wander
And hear the birds sing
sweetly in the trees
When I look down from lofty
mountain grandeur
And hear the brook, and feel
the gentle breeze

3. And when I think that God
his Son not sparing
Sent him to die - I scarce can
take it in,

That on the cross, my burden
gladly bearing
He bled and died to take
away my sin;

4. When Christ shall come
with shout of acclamation
And take me home- what joy
shall fill my heart
Then shall I bow in humble
adoration,
And there proclaim my God,
how great thou art!
Tr. Stuart K. Hine

267

O magnify the Lord
For He is worthy to be praised,
O magnify the Lord
For He is worthy to be praised
Hosanna! Blessed be the rock
And may the God of my
salvation be exalted
Hosanna! Blessed be the rock
And may the God of my
salvation be exalted
PH 302

268

1. O soul, are you weary and troubled?

No light in the darkness you see?

There's a light for a look at the Saviour,
And life more abundant and free!

*Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.*

2. Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there
Over us sin no more hath dominion-
For more than conquerors we are!

3. His Word shall not fail you-He promised;
Believe Him, and all will be well:
Then go to a world that is dying,

His perfect salvation to tell!

Helen H. Lemmel

P.H. 81

269

1. O, sweet wonder
O, sweet wonder
Jesus the Son of God
How, I adore you
O how, I love you
Jesus the Son of God

2. Do you know Jesus
Our Lord, our Saviour
Jesus, the son of God
How I adore you
Oh how I love you
Jesus, the son of God

270

1. O when the saints go
marching in
O when the saints go marching in
O Lord, I want to be in that number
When the saints go marching in!

2. O when they crown him
Lord of all
O when they crown him Lord
of all

O Lord, I want to be in that
number
When they crown him Lord of
all.

3. O when all knees bow at his
name

O when all knees bow at his
name

O Lord, I want to be in that
number

When all knees bow at his name

4. O when they sing the
Saviour's praise

O when they sing the Saviour's
praise

O Lord, I want to be in that
number

O when they sing the Saviour's
praise

5. O when the saints go
marching in

O when the saints go marching
in

O Lord, I want to be in that
number

When the saints go marching in
BBC Songs 203

271

1. O worship the King
All glorious above,

O gratefully sing
His power and His love;

Our shield and Defender.
The Ancient of Days
Pavilioned in splendour,
And girded with praise

2. O tell of His might,
O sing of His grace,
Whose robe is the light
Whose canopy space
His chariots of wrath
The deep thunder-clouds
form,
And dark is His path
On the wings of the storm.

3. Thy bountiful care
What tongue can recite?
It breathes in the air.
It shines in the light
It streams from the hills
It descends to the plain
And sweetly distils
In the dew and the rain

4. Frail children of dust.
And feeble as frail;
In Thee do we trust.
Nor find Thee to fail:
Thy mercies how tender
How firm to the end
Our Maker, Defender.
Redeemer and Friend

5. O measureless might!
Ineffable Love!
While angels delight
To hymn Thee above.
The Humbler creation
Though feeble their lays.
With true adoration
Shall lisp to Thy praise

R. Grant

RH 10

272

1. O Ye sons of God,
sing halleluia'
To Jesus Christ, the Son of
God;
He is King of kings and Lord
of lords.
So sing Halleluia to the Messiah!

2. All ye saints of the Lord,
arise and shine
Your light is come through
Jesus Christ
He is Prince of peace,
Saviour wonderful;
So sing Halleluia to the Messiah!

3. Lamb of Calvary , no sinful
man,
He lived and died, for you and
me;

There is victory for ever more!
So sing Halleluia to the
Messiah!

4. Sing Halleluia! Shout
Halleluia!
Watch halleluia! Pray
halleluia!
Dance halleluia! Everything
halleluia!

So sing halleluia to the
Messiah

PH 243

273

1. Oh, for a thousand tongues
to sing
My great Redeemer's praise
The Glories of my God and
King
The triumphs of His grace!

2. My gracious Master and
my God,
Assist me to proclaim,
To spread through all the earth
abroad
The honour of Thy name

3. Jesus! The name that
charms our fears

That bids our sorrows cease;
'Tis music in the sinner's ears,
'Tis life and health and peace.

4. He breaks the power of
cancelled sin
He sets the pris'ner free;
His blood can make the foulest
clean
His blood availed for me.

5. Hear Him, ye deaf;
His praise, ye dumb,
Your loosened tongues employ;
Ye blind, behold your Saviour
come;
And leap, ye lame, for joy!
Charles Wesley, RH 8

274

Oh glory! Oh glory!
What rapture is mine
The King in His beauty I see
I'm singing His praises
Since Jesus divine
extended His mercies to me

275

1. Oh, teach me what it meaneth

That cross uplifted high,
With one-the Man of sorrow-
Condemned to bleed and die!
Oh, teach me what it cost Thee
To make a sinner whole;
And teach me, Saviour, teach me
The value of a soul! (x2)

2. Oh, teach me what it meaneth
That sacred crimson tide-
The blood and water flowing
From Thine own wounded side
Teach me that if none other
Had sinned, but I alone,
Yet still, thy blood, Lord Jesus,
Thine only, must atone. (x2)

3. Oh, teach me what it meaneth
Thy love beyond compare,
The love that reacheth deeper
Than depths of self-despair!
Yea, teach me, till there gloweth
In this cold heart of mine
Some feeble, pale reflection
Of that pure love of Thine (x2)

4. Oh, teach me, what it meaneth,
For I am full of sin;
And grace alone can reach me,
And love alone can win.
Oh, teach me, for I need Thee,
I have no hope beside-

The chief of all the sinners
For whom the saviour died!

5. O infinite Redeemer!
I bring no other plea,
Because Thou dost invite me
I cast myself on Thee.
Because thou dost accept me
I love and adore;
Because Thy love constraineth,
I'll praise Thee evermore!

Lucy Ann Bennett

276

O the sweet and wonderful rest
O the sweet and wonderful rest
Found in Jesus, in Jesus
Sweet and wonderful rest
Quintet

277

1. Oh, what a wonderful
wonderful day,
Day I will never forget,
After I'd wandered in
darkness away,
Jesus my Saviour I met
Oh, what a tender,
compassionate friend,
He met the need of my heart;
Shadows dispelling, with joy
I am telling

He made all the darkness depart!

*Heaven came down and glory
filled my soul
When at the Cross the
Saviour made me whole;
My sins were washed away
And my night was turned to day
Heaven came down and glory
filled my soul!*

2. Born of the Spirit with life
from above
Into God's family divine;
Justified fully through Calvary's
love
Oh, what a standing is mine!
And the transaction so quickly
was made
When as a sinner I came
Took of the offer of grace He
did proffer
He saved me, Oh, praise His
dear Name

3. Now I've a hope that will
surely endure
After the passing of time;
I have a future in Heaven for sure,
There in those mansions
sublime
And it's because of that
wonderful day

When at the Cross I believed;
Riches eternal and blessings
supernal
From His righteous hand I
received

John W. Peterson
Living Songs 70

278

1. On a hill far away stood an
old rugged cross
The emblem of suffering and
shame
And I love that old cross where
the dearest and best
For a world of lost sinners was
slain

*So I'll cherish the old rugged
cross
Till my trophies at last I lay
down
I will cling to the old rugged
cross
And exchange it some day for
a crown*

2. O, the old rugged cross, so
despised by the world
Has a wondrous attraction for
me;
For the dear Lamb of God left
his glory above
To bear it to dark Calvary.

3. In the old rugged cross,
stained with blood so divine
A wondrous beauty I see;
For 'twas on that old cross
Jesus suffered and died
To pardon and sanctify me

4. To the old rugged cross I
will ever be true
Its shame and reproach gladly
bear,
Then he'll call me some day to
my home far away,
When his glory for ever I'll share
George Bernard (1873-1958)
BBC Songs 88

279

On the day of Pentecost
In the upper room
Where the saints had gathered
To tarry for the Spirit
Revival broke out
The Holy Ghost descended
And Peter preached
And three thousand souls were
saved
Oh mighty revival, the power
of the Spirit
The promise of the Lord has
been fulfilled
And so revival broke out

The Holy Ghost descended
And Peter preached and three
thousand souls were saved

280

1. Onward Christian soldiers,
Marching as to war,
With the cross of Jesus
Going on before
Christ, the Royal Master
Leads against the foe;
Forward into battle
See His banners go

*Onward Christian Soldiers!
Marching as to War
With the Cross of Jesus
Going on before*

2. At the sign of triumph
Satan's host doth flee;
On then, Christian soldiers
On to Victory!
Hell's foundations quiver
At the shout of praise
Brothers, lift your voices
Loud your anthems raise.

3. Like a mighty army
Moves the church of God;
Brothers, we are treading
Where the saints have trod,
We are not divided
All one body we

One in hope in doctrine
One in charity.

4. Crowns and thrones may
perish
Kingdoms rise and wane,
But the Church of Jesus
Constant will remain
Gates of hell can never
'Gainst that church prevail;
We have Christ's own promise
and that cannot fail.

5. Onward then, ye people
Join our happy throng
Blend with ours your voices
In the triumph song
"Glory, laud and honour,
Unto Christ the King"
This, through countless ages,
Men and angels sing.
Baring-Gould - MHB 822

281

Open my eyes, Lord
I want to see Jesus.
To reach out and touch him
And say that I love Him
Open my ears, Lord
And help me to listen
Open my eyes, Lord
I want to see Jesus
Robert Call

282

Our mighty tower is the Lord
Our mighty tower is the Lord
Our mighty tower is the Lord
Our mighty tower is the Lord
He's been our shield and
hiding Place;
Our mighty tower is the Lord.

*Translation of "Yen abankese ne
Yehowa"*

283

1. Out of my bondage,
sorrow, and night,
Jesus, I come, Jesus, I come;
Into thy freedom, gladness,
and light,
Jesus, I come to Thee;
Out of my sickness into thy
health
Out of my want and into thy
wealth,
Out of my sin and into thyself,
Jesus, I come to Thee.

2 Out of my shameful failure
and loss,
Jesus, I come, Jesus, I come;
Into the glorious gain of Thy
cross
Jesus, I come, to Thee;
Out of earth's sorrows into
Thy balm,

Out of my want and into thy
wealth
Out of life's storms and into
Thy calm,
Jesus, I come to Thee.

3. Out of unrest and arrogant
pride
Jesus, I come, Jesus, I come;
Into Thy blessed will to abide,
Jesus, I come to Thee;
Out of myself to dwell in Thy
love
Out of despair into raptures
above,
Upward for aye on wings like
a dove,
Jesus, I come to Thee.

4. Out of the fear and dread
of the tomb,
Jesus, I come, Jesus, I come;
Into the joy and light of my
home
Jesus, I come, to Thee;
Out of the depths of ruin untold
Into the peace of Thy sheltering
fold,
Ever Thy glorious face to
behold
Jesus, I come to Thee.

W.E. Witter - RH 416

284

1. Over the river they call me,
Friends that are dear to my
heart
Soon shall I meet them in glory,
Never, no never to part.

*Over the river to Eden,
Home to their dwelling so fair;
Angels will carry me safely.
Jesus will welcome me there.*

2. Over the river they call me,
Hark, 'tis their voices I hear,
Borne on the wings of the
twilight,
Murmuring softly and clear.

3. Over the river, how lovely,
There is no sorrow nor night;
There they are walking with
Jesus,
Clothed in His garment of light

4. Over the river they call me,
Watching with glad, beaming
eyes;
Over the river I'm coming,
Joyful my spirit replies.
Fanny J. Crosby

285

1. Pass me not, O gentle Saviour
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling
Do not pass me by

*Saviour, Saviour
Hear my humble cry;
While on others Thou art
calling.
Do not pass me by*

2. Let me, at Thy throne of
mercy
Find a sweet relief,
Kneeling there in deep contrition
Help my unbelief.

3. Trusting only in Thy merit
would I seek Thy face,
Heal my wounded, broken spirit
Save me by Thy grace

4. Thou, the spring of all my
comfort,
More than life to me
Whom have I on earth beside
Thee?
Whom in heaven but Thee?
Fanny J. Crosby - RH 314

286

1. Peace, perfect peace, in
this dark world of sin?
The blood of Jesus whispers
peace within

2. Peace, perfect peace, by
thronging duties pressed?
To do the will of Jesus, this is
rest

3. Peace, perfect peace, with
sorrows surging round?
On Jesus' bosom naught but
calm is found.

4. Peace, perfect peace, with
loved ones far away?
In Jesus' keeping we are safe
and they.

5. Peace, perfect peace, our
future all unknown
Jesus we know, and He is on
the throne.

6. Peace, perfect peace, death
shadowing us and ours?
Jesus has vanquished death
and all its powers

7. It is enough; earth's
struggles soon shall cease,
And Jesus calls us to
Heaven's perfect peace.
E.H. Bickersteth - RH.529

287

1. Pleasant are Thy courts
above,
In the land of light and love;
Pleasant are Thy courts below
In this land of sin and woe,
Oh, my spirit longs and faints
For the converse of Thy
Saints
For the brightness of Thy face
For Thy fullness, God of Grace!

2. Happy birds that sing and fly
Round Thy altars, O Most High!
Happier souls that find a rest
In a heavenly Father's breast!
Like the wandering dove that
found
No repose on earth around
They can to their ark repair
And enjoy it ever there.

3. Happy souls! Their praises flow
Even in this vale of woe;
Waters in the desert rise,
Manna feeds them from the
skies

On they go from strength to strength
Till they reach Thy throne at length;
At Thy feet adoring fall,
Who hast led them safe through all.

4. Lord, be mine this prize to win
Guide me through a world of sin;
Keep me by Thy saving grace;
Give me at Thy side a place
Sun and shield alike Thou art;
Guide and guard my erring heart;
Grace and glory flow from Thee;
Shower, Oh shower them,
Lord on me!
H.F. Lyte - RH. 100

288

Pour out your Spirit on me
Ignite your fire in me
Touch and make me anew
My Lord Jesus
Touch and make me anew
My Lord Jesus
Grace Gakpetor

289

Praise God, from whom all
blessings flow,

Praise him all creatures here
below,
Praise him above, ye heavenly
host,
Praise Father, Son and Holy
Ghost
Thomas Ken (1637-1711)
BBC songs 172

290

Praise Him, praise Him
Praise Him, Praise Him
Jesus, blessed saviour
Is worthy to be praised
From the rising of the sun
Unto the going down of the same
He's worthy, Jesus is worthy
He's worthy, to be praised
Praise Him, praise Him,
Praise Him, praise Him,
Jesus, blessed saviour
Is worthy to be praised

291

1. Praise to the holiest in the height,
And in the depth be praise:
In all his words most wonderful,
Most sure in all his ways.

2. O loving wisdom of our
God!
When all was sin and shame,

A second Adam to the fight,
And to the rescue came.

3. O wisest love that flesh and
blood
Which did in Adam fail,
Should strive afresh against the
foe,
Should strive and should
prevail.

4. And that a higher gift than grace
should flesh and blood refine;
God's presence, and his very self
And essence all-divine

5. O generous love that he,
who smote
In man for man the foe,
The double agony in man
For man should undergo

6. And in the garden secretly,
And on the cross on high
Should teach his brethren,
and inspire
To suffer and to die

7. Praise to the holiest in the height
And in the depth be praise

In all his words most
wonderful
Most sure in all his ways
J.H Newman, RH 28

292

1. Praise to the Lord, the Almighty
The King of creation!
O my soul, praise him, for he
is thy health and salvation;
Come ye who hear,
Brothers and sisters, draw near,
Praise him in glad adoration!

2. Praise to the Lord, who o'er
all things
So wondrously reigneth
Shelters thee under his wings, yea
So gently sustaineth,
Hast thou not seen
All that is needful hath been
Granted in what he ordaineth?

3. Praise to the Lord, who
doth prosper
Thy work and defend thee!
Surely his goodness and mercy
here daily attend thee;
Ponder anew
All the Almighty can do
He who with love doth befriend
thee.

4. Praise to the Lord, who when
tempests their warfare are
waging,
Who, when the elements madly
around thee are raging
Biddeth them cease,
Turneth their fury to peace,
Whirlwinds and waters
assuaging.

5. Praise to the Lord, who
when darkness of sin is
abounding,
Who, when the godless do
triumph, all virtue
confounding,
Sheddeth his light,
Chaseth the horrors of night,
Saints with his mercy
surrounding.

6. Praise to the Lord! O let all
that is in me adore him
All that hath life and breath
Come now with praises before
him!
Let the Amen sound from his
people again
Gladly for aye we adore him!
Joachim Neander (1650-80)
Tr. Catherine Winkworth
(1827-78) and others
BBC Songs 19

293

1. Praise, my soul, the King
of heaven
To His feet thy tribute bring;
Ransomed, healed, restored,
forgiven,
Who like thee His praise
should sing?
Praise Him! Praise Him!
Praise the everlasting King

2. Praise Him for His grace
and favour
To our fathers in distress;
Praise Him, still the same for
ever,
Slow to chide and swift to bless;
Praise Him! Praise Him!
Glorious in His faithfulness.

3. Father-like He tends and
spares us,
Well our feeble frame he knows;
In His hands He gently bears us,
Rescues us from all our foes;
Praise Him! Praise Him!
Widely as His mercy flows.

4. Angels, help us to adore Him!
Ye behold Him face to face;
Sun and moon, bow down
before Him;
Dwellers all in time and space,
Praise Him! Praise Him!
Praise with us the God of grace.
RH 5, H.F Lyte

294

Praises to the Lamb of God,
Who shed His blood on the
cross
To redeem my soul from sin,
For His heavenly home,
Thank You, Jesus
Praises to Thy name; (x2)
O my Lord deep in my heart
Render my thanks to Thee

295

Prepare me, Lord, prepare me,
Prepare me for Your work (x2)
Souls are perishing, their
lives being destroyed;
Their walls are demolished,
Captured by their foes,
Prepare me for Your work.
Translation of Ye me krado na soma m'

296

1. Preserve my life, keep me
Ever at Your feet to sit

*Bind me to Your will,
Your will alone Oh Lord*
2. The work of my salvation
You wrought before I was born
3. This divine call of mine
Tis a heavenly call

4. You've called me, Lord to be
Co-servant in your work

5. Relieve me of my will
For in my will is death
Translation of "Kora me nkwa"
Eunice Johnson, 2007

297

1. Purify my heart
Let me be as gold
And precious silver
Purify my heart
Let me be as gold
Pure gold

*Refiner's fire
My heart's one desire
Is to be holy
Set apart for You, Lord
I choose to be holy
Set apart for You, My Master
Ready to do Your will*

2. Purify my heart
Cleanse me from within
And make me holy
Purify my heart
Cleanse me from my sin
Deep within
Brian Doerksen

298

Reign in me, Sovereign Lord,
reign in me,

Reign in me, Sovereign Lord,
reign in me

Captivate my heart,

Let your Kingdom come

Establish there your throne

Let your will be done!

Reign in me, Sovereign Lord,
reign in me

Reign in me Sovereign Lord,
Reign in me

Chris Bowater

BBC Songs 158

299

Rejoice in the Lord always

And again I say, rejoice,

Rejoice in the Lord always

And again I say, rejoice

Rejoice, rejoice

And again I say rejoice,

Rejoice in the Lord always

And again I say, rejoice

PH 37

300

1. Rejoice, the Lord is king,

Your Lord and king adore,

Mortals, give thanks and sing,

And triumph evermore;

Lift up your heart; lift up your
voice,

Rejoice, again I say, rejoice!

2. Jesus the Saviour reigns,

The God of truth and love

When he had purged our stains,

He took his seat above;

Lift up your heart; lift up

your voice,

Rejoice, again I say, rejoice!

3. His kingdom cannot fail;

He rules o'er earth and

heaven;

The keys of death and hell

Are to our saviour given;

Lift up your heart; lift up

your voice,

Rejoice, again I say rejoice!

4. Rejoice in glorious hope

Jesus the judge shall come,

And take his servants up

To their eternal home

We soon shall hear the

archangel's voice

The trump of God shall

sound, rejoice!

Charles Wesley - RH.195

301

1. Rescue the perishing
Care for the dying
Snatch them in pity from
sin and the grave
Weep o'er the erring one
Lift up the fallen
Tell them of Jesus
The Mighty to save
*Rescue the perishing
Care for the dying
Jesus is merciful,
Jesus will save*

2. Though they are slighting
Him
Still He is waiting
Waiting the penitent child to
receive,
Plead with them earnestly
Plead with them gently.
He will forgive, if they only
believe

3. Down in the human heart
Crushed by the tempter
Feelings lie buried that grace
can restore
Touched by a loving hand,
Wakened by kindness
Chords that were broken will
Vibrate once more.

4. Rescue the perishing,
Duty demands it;

Strength for thy labour the
Lord will provide
Back to the narrow way
Patiently win them;
Tell the poor wand'rer a
Saviour has died
Fanny J. Crosby - RH 561

302

Revive me, O Lord
Let Your Spirit lead me
So that I may know Your way
So that I will do Your will
Justice Nana Aggrey

303

1. Revive Thy work, O Lord
Thy mighty arm make bare;
Speak with the voice that
wakes the dead,
And make Thy people hear!

*Revive Thy work, O Lord
While here to Thee we bow;
Descend, O gracious Lord
descend,
Oh, come and bless us now!*

2. Revive Thy work, O Lord!
Disturb this sleep of death;
Quicken the smouldering
embers now
By Thine Almighty breath.

3. Revive Thy work, O Lord!
Create soul-thirst for Thee;
And hungering for the bread
of life,
Oh may our spirit be!

4. Revive Thy work, O Lord!
Exalt Thy precious name,
And by the Holy Ghost, our love
For Thee and Thine inflame
Albert Midlane Err:
F.J. Crosby - RH 246

304

Rise now upon your feet,
Put on the armor of the Lord,
There is victory for you.
There is victory for those,
Who will fight the fight of faith;
A crown awaits those who
endure,
And eternal rest with Him
P. B. Appiah-Adu

*Translation of "Sore gyina
w'anammn so"*

305

Rise, shine, give God the glory,
Rise, shine, give God the glory
Rise, shine, give God the glory,
Soldiers of the Cross.

*Translation of "Sore hyerɛn, fa
anounyam ma Onyame"*
PH 161

306

River of God,
Full of grace
Full of power and strength
Invitation to all
To come and swim
I am swimming in the river of
God
Swimming in the river
Swimming in the river
I am swimming in the river of
God
Swimming in the river
Swimming in the river
I am swimming in the river of
God
Opoku Onyinah

307

1. Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee!
Let the water and the blood,
From thy riven side which
flowed,
Be of sin the double cure;
Cleanse me from its guilt and
power.

2. Not the labours of my hands,
Can fulfil thy law's demands;
Could my zeal no respite
know,
Could my tears for ever flow,
All for sin could not atone;
Thou must save and thou alone

3. Nothing in my hand I bring,
Simply to thy cross I cling;
Naked, come to thee for grace
Helpless, look to thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, saviour, or I die.

4. While I draw this fleeting breath
When my eyelids close in death,
When I soar to worlds unknown,
See thee on thy judgement throne,
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in thee

A M Toplady

RH 341

308

1. Saviour, blessed Saviour,
Listen whilst we sing,
Hearts and voices raising
Praises to our King;
All we have to offer,
All we hope to be,.

Body, soul, and spirit
All we yield to Thee.

2. Nearer, ever nearer
Christ, we draw to Thee,
Deep in adoration
Bending low the knee:
Thou, for our redemption,
Cam'st on earth to die;
Thou, that we might follow
Hast gone up on high

3. Clearer still, and clearer
Dawns the light from heaven,
In our sadness bringing
News of sin forgiven;
Life has lost its shadows,
Pure the light within
Thou hast shed thy radiance
On a world of sin

4. Onward, ever onward
Journeying o'er the road
Worn by saints before us,
Journeying on to God;
Leaving all behind us,
May we hasten on
Backward never looking
till the prize is won

5. Higher, then, and higher
Bear the ransomed soul,
Earthly toils forgotten,

Saviour, to its goal;
where, in joys unthought of,
Saints with angels sing,
Never, weary, raising
Praises to their King.

Golden Bells 25

309

1. Search me, O God,
and know my heart today;
Try me, O Lord and know my
thoughts, I pray,
See if there be some wicked
way in me;
Cleanse me from ev'ry sin
and set me free.

2. I praise thee, Lord,
for cleansing me from sin;
Fulfil thy Word and make me
pure within
Fill me with fire where once I
burned with shame;
Grant my desire to magnify
thy name.

3. Lord, take my life and
make it wholly thine;
Fill my poor heart with thy
great love divine
Take all my will, my passion,
self, and pride,

I now surrender, Lord, in me
abide.

4. O Holy Ghost, revival
comes from thee;
Send a revival-start the work
in me
Thy word declares thou will
supply our need
For blessings now, O Lord,
I humbly plead.

Edwin Orr - RH. 257

310

See the victory
Granted in Jesus' name
We shall overcome
See the victory
Granted in Jesus' name
We shall overcome
Surely, we shall overcome
Surely, we shall overcome
See the victory, we shall
overcome

Rosina Aninkorah

311

1. Seek ye first the kingdom
of God
And his righteousness,
And all these things shall be
added unto you,
Hallelu! Halleluia!

Halleluia!

Halleluia! Halleluia!

Hallelu! Halleluia!

2. Men shall not live by bread
alone

But by every word
That proceeds from the mouth
of God

Hallelu! Halleluia!

3. Ask and it shall be given
unto you,
Seek and ye shall find;
Knock and it shall be opened
unto You;

Hallelu! Halleluia!

PH 97

312

Send us the Rain, Lord, send
us the Rain,

Send us the Latter Rain;

We need the Rain, Lord, we
need the Rain,

Send us the Latter Rain.

Healing the sick and raising
the dead,

Send us the Latter Rain;

We need the Rain, Lord, we
need the Rain,

Send us the Latter Rain.

*Translation of Ma yen nsu no bi,
ma yen nsu*

PH 166

313

Show us Thy glory, O Lord,

Show us Thy glory, O Lord;

Let the dew of heaven bring
us refreshing

And show us thy glory once
more.

PH 118

314

1. Simply trusting everyday
Trusting through a stormy way;
Even, when my faith is small
Trusting Jesus, that is all.

*Trusting as the moments fly
Trusting as the days go by;
Trusting him what'er befall,
Trusting Jesus, that is all*

2. Brightly doth His Spirit shine
Into this poor heart of mine;
While he leads I cannot fall;
Trusting Jesus, that is all.

3. Singing if my way be clear;
Praying if the path be drear;
If in danger for Him call;
Trusting Jesus, that is all.

4. Trusting Him while life
shall last
Trusting him till earth be past;
Till within the jasper wall;
Trusting Jesus that is all.

E. Page - RH 480

315

Sing unto the Lord a new song
Sing unto the Lord, all ye earth,
Sing a holy song from your
hearts

Oh Hallelujah, the Lord, is king,
Oh Hallelujah, Almighty king,
Oh Hallelujah the Prince of
peace,

Wonderful, wonderful,
Wonderful is the Lord
Oh Hallelujah, the Lord is king

316

Smile, my brother, smile
Though the days be long
Smile, my brother, smile
Let your heart be strong
Dark are the days we are
passing through

I know a friend who will keep
you through
And He'll lead you all the while
And you'll smile, smile, smile.
PH 80

317

1. Softly and tenderly Jesus is
calling
Calling for you and for me
See on the portal He's waiting
and watching
Watching for you and for me.

*Come home, come home,
Ye who are weary come home;
Earnestly, tenderly Jesus is calling
Calling, "O sinner, come home!"*

2. Why should we tarry when
Jesus is pleading
Pleading for you and for me?
Why should we linger and
heed not His mercies
Mercies for you and for me?

3. Time is now fleeting, the
moments are passing
Passing from you and from me,
Shadows are gathering,
death-beds are coming
Coming for you and for me?

4. Oh, for the wonderful love
He has promised

Promised for you and for me
Though we have sinned He
has mercy and pardon
Pardon for you and for me
Will Thompson

PH 282

318

Sons of God, march forward
In the power of the latter rain
Sons of God, march forward,
For Jesus is ever the same,
Sons of God, march forward
We are more than conqu'rors
in His Name

Sons of God, march forward,
In the power of the latter rain
RH 94

319

1. Sowing in the morning,
sowing seeds of kindness
Sowing in the noontide and
the dewy eves;
Waiting for the harvest, and
the time of reaping

We shall come rejoicing,
bringing in the sheaves!

Bringing in the sheaves!
Bringing in the sheaves!
We shall come rejoicing
Bringing in the sheaves! (x2)

2. Sowing in the sunshine,
sowing in the shadows
Fearing neither clouds nor
winters chilling breeze
By and by the harvest, and
the labour ended
We shall come rejoicing,
bringing in the sheaves!

Golden Bells 438

320

1. Speak to me now, my God
Speak to me now, my God
Lord
I have opened my ears for you
Speak to me now, my Lord
Speak to me now.

2. Fill me now my God
Fill me now my Lord
I have emptied myself for you
Fill me now, my Lord
Fill me now.

321

1. Speak to me, Lord, speak,
that I may hear

Your servant waits upon you
Longing for you to show me
your ways

That bring me eternal life

If I daily keep your ways

And I am obedient to you,

I shall be like a vessel of
honour prepared for every
good work.

2. Speak to me, Lord, speak,
let me hear you

My ears are itching for your
word

Your word is full of power
and might

Your word shows me your
good path

If my ears are opened to you

And I am obedient to you

I shall be like a tree by
streams

of water yielding fruit in
season

3. Speak to me, Lord speak,
let there be light

Your servant waits upon you
Waiting for your own good
direction

That brings me light on my
path

If I live in your light

And I am obedient to you,

I shall be like a light that
shines to show the right ways
in this dark world.

4. Speak to me, Lord, speak,
speak so sweetly

Your servant waits upon you
Longing for your word that is
so sweet

Which soothes and comforts
the heart

If I walk in your good path

And I am obedient to you

I shall be like a tasty salt on
earth that heals the world of
sickness

5. Speak to me, Lord, speak,
let me prosper

Your servant waits upon you
Longing for your very good
statutes

For they would make me
prosper

If your word dwells in my heart

And I am obedient to you

I shall be like a kinsman
redeemer who brings life to
his nation.

6. Speak to me, Lord, speak,
to me in Christ
I am looking unto Christ
Fullness of Godhead in bodily
form
Perfection manifests in Christ
If I lift Christ up on high
And I am obedient to you
I shall be like a true servant who
draws all people to his Master

7. Speak to me, Lord, speak,
show me your way
Waiting on the Holy Spirit
I am yielded to the Holy Spirit
He 's the One who shows me
your way
If I follow his leadings
And I am obedient to you
I shall be like a good mentor
who shows your way to
generations
*Translation of Awurade Kasa by
Opoku Onyinah*

322

1. Spirit Divine, attend our
prayers
And make our hearts Thy home;
Descend with all Thy gracious
powers.
O come, great Spirit, come.

2. Come as the light - to us
reveal
Our need of Thee below;
And lead us in those paths of
life
Where all the righteous go.

3. Come as the fire - and
purge our hearts
With sacrificial flame;
Let our whole self an offering be
To our Redeemer's name

4 Come as the dew - and
sweetly bless
This consecrated hour
May barrenness rejoice to own
Thy fertilising power.

5. Come as the Dove - and
spread Thy wings
The wings of peaceful love;
And let Thy Church on earth
become
Blest as the Church above.

6. Come as the wind - with
rushing sound
And Pentecostal grace;
That all of woman born may see
The glory of Thy face
A Reed, RH 210

323

Spirit of God, take full control
I surrender to your lead
So that I will what you will
And do what you do
Opoku Onyinah

324

Spirit of the Living God
Fall afresh on me
Spirit of the Living God
Fall afresh on me
Break me, melt me, mould me,
fill me
Spirit of the Living God
Fall afresh on me.
Daniel Iverson
PH 54

325

1. Stand up! Stand up for Jesus
Ye soldiers of the cross;
Lift high His royal banner
It must not suffer loss,
From vict'ry unto vict'ry
His army shall he lead
Till every foe is vanquished,
And Christ is Lord indeed.

2. Stand up! Stand up for Jesus!
The trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict,
In this His glorious day;
Ye that are men now serve Him

Against unnumbered foes;
Let courage rise with danger,
And strength to strength oppose.

3. Stand up! Stand up for Jesus!
Stand in His strength alone;
The arm of flesh will fail you,
Ye dare not trust your own,
Put on the gospel armour,
And watching unto prayer;
Where duty calls, or danger,
Be never wanting there.

4. Stand up! Stand up for Jesus!
The strife will not be long;
This day the noise of battle
The next the victor's song;
To him that overcometh,
A crown of life shall be;
He with the king of glory
Shall reign eternally.
RH 438 G. Duffield

326

Sweep over my soul,
Sweep over my soul
Sweet Spirit, sweep over my
soul;
My rest is complete as I sit at
Thy feet,
Sweet Spirit, sweep over my
soul.
Rev. A. H. Ackley
Translation of B̃bra me kra do
PH 171

327

1. Take my life, and let it be
Consecrated, Lord, to Thee,
Take my moments and my
days,
Let them flow in ceaseless
praise

2. Take my hands, and let them
move
At the impulse of Thy love;
Take my feet, and let them be
Swift and beautiful for Thee.

3. Take my voice and let me
sing
Always! Only, for my King
Take my lips and let them be
Filled with messages for
Thee.

4. Take my silver and my
gold;
Not a mite would I withhold;
Take my intellect, and use
Every power as Thou shalt
choose

5. Take my will and make it
Thine
It shall be no longer mine;

Take my heart, it is Thine
own;
It shall be Thy royal throne.

6. Take my love; my Lord, I
pour
At Thy feet its treasure-store;
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.
RH 582

Frances Ridley Havergal

328

1. Tarry for the Spirit
He shall come in showers,
Energising wholly
All your ransomed powers;
Signs shall follow service
In the Holy Ghost,
Then the Church of Jesus
Prove a mighty host

*On, then, Church of Jesus
Claim your Pentecost:
God shall now baptise thee
In the Holy Ghost*

2. Rivers is Thy promise,
This shall be our plea
Less than this can never
Meet our cry for Thee;
Tired of lukewarm service,

And the loss it brings
We would live entirely
For eternal things

3. When the Spirit cometh
Loosened lips shall tell,
Of the wondrous blessing
Which upon them fell;
Life of Jesus springing
Like a well within
Hearts with loud hosannas
Constantly shall ring.

4. When with joy we follow
In Christ's triumph train,
and our lives are flooded
With the Latter Rain;
Then the world around us
Shall the impact feel,
Of a Church with vision
Fired with holy zeal.

5. Then the Lord of glory
Shall be magnified,
He who trod the winepress,
fully satisfied:
Walking in the Spirit,
Condemnation o'er
Blessed Life of worship,
Now and evermore.

E.C.W Boulton

RH 235

329

Thank You, my Lord
Thank You, Father
Thank You, for the blessings
from above
Lord I thank you, Lord I thank
you
Thank You for the abundant
grace
Rosina Aninkora

330

That day of Pentecost;
The source of Divine Power;
Came down from above;
To revive the Church
Revival, revival, revival,
revival
Revival, revival, revival has
come today
Peter Adjei

331

The Ancient Pentecost Power
Is still with us today (2x)
All you need to do: take the
Word of God;
Make some time to fast, daily
watch and pray
When you wait on the Lord in
fervent pray'r
Then you'll see the Ancient
Pow'r
*Translation of "Tete Pentekoste
Tumi no"*
Eunice Johnson

332

1. The blood that Jesus shed
for me
Way back on Calvary
The blood that gives me
strength
From day to day
It will never lose its power

*It reaches to the highest
mountain
And it flows to the lowest
valley
The blood that gives me
strength
From day to day
It will never lose its power.*

2. It soothes my doubts and
calms my fears
And it dries all my tears
The blood that gives me
strength
From day to day
It will never lose its power.
Andree Crouche

333

The Church is marching on
The Church is marching on;
The gates of hell shall not
prevail,
The Church is marching on.
Eunice Addison
PH 340

334

1. The Church's one foundation
Is Jesus Christ, her Lord;
She is his new creation
By water and the word;
From heaven he came and
sought her
To be his holy bride
With his own blood he bought
her
And for her life he died

2. Elect from every nation
Yet one o'er all the earth
Her charter of salvation
One Lord, one faith, one birth:
One holy name she blesses
Partakes one holy food
And to one hope she presses
With every grace endured.

3. Though with a scornful
wonder
Men see her sore oppressed
By schisms rent asunder,
By heresies distressed,
Yet saints their watch are
keeping
Their cry goes up 'How long?
And soon the night of
weeping
Shall be the morn of songs

4. 'Mid toil, and tribulation,
and tumult of her war
She waits the consummation
Of peace for evermore;
'Till with the vision glorious
Her longing eyes are blest
And the great Church
victorious
Shall be the Church at rest.

5. Yet she on earth hath union
With God the three in One
And mystic sweet communion
With those whose rest is won
O happy ones and holy!
Lord, give us grace that we,
Like them, the meek and
lowly
On high may dwell with thee.
Samuel John Stone - RH 682

335

The cloud of glory is moving
Move with the cloud
Move with the cloud
Let your spirit arise
And your mouth filled with
praise
Come, let us worship together
And wherever He will be
New heights will be achieved
Move with the cloud (x2)

336

The conqueror in whose
camp I am is my Lord Jesus
The Mighty One in whose
camp I am is my Lord Jesus
He overcame the evil one
And He overcame this very
world
And that is why I am
victorious in all I do (x2)
Seth Asare Ofei Badu

337

1. The day Thou gavest, Lord
is ended.
The darkness falls at Thy
behest;
To Thee our morning hymns
ascended
Thy praise shall sanctify our
rest.

2. We thank Thee that Thy
church unsleeping
While earth rolls onward into
light
Through all the world her
watch is keeping
And rests not now by day or
night.

3. As o'er each continent and
island

The dawn leads on another day.
The voice of prayer is never
silent
Nor dies the strain of praise
away.

4. The sun that bids us rest is
waking
Our brethren 'neath the
western sky,
And hour by hour fresh lips are
making
Thy wondrous doings heard on
high.

5. So be it, Lord, Thy throne
shall never,
Like earth's proud empires
pass away;
Thy kingdom stands and
grows forever,
Till all Thy creatures own Thy
sway.

John Ellerton, RH 798

338

The Fire is burning in my soul
The fire is burning in my soul;
The flame of glory maketh
whole,
Hallelujah! It's burning in my
soul.

Hugh Mitchell - PH 26

339

The fire will never die
The fire will never die
The fire will never die
Never die, Never die
Jesus' fire will never die

*Translation of "Ogya no rennum
da"*

340

The God of Abraham,
Isaac and Jacob
He is the same to you and me
He is a mighty God
Wonderful God today and
evermore

Rosina Aninkora

341

The heavens are all Yours
And all the earth is Yours
There is no other king like
You

Reign O Lord!
Reign O Lord!
Reign O Lord!
Reign O Lord!

Translation of "Ɔsoro ye wo de"

342

The Lord has set the fire of
Pentecost
This fire will never die

The Pentecost fire burns
The Pentecost fire burns
It's ablaze in my heart,
everyday
It's ablaze, it's ablaze, ablaze
The fire burns, it will never die
The fire burns, it will never die
The fire burns, it will never die
The Pentecost fire burns

*Translation of "Awurade aso
Pentekoste Gya n" by
Ebenezer Amissah Bimpong*

343

The Lord is mighty, in power
and strength
The Lord is mighty, in all His
works
The Lord is Mighty, in all He
does
The Lord, the Lord, Most
High (x2)
You are the Lord, the Faithful
one
Who keeps us on, to the very
end
None is like you, in power
and strength
You are the Lord, the Faithful
one.
Opoku Onyinah

344

The Lord is the defender of
the helpless;
He is the protector of the
vulnerable;
A mighty rock and a solid
fortress
The hope of the hopeless has
loved you.
Peter Adjei

345

1. The Lord is the Sovereign
One
He knows and weighs
everything He does
I bow to him in humility
May His will be accomplished

*It is the Lord; I look up to Him
Nothing can I offer to please
Him
I look to Him for grace and
mercy
It is the Lord; may His will be
done*

2. The Lord is the First and the
Last
No One can change His
sovereign will
He brings one down and lifts
another up
May He cause me to do His will

3. The Lord is the King of
kings
He delights not just in sacrifice
He seeks to cap-ti-vate my
heart
And use me to accomplish His
will

4. The Lord is the All-knowing
One
He shows no sign of injustice
He bestows gifts freely to all
His Will shall certainly be done
Opoku Onyinah

346

1. The Lord's my Shepherd,
I'll not want
He makes me lie in pastures
green,
He leads me by the still, still
waters,
His goodness restores my soul.

*And I will trust in You alone,
And I will trust in You alone,
For Your endless mercy
follows me,
Your goodness will lead me
home.
(Descent)*

*I will trust, I will trust in You.
I will trust, I will trust in You.*

*Endless mercy follows me,
Goodness will lead me home.*

2. He guides my ways in
righteousness,
And He anoints my head with
oil
And my cup, it overflows with
joy,
I feast on His pure delights.
And though I walk the darkest
path,
I will not fear the evil one,
For You are with me, and
Your rod and staff
Are the comfort I need to know

347

1. The Lord's my Shepherd,
I'll not want
He makes me down to lie
In pastures green; he leadeth
me
The quiet waters by

2. My soul he doth restore
again;
And me to walk doth make
Within the paths of
righteousness,
E'en for His own name's sake.

3. Yea, though I walk in
death's dark vale,
Yet will I fear none ill;
For Thou art with me; and Thy
rod
And staff me comfort still.

4. My Table Thou has furnished
In presence of my foes;
My head Thou dost with oil
anoint
And my cup overflows

5. Goodness and mercy all
my life
Shall surely follow me,
And in God's house for ever
more
My dwelling place shall be
RH 99, Whittingham Rous

348

The steadfast love of the Lord
never ceases
His mercies never come to an
end,
They are new every morning
New every morning
Great is Thy faithfulness, O
Lord
Great is Thy faithfulness
Edith McNeil
Songs of fellowship 549

349

The steps of a good man are
ordered by the Lord
And He delighteth in his ways
Though he falls, though he
falls, he will not be cast down
For the Lord upholdeth him
with His hands.
With His hands
With His hands
For the Lord upholdeth him
With His hands
Though he falls
Though he falls
He will not be cast down
For the Lord upholdeth him
with His hands

350

1. There is a fountain filled
with blood
Drawn from Emmanuel's
veins.
And sinners plunged beneath
that flood
Lose all their guilty stains.

2. The dying thief rejoiced to
see
That fountain in his day;
And there may I, though vile
as he,
Wash all my sins away.

3. O dying Lamb!
Thy precious blood
Shall never lose his power,
Till all the ransomed church
of God
Be saved to sin no more

4. E'er since by faith I saw
the stream
Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my
theme
And shall be till I die

5. Then in a nobler sweeter
song
I'll sing thy power to some
When this poor lisping,
stammering tongue
Lies silent in the grave.

William Copwer
MHB 201

351

1. There is a Name I love to
hear,
I love to sing its worth,
It sounds like music in mine ear,
The sweetest name on earth.

Oh how I love Jesus
Oh how I love Jesus
Oh how I love Jesus
Because he first loved me

2. It tells me of a Saviour's
love,
Who died to set me free,
It tells me of his precious
blood,
The sinner's perfect plea

3. It bids my trembling soul
rejoice,
And dries each rising tear,
It tells me in a 'still small voice
To trust and never fear.

4. Jesus, the name I love so
well,
The name I love to hear,
No saints on earth its worth
can tell,
No heart conceive how dear.

5. This name shall shed its
fragrance still
Along this thorny road
Shall sweetly smooth the
rugged hill
That leads me up to God.

6. And there, with all the
Blood bought throng
From sin and sorrow free,
I'll sing the new eternal song
Of Jesus' love to me.
Frederick Whitfield

352

1. There is a Redeemer,
Jesus, God's own Son,
Precious Lamb of God, Messiah,
Holy One

*Thank you, O my Father
For giving us your Son,
And leaving your Spirit till
The work on earth is done.*

2. Jesus, my Redeemer,
Name above all names,
Precious Lamb of God, Messiah
O for sinners slain.

3. When I stand in glory
I will see his face
And there I'll serve my King
for ever
In that holy place
Green Melody

353

There is fire burning within
my heart
'Tis the fire of Pentecost
'Will fan Your fire ever
burning in me
Till the whole world comes to
You
Abide, abide
And move always in us

In the oneness of the Holy
Ghost
We surrender to Your will
Seth Ofei Badu

354

1. There is no name so sweet
on earth,
No name so sweet in heaven
The name before His
wondrous birth,
To Christ, the Saviour given.
*We love to sing of Christ our King
And hail Him, blessed Jesus!
For there's no word ear ever
heard,
So dear, so sweet as "Jesus"*

2. 'Twas Gabriel first that did
Proclaim
To His most blessed mother,
That name which now and
evermore
We praise above all other.

3. And when He hung upon
the tree,
They wrote His name above
Him
That all might see the reason we
For evermore must love Him.

4. So now, upon His Father's throne,
Almighty to release us
From sin and pain He ever reigns
The Prince and Saviour Jesus.

5. O Jesus! By that matchless name
Thy grace shall fail us never,
Today as yesterday the same.
Thou art the same forever.

6. To Jesus ev'ry knee shall bow
And ev'ry tongue confess Him
And we unite with saints in light
Our only Lord, to bless Him.

Geo W. Bethune
PH 280

355

There is none holy as the Lord
There is none beside Him
Neither is there any rock like
our God
There is none holy as the Lord

356

There is victory for me,
There is victory for me,
In the Blood of Christ, my
Saviour

There is victory for me,
For me, yes me, for me, yes me,
In the blood of Christ, my
Saviour:
There is victory.
Hugh Mitchell

357

There never was a day like
this day to me,
There never was a day like
this day I see
There never was a light that
shineth so bright
As this day, this glorious day
PH 134

358

1. There shall be showers of
blessing
This is the promise of love;
There shall be seasons
refreshing,
Sent from the Saviour above.

Sho...wers of blessing
Showers of blessing we need
Mercy drops round us are
falling
But for the showers we plead.

2. "There shall be showers of
blessing"
Precious reviving again;

Over the hills and the valleys
Sound of abundance of rain

3. "There shall be showers of
blessing"

Send them upon us, O Lord
Grant to us now a refreshing;
Come, and now honour Thy
word.

4. "There shall be showers of
blessing"

Oh, that to-day they might fall
Now, as to God, we're
confessing,
Now as on Jesus we call.

5. "There shall be showers of
blessing"

If we but trust and obey
There shall be seasons refreshing,
If we let God have His way
El Nathan, RH245

359

1. There's a fight to be
fought, and a race to be run
There are dangers to meet by
the way;
But the Lord is my light and
the Lord is my life

And the Lord is my strength
and stay

On His word I depend,
He's my Saviour and Friend;
And He tells me to trust and
obey;

*For the Lord is my light and
the Lord is my life
And the Lord is my strength
and stay.*

2. In His wonderful love, He
came down from above
To suffer and die on the tree
Now He's reigning up there;
where He's gone to prepare
A place in His Kingdom for me
Let us sing as we go, for He
loveth us so
We can never be lost by the way;

3. Then He'll bring us at length,
by His infinite strength
To the land that is fairer than
day;
So we'll sing to His praise, to
the end of our days
As we travel each dangerous
way;
Golden Bells 539

360

There's a fine, fine, fine, fine
Morning coming soon, coming
soon, coming soon;
The sun will shine, shine,
shine shine,
Banishing the gloom very
soon, very soon,
We shall gather all together
over on the other shore
All our trials and our troubles
will be gone for ever more;
There is a fine, fine, fine, fine
Morning coming soon,
coming soon, yes soon.

PH 190

361

There's a land that is fairer
than day
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the
way,
To prepare us a dwelling
place there

*In the sweet by and by
We shall meet on that
beautiful shore
In the sweet by and by
We shall meet on that
beautiful shore*

2. We shall sing on that
beautiful shore
The melodious songs of the blest,
And our spirits shall sorrow
no more,
Not a sigh for the blessing of
rest

3. To our bountiful Father
above
We will offer our tribute of
praise,
For the glorious gift of His love,
And the blessing that hallow
our days

PH 273, S. Bennet

362

1. There's not a friend like
the lowly Jesus
No, not one! No, not one!
None else could heal all my
soul's diseases
No, not one! No, not one!
Jesus knows all about my
struggles
He will guide till the day is
done
There's not a friend like the
lowly Jesus
No, not one! No, not one!

2. No friend like Him is so
high and holy,
No, not one! No, not one!
And yet no friend is so meek
and lowly,
No, not one! No, not one!

3. There's not an hour that He
is not near us,
No, not one! No, not one!
No night so dark, but His love
can cheer us.
No not one! No, not one!

4. Did ever saint find this
Friend forsake him?
No, not one! No, not one!
Or sinner find that He would
not take him?
No, not one! No, not one!

5. Was e'er a gift like the
Savior given?
No, not one! No, not one!
Will He refuse us the bliss of
heaven?
No, not one! No, not one!
Johnson Oatman, Jr.

363

1. There's revival in the air
today,
There's revival in the air today;
There's revival in the air,

We can bring it down with
pray'r,
There's revival in the air today.

2. There's revival in my heart
today,
There's revival in my heart
today,
There's revival in my heart,
And you can have a part,
There's revival in my heart
today.

Thos Kemp
P H 103

364

They that wait upon the Lord
shall renew their strength
They that wait upon the Lord
shall renew their strength
They shall mount up with
wings as eagles
Run their race and weary not
They that wait upon the Lord
shall renew their strength
They shall mount up with
wings as eagles
They shall walk and never faint
They that wait upon the Lord
shall renew their strength
Isaac Anane Sarfo
Wɔn a wɔtwɛn Awurade no
Translation by John Odoi
Korang

365

1. This is holy ground,
we're standing on holy ground
For the Lord is present
and where He is is holy
This is holy ground,
we're standing on holy ground
For the Lord is present
And where He is is holy

*We are standing on holy
ground and
I know that there are angels
all around
Let us praise Jesus now
For we are standing in His
presence
On holy ground.*

2. These are holy hands
He's given us holy hands,
He works through these hands
And so these hands are holy
These are holy hands
He's given us holy hands,
He works through these hands
And so these hands are holy

3. He works through these hands
And so these are holy hand
We're standing in your presence
We're standing in your presence

We're standing in your
presence on holy ground
Christopher Beatty, Joshua 5:15

366

1. This world is not my home
I'm just a passing through
My treasures are laid up
Somewhere beyond the blue;
The Saviour beckons me
From heaven's open door
And I can't feel at home
In this world any more

*O Lord, You know
I have no friend like You:
If heaven's not my home
Then, Lord what will I do?
The Saviour beckons me
From Heaven's open door,
And I can't feel at home in
this world any more*

2. They're all expecting me,
And that's one thing I know;
My Saviour pardoned me,
Now onward I must go;
I know He'll take me through,
Though I am weak and poor,
And I can't feel at home
In this world any more.

3. Just over in glory
We'll live eternally,
The saints on every hand
Are shouting victory;
their songs of sweetest praise
Drift back from Heaven's shore
And I can't feel at home
In this world any more.

Living songs 112

Albert E. Brumley

367

1. Thou art worthy (x2)
Thou are worthy, O Lord
Thou art worthy to receive glory
Glory and honour and power
For Thou hast created
Hast all things created
For thou hast created all things
And for Thy pleasure they are
Created;
Thou art worthy, O Lord

2. Thou art worthy (x2)
Thou art worthy, O Lord
Thou art worthy to receive
blessing
Riches and wisdom and power
For Thou has redeemed us,
Thy blood hast redeemed us,
For thou hast redeemed us to
God;

And from all nations made us
a kingdom

Thou art worthy, O Lord

Living Songs 36

368

1. Through all the changing
scenes of life
In trouble and in joy
The praises of my God shall still
My heart and tongue employ.

2. Of His deliverance I will
boast
Till all that are distressed
From my example comfort take,
And charm their griefs to rest

3. O magnify the Lord with me,
With me exalt His name;
When in distress to Him I called,
He to my rescue came

4. The Hosts of God encamp
around
The dwelling of the just;
Deliverance He affords to all
Who on His succour trust

5. O make but trial of His love;
Experience will decide

How blest they are, and only
they,
Who in His truth confide.

6. Fear Him, ye saints, and
you will then
Have nothing else to fear
Make you His service your
delight
He'll make your wants His Care
MHB 427

369

1. Through the love of God
our saviour,
All will be well;
Free and changeless is his
favour,
All, all is well
Precious is the blood that
healed us;
Perfect is the grace that sealed us
Strong the hand stretched
forth to shield us
All must be well.

2. Though we pass through
tribulation,
All will be well
Ours is such a full salvation ,

All, all is well
Happy still in God confiding,
Fruitful if in Christ abiding;
Holy through the Spirit's
guiding;
All must be well

3. We expect a bright tomorrow
All will be well;
Faith can sing through days
of sorrow
All, all is well
On our father's love relying,
Jesus every need supplying
Or in living or in dying
All must be well.
Mary Peters - RH.372

370

1. Thy Kingdom come, O God
Thy rule, O Christ, begin
Break with thine iron rod
The tyrannies of sin

2. Where is thy reign of peace?
And purity and love?
When shall all hatred cease?
As in the realms above?

3. When comes the promised
time?
That war shall be no more

And lust, oppression, crime
Shall flee thy face before?

4. We pray thee, Lord, arise,
And come in thy great might;
Revive our longing eyes,
Which languish for thy sight.

5. O'er lands both near and far
Thick darkness broodeth yet;
Arise, O Morning star
Arise, and never set!
Lewis Hensley (1824-1905)
BBC Songs 24

371

'Tis a glorious Church
without spot or wrinkle
Washed in the Blood of the
Lamb

'Tis a glorious Church
without spot or wrinkle,
Washed in the Blood of the
Lamb
PH 76

372

1. 'Tis so sweet to trust in Jesus,
Just to take Him at His Word;
Just to rest upon His promise,
And to know, "Thus saith the
Lord!"

Jesus, Jesus, how I trust Him!
How I've proved Him o'er
and o'er:

Jesus, Jesus, precious Jesus!
Oh, for grace to trust Him
more!

2. Oh how sweet to trust in
Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
'Neath the healing, cleansing
flood!

3. Yes, 'tis sweet to trust in
Jesus,
Just from sin and self to cease;
Just from Jesus simple taking
Life and rest, and joy and
peace

4. I'm so glad I learned to
trust Thee,
Precious Jesus, Saviour, Friend;
And I know that Thou art with me,
Wilt be with me to the end.

373

1. To be in your presence
To sit at your feet,
Where Your love surrounds me,
And makes me complete.

*This is my desire, O Lord,
This is my desire,
This is my desire, O Lord,
This is my desire*

2. To rest in Your presence
Not rushing away;
To cherish each moment,
Here I would stay
Noel Richards
Songs of Fellowship, 1067

374

To be like Jesus, to be like
Jesus;
All I ask is to be like Him;
Through all life's journey;
From earth to glory;
All I ask is to be like Him

375

1. To God be the glory,
Great things He hath done,
So loved he the world that He
gave us His son
Who yielded His life an
atonement for sin
And opened the Life Gate
that all may go in

*Praise the Lord, Praise the
Lord
Let the earth hear His voice
Praise the Lord, Praise the Lord
Let the people rejoice;
O come to the Father through
Jesus the Son
And give Him the glory, great
things He hath done.*

2. O perfect redemption, the
purchase of blood
To every believer the promise
of God;
The vilest offender who truly
believes;
That moment from Jesus a
pardon receives.

3. Great things He hath taught
us,
Great things He hath done,
And great our rejoicing
through Jesus the Son
But purer, and higher, and
greater will be
Our wonder, our transport
when Jesus we see
Fanny J. Crosby - RH. 47

376

1. Upon the hill of Calvary,
God's only Son, Jesus, was
crucified;
It is Jesus, my own Saviour,
It is Jesus, my own Saviour
(x2)

2. I shall not forget the
suffering of Christ,
From Gethsemane to Calvary;
A precious price He paid for me,
A precious price He paid for me.
*Translation of Wɔ Kalvary
bepɔ no so*

377

Victory! Victory!
Precious blood -bought victory
Victory! Victory! Victory all
the time
As Jehovah liveth,
Strength divine He giveth
Unto those who trust Him
Vict'ry all the time
Mrs. C.H. Morris - PH 231

378

Waiting for His coming
To the mansions in the sky
I'm waiting for Jesus,
For He's coming by and by
I'm watching His returning
to the clouds far up on high

I'm waiting for Jesus
For He's coming by and by
He's promised to take me
To dwell with Him in His
glory fair
He's promised to give me
A crown of victory to wear
I'm waiting and I'm listening
For the sound of the mid-night
cry
I'm waiting for Jesus
For He's coming by and by
Gospel Quintet Choruses

379

We are able to go up and take
the country
To possess the land from
Jordan to the sea;
Though the lions may be
there our way to hinder,
God will surely give the victory
PH. 187

380

We are in your hands, O Lord
Prepare us, give us grace and
help
Prepare us, give us grace
Help us in every way
We are in your hands, O Lord
Prepare us, give us grace and
help

*Translation of "Wɔ Nsam na Ye wɔ"
Seth Asare Ofei Badu*

381

We are laying a foundation
A very strong foundation
For the coming generation
We are laying a foundation
A very strong foundation
For the children behind us now.
With Jesus, the solid Rock
We shall lay for our children
With Jesus the solid Rock
We shall lay and never fail.
Ebenezer Amissah Bimpong

382

1. We are often tossed and
driv'n
On the restless sea of time,
Sombre skies and howling
tempest
Oft succeed a bright sun-shine
In that land of perfect day,
When the mists have rolled
away
We will understand it better
by and by

*By and by, when the morning
comes
When all the saints of God
are gathered home
We'll tell the story how we've
overcome;
For We'll understand it better
by and by*

2. We are often destitute
of the things that life demands,
Want of food and want of
shelter
Thirsty hills and barren lands,
We are trusting in the Lord,
And according to His Word,
We will understand it better by
and by

3. Trials dark on ev'ry hand,
And we cannot understand
All the ways that God would
lead us to that blessed
Promised Land;
But He guides us with His eye
And we'll follow till we die
For we'll understand it better
by and by

4. Temptation, hidden snares
Often take us unawares,
And our hearts are made to
bleed
for many a thought-less word
or deed
And we wonder why the test
When we try to do our best
But we'll understand it better
by and by
Melodies of Praise 91

383

We give glory to the Lord,

He reigns

We give glory to the Lord,

He reigns

He reigns, He reigns, He reigns

We give glory to the Lord,

He reigns

384

1. We have come into His house
And gathered in His Name to
worship Him

We have come into His house
And gathered in His Name to
worship Him

We have come into His house
And gathered in His Name to
worship Christ the Lord
Worship Him, Christ the
Lord.

2. So forget about yourself
And concentrate on Him, and
worship Him

So forget about yourself
And concentrate on Him, and
worship Him
So forget about yourself
And concentrate on Him, and
worship Christ the Lord

Worship Him, Christ the
Lord.

3. He is all my righteousness,
I stand complete in Him and
worship Him

He is all my righteousness,
I stand complete in Him and
worship Him

He is all my righteousness
I stand complete in Him and
worship Christ the Lord
Worship Him, Christ the
Lord.

4. Let us lift up holy hands
And magnify His Name and
worship Him

Let us lift up holy hands
And magnify His Name and
worship Him

Let us lift up holy hands
And magnify His Name, and
worship Christ the Lord
Worship Him, Christ the Lord

385

We have no power of our own
We have no power of our own
We depend on you, Holy Spirit
We have no power of our own

386

1. We love the blessed Bible
The glorious Word of God;
The lamp for those who travel
O'er all life's dreary road
The watchword in life's battle
The chart on life's dark sea;
The everlasting Bible
It shall our teacher be.

2. Who would not love the Bible
So beautiful and wise!
Its teaching charm the simple,
And all point to the skies,
Its stories all so mighty
Of men so brave to see,
Divinely-given Bible
It shall our teacher be.

3. But most we love the Bible,
For there we Children learn
How Christ took on our
childhood,
Our hearts to Him to turn;
And how He bowed to sorrow,
That we His face might see;
The Bible, oh! the Bible-
It shall our teacher be

4. Then we will hold the Bible
The glorious Book of God;
We'll ne'er forsake the Bible,

Through all life's future road.
And when we shall be dying,
Whenever that may be,
The comfort of the Bible
shall still our solace be.

Golden Bells 573

387

We praise Thee O God
For the son of thy love
For Jesus who died
And is now gone above

*Halleluyah Thine the glory
Halleluyah Amen
Halleluyah Thine the glory
Revive us again*

388

We praise you, O Lord,
We lift high Your Name
You are Lord of lords
You we glorify
Who's like unto You?
You are Christ, our King
We praise You, O Lord
We lift high Your Name

*Translation of "Yeyi Wo Din Ayɛ"
by Opopku Onyinah*

389

We praise you, wonderful God,
We glorify your name.
We glorify your name:
Amen, hallelujah!
Here on earth with hymns
and songs
We extol your holy name;
Then one day we'll sing above:
Amen, hallelujah!
Asempa Hymns 1

390

1. We praise your name
We praise your name
To you, the Lord, our God
On our knees we bow
To you the Lord our God
On our knees we bow
To you the Lord our God

2. We praise your name
We praise your name
To you the Lord our God
On our knees we fall
To you the Lord our God
On our knees we fall

3. We praise your name
We praise your name
To you the Lord our God
On our knees we plead

To you the Lord our God
On our knees we plead

4. We praise your name
We praise your name
To you the Lord our God
On our knees we pray
To you the Lord our God
On our knees we pray

5. We praise your name
We praise your name
To you the Lord our God
On our knees we serve
To you the Lord our God
On our knees we serve
Opoku Onyinah

391

We will celebrate our God;
We will celebrate our God;
Let His banner be raised,
And His glory be seen
We will celebrate our God.

392

We will praise your holy name,
You've won the victory.
The Lamb that was slain,
Is worthy to be praised,
O, Lamb of God, we will
praise your holy name.
Translation of Yebeyi Wo din aye

393

We'll be like Him,
When Jesus Christ the Son of
God appears,
We shall be like Him
We'll be like Him,
When Jesus Christ the Son of
God appears,
We shall be like Him
Presently, He's preparing us
Presently, He is nurturing our
souls with His Word
We'll be like Him, when
Jesus Christ the Son of God
appears,
We shall be like Him

Translation of "Yēbēsē No"
Eunice Addison

394

We'll follow Him together
wherever He leads.
Beside the living waters, our
souls He doth feed;
Whatever be the conflict,
He'll meet our every need.
We'll follow Him together
Wherever He may lead

PH 41

395

We're building a road,
Building a road
Helping the weak and blind,
We're smoothening the road
That leads to heaven above,
To make easy for those behind.

PH 143

396

1. What a friend we have in
Jesus
All our sins and griefs to bear,
What a privilege to carry
Ev'rything to God in prayer
Oh, what peace we often forfeit
Oh, what needless pain we
bear
All because we do not carry
Ev'rything to God in prayer.

2. Have we trials and
temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be
discouraged,
Take it to the Lord in prayer,
Can we find a Friend so
faithful,
Who will all our sorrows
share?
Jesus knows our ev'ry weakness
Take it to the Lord in prayer

3. Are we weak and heavy laden,
Cumbered with a load of care?
Precious Saviour, still our refuge,
Take it to the Lord in prayer
Do thy friends despise,
forsake thee?
Take it to the Lord in prayer;
In His arms He'll take and shield thee
Thou wilt find a solace there.
Joseph Scriven - RH 532

397

1. What a Master I follow;
His name is the Lord Jesus;
Will serve Him, never deny him;
What a master I follow
A true disciple I will be always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
What a master I follow

2. I am a disciple of Christ;
He's promised He'll not leave
me;
I will preach and make disciples;
I 'm a disciple of Christ
A true disciple I will be always,

Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
I 'm a disciple of Christ

3. On His faithful Word I'll stand;
And teach others all His ways;
There is power for those who believe;
On His faithful Word I'll stand
A true disciple I will be
always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
On His faithful Word I'll stand;

4. My Lord is Jesus Christ;
And all pow'r belong to Him;
He is the world's one Saviour;
My Lord is Jesus Christ
A true disciple I will be always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
My Lord is Jesus Christ

5. He has promised He's
with us;
To the very end of the world;
Faithful is He who has promised
He has promised He's with us.

A true disciple I will be
always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
He has promised He's with us

6. The Comforter is with us;
From the Father and the Son;
Faithful, He, the Holy Spirit;
The Comforter is with us
A true disciple I will be always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
The Comforter is with us

7. I will go preaching Good
News;
That the Christ rose from the
dead;
He is King of our Salvation;
I will go preaching Good News
A true disciple I will be always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
I will go preaching Good News

8. He'll reward obedient ones;
Who will walk by His good
Word
Many crowns the Lord will
give them;

He'll reward obedient ones
A true disciple I will be
always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
He'll reward obedient ones

9. I will be among the
crowned ones;
I will receive it with great joy;
I will see the King in glory;
I will be among the crowned
ones
A true disciple I will be
always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
I will be among the crowned
ones

10. I'll rejoice greatly that day;
In the Kingdom of the Christ;
I will sing to glorify Him;
I'll rejoice greatly that day
A true disciple I will be
always,
Follow Him, deny Him not;
Will love Him, and take up
my cross always;
I'll rejoice greatly that day
Translation of "Owura bi a"
Opoku Onyinah

398

What a Sovereign God He is!
What a mighty God He is!
He is the Sovereign God,
He is the mighty God.

*Translation of Onyame kokuroko
ben ni!*

399

What a wonderful treasure;
Gift of God without measure;
We will travel together;
My Bible and I

400

1. What an example I have
In Christ Jesus!
You alone I look to
Imitating your works
In all my ways
I will follow you
Then others will follow me

*What an example I have!
Christ Jesus I love You
Rely on You Lord
Depend on, look to You
my all*

2. What an example I have
Christ the Son of God!
You left Your glory

Took the form of a servant
If I learn your meekness
My life will be like Yours
Then others will follow me

3. What an example I have!
Christ the Son of Man!
No sin was found in
Your human nature
If I trust in You
I will become like You
Then others will follow me

4. What an example I have
Christ the Righteous One!
You went to the tree
Because of my sins
Consumed of this love
I deny myself
Then others will follow me

5. What an example I have
Christ the Victorious One!
Resurrected from death
Went to heaven above
Pondering on Your victory
gives me a-s-surance
Then others will follow me
Opoku Onyinah

401

1. What can I offer to your,
oh Lord
For Your grace has taken me
through.
I bring up my sacrifice of praise
For Your grace has done it
again.

Your grace has taken me
through, oh Lord
Your grace has done it again,
oh Lord
Gracious One, I bow down to
you
Gracious One, I bow down to
you

2. What can we offer to you,
oh Lord
For your grace has tean us
through
We bring our sacrifice of
praise
For your grace has done it
again
Your grace has taken us
through, oh Lord
Your grace has done it again,
oh Lord
Gracious One, we bow down
to you
Gracious One, we bow down
to you
Opoku Onyinah

402

1. What can wash away my
stain?
Nothing but the blood of Jesus
What can make me whole
again?
Nothing but the blood of Jesus.

*O! Precious is the flow;
That makes me white as snow
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus*

2. For my cleansing this I see,
Nothing but the blood of
Jesus
For my pardon ,this my plea.
Nothing but the blood of
Jesus.

3. Nothing can for sin atone.
Nothing but the blood of
Jesus,
Nought of good that I have
done,
Nothing but the blood of Jesus.

4. This is all my hope and
peace,
Nothing but the blood of Jesus,
He is all my righteousness
Nothing but the blood of
Jesus.

5. Now by this I overcome;
Nothing but the blood of Jesus;
Now by this I'll reach my home
Nothing but the blood of Jesus!
R. Lowry - RH. 33

403

What name is given here
among all men
And by which men must be
saved? (x2)
O, what name has got all
power?
O, what pow'r beyond compare!
It is the mighty Name of Jesus
Christ
Who rose up from the dead
Seth Asare Ofei Badu

404

What singing there will be up
there,
What singing there will be up
there,
When face to face with Jesus
we shall stand.
And join the heavenly choir in
the better land;
What singing there will be up
there,
What glory for the saints to
share,

O Glory, glory, glory!
What singing there will be up
there.
Hugh Mitchell
PH 151

405

1. When I consider Your love
for me
It gives me hope of eternal life
Should you take your love
away from me
Sin would make me wander
away.

2. You called me with Your
very own voice
And I followed Your love and
came to You
To find the hope of eternal life
I am walking in righteousness

3. Let Your voice of love
always speak to me
So I should see and do what
You would do
To bear much fruit in my
generation
Bringing others the hope of glory.
Seth Asare Ofei Badu

406

When I feel the touch
Of your hand upon my life
It causes me to sing a song
That I love you, Lord.
So from deep within
My spirit singeth unto Thee
You are my King, You are
my God
And I love You, Lord.

Keri Jones & David Matthew
Songs of fellowship 594

407

When I look into your holiness
When I gaze into your
loveliness
When all things that surround
Become shadows in the light
of you!
When I've found the joy of
reaching your heart
When my heart becomes
enthroned in your love,
When all things that
surround,
Become shadows in the light
of you

*I worship you, I worship you
The reason I live is to worship
you*

*I worship you, I worship you
The reason I live is to worship
you*

Kent Henry

408

1. When I survey the wondrous
Cross
On which the Prince of Glory
died,
My richest gain I count but
loss,
And pour contempt on all my
pride

2. Forbid it, Lord, that I
should boast
Save in the death of Christ my
God;
All the vain things that charm
me most,
I sacrifice them to His blood

3. See, from His head, His
hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled
down;
Did e'er such love and sorrow
meet,
Or thorns compose so rich a
crown

4. Were the whole realm of
nature mine,
That were an offering far too
small;
Love so amazing, so divine
Demands my soul, my life, my all.
Isaac Watts - RH. 161

409

1. When peace, like a river
attendeth my way
When sorrows, like sea
billows roll;
Whatever my lot, Thou hast
taught me to know,
*"It is well, it is well with my
soul
It is well... with my soul...
It is well, it is well with my
soul*

2. Though, Satan should buffet,
If trials should come
Let this blest assurance
control,
That Christ hath regarded my
helpless estate,
And hath shed his own blood
for my soul.

3. My sin-oh, the bliss of this
glorious thought

My sin - not in part but the
whole
Is nailed to his cross; and I
bear it no more;
Praise the Lord, praise the Lord,
O my soul.

4. For me, be it Christ, be it
Christ hence to live!
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in
death as in life.
Thou wilt whisper thy peace
to my soul.

5. But Lord, 'tis for thee, for
thy coming we wait
The sky, not the grave, is our
goal
Oh, trump of the angel! Oh,
voice of the Lord'
Blessed hope! Blessed rest of
my soul.
*H.G. Spatted
R.H. 527*

410

1. When upon life's billows
you are tempest- tossed,
When you are discouraged,
thinking all is lost
Count your many blessings,
name them one by one,

And it will surprise you what
the Lord hath done.

*Count your blessings, name
them one by one,
Count your blessings, see
what God hath done.
Count your blessings, name
them one by one,
And it will surprise you what
the Lord hath done.*

2. Are you ever burdened
with a load of care?
Does the cross seem heavy
you are called to bear?
Count your many blessing,
every doubt will fly,
And you will be singing as
the days go by

3. When you look at others
with their lands and gold,
Think that Christ has promised
you His wealth untold,
Count your many blessings,
money cannot buy
Your reward in heaven, nor
your home on high

4. So amid the conflict,
whether great or small,

Do not be discouraged, God
is over all,

Count your many blessings,
angels will attend,
Help and comfort give you to
your journey's end.

Johnson Oatman Jr.

RH 427

411

1. When we walk with the Lord
In the light of His word,
What a glory He sheds on our
way!

While we do His good will
He abides with us still,
And with all who will trust
and obey

Trust and obey!

*For there's no other way
To be happy in Jesus but to
trust and obey*

2. Not a shadow can rise,
Not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives
it away

Not a doubt nor a fear,
Not a sigh nor a tear
Can abide while we trust and obey

3. Not a burden we bear,
Not a sorrow we share,
But our toil he doth richly
repay,
Not a grief nor a loss,
Not a frown nor a cross.
But is blest if we trust and obey.

4. But we never can prove
The delights of His love,
Until all on the altar we lay,
For the favour He shows,
And the joy he bestows
Are for them who will trust
And obey

5. Then in fellowship sweet
We will sit at His feet;
Or we'll walk by His side in the
way;
What He says we will do,
Where he sends we will go,
Never fear, only trust and obey
J.H. Sammis
RH. 477

412

1. Where will you spend
eternity?
This question comes to you
and me.
Tell me, what shall your
answer be?
Where will you spend eternity?

Eternity! Eternity!
Where will you spend
eternity?

2. Many are choosing Christ
today
Turning from all their sins away
Heav'n shall their happy
portion be,
Where will you spend eternity

3. Leaving the straight and
narrow way
Going the downward road
today,
Sad will their final ending be
Lost thro' a long eternity

4. Repent, believe this very
hour,
Trust in the Saviour's grace
and power
Then will your joyous answer
be,
Saved thro' a long eternity

413

1. While I was praying
somebody touched me (x3)
It might have been the hand
of the Lord

2. While I was wond'ring
somebody touched me (x3)
It might have been the hand
of the Lord

3. Glory, glory glory,
somebody touched me (x3)
It might have been the hand
of the Lord

PH 99

414

Who am I to boast in Your
presence?
Dust and clay, I was made of
Adam's seed, I'm flesh and
blood

I am saved by Your grace
It's only grace
It is grace that sets me free
It's only grace
Surely grace will sail me
through

2. On my knees, I am before
Your throne
Jar of clay, weak and feeble
By nature, I am a child of
wrath
My only hope is Your grace
It's only grace

It is grace that makes me
whole

It's only grace
Surely grace will take me
home

Opoku Onyinah

415

Who is like You
In power and glory?
Who is like You?
Majestic and splendid!
Who is like You,
In beauty and radiance?
My Jesus, the Shining One (x2)
*Shine on me, Bright Morning
Star*

*Shine on me, my closest Friend
Shine on me, Jesus, shine on me
Opoku Onyinah*

416

1. Who is on the Lord's side?
Who will serve the king?
Who will be his helpers?
Other lives to bring?
Who will leave the world's side?
Who will face the foe?
Who is on the Lord's side?
Who for him will go?
By Thy call of mercy,
By Thy grace divine,

We are on the Lord's side,
Saviour, we are thine!

2. Not for weight of glory,
Not for crown and palm,
Enter we the army
Raise the warrior psalm;
But for love that claimeth
Lives for whom he died;
He whom Jesus nameth
Must be on his side;
By thy love constraining
By thy grace divine
We are on the Lord's side
Saviour, we are thine!

3. Jesus, thou hast bought us,
Not with gold or gem,
But with thine own life-blood
For thy diadem;
With thy blessing filling
All who come to thee,
Thou hast made us willing
Thou hast made us free
By thy grand redemption.
By thy grace divine
We are on the Lord's side
Saviour we are thine!

4. Fierce may be the conflict,
Strong may be the foe;
But the king's own army

None can overthrow,
Round his standard ranging,
Victory is secure,
For his truth unchanging
Makes the triumph sure,
Joyfully enlisting,
By thy grace divine,
We are on the Lord's side;
Saviour, we are thine.

Frances R Havergal - RH. 431

417

1. "Whosoever heareth!"
Shout, shout, the sound!
Send the blessed tidings all
the world around!
Spread the joyful news
wherever man is found
"Whosoever will may come

"Whosoever will! Whosoever will!

*Send the proclamation over
vale and hill!;*

*'Tis a loving Father calls the
wanderer home*

"Whosoever will may come!"

2. "Whosoever cometh! Need
not delay;
Now the door is open, enter
while you may;

Jesus is the true, the only
Living way;
“Whosoever will may come”

3. “Whosoever will! the
promise is secure;
“Whosoever will! for ever
shall endure;
“Whosoever will” ‘tis life for
evermore;
“Whosoever will may come!”
Golden Bells 228

418

Why did He love me? I never
can tell.
Why did He suffer to save me
from hell?
Nothing but infinite grace
from above
Could have conceived such a
story of love.
Grace! Grace! Infinite grace!
Flowing to you and me.
Grace! Grace! Infinite grace
From the cross of Calvary!
Centenary Praise SU choruses 35

419

1. Will your anchor hold in
the storms of life?

When the clouds unfold their
wings of strife;
When the strong tides lift and
the cables strain,
Will your anchor drift, or
firm remain?

*We have an anchor that keeps
the soul
Steadfast and sure while the
billows roll:
Fastened to the Rock which
cannot move,
Grounded firm and deep in
the Saviour's love!*

2. It is safely moored, ‘twill
the storm withstand,
For ‘tis well secured by the
Saviour's hand;
And the cables passed from
His heart to mine,
Can defy the blast, through
strength divine

3. It will firmly hold in the
straits of fear,
When the breakers have told
the reef is near,
Though the tempest rave and
the wild winds blow,
Not an angry wave shall our
bark o'erflow.

4. It will surely hold in the
floods of death,
When the waters cold, chill
our latest breath
On the rising tide it can never
fail,
While our hopes abide within
the veil!

5. When our eyes behold,
through the gathering night
The city of gold, our harbour bright,
We shall anchor fast by the
heavenly shore,
With the storms all past for
evermore

Priscilla J. Owens

RH 322

420

With my lips I will praise you
Lord;
These my lips shall pra-ise You;
With my lips I will show you
forth;
For the whole world to know
you
They shall tell of Your salvation;
To ev'ry perishing soul
With my lips I will praise you
Lord;

These my lips shall pra-ise You

Translation of "Mede m'ano"

Grace Gakpetor

421

Wonderful! Wonderful!
This man Jesus, He is wonderful
Wonderful! Wonderful!
He's reconciled us unto our
God.

E. K. Asamoah

422

1. Worshipping the Lord
In spirit and truth
That's the kind the Father seeks
I celebrate your awesome
greatness
Glory and power belong to
our king
Worshipping the Lord
In spirit and truth
That's the kind the Father seeks.

2. Ascribing to the Lord
Glory due His name
With my lifestyle
Lord, that's my desire
I celebrate
Your awesome greatness
Glory and power belong to
our king
Ascribing to the Lord
Glory due His name
With my lifestyle
Lord! That's my desire
James Quaiocoe

423

Worthy, worthy is the Lamb
Worthy, worthy is the lamb
Worthy, worthy is the lamb;
that was slain

Praise the Lord, Hallelujah
Praise the Lord, Hallelujah
Praise the Lord, Hallelujah
Praise ye the Lord

PH 1

424

1. Would you know why I
love Jesus?
Why He is so dear to me?
'Tis because my blessed
Saviour
From my sins has ransomed me.

This is why... I love my Je...sus
This is why... I love Him so...
He has par... doned
my transgress..sions
He has washed me... white as
snow

2. Would you know why I
love Jesus?
Why He is so dear to me?
'Tis because the blood of
Jesus
Fully saves and cleanses me.

3. Would you know why I
love Jesus?
Why He is so dear to me?
'Tis because, amid temptation,
He supports and strengthens
me.

4. Would you know why I
love Jesus
Why He is so dear to me?
"Tis because, in ev'ry conflict.
Jesus gives me victory.

5. Would you know why I
love Jesus?
Why He is so dear to me?
'Tis because my Friend and
Saviour
He will ever, ever be.
E.A. Hoffmann - RH 645

425

1. Wounded for me, wounded
for me,
There on the cross he was
wounded for me,
Gone my transgressions and
now I am free
All because Jesus was
wounded for me.

2. Dying for me,dying for me
There on the cross he was
dying For me,
Now in his death my
redemption I see,
All because Jesus was dying
for me

3. Risen for me, risen for me
Up from the grave he has
risen for me;
Now evermore from death's
sting I am free,
All because Jesus has risen for
me.

4. Living for me, living for me,
There on the throne he is
living for me:
Saved to the uttermost now I
shall be.
All because Jesus is living for
me.

5. Coming for me ,coming for
me.
One day to earth he is coming
for me;
Then with what joy his dear
face I shall see.
O how I praise Him-He's
coming for me.
AGR - PH 228

426

Yes, it's true, the Saviour of the
world,
Found himself in the arms of
Simeon.

Anna got a glimpse of His glory
Jesus Christ, the Son of God
Showed himself in the temple
of the Lord

He that is greater than the
temple
Found himself in the arms of
Simeon

Blessed is He who held the
Lord of glory
His glory has impacted him
The Most High God has
blessed him by shining on him.
*Come and see the glory of the
temple*

*Greater than the temple is here
Found himself in the arms of
Simeon*

*Anna got a glimpse of Him
Come to Him, the Centre of
glory
Come to Him, the Redeeming
One*

*Come to Him, the Saviour of
the world*

*Jesus Christ, the Son of God
Opoku Onyinah*

427

Yesterday, to-day, forever
Jesus is the same;
All may change, but Jesus never,
Glory to His Name!
Glory to His Name, glory to
His Name
All may change, but Jesus
never
Glory to His Name
Living Songs 54

428

You are Alpha and Omega,
We worship you, our Lord
You are worthy to be praised
We give you all the glory
We worship you, our Lord
You are worthy to be praised
Israel Houghton

429

You are awesomely
wonderful, God
Creator God, Almighty God,
You are awesomely
wonderful, God
Omnipotent God, there is
none like You
We worship You
Grace Gakpetor

430

1. You are beautiful beyond
description,
Too marvellous for words
Too wonderful for comprehension
Like nothing ever seen or heard.
Who can grasp Your infinite
wisdom?
Who can fathom the depth of
Your love?
You are beautiful beyond
description,
Majesty, enthroned above.

*And I stand, I stand in awe of
You.*

*I stand, I stand in awe of You.
Holy God, to whom all praise
is due,
I stand in awe of You.*

2. You are beautiful beyond
description
Yet God crushed You for my
sin
In agony and deep affliction
Cut off that I might enter in
Who can grasp such tender
compassion?
Who can fathom this mercy so
free?
You are beautiful beyond
description
Lamb of God who died for me
Mark Altrogge
Songs of fellowship 621

431

You are holy, You are holy
You are holy, oh Lord, our God
You are Majestic, You are Holy
You are Holy, oh Lord our God
You are Majestic, You are Holy
You are Holy, oh Lord our God.
Samuel Otu Appiah

432

You are my Great Redeemer,
Great Redeemer You are
My God, Lo-rd of lords
My hope is built on you
You are my fortress
Hold me up, keep me on,
Bind me to Yourself, Oh Lord
You are my only hope
*Translation of "Me Gyefo Kese
Awurade" by - Opoku Onyinah*

433

You are my Lord, You are my
King
You are my everything (x2)
I will not die, but I will live
To glorify the Lord (x2)
J. Odoi Korang

434

You are the King of kings
And the Lord of lords (x2)
Who can be compared unto
You? (x2)
J. Odoi Korang

435

You are the Lord, you never
change,
We bow to you, and worship you
*Translation of Woye Onyame a
Wonsakra da*

436

You are the one I need
Cause me to know
Bring me to my knees
You are my desire
Cause me to see
Hold me in your arms
Bring me to your brook
And feed me with your very
self
A touch of you can change
my life
And set my soul on fire
To do your will
Opoku Onyinah

437

You are the only Lord, Jesus
We bow and worship You
Your Name we glorify, Jesus
You deserve glory
We lift Your Name on high,
Jesus
Your name is so great
You are the only Lord, Jesus
We worship You
Opoku Onyinah

438

You are the potter, I am the clay

Make me what you want me to be

You are the potter, I am the clay

Samuel Otu Appiah

439

You are worthy of our thanks

You are worthy of praise

Forever, we praise your name

Christ Jesus: "The Lo-rd is

Conqueror, you are worthy of o-ur praise

You are worthy of thanks and praise

Translation of "yeda w'ase a efata wo" by - Opoku Onyinah

440

You were born for me

You died for me

To save my soul (x2)

You suffered on the cross

You suffered to save me

Jesus my Lord, The King of kings

Your death has set me free

Jesus my Lord, The Lord of lords

Your death has set me free
Jesus my Lord, The Prince of Peace

Your death has set me free
A.L. Angoh

441

1. You've got to move,
you've got to move
You've got to move, you've got to move

When the Lord gets ready,
You've got to move, move,
move, move, move

2. You may be high you may be low,
The way to heaven; you may not know,
But when the Lord gets ready,
You've got to move, move,
move, move, move

3. You may be rich, you may be poor,
The way to heaven; you may not know,
But when the Lord gets ready
You've got to move, move,
move, move, move,
PH 174

442

Your Name is great above all names

We praise your Holy Name (x2)

We praise your Holy Name,

We praise your Holy name

Your name is great above all names,

We praise your Holy Name

Grace Gakpetor

443

1. Your resting place! I come

To Heaven's Holiest place

Presence of Almighty

Full of goodness and grace

My cup has overflowed

All goodness is now mine

My heart is full of praises

2. Your Presence I desire

There I find rest in you

Your presence soothes my heart

Surrounded by Your love

You fill my mouth so full

Your praises I will sing

My heart is full of praises

3. Before your heavenly throne

Where angles surround You

Adoring You always

Your saints jointly declare

You are the only Lord

We glorify your name

My heart is full of praises

4. Grace and Mercy descend
From heaven's holiest throne
Upon the sons of God

Receiving grace on grace

Eternal God you are:

Your grace will never cease

My heart is full of praises

*Translation of "Maba Wo
nwunu ase".*

Opoku Onyinah

444

Your will, not mine, be done,

Your will, not mine be done;

Help me to know your will
for me,

Your will, not mine be done.

*Translation of Wope, nye me pe
na enye*

P.B. Appiah-Adu

445

Zion's Strong Tower

is You Christ Jesus

Whoever believes in You

Will not be put to shame (x2)

A strong Tower is You Christ
Jesus

The Chosen Cornerstone

Whoever believes won't be
put to shame

Zion's Strong Tower is You

*Translation of Zion Abandenden
by Opoku Onyinah*

INDEX OF FIRST LINES (ENGLISH)

A charge to keep I have	1
A greater rain is coming	2
Abba Father, let me be	3
Abide under his anointing	4
Abide with me, fast falls the eventide	5
Ah! Lord God, thou has made	6
All hail the power of Jesu's name!	7
All heaven declares	8
All His ways are pleasantness	9
All my springs are in thee O Lord	10
All our weaknesses consume	11
All things praise Thee, Lord most high	12
All to Jesus I surrender	13
Alleluia, Alleluia	14
Amazing grace! how sweet the sound	15
Amen, Amen, Blessings and Glory	16
Ancient fire at work in us	17
Ancient of days as old as you are	18
Ancient of days, rock of Ages is He	19
And can it be, that I should gain	20
Ar-ise, shine, still move forward	21
As a father who so loved me	22
As I live; I will praise you	23
As the deer panteth for the waters	24
Away far over Jordan	25
Be gone, unbelief	26
Be steadfast and Immoveable	27
Be still, my soul; the Lord is on thy side	28
Beautiful Nazarene	29

Behold He comes, in power and glory	30
Behold He comes, Jesus Christ the King	31
Bind us together, Lord	32
Bless the Lord, O my soul	33
Bless the Lord oh my soul	34
Blessed assurance, Jesus is mine!	35
Blessing and honour be unto You	36
Blow over me, the breath of God	37
Break camp! Advance!	38
Breathe on me, Breath of God	39
Brightest and best of the sons	40
Captain of Israel's host, and guide	41
Christ is born for us today	42
Christ is risen from the dead!	43
Christ is the answer to all our problems	44
Christ Our Lord comes once again	45
Come and dine, Come and dine	46
Come, let us all rejoice!	47
Come, ye that love the Lord	48
Courage, brother! do not stumble	49
Cover me with the Cloud of glory	50
Crown him with many crowns	51
Crucified with Christ	52
Day by day, dear Lord	53
Declaring what I know	54
Doing the work of the lord	55
Don't give up yet, I'm in control	56
Draw me to the Living stream	57
Enough is Your grace to me, O Lord	58

Everybody ought to love Him	59
Exalt the Lord, our God	60
Exalted one is He on the throne	61
Fairest of all the earth beside	62
Faith, mighty faith	63
Faithful One	64
Father, we adore you	65
Father, we love you, we	66
Fight the good fight with all thy might	67
For God so loved the world	68
For God so loved this sinful world	69
For I'm building a people of power	70
For your goodness, O, my Saviour	71
From season to season He is God indeed	72
Gentle Jesus, meek and mild	73
Give me oil in my lamp, keep me burning	74
Glorious Lord of Lords	75
Glory! Glory! Glory!	76
Go, Labour on, spend, and be spent	77
Go, tell it on the mountain	78
God be with you till we meet again	79
God said to Abram, come and follow me	80
God sent His Son, they called him Jesus	81
Gracious God you are	82
Great change, since I was born,	83
Great Is the Lord	84
Great is Thy faithfulness	85
Great Provider, He cares for you	86
Greater one is our God	87
Guide me, O Thou Great Jehovah	88

Hallelu Ya! Hallelu Ya	89
Happiness is to know the Saviour	90
Hark! The herald-angels sing	91
Hark the voice of Jesus crying	92
Hark, my soul, it is the Lord	93
Have Thine own way, Lord	94
He became sin, who knew no sin	95
He carried my shame	96
He died for me, He died for me	97
He is my everything	98
He is risen, He's not here	99
He is the King of kings	100
He lives, he lives, Christ Jesus lives today	101
He lives, He lives, He's risen from the dead	102
He paid a debt he did not owe	103
He reigns, He reigns, He reigns	104
He set me free, Yes, He set me free	105
He took my place and died for me	106
He Who has called you, the Faithful One	107
He's been a friend to me many a time	108
He's shown up Himself once again	109
He's the faithfulest of friends	110
Help me Jesus	111
Here I am, Oh Lord	112
His love for me brought Jesus to earth as my savior	113
His Name is Wonderful	114
Holy Spirit, Holy Spirit	115
Holy words long preserved	116
Holy, holy, holy!	117
Holy, holy, holy, holy	118
How lovely on the mountains are the feet of Him	119

How sweet the name of Jesus sounds	120
How to reach the masses, men of every birth	121
I am delivered, praise the Lord!	122
I am serving the God of miracles	123
I am so glad that our father in heaven	124
I am so secured	125
I am swimming in the River	126
I am the Lord, I am the Lord	127
I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice	128
I am travelling to heaven	129
I give you praise my Lord my King	130
I have an anchor, I have a hope	131
I have been made out of nothing	132
I have come to You	133
I have Jesus within my heart	134
I hear the words of love	135
I hear Thy welcome voice	136
I heard a sound from Heaven	137
I know He is wonderful	138
I know Him, the Lord	139
I love to tell the Story	140
I love You Lord	141
I need Thee ev'ry hour	142
I see the Lord, I see the Lord	143
I surrender my life to Jesus	144
I was glad when they said unto me	145
I was sinking deep in sin	146
I will bless the Lord and give him the glory	147
I will build My church for My own glory	148
I will enter His gates with thanksgiving in my heart	149
I will follow Thee, my Saviour	150

I will lift up my voice	151
I will render praises to my God	152
I'll build my house upon the Rock	153
I'll do what I can for your glory, Lord	154
I'll keep on serving you	155
I'm at the foot of the mountain	156
I'm glad that my Saviour has finished for me	157
I'm pressing on the upward way	158
I'm rejoicing night and day	159
I'm trading my sorrows	160
I'm walking arm in arm with Jesus	161
I've a message from the Lord	162
I've believed the true report	163
If you would serve the Lord a-right	164
Immortal, Invisible God only wise	165
In my heart	166
In our dear Lord's garden	167
In the same old way, in the same old way	168
In Times Like These	169
Into my heart, into my heart	170
Is there a heart that is waiting	171
Is there anybody here that loves my Jesus?	172
It is no longer I that liveth	173
It may not be on the mountain's height	174
It will come to pass	175
It's not by our strength, but by Your strength	176
Jehovah God	177
Jehovah is Your majestic Name	178
Jehovah is your Name	179
Jehovah, blessed be Your Name	180
Jesus calls us, o'er the tumult	181

Jesus Christ I come to you	182
Jesus Christ is Wonderful	183
Jesus Christ shall never lose His power	184
Jesus, Friend of my soul	185
Jesus, how lovely you are!	186
Jesus, I my cross have taken	187
Jesus is King	188
Jesus is Lord	189
Jesus is Lord!	190
Jesus is the Bread of Life	191
Jesus! Jesus, my Saviour	192
Jesus, keep me near the cross	193
Jesus, let me ever be	194
Jesus, lover of my soul	195
Jesus, my King, my wonderful Saviour	196
Jesus, my Saviour, came from on high	197
Jesus Name above all names	198
Jesus only is our message	199
Jesus, our Light	200
Jesus, see me at thy feet	201
Jesus shall reign where'er the sun	202
Jesus, stand among us	203
Jesus, what a beautiful name	204
Jesus, you are my friend	205
Jesus your name is great	206
Joy to the world, the Lord is come!	207
Joy, Joy, when we go to Heaven	208
Just as I am, without one plea	209
Just as I am, Your presence I come	210
Just the same, just the same	211
Keep me true, Lord Jesus, Keep me true!	212

King of glory, King of peace	213
Kissing the Son	214
Land of our Birth, we pledge to thee	215
Let me walk just as Jesus walked	216
Let praises ring	217
Let the beauty of Jesus be seen in me	218
Let the Fire fall	219
Let the fire fall on me	220
Let there be love shared among us	221
Let us talk, let's talk about Jesus	222
Let us with a gladsome mind	223
Let Your anointing fall on us	224
Let your fire burn	225
Let Your living water flow over my soul	226
Let Your love so dwell in me	227
Lift Jesus higher! Lift Jesus higher!	228
Lift me up the higher mountain	229
Light of God, lead me on	230
Like the woman at the well	231
Lord God Almighty	232
Lord of heav'n and earth and sea	233
Lord, prepare me to be a sanctuary	234
Lord, reign here in my heart	235
Lord, Thy Word abideth	236
Low in the grave he lay...	237
Majesty, worship His majesty	238
Man of sorrows", what a name!	239
Master speak! Thy servant heareth	240
May Your Will be done, oh my Lord	241
Mighty revival's coming so soon	242

Mighty warrior, man of valour	243
More about Jesus would I know	244
More and more, I want to magnify Thy name	245
My faith has found a resting place	246
My heart is so full	247
My heart was distressed	248
My hope is built on nothing less	249
My Jesus, I love thee	250
My redeemer is Jesus	251
My strength is waning away	252
My soul is seeking after you	253
My soul, rejoice and praise the Lord	254
Nearer, my God to thee	255
Now I feel the sacred fire	256
Now thank we all our God	257
Now the labourer's task is o'er	258
O, come, all ye faithful	259
O, dear Lord, we praise your name	260
O' God I come before You	261
O God, our help in ages past	262
O, Halleluia! we bless your Holy name	263
O Happy day, that fixed my choice	264
O Jesus I have promised	265
O Lord my God, when I in awesome wonder	266
O Magnify the Lord	267
O soul, are you weary and troubled?	268
O, sweet wonder	269
O when the saints go marching in	270
O worship the King	271
O Ye sons of God, sing halleluia'	272

Oh, for a thousand tongues to sing	273
Oh glory! Oh glory!	274
Oh, teach me what it meaneth	275
Oh the sweet and wonderful rest	276
Oh, what a wonderful wonderful day	277
On a hill far away stood an old rugged cross	278
On the day of Pentecost	279
Onward Christian soldiers	280
Open my eyes, Lord	281
Our mighty tower is the Lord	282
Out of my bondage, sorrow, and night	283
Over the river they call me	284
Pass me not, O gentle Saviour	285
Peace, perfect peace, in this dark world of sin	286
Pleasant are Thy courts above	287
Pour out your Spirit on me	288
Praise God, from whom all blessings flow	289
Praise Him, praise Him	290
Praise to the holiest in the height	291
Praise to the Lord, the Almighty	292
Praise, my soul, the King of heaven	293
Praises to the Lamb of God	294
Prepare me, Lord, prepare me	295
Preserve my life, keep me	296
Purify my heart	297
Reign in me, Sovereign Lord, reign in me	298
Rejoice in the Lord always	299
Rejoice, the Lord is king	300
Rescue the perishing	301
Revive me, O Lord	302

Revive Thy work, O Lord	303
Rise now upon your feet	304
Rise, shine, give God the glory	305
River of God	306
Rock of Ages, cleft for me	307
Saviour, blessed Saviour	308
Search me, O God and know my heart today	309
See the victory	310
Seek ye first the kingdom of God	311
Send us the Rain, Lord, send us the Rain	312
Show us Thy glory, O Lord	313
Simply trusting everyday	314
Sing unto the Lord a new song	315
Smile, my brother, smile	316
Softly and tenderly Jesus is calling	317
Sons of God, march forward	318
Sowing in the morning	319
Speak to me now, my God	320
Speak to me, Lord, speak	321
Spirit Divine, attend our prayers	322
Spirit of God, take full control	323
Spirit of the Living God	324
Stand up! Stand up for Jesus	325
Sweep over my soul, sweep over my soul	326
Take my life, and let it be	327
Tarry for the Spirit	328
Thank You my Lord	329
That day of Pentecost	330
The Ancient Pentecost Power	331
The blood that Jesus shed for me	332

The Church is marching on	333
The Church's one foundation	334
The cloud of glory is moving	335
The conqueror in whose camp I am is my Lord Jesus	336
The day Thou gavest, Lord is ended	337
The Fire is burning in my soul	338
The fire will never die	339
The God of Abraham	340
The heavens are all Yours	341
The Lord has set the fire of Pentecost	342
The Lord is mighty, in power and strength	343
The Lord is the defender of the helpless	344
The Lord is the Sovereign One	345
The Lord's my Shepherd, I'll not want	346
The Lord's my Shepherd, I'll not want	347
The steadfast love of the Lord never ceases	348
The steps of a good man are ordered by the Lord	349
There is a fountain filled with blood	350
There is a Name I love to hear	351
There is a Redeemer	352
There is fire burning within my heart	353
There is no name so sweet on earth	354
There is none holy as the Lord	355
There is victory for me	356
There never was a day like this day to me	357
There shall be showers of blessing	358
There's a fight to be fought, and a race to be run	359
There's a fine, fine, fine, fine	360
There's a land that is fairer than day	361
There's not a friend like the lowly Jesus	362
There's revival in the air today	363
They that wait upon the Lord	364

This is holy ground	365
This world is not my home	366
Thou art worthy	367
Through all the changing scenes of life	368
Through the love of God our savior	369
Thy Kingdom come, O God	370
‘Tis a glorious Church without spot nor wrinkle	371
‘Tis so sweet to trust in Jesus	372
To be in your presence	373
To be like Jesus, to be like Jesus	374
To God be the glory	375
Upon the hill of Calvary	376
Victory! Victory!	377
Waiting for His coming	378
We are able to go up and take the country	379
We are in your hands, O Lord	380
We are laying a foundation	381
We are often tossed and driv’n	382
We give glory to the Lord, He reigns	383
We have come into His house	384
We have no power of our own	385
We love the blessed Bible	386
We praise Thee O God	387
We praise you, O Lord	388
We praise you, wonderful God	389
We praise your name	390
We will celebrate our God	391
We will praise your holy name	392
We’ll be like Him	393

We'll follow Him together	394
We're building a road	395
What a friend we have in Jesus	396
What a Master I follow	397
What a Sovereign God He is	398
What a wonderful treasure	399
What an example I have in Christ Jesus	400
What can I offer to you, oh Lord	401
What can wash away my stain	402
What name is given here among all men	403
What singing there will be up there	404
When I consider Your love for me	405
When I feel the touch	406
When I look into your holiness	407
When I survey the wondrous Cross	408
When peace, like a river attendeth my way	409
When upon life's billows you are tempest- tossed	410
When we walk with the Lord	411
Where will you spend eternity	412
While I was praying	413
Who am I to boast in Your presence	414
Who is like You	415
Who is on the Lord's side	416
Whosoever heareth! Shout, shout, the sound	417
Why did He love me? I never can tell	418
Will your anchor hold in the storms of life	419
With my lips I will praise you Lord	420
Wonderful! Wonderful	421
Worshipping the Lord	422
Worthy, worthy is the Lamb	423
Would you know why I love Jesus	424
Wounded for me, wounded for me	425

Yes, it's true, the Saviour of the world	426
Yesterday, to-day, forever	427
You are Alpha and Omega	428
You are awesomely wonderful, God	429
You are beautiful beyond description	430
You are Holy, You are Holy	431
You are my Great Redeemer	432
You are my Lord, You are my King	433
You are the King of kings	434
You are the Lord, you never change	435
You are the one I need	436
You are the only Lord, Jesus	437
You are the potter, I am the clay	438
You are worthy of our thanks	439
You were born for me	440
You've got to move, you've got to move	441
Your Name is great above all names	442
Your resting place! I come	443
Your will, not mine be done	444
 Zion's Strong Tower	 445

1

1. Ababaawa a wo ho ye fɛ
Wen w'aso na tie nsempa yi
Erenkyɛ na mfote bebisa
wo sɛ
W'ahoofɛ no wɔ he?

2. Aberante pa a wo ho ye fɛ
Wen w'aso na tie nsempa yi
Erenkyɛ na nsaamaa
bebisa wo sɛ:
W'ahoofɛ no wɔ he?
Paul Boateng - PAN (T) 746

2

Aban dennen ne Yehowa
din;
Ne mu na ahotefo nyinaa
guan kɔtoa
Ne mu na ahotefo nyinaa
benya fahodi
Aban dennen ne Yehowa
din
PAN (T) 381

3

Abere biara, abere biara
ɔye Nyame;
ɔɛba abeyi Ne ho adi
ne bere mu;
Nea tete bere mu ɔgyee
ne nkorɔfo n';

ɔɛba! ɔɛba! Abraham
Nyame

2. Abere biara, abere
biara ɔye Nyame
ɔɛba abeyi Ne ho adi
ne bere mu;
Nea ɔgyee ne manfo wɔ
ɔhene Farao nsam n'
ɔɛba! ɔɛba! Abraham
Nyame

3. Abere biara, abere
biara ɔye Nyame;
ɔɛba abeyi Ne ho adi
ne bere mu;
Nea ɔyen ne manfo wɔ
sare no so n'
ɔɛba! ɔɛba! Abraham
Nyame

4. Abere biara, abere
biara ɔye Nyame;
ɔɛba abeyi ne ho adi ne
bere mu;
Nea ɔyii ne nkoa fii
ogya fononoo mu n'
ɔɛba! ɔɛba! Abraham
Nyame

5. Abere biara, abere
biara ɔye Nyame
ɔɛba abeyi Ne ho adi ne
bere mu;

Ono ne Nyame a, nnε nso
yεsom No n'
Obεba! Obεba! Abraham
Nyame

Eunice Johnson

4

Abere nyinaa, me Wura
no hia me
Ono na wato nsa afrε me
aba ne fie

Wayε me somfo a mete
na meka

Wahyε me sε mente me
ho mma No (2x)

Abere nyinaa, mstena
ase ama No

Mste me ho, sε adwinneε
kronkron

Asiesie me ho, ama
'teneneeni No

Ama me Wura Jesus
Opoku Onyinah

5

Abode nyinaa 'ra,
monkotow Awurade
Abode nyinaa 'ra,
monkotow Awurade
Wadi nkonim, anuonyam
sε No

Ohene Yesu ne Awurade;

Wadi nkonim, anuonyam
sε No,
Ohene Yesu ne Awurade
Paul Boateng - PAN (T) 121

6

1. Abone' mommra
Otease no ho
Ono ara ne Jesus
Nea Onyan' okunafo ba no
Ono ara ne Jesus

Ono ara ne Jesus
Nwanwa Odwumaysfo
Jesus
Monhyira ne din
Ote saa daa
Ono ara ne Jesus

2. Sε wo bra yε gyigya
gyigya a
Ono ara ne Jesus
Nea Oma εpo asorεkye
gyae
Ono ara ne Jesus

3. Mommra ne nkyen
Ono ne hann
Ono ara ne Jesus
Nea Oma anifrafo hu ade
Ono ara ne Jesus

7

Abraham Nyame,
Obaatan pa n'
Fa wo ho nyinaa ma No;
Gye No di, Obeyɛ ama wo;
Oyɛ Onyame, Oyɛ
Onyame na Oye (x2)
PAN (T) 127

8

Abraham, Sarah, wɔdze
ba bɔɔ hɔn anohoba
Eyɛ hɔn nwanwa,
wonnhu dza wɔnka;
Wonyim dɛ dza Nyame
aka biara Obotum ayɛ
Na ndɛ so Nyame no tum
no ɔtse dɛm ara.
Na ndɛ so Nyame no tum
no ɔtse dɛm ara
Dza nkorɔfo bɛka biara,
ɔmmfa ho
Wonyim dɛ dza Nyame
aka biara, Obotum ayɛ
Na ndɛ so Nyame no tum
no, ɔtse dɛm ara.
PAN (F) 202

9

Ade baako na mesɛ Awurade:
Eno na mehwehwɛ akɔyiri
kwan,
Sɛ me nna a medi nyinaa;
Mɛtena Awurade fie;

Na mahwɛ Awurade
anintew,
Na madwen me tirim
N'asɔre fie.
Mɛtena Awurade fie.
Mɛtena Awurade fie
Godwin Kasentinalowe
PANT (T) 1262

10

Adehye mogya bi atɔ me
Agyenkwa Yesu ne mogya
W'abue m'ani, W'atɛw me
ho
W'ama mafata N'aheman m'
Rosina Aninkora

11

Adekyee fɛfɛfɛ, fɛfɛfɛ, fɛfɛfɛ
bi reba
Ereba ntɛm! Ereba ntɛm!
Owia bɛhyɛn, ahyɛn,
atu sum nyinaa
Ntɛmntɛm! Ntɛmntɛm!
Wɔbɛboa yɛn nyinaa ano,
Akɔhyia asuogya hɔ
Yɛn ahokɔyere ne yɛn
nsɔhwɛ nyinaa bɛkɔ,
ɛremma bio
Adekyee fɛfɛfɛ, fɛfɛfɛ, fɛfɛfɛ
bi reba
Ereba ntɛm, yiw, ntɛm
PAN (F) 304

12

Adom bi wɔ Jesus mu
na me nsa aka (x2)
Adom mu na mete ase
Emu na mekeka me ho
Emu na meye m'ade nyinaa
Adom, Adom,
Adom bi a manya
Adom mu na mete ase
Emu na mekeka me ho
Emu na meye m'ade nyinaa
E.B.A Yeboah - PAN (T) 475

13

Adom na wɔde nam
gyidi so agye mo nkwa
Na emfi mo ankasa,
Eye Onyame akysɛde
Na emfi nnwuma mu,
Na obiara annhoahoa ne ho
Adom na wɔde nam
gyidi so agye mo nkwa
PAN(T) 598

14

Adom na Wode afɛ me
Adom na Wode afɛ me
Mede suro ne ahopopo
mɛyɛ W'adwuma
Ama mahyɛ mma Wo mu
daa
Hye me ma, Hye me ma
Wo Honhom Kronkron
no mu

Mede suro ne ahopopo
mɛyɛ W'adwuma
Ama mahyɛ ma Wo mu
daa (x2)
E.K. Asamoah

15

Adom nsu na ɛrehwie,
Adom nsu na ɛretɔ
Ɛrefɔw asase biara
Na ayɛ asase foforo

2. Adom nsu na ɛrehwie,
Ɛrehwie ama wo nso nnɛ
Ɛrefɔw akoma biara
Na woayɛ nnipa foforo

3. Adom nsu na ɛrehwie,
Ɛrehwie ama nea agye di
Tɔ nsu no mu ɛnnɛ
Na wo benya ahosan
koraa
T. K. Owusu Boreh

16

Adom Wura, Adom Wura
Wo na wowɔ adom
Hwie W'adom gu me kra
mu
Tɔ nnɛpa gu me kra mu
bio Adom Wura, Adom
Wura
Fa W'adom foforo dom me
T. K. Owusu Boreh

17

Adɔfo, afei na yɛyɛ
Nyame mma
Na nea yɛbɛyɛ no nnya
nnaa adi
Yenim ampa sɛ yɛbɛyɛ,
Yenim ampa sɛ yɛbɛyɛ
Yɛbɛyɛ sɛ Ɔno, yɛbɛyɛ sɛ
Ɔno
Yɛbehu N' senea Ɔte.
PAN (T) 698

18

1. Adwuma wura ne me
Adwuma yi yɛ me de
Adwuma wura ne Me
Adwuma yi yɛ Me de
Adwuma yi yɛ Me de
Ɛyɛ Me de
Na Mɛhwɛ ayɛ

2. Asɔre wura ne Me
Asɔre yi yɛ Me de
Asɔre wura ne Me
Asɔre yi yɛ Me de
Asɔre yi yɛ Me de
Ɛyɛ me de
Na Mɛhwɛ asi
Grace Gakpetor

19

1. Agya me trontrom Wo
De m'akwan nyinaa hyɛ
Wo nsa

Mɛdɔ Wo daa

2. Ɔba me trontrom Wo
De m'akwan nyinaa hyɛ
Wo nsa
Mɛdɔ Wo daa

3. Honhom me trontrom
Wo
De m'akwan nyinaa hyɛ
Wo nsa
Mɛdɔ Wo daa
PAN (T) 188

20

Agya no wɔ tumi
Agya no wɔ tumi
Agya no wɔ tumi
PAN (T) 351

21

Agya Onyame Na Wayɛ
Wayɛ me yie;
Agya Onyame na W'ayɛ,
W'ayɛ wo yie;
Wayɛ me yie, Wayɛ wo
yie
Wayɛ me yie, Wayɛ wo
yie
Wayɛ me yie, Wayɛ wo
yie
Wayɛ me yie, Wayɛ wo yie
Grace Gakpetor

22

1. Agya pa bi refre wo se
bra fie

Agya dɔfo refre wo se bra
fie

Onim nea ehia wo,

Obɛyɛ ama wo

Oyɛ Kwankyerɛfo,

Obɛkyerɛ wo kwan

2. Agya pa bi refre wo se
bra fie

Agya dɔfo refre wo se bra
fie

Onim nea ehia wo,

Obɛyɛ ama wo

Oyɛ Oyaresafo,

Obɛsa wo yare

3. Agya pa bi refre wo se
bra fie

Agya dɔfo refre wo se bra
fie

Onim nea ehia wo,

Obɛyɛ ama wo

Oyɛ Ofotufɔ,

Obɛtu w' fo pa

PAN (T) 1104

23

Agyenkwa a Ɔdɔɔ

wiase yi dɔ wo ne me

Ɔwɔ dɔ ne ayamhyehye
koma ma yɛn;

Ɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn

Waba abstena yɛn mu

Yɛkoto sɔre No;

Yɛkoto sɔre No;

Eunice Johnson

PAN(T) 185

24

Agyenkwa bi fi soro

abɛgye yɛn,

Ɔde ne Sunsum

Kronkron ahyɛ yɛn ma.

W'ama yɛn tumi, wɔ

y'atamfo no so,

Momma yenni ahu-rusi

daa daa.

Sunsum, Onyame

Sunsum, di Wo he-ne wɔ

yɛn mu.

Sunsum, Onyame

Sunsum di Wo he-ne wɔ

yɛn mu

M. L. Awuku

25

Agyenkwa Yesu fii soro
tɔnn

Bewu maa me, bewu

maa wo

Ɔdebɔnyeni a ɔte se me

Na W'ayɛ me sɛɛ yi

Anwanwassem yi de ete
sen?

Sɛ Yesu bewu maa me
ne wo

Ogyaa N'ahenkyɛw ne
N'ahengua

Na Oyɛɛ me sɛɛ yi

26

Agyenkwa Yesu wu maa
me;

Meda N' ase daa,

Agyenkwa Yesu wu maa
me;

Meda N' ase daa;

PAN (T) 9

27

Agyenkwa Yesu, aka me
ho nti

Minsuro otamfo bemma
ne ne kyɛm

Sɛ obra asorɔkye bu fa
me so mpo a

Me wura Yesu ka me ho
nti medi nim

Yesu ka me ho n-ti,
N'abaatan nsa da me so
daa

Owu mu o, nkwa mu o

Nsu ne ogya mu o

Me Wura Yesu ka me ho
nti medi nim

28

Ahen mu Hen na Oreba
n' ampa

No tum kɛsɛ n' bowosow
wiadze nyinaa

Ewufɔ bɔsɔɛr nye
atseasefo nyinaa

Bɔbɔ m' ekehyia No wɔ
wim ho

M'bɛka ho, Alleluia!

M'bɛka ho bi

No bɔgyaa ntsi mo nso
m'bɛka ho

Ndzebɔnyefo runntum
nnhwɛ N'enyim hyɛnhyɛn n'

Ahotsewfo nye No
bɛtsena afeɔɔ

PAN (F) 423

29

1. Ahenni nyinaa begu

Ne nyinaa bɛba awiɛɛ

Medi hene ɛnnɛ da yi

Medi hene daa ny'naa

M'ahenni to renntwa da

Medi hene ɛnnɛ da yi

Medi hene daa ny'naa

M'ahenni to renntwa da

2. Ahenni nyinaa begu

Ne nyinaa bɛba awiɛɛ

Wubedi hene sɛnɛ da yi
Wubedi hene daa ny'naa
W'ahenni to renntwa da
Wubedi hene sɛnɛ da yi
Wubedi hene daa ny'naa
W'ahenni to renntwa da
P. B. Appiah-Adu

30

Ahɔɔden bi wɔ beɔw
kronkron no so
Na mede ma me mma (x2)
Halleluya! Mommɛgye;
Halleluya! Mommɛgye;
Halleluya! Hallelu Ya!
Mommɛgye m'ahɔɔden
PAN(T) 364

31

Ahotefo mommɔ Ose
Yɛyɛ nkunimdifo ampa
Ahotefo mommɔ Ose
Nkunimdifo ne Awurade
Efisɛ wama Ne din so
Edin boro din nyinaa so
Tekerɛma nyinaa mpae
m' nka sɛ:
Yesu Kristo ne Awurade
E.K. Asamoah

32

Ahotewfo, Munhyira
Awurade
Mommɔ Ne din nkyerɛ
aman nyinaa,
Wayɛ yɛn nkwagye ho
adwuma
N'ɔde N'adehye mogya ato
yɛn
Mogya a sɛsom bo n',
Ohwie gu maa yɛn
'Ma yɛafata Ne nkyɛn ho
Enti momfa nsanku-
dwom ne ahokeka
Nhyɛ Ne din anuonyam (x2)
PAN (T) 56

33

Ahyɛ ma, m'akoma ahyɛ
ma
M'akoma ahyɛ ma
Ngo, Nyame Ne ngo
Ɔdze ngo forfor asra m'
Ngo, Nyame Ne ngo
Ɔdze ngo fofor asra m'
Eunice Addison
PAN (F) 559

34

1. Akwantu bi wɔ hɔ a
yeβetu
Ɛnye wiase ha akwantu
no bi,
Soro hɔ akwantu na
yɛretwɛn,
Anigye bɛn na saa da no
bɛyɛ!

2. Sɛ sum hyɛ kabii ma
apranaa bobom,
Ma Kristo mu awufo sɔre
kan,
Na sɛ yɛne wɔn bom
kɔhyia Kristo a,
Anigye bɛn na saa da no
bɛyɛ

3. Anigye na yɛde betu
kwan no,
Ahurusi na yɛde behyia
Kristo
Gyedifo nyinaa bɛbom
anantew,
Anigye bɛn na saa da no
bɛyɛ

4. Yɛbehu yɛn ho anim
ne anim
Bere a yebehyia wɔ
ahengua no anim,

Na sɛ ahotewfo nyinaa
bom tena a,
Anigye bɛn na saa da no
bɛyɛ

5. Yɛwɔ dwom foforo bi a
yɛβeto,
Soro abɔfo mpo renntumi
nnte ase
Yɛn nkunimdi ho dwom
na yɛβeto,
Anigye bɛn na saa da no
bɛyɛ

Apostolic Twi Hymnal 297

35

Alleluia, Nyame, Woyɛ
ɔhen' ampa
W'ahenni boro ahenni
nyinaa so
Alleluia, Nyame, Woyɛ
ɔhen' ampa
Wahenni boro ahenni
nyinaa so
Nneɛma nyinaa ka sɛ
Woyɛ ɔhen' ampa
Woama yɛn nso yɛayɛ
adehye
Yɛβesom Wo Nyame
Yehyira Wo daa daa
Nyame di hene daa,
Alleluia

2. Me kra hyira Awurade
 Mma wo werɛ mfiri ne
 nnepa
 ‘Fisɛ W’ayɛ ade kɛsɛ wɔ
 wo mu
 Ode wo mfomso afiri wo
 Wasa wo nyarewa
 nyinaa
 Wɔagyɛ wo afiri w’amanne
 mu
 Sɛnea ɔkɔdɛs tɛs no
 Saa ara na Wayɛ wo
 Wama wo meranteberɛm
 nyinaa ayɛ foforo
 Me kra hyira Awurade
 Mma wo werɛ mfiri ne
 nnepa
 Fisɛ W’ayɛ ade kɛsɛ wɔ wo
 mu.
Fred Oware Jnr.

36
 Alleluia, yɛwɔ fawohodi
 Wɔ Yesu mogya no mu;
 Nea ɔtamfo no bɛyɛ biara,
 Nkunimdi na ɛyɛ yɛn
 frankaa
Jane Quaye

37
 Amanaman ɔbaatan pa
 Nyame Agya, yɛma W’amo
 Yɛnam Krist’ Ne din mu
 a yɛnsuro hwee

Yenim sɛ ade rekye a
 esum di kan ba
 Nyame Agya, ɔbaatan pa
 kɔ yɛn mmoa
PAN (T) 1032

38
 Amansan Nyame
 Wo na adom ahyɛ Wo ma;
 Twereduampɔn, yɛdan
 Wo
 Akwan nyinaa mu.
PAN (T) 576

39
 Amen, Amen,
 Nhyira ne anuonyam
 Ne nyansa ne aseda,
 Ne nnidi ne tumi
 Ne ahɔɔden yɛ yɛn
 Nyankopɔn dea daa daa
 Amen!
Adiyisɛm 7:12

40
 Ampa ara, Onyame ye,
 Ampa ara Onyame ye,
 Ampa ara Onyame ye ma
 me
 Ampa ara Onyame ye
 Ampa ara Onyame ye
 Ampa ara Onyame ye
 ma me
E. Dankyi - PAN (T) 57

41

Ampa, me kra ye komm
hwε Wo

Onyankopɔn ma menya
nkwa

Wo nsam na me kra
nkwagye wɔ

Kae me sɛnea w'adɔɛ te

Yehowa Wo ne me botan,

M'abankɛse ne me

guankɔbea,

Fa me sie wo nsa yam

korabea hɔ.

2. Wiase hann mpo adan
me sum

M'ayera me kra nkwagye
kwan;

Tɛ wo dɔ nsa no sɔ me mu,
Na ma mente W'adɔɛ nka

3. Sɛ mereyɛ m'awatiri a,

Kae me ma me nhu me
mfomso;

Na sɛ me gyedi so hwan a
Awurade boa me mmerɛwɛ

4. Sɛ wo ba W'ahenni mu a,

Kae me Awurade
m'agyenkwa;

Wo nkutoo ne m'anidaso,
Ma mente wo frɛ kronkron no
Apostolic Twi Hymnal 298

42

1. Ampa, Nyankopɔn

N'adom ara kwa,

Na ndɛ ɔama yɛtse ase;

Sɛ ɔbra n'akotorka ye

dzen dɛn ara,

ɔagye hɛn ne nyina mu
sɔnn.

Dwuma pa biara a yeedzi,

Ofir Nyame No mboa,

Ntsi yɛɔtow Ebenezer

na yeakyɛ ase

Dɛ mbrɛ Nyame aboa

hɛn ebodu nye 'i.

Ebenezer, mbrɛ Nyame

aboa hɛn ebodu nye 'i,

Ebenezer, nyew, Nyame

N'adom ara kwa.

2. Nyame bɛhyɛ hɛn dzen,

No dɔ bɔboa hɛn nyina,

Asomdwɛɛ na ntseaseɛ

Bɛhyɛ hɛn som yi ma

Yɛbɔbɔ m' yɛayɛ kor,

Yɛasom Nyame dɛ mbrɛ
ɔsɛ

Ama sɛ yewu kɔ a

Yɛnye Christ aasoa

N'ahenkyɛw

Gaddiel R. Acquaaah,

Christian Asɔr Ndwom Fofor
1039

CAN 1039

43

Anɔpa bi reba
Bɔne su nyinaa ara betwam
Anɔpa bi reba
Yɛbehu Jesus N'anim
Anɔpa bi reba
Yebahu Jesus N'anim

44

Ana W'akoma pɛ nhyira?
Foro, foro bra sorsor
Foro bɔhwɛ Jesus
N'ahoɔfɛw;
Mbrɛ enyimnyam ndzɛpa
ebu do

Eunice Addison - PAN (F) 155

45

Anidaso nni baabiar', onua,
Sɛ Yesu Kristo mu (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔyɛ ade nyinaa
Ɔyɛ ahyɛase ne awiei
Anidaso nni baabiar' onua,
Sɛ Yesu Kristo mu

2. Fa wo werɛ hyɛ Yesu
mu daa nyinaa,
Ɔr'nni wo hwammɔ da (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔyɛ ade nyinaa
Ɔyɛ ahyɛase ne awiei

Fa wo werɛ hyɛ Yesu
mu daa nyinaa,
Ɔr'nni wo hwammɔ da

3. Sɛ nnipa nyinaa yi wo
totwene a,
Yesu deɛ Ɔɔɔ wo (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔyɛ ade nyinaa
Ɔyɛ ahyɛase ne awiei
Sɛ nnipa nyinaa yi wo
totwene a,
Yesu deɛ Ɔɔɔ wo

4. N-kwagye nni din bi-
ara mu,
Sɛ Yesu Kristo din N' (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔyɛ ade nyinaa
Ɔyɛ ahyɛase ne awiei
N-kwagye nni din biara
mu,
Sɛ Yesu Kristo din

5. Sɛ wobɛsom N', adi
N'asɛm so a,
Ɔbɛma asi wo yie (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔyɛ ade nyinaa
Ɔyɛ ahyɛase ne awiei
Sɛ wobɛsom N', adi
N'asɛm so a,
Ɔbɛma asi wo yie

6. Ɔye Nyame a Ɔnnsakra
ara da
N'ahenni nni awiei (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔye ade nyinaa
Ɔye ahyɛ ase ne awiei
Ɔye Nyame a Ɔnnsakra
ara da,
N'ahenni nni awiei

7. Ɔkasa ma m-frama ye
komm,
na po asorɔkye nso taa
dinn (x2)
Onim ade nyinaa
Ɔye ade nyinaa
Ɔye ahyɛase ne awiei
Ɔkasa ma m-frama ye
komm,
na po asorɔkye nso taa din

8. M'agye No adi, na
m'adi N'akyi,
Merennyae N'akyi di da
(x2)
Onim ade nyinaa
Ɔye ade nyinaa
Ɔye ahyɛase ne awiei
M'agye No adi, na m'adi
N'akyi,
Mer'nyae N'akyi di da
Grace Gapketor

46

Anigye bɛn na yeanya sɛ
soro anigye?
Ahotɔ bɛn na yeanya sɛ
soro ahotɔ!
Fam mpo ni na soro ho
Fam mpo ni na soro ho
Fam mpo ni na soro ho
Ɛbɛye anigye, ɛbɛye
nwonwa sɛ.
PAN(T) 40

47

Anigyesɛm kɛse
Ɔtse dɛm yi, ɔtse dɛm yi
Yɛn dimafo Nyame te ase
Nhyira nka yɛn hen
teasefo no
Wɔ anwonwadɔ a Ɔde dɔ
yɛn daa
Nyame te ase oo,
Halleluya
Ɔde N'adom no hwɛ yɛn
so daa daa
Ɔma yɛn daa edziban,
Ɔye hɛn ahiade nyinaa
Halleluya Nyame te ase
oo daa

48

Anka manya sɛ masɛ
Wo, Jesus
Anka me suban nyinaa
asɛ Wo de
Ahobrɛase, nokware, ɔɔɔ,
kommyɛ
Ne trenɛe ahyɛ me ma.
PAN (T) 711

49

Anka mayera koraa
Anka mayera koraa
Enyɛ Yesu adaworoma a,
Anka mayera koraa
PAN(T) 365

50

Anka nea mete no ware
paa
Anka nea mete no ware
paa
Yesu Ne dɔ, Ne dom, ne
Ne wu a Owui no
Ama me nso maba fie
Eunice Johnson
PAN (T) 1123

51

Anuonyam! Anuonyam!
Dɛw bɛn ara nko ni!
Sɛ mahu ɔhɛn' N'ahoofɛ

Mɛto N'ayeyi dwom
Ama Jesus Nyame
Sɛ N'ahumoborɔ adur me
so

52

Anuonyam 'wura mu
Owura
Anuonyam 'wura mu
Owura,
Ayeyi nka Wo daa daa
nyinaa
Anuonyam 'wura mu
Owura
Seth Asare Ofei Badu
PAN (T) 1267

53

Anuonyam wɔ sorosoro
Ma Nyankopɔn, ma
Nyankopɔn
Anuonyam wɔ soro soro
ma nyankopɔn, ma
nyankopɔn,
Asomdwoe wɔ asase so
Anisɔ wɔ nnipa mu
Asomdwoe wɔ asase so,
Anisɔ wɔ nnipa mu
PAN(T) 99

54

Ao, Awurade, mafe W' dodo
Yi Wo ho kyerε m'

Ɔɔɔ mu ara

Matɔ donsua fi W'asεm ho
Obi nni hɔ sε Wo nkutoo no

Awurade, ma me so

Ma memfa gyidi

Nnyina Heaven asase

tεtrε no so

Bea a εkorɔn na strεw

sen bea a manya 'i

Awurade fa m'anana si

bea εkorɔn na strεw.

Quintet

PAN (T) 1176

55

1. Ao bra ma yendzi dεw!

Sε nkan n' meyεε hianyi a,

Afei menya Nyame ho dɔ,

Ɔɔɔ a ɔkyεn sika

2. Ao bra ma yendzi dεw!

Sε nkan n' motɔɔ bahaw a,

Afei menya Otumfo a

N'abaw weɔn me dabaa.

3. Ao bra ma yendzi dεw!

Sε nkan n' mobɔɔ eko a,

Nyame dze No dɔ atwe

me

Dε mensan m' Egya fie

4. Ao bra ma yendzi dεw!

N-kyε me kra reyew,

M'Agyenkwa Jesus

abɔtwe m'

Wo bɔn na abɔnsam nsa.

5. Ao bra ma yendzi dεw!

Afei menya Nyenko a

No dɔ kyεn onua mpo no

dɔ

Ɔɔɔ a onnyi ewiei a.

6. Ao bra ma yendzi dεw!

Ɔwo a edɔ Jesus,

Nyame N'abɔdze nyinara,

Wonsuo m' yenyi N' ayεw

Christian Asɔr Ndwom Fofor

1036

56

Ao! M'agyenkwa,

m'ahɔɔden

M'anidaso ne m'ayaresa

Me Nyame, 'berε a mete

ase yi

Mede me ho hys wo nsa

Sɔ me mu

Me Nyame, 'berε a mete

ase yi

Mede me ho hys wo nsa

Me Wura, maba

*Asɛm bi a meka kyerɛɛ
Wo n'*

*Eno nti na maba
Ao, m'agyenkwa, ka
biribi kyerɛ me
Me Wura, maba*

Ka biribi kyerɛ me ansa
na makɔ
Ka biribi kyerɛ me ansa
na makɔ
Me wura, w'akoa retie
Mepɛ sɛ mehu
W'anuonyam
Mepɛ sɛ mehu
W'anuonyam
Me wura, enti na maba
Joe Beecham

57

Ao, Woyɛ me de
Ao, Woyɛ me de
Ao, Woyɛ me de ampa
Me nso meyɛ Wo de

58

Apuei ne atɔɛ yɔnko,
yɔnko,
Yɔnko biara nni hɔ sɛ
Jesus
Apuei ne atɔɛ yɔnko,
yɔnko

Yɔnko biara nni hɔ sɛ
Jesus
*B.K.Arthur
PAN(T) 205*

59

Asaase mba m' nyinaa
hoɔfɛwfo
Eys dansewa ma W'ayefor;
Wo mu na emudzi
Krɔnkrɔn wɔ
Calvary Obarimba
nwanwany
*Calvary Obarimba no
Oedzi m'akoma do nyim
Owui maa m' fahodzi
Calvary Osiarfo no
PAN (F) 527*

60

1. Asaase ne n'ade
dodow
Nyinaa'ra, Yehowa dea;
Mu nnipa ne wɔn
agyapade nyinaa yɛ
N'adwuma

2. Wo a woyɛ Yehowa dea
Fa woho to Yehowa so;
Srɛ w'ade nyinaa fi Ne hɔ;
Na ade nyinaa, Yehowa
dea;

3. Emma ɔkɔm anaa ohia
Nntwe wo mmfi Yehowa
ho;
Srɛ w'ade nyinaa fi Ne hɔ;
Na ade nyinaa Yehowa
dea

Seth Asare Ofei Badu

PAN (T) 454

61

Asafo Yehowa
Abɔde so Wura
Wo din yɛ kɛse, yɛbɛyi W'aye
Yɛbɛhyɛ wo din anuonyam
PAN(T) 252

62

1. Asafo Yehowa, sɔre
Ma w'ahenni so kyere wiase
Brɛ wiase tumfo no ase
Asafo Yehowa, sɔre

2. Asafo Yehowa, sɔre
Wo nokware kwan reyerɛ,
Akyinnyefo ani agye
Asafo Yehowa, sɔre

3. Asafo Yehowa, sɔre
Sum ne wo hann redi asi
Gyedifo temmuafɔ Nyame e
Asafo Yehowa, sɔre

4. Sɔre, Asafo Yehowa
Bedi tumi na wiase nhu
Yehowa bɛko gye wo
mma,
Asafo Yehowa, sɔre
Apostolic Twi Hymnal 221

63

Asafo Yehowa, Wo boro
ade nyinaa so
Me werɛ hyɛ wo mu,
abere nyinaa
Mmɔborɔhunu Agya ee!
Mmɔborɔhunu Agya ee!
Megyina W'anɪm,
Awurade Nyankopɔn
Asafo Yehowa
Wo pɛ nyɛ hɔ
Translation of "Jehovah God"
Opoku Onyinah

64

Ase a mete wɔ wiase yi
Mete ma Kristo
Ase a mete wɔ wiase yi
Mete ma Kristo
Mema No amo, 'fise Ōka
me ho
Mema No amo, Ōyɛ me
boafo pa
Ase a mete wɔ wiase yi
Mete ma Kristo
P. B. Appiah-Adu

65

Aseda fata Wo
Ayeyi fata Wo,
Yɛn hene, Kristo!
Aseda fata Wo,
Ayeyi fata Wo,
Yɛn hene, Kristo!
Aseda ahyɛ yɛn ma yɛde
bɛma wo
Aseda wura ne Wo, yɛde
ma wo daa
Aseda ahyɛ yɛn ma yɛde
bɛma Wo
Aseda wura ne Wo, yɛde
ma wo daa
Opoku Onyinah

66

1. Aseda nka Onyame,
Nyame a Ɔne yɛn wɔ hɔ
Nnɛma ɛyɛ a Ɔyɛ, ɛyɛ
nwonwa,
Nnɛma a ɛyɛ a efifi,
Ne nyinaa fi Awurade hɔ
Aseda afɔre a ɛɛ wɔmfɔ
mma No

*Wɔmfɔ mma No, wɔmfɔ
mma No
Wɔmfɔ mma Awurade No
Nnɛma a ɛyɛ a efifi
Ne nyinaa fi Awurade hɔ*

*Aseda afɔre a ɛɛ, wɔmfɔ
mma No*

2. Aseda nka Onyame,
N'akyɛde a enni kabea,
De N'Dɔba ayɛ mpata,
afɔrebɔguan.
Afɔre a enni ahope
Afɔre a ɛkyɛn so daa
Ayeyi aseda a ɛɛ,
momfa mma No.

3. Aseda nka Nyame Ba
Adom Hen', yɛn wura
Agyenkwa;
Wasoa yɛ' mmusu adeso
wɔ 'wuyaw mu;
Yɛn dimafo, hen' Sofo,
Wo nkwagye dom mu
nnepa
Na wode ama yɛasɛ
W'aheman mu.

*2nd and 3rd verses by M. K. Yeboah
PAN (T) 207*

67

Aseda nyinaa yɛ Wo de,
Jesus yɛn botantim Nyame
Ayeyi nyinaa yɛ Wo de,
Jesus yɛ'akokyɛm ne
y'abankɛse ne Wo
Awurade nea W'ayɛ dɔɔso,
W'adom nti na yɛte ase

Aseda nyinaa yɛ Wo de,
Jesus,
Yɛbɛka nea Woayɛ akyerɛ
aman
Jesus, yɛbɛɔ Wo din, daa
daa
Yɛ'akokysɛm ne y'abankɛse
ne Wo
Yaw Sekyi Baidoo

68

1. Aɛm a yekura mu yi
yɛ Yesu Kristo de;
na sɛ ɛyɛ Ne de no nti,
yenim sɛ ɛrensɛ
Nanso ɛte sɛ brofua a
wodua no ne berem' a,
enwu wɔ fam a, ɛremfi,
ewu a, ɛnna ɛsow pii,
ewu ansa,
ewu asow aba.

2. Aɛm a eye ma yɛn sɛ:
na wɔde abɛ yɛn;
na ɛkyerɛ yɛn kwan yiye
ma yedu Nyame nkyɛn;
ɛka sɛ: yennyɛ Yesu nni;
ɔno na yɛn amane nti,
ofii soro begye yɛn wom'
de yɛn rekɔ n'ahotɔ k'rom'.
Enti momma
yɛmfa n'asɛm so daa.

3. O, Yesu a woyɛ yɛn ti,
Wuhuu amane pii
kɔ soro, na nea ogye di
bɛfa saa kwan so bi.
Enti ma yɛn nyinaa 'ra
nnya
wo yaw ne w'ahenni no bi;
fa yɛn fa wo wu kwan no
so
kodu wo soro hann mu hɔ;
gye yɛn wɔ sum
ne owu mu kɔ nkwa mu!

Presby Asɔre Dwom nhoma 276

69

1. Aɛm bi ara a meka no
Ade biara a meyɛ,
Anka ɛɛ sɛ mibisa
Sɛ ɛbɛyɛ Yesu fɛ

2. Daa ɛɛ sɛ mibisa sɛ
Yesu kaa no saa anaa?
So ɔbɛma me ho kwan a?
Yesu ayɛ saa anaa?

3. So midi me Yesu akyi?
So m'adwene rehwehwɛ'
nea wiase akɔnnɔ
ne afɛfɛde kyɛrɛ?

4. Yesu, ma minhu wo
kwan ɛ!
Na ma minhu me koma!

Sɔ me hwɛ, na hu
m'adwene!

Ma minni wo akyi daa!
Christoph Karl Ludwig von Pfeil
Presby Asɔre Dwom Nhoma 603

70

1. Asodzi da mo do
Dɛ miyi Nyame ayɛw
Megye me kra a onnwu
da nkwa,
Na mema ɔsɛ sor

2. Mosom mbersantsen yi,
Midzi dwuma a wɔahyɛ m'
Ao, nkys medze m'ahom
nyinaa
Maayɛ mo Wura Ne pɛ!

3. Fa nhwɛyie bɔ me ban
Ma mentsena dɛ ihu m';
Na, mo Wura, siesie Wo
somfo
Na meebu nkontaa pa

4. Boa m' ma monweɔn,
monsɔr,
Na montwer Wo nkotoo
Minyim dɛ mogor
m'edwuma ho a,
M'bowu wu a onnyi ewiei
Charles Wesley
Christian Asɔr Ndwom Fofor
578

71

Asɔr Wura, Nyame
Yɛsrɛ W' bɛhwɛ Wo mma
Tie yɛn abisade yi nyinaa
Na ma W'asɔr nnyina.
PAN(F) 454

72

Asɔre no ti ne Jesus
Asɔre no ti ne Jesus
Nea Ɔte ahengua a
ɛkrɔn no so n'
Ɔn'ne Asɔr' no Wura
J. Odoi Korang

73

Asɔre yi ne fapem ne
Jesus
Asɔre yi ne fapem ne
Jesus
Asɔre yi ne fapem ne
Jesus
Ɔkae sɛ “Mesi M'asɔre”
PAN (T) 383

74

1. Ateasefo mma nyinaa
Mommra mmeyi Awurade
ayɛ
Ɔno na Ɔbɔɔ wiase
Mommra mmeyi N'ayɛ

2. Wɔn a wɔagye wɔn
nyinaa
Mommra mmeyi Awurade
ayɛ
Ono na W'agye yen nkwa
Mommra mmeyi N'ayɛ

3. Ahotewfo mma nyinaa
Mommra mmɛsɛre
Nyankopɔn
Ono na W'atɛw yen ho
Mommra mmeyi N'ayɛ

4. Okyigyinafo Honhom no
Momma yennyi N'ayɛ daa
Ono na Ogyina yen akyi
Mommra mmeyi N'ayɛ
T.K. Owusu Boreh

75
Atemmu da hɔ ma yen
enti dwene ho me nua
Wo wɛrɛ firi wo ho a
daakyɛ wo nneɛma bɛka
akyi
Nneɛma nyinaa di adanse
Wiase awie no reba
Atemmu da hɔ ma yen
enti dwene ho me nua
Wo wɛrɛ firi wo ho a
Daakyɛ wo nneɛma bɛka
akyi
Kofi Abraham

76
1. Atumfo pii aba
Na wɔn nyinaa atwa mu
kɔ
Yen Nyame no de Otim hɔ
daa
Na wonni nkwa nti
Wɔsɛ a wontumi nnyɛ
Yen Nyame no de osɛ a
ɔyɛ

*Yɛkotow Wo, yɛkotow Wo
Yɛkotow Wo, na yɛsɛre
Wo*

2. Ɔyɛ Otumfo nti
Owui W'anka ne da m'
ɔsɛre kɔ N'anuonyam mu
Onim yen mmɛwɛyɛ nti
Wannyaw yen nyisaa
Ɔsoma N'ahɔɔden brɛɛ
yen
Rosina Aninkora

77
Awurade, Awurade,
Awurade, meda W'ase
M'anigyɛ wɔ Wo nko mu
Me guankɔbea ne Wo
M'ade nyinaa ne Wo
E. K. Asamoah

78

Awurade abeyi yɛn
awɛrɛshow

Awurade abeyi yɛn
animguase

W'aba abetena yɛn kra
mu bio

Momma yɛmmom nyi

N'ayɛ (x2)

E. Oppong Donkor

79

Awurade, aman nyinaa
besuro Wo

Na yɛahyɛ Wo din
anuonyam

Efise wo nko na Woyɛ

Kronkron;

Efise W'akwan yɛ nokware.

Aman aman hene,

Wo nnwuma yɛ akɛse

Na ɛyɛ nwanwa

P.B. Appiah-Adu

PAN(T) 308

80

Awurade asɔ Pentekoste
'gya

Saa gya 'i, ɛrennum da

Awurade asɔ Pentekoste
'gya

Saa gya 'i, ɛrennum da

Pentekoste gya ɛredɛw

Pentekoste gya ɛredɛw

Ɛredɛw akoma mu daa
nyinaa

Ɛredɛw! Ɛredɛw! Ɛredɛw!

Ɛredɛw! akoma mu daa
nyinaa

Ɛredɛw! Ɛredɛw! Ɛredɛw!

Ogya yi redɛw, ɛrennum
da

Ogya yi redɛw, ɛrennum
da

Ogya yi redɛw, ɛrennum
da

Pentekoste gya redɛw

Ebenezer Amissah Bimpong

81

Awurade bue m'aniwa ma
minhu W'

Awurade bue m'aniwa
ma minhu W'

Wo mu na nkwa wɔ

Wo mu na tumi wɔ

Awurade bue m'aniwa
ma minhu W'

Eunice Addison, PAN(F) 445

82

Awurade dɔm so Safohene
Yɛwɔ Wo a na yɛwɔ ade

nyinaa

Beko ma yɛn nnɛ nso bio

Efiri sɛ ɔko yi yɛ Wo ko

83

Awurade ka yen ho 'i
Awurade nsa da yen so 'i
Otanfo nhyehyee nyinaa
beyee kwa

Awurade ka yen ho 'i
Awurade nsa da yen so 'i
Awurade, Awurade Yesu
Wo ne Awurade a Woka
yen ho

Wo ne yen di ahyemfiri daa
Woka yen ho kosi wiasie
awiee

Yehyira Wo din
Opoku Onyinah

84

Awurade kae me, berɛ
a mewɔ nschwɛ mu
Okae me, menam owu
amena mu

Okae me, berɛ a
anidaso nyinaa asa

Awurade de Ne nsa nifa
gyee me

P. B. Appiah-Adu

85

1. Awurade, Kasa, Kasa,
Kasa, ma mente Wo nne
W'akoa aye komm retwen
Wo

Meretwen W'akwan-kyere
papa no

Eno n' ede nkwa brɛ me
Sɛ mitu mu anammɔn daa
Na meye setie ma Wo a
Meye sɛ adwinnee a
wɔasiesie de reye
adwuma pa biara

2. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, ma mente W'asɛm
Mawɛn m'aso retie Wo
W'asɛm no kura tu-mi
ne ahɔɔden

Eno na skyere me kwan
pa

Sɛ meye aso ma W'asɛm
Na meye setie ma Wo a
Meye sɛ dua frɔmfrɔm a
esi

asuten ho a ɛso aba ne
berɛ m'

3. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, ma ɛnye hann
W'akoa aye komm retwen Wo
Meretwen Wa-na-
mmɔntu pa no

Eno na 'de hann brɛ me
Sɛ metena Wo hann no mu
Na meye setie ma Wo a

Meyɛ sɛ kanea a ɛhyerɛn
kyerɛ kwan wɔ wiase
sum yi mu

4. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, ma ɛnyɛ dɛ
W'akoa 'yɛ komm retwɛn Wo
Meretwɛn W'ano m' asem
dɛdɛ no

Ɛno na 'ma 'koma tɔ yam
Sɛ menam Wo nneyɛ pa mu
Na meɛ setie ma Wo a
Meyɛ sɛ asaase so nkyene a
ɛyɛ dɛ, tum' sa wiase yare

5. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, ma ensi me yie
W'akoa ayɛ komm retwɛn Wo
Meretwɛn W'ahyɛdɛ papa no
Ɛno na ɛma medi yie
Sɛ W'asɛm hyɛ m'akoma mu
Na meɛ setie ma Wo a
Meyɛ sɛ abusua gyefo a ɔde
nkwa brɛ ne manfo
nyinaa

6. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, wɔ Kristo mu
Kristo na merehwɛ no

Onyameɛ a edi mu
nipadua mu
Kristo m' na mudi nyinaa
wɔ

Sɛ mema Kristo so sɛn
Na meɛ setie ma Wo a
Meyɛ sɛ W'akoa nokwafo
a
ɔtwe nnipa nyinaa brɛ Wo

7. Awurade Kasa, Kasa,
Kasa, kyerɛ me kwan
Mer'twɛn Honhom
Kronkron nne
M'agyae me mu ama
Honhom Kronkron
Ɔno na Ɔma mehu
W'akwan
Sɛ metie N'akwankyerɛ no
Na meɛ setie ma Wo a
Meyɛ sɛ kwankyerɛfo pa a
Ɔkyerɛ nkyirimma
nyinaa W'akwan
Opoku Onyiah

86

1. Awurade kasa na
W'akoa retie
Bue m'aso na mente
W'asumasɛm
M'ayɛ komm wɔ W'anim

Maye komm wɔ W'anım
Awurade kasa na W'akoa
retie.

2. Awurade kasa na
W'akoa retie
Ho'ro m'ani so na minhu
Wo yie
M'aye komm wɔ W'anım
M'aye komm wɔ W'anım
Awurade kasa na
W'akoa retie

3. Awurade kasa na
W'akoa retie
Home nnepa nyinaa gu
me mu
Maye komm wɔ W'anım
Maye komm wɔ W'anım
Awurade kasa na W'akoa
retie
Kwasi Annor

87
Awurade ma wɔnhu Wo
sɛ Woyɛ Onyankopɔn
Awurade ma wɔnhu me sɛ
meyɛ W'akoa
Wɔ m'abrabɔ yi mu,
nsɛnkyerɛnne nni m'akyi

Wɔ Sunsum mu ɔhonam
ko yi mu
Awurade ma wɔnhu Wo
sɛ Woyɛ Onyankopɔn
E. K. Asamoah

88
1. Awurade, Maba
Hwie me gu W'afɔre
mmuka so
Tue maso m' Awurade
Siesie me ma Wo
adwuma no

*Woayi me sɛ Awurade,
W'akam na adi wɔ me
nipadua mu (x2)*

2. Maba 'sɛnnua ase,
Sɛ w'amanahunu mu
fafafo
Meyɛ W'adwuma
Maboa me ho sɛ mɛhwɛ
W'nguankuw n'

*Ka maso, mani, mano,
me Wura
Na mayɛ W'agya no
nnwuma (x2)*

3. Mama me nsa so,
Sɛ W'apam adaka soafo

Minni biribiara
Maboa me ho ama W'asodi no

*Dwiriw honam, me pɛ,
ne m'ahooden
Na masom Wo sɛ akoa pa
(x2)
Opoku Onyinah*

89

Awurade mema me kra
so mekyerɛ W'
Awurade mema me kra
so mekyerɛ W'

*Me Nyankopɔn
Mede me ho to Wo so
Mma m'ani nnwu da
Mma m'atamfo ho nsepe
wɔn wɔ me nti*

2. Nkae me mmɔfra ase
bone ne me mfomso
Nkae me mmɔfra ase
bone ne me mfomso

3. Wɔn a wɔsuro Awurade
Na wɔhunu N'asumasɛm
Wɔn a wɔsuro Awurade
Na wɔhunu N'asumasɛm
(Unto Thee O Lord, do I lift up my
soul)

*Translation by J. Agyemang-
Baduh*

PAN (T) 1248

90

1. Awurade ne me hwɛfo,
Hwee renhia me;
ɔma meda nwura
frɔmfrɔm adidibea;

*Ogyaw me kɔ nsu a ɛho
dwo ho
ɔdwodwo me kra;
ɔde me fa N'akwan
trenɛɛ so;
Ne din no nti*

2. Nso menam sum kabii
bɔn mu a
Minsuro bone bi
Efisɛ, Wo ne me na ɛwɔ ho
W'abaa ne Wo poma
kyekye me werɛ
Jane Quaye

91

Awurade ne me hwɛfo
Hwee renhia me
ɔma me da wura
frɔmfrɔm adidibea
ɔgya me kɔ nsu a ɛho
dwo ho
ɔde me fa kwan trenɛɛ so
Ne din no nti
Ne din no nti
J.R.K. Mensah

92

Awurade, obiara nte sɛ Wo
W'anım ne W'akyi
obiara nte sɛ Wo
Sɛ Woma Wo nsa so a,
ade nyinaa brɛ ase
Sɛ Wo kasa a, ade
nyinaa yɛ dinn
Awurade, nnım bɛn na
Wo din nni
Sɛ Wo kasa a ade
nyinaa yɛ komm

93

Awurade ɔko yi yɛ wo ko
'Nti ma wo tumi nso so
Ɔko yi yɛ wo ko, bra
bɛko ma yɛn
Na nkunım nyɛ wo mma dea
Na nkunım nyɛ wo mma dea
A.L. Angoh

94

1. Awurade, siesie Wo somfo
Ma adwuma pa a
Woahyehye

*Ma menyɛ adwinnadɛɛ a
Wode bɛyɛ b'ribi pa
Ama W'adwuma akɔ so.*

2. Awurade siesie Wo somfo

Sra me ngo na menyɛ
foforo

3. Ma menyɛ ɔbo a nkwa
wɔ m'

A wɔde besi dan papa

4. Sɛ wuhia Ɔsomfo pa
Ama adwuma papa yi a

5. Wɔn a wɔayɛ adwuma
pa
Wɔn akatua wɔ Wo nsam.

6. Adwuma pa Wura Yesu
Sɛ wuhia adwinnadɛɛ a,
*Fa me yɛ adwinnadɛɛ a
Wode bɛyɛ b'ribi pa,
Ama W'adwuma akɔ so.*
Eunice Johnson
PAN (T) 1126

95

Awurade, Woayɛ ade kɛse
Awurade, Woayɛ
anwonwade
Womaa Wo Honhom
Kronkron bae
Na Ɔbɛhyɛ W'asɔre den
(x2)
Honhom Kronkron mu
Ogya

Honhom Kronkron mu
tumi
Honhom Kronkron, Nyame
Gya
Bɛkanyan W'asɔre bio
Rosina Aninkora

96

Awurade yɛ aban denden
Yɛtwere No a yennsuro
hwee
Aban denden, Ahɔɔden
Yɛtwere N' a yennsuro
Ne din nti yɛadi nkunim
(x2)
ɛmfɔ ho nea ebesi biara
Ne din nti, yɛadi nkunim
Abandenden, Ahɔɔden
Yɛtwere N' a yennsuro
Ne din nti yɛadi nkunim
(x2)
E. Oppong Donkor

97

Awurade yɛ ade foforo
Ma nnipa nyinaa nhunu.
Sɛ Woda so yɛ Onyame a
Wotumi ade nyinaa yɛ
Grace Gakpetor

98

Awurade yɛ tumfo, wɔ
tum' ne ahɔɔden m'
Awurade yɛ tumfo, wɔ
ne nnwuma mu
Awurade yɛ tumfo, wɔ
ne nneyɛ mu ɔso-ro-soro
ni
Wo ne Awurade, ɔnokwafo
Wokura yɛn mu kɔsi
awies
ɔbi nte sɛ wo, wɔ tum' ne
ahɔɔden m',
Wo ne Awurade, ɔnokwafo
no
*Translation of "The Lord is
mighty" by Opoku Onyiah*

99

Awurade, yɛda W'ase
Awurade, yɛyi W'ayɛ
Wɔ nkonim a, Woadi ama
yɛn
Yɛhyira Wo din, abere
nyinaa
Nkonimdifo hene ne Wo
Ohene kɛsɛ yɛkoto Wo
Awurade, yɛsɔre Wo
Yɛhyira wo din, abere
nyinaa
Opoku Onyiah

100

1. Awurade Yesu Kristo,
Me Wura ne Wo daa nyinaa,
Awurade Yesu Kristo,
Me Wura ne Wo daa nyinaa.
So me mu
So me mu
Fa me fa akwantu yi mu;
Awurade Yesu Kristo,
Me Wura ne Wo daa nyinaa

2. Odofo kase ben na manya yi
Wo me Wura Yesu m'
Odofo kase ben na manya yi
wo me Wura Yesu m'
Medan Wo,
Medan Wo,
Minni obi se Wo nkutuu
Odofo kase ben na manya yi
wo me Wura Yesu m'

3. Yonko nokwafo ne
Awurade
Yesu Kristo a mahu No yi
Yonko nokwafo ne Awurade
Yesu Kristo a mahu No yi
Oka me ho
Oka me ho
Baabiara a mafa wo
akwantu yi mu;
Yonko nokwafo ne
Awurade
Yesu Kristo a mahu No yi

4. Obanbofo pa ne Awurade
Yesu Kristo a manya No
yi;
Obanbofo pa ne Awurade
Yesu Kristo a manya No
yi
Odi m'akyi
Odi m'akyi
Orennya me da wo
akwantu yi mu;
Obanbofo pa ne Awurade
Yesu Kristo a manya No
yi
Opoku Onyinah - PAN (T) 1277

101

Ayayade a wode yee No no
Ode atua me bone ka
Asennua so a akoe no
Ode apepa nsa ano
nkyerewee no
Ne wusore tumi no
Ode asesa me hyebre
Hyebre-sesafo Yesu ee
Meda W'ase oo!
Hyebre-sesafo
meda W'ase oo
Hyebre-sesafo meda wase
oo
Hyebre-sesafo Yesu ee
Meda W'ase oo!
Eunice Johnson

102

Ayefor kun' no Oreba
Oreba wɔ wim;
Momma yɛmfa ahurusi
nnwom
Nkɔhyia N' wɔ wim
Mommɔ ose mma No (x3)
PAN (F) 24

103

Ayeyi na mede ma Nyame
Ebere a mete ase yi na
meyɛ m'Awurade ayɛ
Asaman ase nni ayeyi bio;
Anuonyam nka
Osorosoro hene
PAN (T) 4

104

Ayeyi repem m'akoma m'
De ma Nyame a ɔbɔ ade
Nea ɔka a sba mu
Nea ɔhyɛ a sgyina
Ayeyi nka Ne din daa
Grace Gakpetor

105

Bedidi, bedidi
Bedidi wɔ Yesu pon so
daa nyinaa
Nea Oyen nnipa mpempem
Odan nsu no weyin;
Nea ɔkɔm de no na ɔfrɛ
n' sɛ ommedidi
PAN(T) 900

106

1. Ber a Apostɔlek hyɛ
ase
Wɔ tsetse nda no mu no,
Saul fi Tarsus suaa
dzendzendzen
Dɛ ɔbɛsɛɛ asɔr yi
Na Damascus na
wɔsomaa n'
Dɛ ɔnkɔsɛɛ edwuma no
Orokɔ n' Agyenkwa N'
hyiaa no
Yɛɛ no Apostɔleknyi

*Ntsi yɛbɛfa Christ Ne
nkyerɛkyerɛ
Apostɔlek nokwarfo
Sɛ wo so gye Christ
nɛmpa n' dzi a
Ebeyɛ Apostɔleknyi*

2. Ɔnye Silas kɔr efiadze,
Siandɛ wɔsom Christ, hɔn
Hen
Naaso Enyimnyam ka hɔn
ho
'Nafa n' hɔn beenu toow
ndwom
Fiadehwɛfo tsee hɔn ndwom
no
Ohun dɛ dan n' rowosow
Ohun dɛ wɔyɛ Apostɔlekfo
No so yɛɛ Apostɔleknyi

3. Orokò Rome ekedzi dase
Ama n' Ewuradze no,
Ehum tuu kɛsɛ wɔ po do
Paul nko na ɔdwedwee hɔn;
Hɛn mu panyin huu ne
ndam no
Ber a hɔn akom etutu n'
ɔpɛs dɛ nkyɛ no so bɛyɛ
Jewnyi Apostɔleknyi

4. Mfe pii abɛsen naaso
Yehu hɔn, kuw
nkakraba n'
Sɛ nkorɔfo bɔ hɔn adapaa
mpo a
Hɔn nyina yɛ kor gyina ho
Sɛ wo so betsie hɔn
amandzɛ
Dadaa, naaso fofor no a
Wo so betse Christ mu
nsɛm n'
Na ayɛ Apostɔleknyi
PAN (F) 538

107

Ber a wi da do yi,
mframa robɔ yi
Ana mowɔ biribi a
medze bɛma Ewuradze?
Ber a Christ agye mo
nkwa yi,
M'ahom aka mo ho
Medze mo ho nyina
bɛma No
PAN (F) 25

108

1. Bere a Yesu kasa
kyerɛ wo yi,
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Bere a yɛrebɔ mpae ma
w' yi
Bra "bɔn-yɛni bra"
Saa ber' yi na ɛsɛ w' sɛ
wofa No;
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Saa ber' yi na ɛsɛ w' sɛ
wofa No;
Bra, "bɔn-yɛni bra"

2. Nnɛɛma duruduru bi
so wo a,
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Yesu bɛsoa ama w' enti
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Yesu rennaadaa wo da.
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Yesu begye wo seesei
Bra, "bɔn-yɛni bra"

3. O Yesu redi ma wo;
Bra, "bɔn-yɛni bra"
O bɛgye nhaira no
Bra, "bɔn-yɛni bra"
ber' a Yesu kasa kyerɛ
wo yi
Bra, "bɔn-yɛni bra"
Ber' a yɛrebɔ mpae ma
wo yi

Bra, “bɔn-yɛni bra”
*Translated from While
Jesus to you whispers*
H.R. Palmer - PAN (T) 772

109

1. Beso me nsa gyigye me,
m’Agyenkwa pa,
wɔ m’asetena mu nnɛ yi
ne daa nyinaa
Mepɛ sɛ metena wo nkyɛn
Minnyaw wo da;
nea wode m’bɛkɔ hɔ no,
mepɛ ara

2. Fa dom ne ahumɔbɔ
kyerɛ me kwan.
Ma memfa dɔ ne gyidi
minni w’akyi
M’anigyem’ ne m’amanem’
Ma menyɛ komm.
Mebɛ a, ma me ho nnwo
wɔ wo kokom’

3. Mempɛ b’ribi mahu da
sɛ wo nkutoo.
Me kwan so duru sum a,
Me hann ne wo.
Na enti beso me nsa
Na ma yɛnkɔ!
Ma minnu soro hɔ a
mɛtena hɔ daa.
Julie von Hansmam, 1826-1901- J.G.C.
Presby Asɔre Dwom Nhoma 518

110

Bɛn me na wate me nne
Na wahu mahintasɛm
Hunu me kwan mu yie
Na woayɛ Me somfo pa
A.L. Ango

111

Boa me, Yesu, boa me,
Awurade,
Matɔ baha, ɔbra
akyekyere me
Mmoa nni baabi sɛ Wo
nko mu
Boa me, Yesu, boa me,
Awurade,
Translation of “Help Me, Jesus”
Opoku Onyinah

112

Bɔ bra me kra do
Bɔ bra me kra do
Nyame no sunsum
Bɔ bra me kra do
M’ahomgye dzi yi mu
Bere a metse wo nan ase
yi
Nyame no Sunsum
Bɔ bra me kra do
Eunice Addison
PAN(F) 278

113

Bɔgya a ofi Ne mfe m'
Odze nkwa abre me nye wo
Agyenkwa bɔgya a ofi Ne
mfem' repem
Odze nkwa abre me nye
wo.

Eunice Addison - PAN (F) 278

114

Bɔgya, Jesus bɔgya
Bɔgya, a ɔtsew me kra ho (x2)
Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya,
Bɔgya,
Bɔgya, Jesus Bɔgya
Bɔgya, Bɔgya, Bɔgya,
Bɔgya,
Bɔgya, Bɔgya krɔnkrɔn

PAN (F) 566

115

Bra bɛhwɛ Jesus N'ahoɔfɛ
Bra bɛhwɛ ahoɔfɛ fɛɛfɛ
Bra bɛhwɛ ahoɔfɛ a ɛnni ewiei
Bra bɛhwɛ ahoɔfɛ mmoroso
Adom bi wɔ ne mu o,
bra bɛhwɛ
Nkwa bi wɔ ne mu o, abu so
Adom bi wɔ ne mu o, abu so
Adom bi wɔ ne mu o, bra
bɛhwɛ

PAN (F) 317

116

Bra Yesu nkyen
Bra Yesu nkyen
Bra Yesu nkyen Ono na
Ofrefɛ wo
Awaa-awaa-awaa
Atuu-atuu-atuu
Awaa-atuu

117

Bra, Nyame Sunsum, bra
Bra bɛhyɛhyɛ me foforo;
Ma me ahotew sunsum;
Ma me denyɛ sunsum;
Na masom Wo yiye

Eunice Johnson - PAN (T) 919

118

Bue m'akoma aniwa, tew
m'akoma ho
Bue m'akoma aso, Jesus,
Efiri sɛ meyɛ Wo de
Eliezer Yaw Arkoh-Larbi

119

Bue maso ma mente
W'asɛm
Na mente ase yiye.
Bue m'ano na menka
W'asɛm
Na menka nea woahyɛ
me no

Na sɛ wobue maniwa
Ma mihu Wo yiye a,
Na mehu wo mmara mu
anwonwade
Enti boa me na mensom
wo yie
Wɔ wo frɛ adwuma yi mu
Eunice Johnson

120

1. Bura bi wɔ hɔ bɔgya ma
Wɔtwee n' Immanuel
mfem',
Na ndzebɔnyefo bɔtɔ m' a,
Wɔyew hɔn ho fi nyina

2. Owifo no ɔdze dɛw hun
Bura n' wɔ n'aber do;
Hɔ na kaansa mo ho yɛ
nkɔw a
M'bohɔr mo ho bɔn nyina

3. Nyame Eguambaa,
Wo bɔgyaa
no tum ɔnnkɛpa da,
Gyede W'asɔrmba nyina
enya nkwa
Mma wɔnkɛyɛ bɔn bio

4. Ofitsi dɛ me gyedzi hun
Esu a ofi Wo mfem' n',
Onyame dɔ aye mo ndwom,
Na ɔbeyɛ edu wu m'

5. Na owu ma me gyirama
Yɛ komm da dɛtsem' a,
Me kra bɔtow ndwom
dɛɛdɛw bi
Akamfo Wo wɔ sor
William Cooper
Christian Asɔr Ndwom Fofor 201

121

Calvary na m'Agyenkwa
N'wui
Ehɔ na menyaa me
nkwagye
Calvary na m' Agyenkwa
N'wui
Ehɔ na menyaa ne
nkwagye
Ehɔ na ɔtseaam "Eli, Eli"
Ehɔ na menyaa me
nkwagye
Ehɔ na ɔteaam Eli Eli
Ehɔ na menyaa me
nkwagye
PAN (F) 456

122

1. Da no abɛn, da no abɛn
Twiw bɛn mogya a ɛrekyi
Da no abɛn

2. Da no abɛn, da no abɛn
Wiase reko awieɛ
Da no abɛn

3. Da no aben, da no aben
Atemmuda n'adu
Da no aben

4. Da no aben, da no aben
W'Agya no refrɛ wo
Da no aben
S.A.K. Karikari, 2-4 Verses
PAN (T) 732

123

Da no beyɛ nkonim
nkonimdi da,
Da no beyɛ nkonim dɛn
ara!
Yɛbɛto Hosiana wɔ
Ohene N'ahenfie
Da no beyɛ nkonim dɛn
ara!
PAN (T) 697

124

1. Da yiye dɔfo ɔbrɛfo,
W'adwuma no, nnɛ asa;
Ahomegye pa mmra wo so,
Na dɛw mapɔ nyɛ wo de.

*Da yie, da yie,
Nyame mfa wo nsie.
Ade asa, aye sum; da yie.*

2. Nusu bon yim kwantuni pa,
Woafi ɔyaw ne hu nsa.

Wo brɛ su mmusu asa
nnɛ,
Yebehiam ɔsoro hɔ.

3. Yesu basa so, da komm
Na Nyame dɔ nhwɛ wo so;
Twere w'Agyen kwa
kokom yie,
Na bɔne bi anhaw wo.

4. Kwantuni ɔbrɛfo dɔfo,
w'akwantu awie sa.
Woafi ha asian nyinaam
sɔnn,
Woafi wiase aw'rɛhowm

*Da yie, da yie, Nyame
mfa wo nsie,
Di kan kɔtweɛn yɛn wɔ fie.
Da yie.*

Presby Asɔre Dwom Nhoma 810

125

Daa biara, Awurade
Nnɛɛma mmiensa yi na
mesɛ

Sɛ mehu Wo yiye
Mɛdɔ Wo yiye
Medi W'akyi yiye
Daa nyinaa

Translation of "Day by Day"
PAN (T) 1036

126

Daa daa daa,
Oye ma me oo daa
Daa, daa daa. Oye ma me
o!

Daa, daa daa. Oye ma me
o! Daa

Daa, daa daa. Oye ma me
o!

Chris Fleischer

127

Daa daa, mɛbɔ me
nsanku daa
Osabarima, Dawid, mɛbɔ
me nsanku daa

Mede dɛw na enyigye
mɛbɔ me nsanku daa

Mede me ngyirama
mɛkamfo me gyefo, me

Nyankopɔn

Osabarima, Dawid mɛbɔ
me nsanku daa

Anigye mu o, awɛrɛho mu o
Mɛbɔ me nsanku daa

Chris Fleischer

128

Daa, Ɔte saa daa daa daa
Onnsakra, ara da

Daa, Ɔte saa daa daa daa
Nkwa ne adom ahyɛ no
ma

129

Daakye, daakye, daakye
Sɛ mede animguase
nnipadua yi

To hɔ a, mɛkɔ anuonyam
bea

To hɔ a mɛkɔ anuonyam
bea

PAN (F) 308

130

David n-sanku a

Ɔbɔ ma Yehowa;

David n-sanku a

Ɔbɔ ma Yehowa

Momma yɛmma, yɛmfa
yɛn ano mma

Yɛmfa yɛn koma nka ho

Yɛmfa yɛn koma nka ho

PAN (T) 84

131

Deɛben na mayɛ

Deɛben na mayɛ

ɔde ne mogya atɔ me

Ne mogya dehyɛ no

Efi biara nni ho

Deɛben na mayɛ a

ɔde ne mogya atɔ me

132

Deɛben na mayɛ a

Awurade Wodɔ me sɛɛ yi

Deɓben na maye a
 Awurade Wodo me sɛɛ yi
 Wosomaa wo dɔba koro no
 Ma Obewu gyee me
 Owui yayaaya de gyee me
 oo
 Owui yayaaya, Owui
 yayaaya, Owui yayaaya
 de gyee me oo

133

Dem da n', dem ara n'
 obeye
 Dem da n', dem ara n'
 obeye
 Sunsum bohwehwe
 Na ɔafa N' ayefor
 N' ɔdze no akema ayefor-kun.
PAN (F) 603

134

Den na mede behye
 Awurade anan mu
 Wo nea Waye ama me?
 Mama nkwaye kuruwa no
 so
 Na mabo Awurade Ne din
E.B.A.Yeboah
PAN (T) 144

135

1. Den na memfa minyi
 Waye
 Tumi Wura, Daasebre?
 Fa wo honhom pa no
 ma me,
 Na m'asem aye wo fe
 Na wo do nsenkyerenne
 Ne wo dom no tra
 m'adwene
 Tumfo ne Ohenkese
 Yeda W'ase, yi W'aye

2. Se mekae me bone kwan
 a
 Mebo mu ka pii no a
 Ema mefe me tirim daa
 Se wokyee me so ara
 Na wukura me hiani
 Na woye timmabo ma me
 Tumfo ne Ohenkese
 Yeda w'ase yi W'aye

3. Wura, wo na wudii
 m'akyi
 Begyee me wo daa ogyam
 Da a me ne nneboneysfo
 Hwehwee adefunu no
 Wofree me se
 menhwehwe wo
 W'ahenni ne wo trennee no
 Tumfo ne Ohenkese
 Yeda w'ase yi W'aye

4. Eto dabi a wope se
Wode do ba yen nkyen
Na dabi nso wohwe se:
Wonam yaw bi so twe yen
Se yensua wo nneye,
Na yenyse se W'asem kyere,
Tumfo ne Ohenkese
Yeda w'ase yi W'aye

5. Agya, Woayi
W'ahummobo
Ne wo do no akyerẽ;
Yesu, wo do ne wo dom no
abema m'ani agye;
Na wo, Honhom
Kronkron, da so rekyere
me soro kwan no.
Se woma midu ho a,
Meyi wo aye dabaa
Presby Asore Dwom Nhoma 11

136

1. Dew a onnyi ewiei,
Ahomgye a onnyi ewiei
Na medze bema hon a
wɔye M'adwuma nokware
m' si ase

2. Akatua a som bo,
Tenabea papa bi
Na medze bema hon a wɔye
M'adwuma nokware m' si
ase
Grace Gakpetor

137

Dew dew ahye m'akoma
ma Dew dew ahye
m'akoma ma
M'Agyenkwa ben me
aber nyinaa
Dem ntsi na dew ahye
m'akoma ma
PAN (F) 147

138

Di bi na nom bi; Mene
abodoo no,
Di bi na nom bi; Mene
abodoo no
Di bi na nom bi; Mene
abodoo no
Munni bi na mobenya
nkwa
PAN(T) 903

139

Di dwuma ma Awurade
Wo nkwa nna nyinaa
Fa wo ho ma Awurade
Twere no aberẽ biara
Yede nisua regu
Jesus Christ aba
ɔdew wo ɔbre n'akyi
Di dwuma n'ara
Di dwuma n'ara
Kosi se owia beto
Mma wo nsa mpa ara da
ɔdew wo ɔbre n'akyi
Di dwuma n'ara

140

Di hene m'akoma mu,
Awurade di hene
M'akoma yi da ho ma Wo
Awurade di hene
Wo-ka me ho yi,
Tumi Wura Kristo,
Sesa m'akoma fa ye Wo de,
Di hene wo m'akoma mu
Fa m'akoma yi ye Wo de,
Di hene m'akoma mu daa
nyinaa
Tena m'akoma mu na hye-
ren
Hyeren ma sum nwuma
nyinaa nye kwa.
Na W'ahenni no mu be-tre
Ama sum nnwuma abre
ase
Opoku Onyinah

141

Din ben na wode ama wo
nnipa mu
Se womfa nnye nnipa
nkwa? (x2)
Edin ben na ewo tumi?
Tumi ben na yante ase yi?
Eye Awurade Yesu Kristo
Din
Nea Onyan fii awufo mu n'
Seth Asare Ofei Badu

142

1. Din bi wo ho a eye de
Eye Yesu Kristo din
Ema oyeraba ba fie
Behome fi ne bre mu

*Meto n'ayeyi dwom no
daa
Wo N'adom Nkwagye no
nti
Yesu Kristo ne me gyefo
Ayeyi nka ne din daa*

2. Kristo ne me kra
Agyenkwa
N'adom nti manya
nkwagye
M'ahu ne nkwagye basa
no
Nea tetefo hwehwæ no

3. Ne mogya no ye nkwa
nsubura
Nea epem fi botan mu
Etumi horo bone nyinaa
Ma okra nya anigye

4. Kristo fre no ye fre
kronkron
Ema anigye bu so
N'asem no ne nkwagye
kwan no
Ekyere oyeraba kwan

5. Yesu Kristo ye m'adamfo
Ɔmfa biribi nnhinta me
Ɔkyerɛ me nea Ɔpɛ
nyinaa
Wo ne Kyerɛw Kronkron
no mu

6. Nokware Kristo din ye
dɛ
Ama m'anya ahotɔ
M'awerɛhow adan anigye
Me kra di ahurusi daa.

7. Mɛdɔ Wo me kra dɔfo pa,
Wo nkutoo na mɛdɔ Wo;
Mɛbata Wo ho daa nyinaa,
Na mate Wo dɔ no nka
Apostolic Twi Hymnal 182

143

Din koro na mede ayeyi
bɛma No
Din koro na mede ayeyi
bɛma No
Din koro na mede ayeyi
bɛma No
Din koro na mede ayeyi
bɛma No
PAN (T) 340

144

1. 'Domfo Nyame ne Wo;
Yɛkoto sɛre Wo;
'Domfo Nyame ne Wo;
Yɛkamfo Wo daa daa;
Wo mmɔbrɔhunu to
rentwa da;
W'adom bosuo gu yɛn so
daa;
Te sɛ asubura a ɛrepem a
Ɛrennwe dabiara da

2. Ɔkyɛso Nyame ne Wo;
Wokyɛ ma sso obiara so;
Ɔkyɛso Nyame ne Wo;
Yɛdan wo abere nyinaa;
W'atimmɔbɔ tim hɔ daa;
W'ayamye no so yɛn
nyinaa so
T'sɛ berempɔn nsuo ne
asusɔ a
Ɛtɔ ne berem' abere
nyinaa

3. Otumfo Nyame ne Wo;
Yehyira Wo din daa daa;
Otumfo Nyame ne Wo;
Yɛtrɔntrom Wo
mmanninyɛ;

W'ahummɔɔ nni awiei;
W'adɔyɛ no to renntwa da;
Sɛ nsuo aniwa a ɛrepem a
Ɛto renntwa da biara da
Opoku Onyinah - PAN (T) 1266

145

'Domfo Nyankopɔn
Yɛde W'ayeyi ma W'
Wɔ mpɛnpɛnsɔ a Wode
yɛn adu yi
Yɛda W'ase o, daa.
E.K. Asamoah

146

l.Dɔn bi rebɔ m'akoma mu
De anigyɛs aba m'akoma m'
De asomdwoe aba makoma
mu
Honhom Kronkron dɔn no
Opoku Onyinah

147

Dua W'aba pa no wɔ me
kra mu
Honhom Kronkron,
Nokwafo
Na matumi ako ako m'anɛm
Na makodu Wo botae no
ho

Honhom Kronkron,
Nokwafo
Honhom Kronkron,
Odwumayɛni
Tena me mu abere nyinaa
Mesɛ Wo, nnyaw me nko
Rosina Aninkora

148

Dwen papa a Ɔyɛ ma wo
n' ho
Dwen papa a Ɔyɛ ma wo
n' ho
Sɛ ehum rotu a Ɔdze W'
besie yie
Dwen papa a Ɔyɛ ma wo
n' ho
PAN (F) 176

149

1.Dzebɔnyɛnyi kɔbesae a
mahaw
Ɔdomankoma, ma nnto
me s'raha
Ɔbra n'ehum rutu, kwan
m' aye kɔnn
Ɔkra no kwangyafo gya
m' kodu sɔnn.

2. Gya m'koduo fie, me
kra no korabew,

Mbrɛ ankonam bɔbɔfo biara
nnyew
Me bra n'ewiei to m' a,
Onyankopɔn,
Samanadze kanea, gya
m' kodu sɔnn.

3. Owo a ikitsa samanadze
saafee
Akra a woenya wo no
wɔnnhwehwɛ hwee
Owo yɛ Nokwar, Okwan,
N-kwan ma abɔn
Ankɔ-a-wɔnkɔ Christ e,
gya m' kodu sɔnn

3. Sum mu etumfo pii risi
me mpa,
Woetwa ayer m', minnya
beebi memfa
Naaso ber a medan Wo
Nyame dɔ n'
M'adɔntsenhen tumfo!
Gya m' kodu sɔnn.

4. Medan wo gy' a
mabra; adze ehu m';
Motwer Wo a, mewie,
owu nnkotum me;
M'adagyaw mu, boa me
menyɛ tartweɔn;
Ankor-n' apem-Nyame,
gya m' kodu sɔnn

5. Sɛ Owo Christ gya m'
a mowɔ asomdwoe
Me hia mu W'asɛm yɛ
m'edzi-amee;
Migyaa moho ma Wo
Sunsum Krɔnkrɔn
Dɛ ekyim o, ntɛm o,
gya m' akodu sɔnn.
Gaddiei R. Acquah
Christian Asɔr Ndwom
Fofor 1042

150

Dzi dɛw, ɔkofo dzi dɛw,
Dzi dɛw, mma nnsan
w'ekyir
Kɔ w'enyim na konyim
no reba
Dzi dɛw, ɔkofo, dzi dɛw.
PAN (F) 175

151

Dzi kan ma yendzi
W'ekyir daa
Dzi kan ma yendzi
W'ekyir;
Sɛ ɔkwan no mu yɛ sum
dɛn ara a
Wo na 'yɛ kandzea a
'rehyerɛn
Eunice Addison -PAN (F) 459

152

Eguambaa N' a wokum No n'
Eguambaa N' a wokum No n'
Eguambaa N' a wokum

No n', Ofata

Hom nyi N'ayew, Alleluia

Hom nyi N'ayew, Alleluia

Hom nyi N'ayew, Alleluia

Hom nyi N'ayew

PAN (F) 40

153

Emmanuel, Nyame ne

yɛn wɔ hɔ

Emmanuel Nyame ne

yɛn wɔ hɔ

Oye ahohia m' boafɔ pa a

Yɛanya no nhunui

One yɛn wɔ hɔ nne kɔsi

wiase awies

Emmanuel, Nyame ne

yɛn wɔ hɔ

Emmanuel, Nyame ne

yɛn wɔ hɔ

Eunice Johnson

PAN (T) 536

154

Eso sen adze nyinaa

Edzi mu sen adze nyinaa

Esom bo sen wiadze yi

m' ndzɛmba papa nyinaa

Manya Wo 'i,

Manya adze nyinaa

Esom bo sen wiadze yi

m' ndzɛmba papa nyinaa,

Manya Wo 'i;

Manya adze nyinaa

Grace Gakpetor

155

Ewuradze bedzi ne hene

wɔ N'asɔre mu

Aman nyinaa bohu ampa

(x2)

N'ahoɔfɛw begu, begu

N'ayamye bɛyɛ, bɛyɛ

Ne nsa a Ɔama do n'bɛyɛ

N'anwanwadwuma

Ewuradze bedzi ne hen

wɔ N'asɔre mu

Aman nyinaa bohu ampa

Eunice Addison

PAN (F) 590

156

Ewuradze, bue m'enyiwa

ma munhu W' (x2)

Wo mu na nkwa wɔ,

Wo mu na tum wɔ

Ewuradze, bue m'enyiwa

ma munhu W'

PAN(F) 445

157

1. Ewuradze, W'asem tsim,
'No na yɛhwɛ nantsew,
Nyia ɔgye no nokwar
Nya kan nye enyigye

2. Atamfo ba hɛn do a,
W'asem yi hyɛ hɛn dzen
Awerɛkyekyer nsɛmpa,
N-kwagye amandzɛ

3. Ɔbra n'ehum tu hɛn
Na sum gye hɛn do a
Ne kan hye-rɛn ma hɛn
Na ɔ-kyerɛ hɛn kwan

4. Woana botum akyerɛ
Ahotɔ nye dɛw a
W'asɛmpa yi dze ma
N-tsetsekwaa nyina?

5. Ehumbɔbɔr nsɛmpa,
Ɔboa atseasefo;
N-kwasɛm, ɔkyekye
Hɔn a wɔda wuso werɛ

6. Ewuradze, ma yenhu
No mu adzesua krɔnkrɔn n'
Na yaadɔ, yeesuro Wo,
Daa nyinaa yaaben Wo!
Amen.

Henry Williams Baker, 1821-77

Christian Asɔr Ndwom Fofor 308

158

Ɛbere a merekyinkyin
ɔbra sare so
Na minnya baabi memfa,
Na metee m'Agyenkwa
No nne
Na Ɔka kyerɛ me sɛ
memmra ne nkysɛn
Minim Ne din,
m'Agyenkwa no
Na Ɔmaa m'akoma dii
ahurusi
Ɛbere biara Ɔka kyerɛ
m' sɛ
Minyi Awurade ayɛ
Magye no adi
PAN(T) 129

159

1. Ɛnkaa ade papa bi a
Wode akame me
Meda W'ase oo, daa
Ɛnkaa ade papa bi a
Wode akame me
Meda W'ase oo daa

*Meda W'ase o, daa
Meda W'ase o, daa
Ɛnkaa ade papa bi a
Wode akame me
Meda W'ase o, daa*

2. Wosomaa Wo Dɔ Ba
Koro No,
Woama me daa nkwa
Meda W'ase o, daa
Wokum Jesus Christ maa
me,
Woama me daa nkwa
Meda W'ase o, daa

3. Wama me Honhom
Kronkron No
Sɛ me 'Fotufɔ
Meda W'ase o, daa
Wama me Honhom
Kronkron No
Sɛ me 'Kyigyinafo
Meda W'ase o, daa

4. M'adifi ne fieba mu
Wobɔ me ho ban
Meda W'ase o, daa
M'akwantu nyina 'ra mu,
Wo de me bedu fie
Meda W'ase o, daa
Seth Asare Ofei Badu

160

1. Enso No yɛ sɛ ɔbeyɛ
Enso no yɛ sɛ ɔbeyɛ
Biribiara nso yɛn Nyame yɛ
Enso no yɛ sɛ ɔbeyɛ

2. Enso no yɛ sɛ ɔbeyɛ
Enso no yɛ sɛ ɔbeyɛ
Biribiara nni ho a
Nyame ntumi nyɛ
Enso no yɛ sɛ ɔbeyɛ
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 570

161

Enyɛ ahoɔden so
Enyɛ tumi so
Nyame Sunsum,
Na ebeyɛ
anwonwadwuma
J. Odoi Korang

162

Enyɛ m'ahoɔden,
Onyame na W'ayɛ
Onyame na W'ayɛ, W'ayɛ
me sɛɛ yi
ɔgyɛ soronko a,
Awurade de agye me
Adɔɛ bebrebe a,
Awurade de ayɛ me
Enyɛ m'ahoɔden,
Onyame na W'ayɛ
Onyame na W'ayɛ, W'ayɛ
me sɛɛ yi
Omono Asamoah

163

1. Ɛnyɛ yɛ' ahoɔden na
W'ahoɔden
Honhom Kronkron tumi no
Na ɛyɛ anwonwade n'

2. Ɛnyɛ yɛn trenee, na
Wo trenee
Honhom Kronkron
nkanyan no
Ma yɛsow aba pa n'

3. Nyame ne Honhom,
Honhom Kronkron,
Hyɛ yɛn den daa ma yɛnhyɛ
Kristo anuonyam
Seth Asare Ofei Badu

164

Ɛr'bo gu me so sɛ po asorɔkye
Saa na Yesu do no, ɛr'bo
gu me so

Ɛr'bo gu me so sɛ po asorɔkye
Saa na Yesu do no, ɛr'bo
gu me so

Wo po no so, wo po no so
Jesus m'Agyenkwa kyere
me kwan

Wo po no so, wo po no so
Okyerɛ me kwan
Quintet

Translation by F.S. Safo

165

1. Ɛrenkyɛ yɛbefiri wiase
asetena yaaya yi mu
Na yɛako yɛn agya
nkyɛn wo soro ahenfie

*Yɛbɛko oo, yɛbɛko oo
Yɛbɛko soro akɔgye yɛ'
ahome*

2. Ɛrenkyɛ yɛbehu won a
woadi kan ko no
Na yɛ' ne won abo m' ato
ahurusi nnwom

3. Ɛrenkyɛ yɛbehu yɛn
nkwagye sahene no
Nea ɔde ne nkwa abo
soro kwan ama yɛn
Eunice Johnson

166

Ɛsɛ sɛ obiara do no
Obiara wo baabiara
Ɛsɛ sɛ obiara do no
Obeyi yɛn dadwene
nyinaa
On'ne nkwagye farebae
Osoaa afodi nyinaa
Yesu wui maa aman
nyinaa
Obiara wo baabiara

167

Ɛye me anigye se mahu
me Yesu;
Me ho ato me se mafa N' se
m'Agyenkwa (x2)
Se manhu No a, anka
mayera
Se manfa No a, anka
mawu o,
Ɛye m' anigye se mahu me
Yesu;
Me ho ato me se mafa N' se
m' Agyenkwa (x2)
PAN (T) 134

168

Ɛye me te se nea matua biribi
Ama Jesus, ama Jesus
Ɛye me te se nea matua biribi
Ɛye N'adom ara kwa
PAN (T) 599

169

1. Ɛye Yesu n'adom ara
kwa
N' ama mete senea mete yi
Ode Ne Mogya n' ato me
ama manya me fawohodi.
2. Ɛye Yesu mpatawu no,
N'aka me ne Nyame abom
Manya N'abagye mu
bembu
sne N'adom ngosra mu dom

3. Ɛye Yesu N'asore mu
tum'
N'ama me ne No bom te
ase;
Ne nkonimdi tumi no mu
N'ama makysn
nkonimdifo.

4. Ɛye Yesu N'adom mu
nkwa
N'eresiesie me daa nyinaa
Na madu Ne pɛye 'mudi m'
Na mase Ne daapem
ahenni

5. Awurade Yesu ne me
nkwa;
Mete ase a, mete ma No.
Miwu nso a, meye Ne de
Mese N'anuonyam
Nyame su
Verse 2-5 by M.K. Yeboah
PAN(T) 670

170

Fa me ye nea wope
Meye wo mogya n' ho
somfo
Wode wo Mogya n' ato me
Awurade e, fa me ye nea
Wope
R. Asomaning Sarpong
PAN(T) 838

171

Fa w'akwan hye
Yehowa nsa m'
Na fa woho to No so
Na Ono na Obeye
Na Ono na Obeye
E.B.A. Yeboah

172

1. Fa w'ani to me so na
woanhwe ase
Na woantɔ piti wɔ
akwantu yi mu.

2. Fa W'ani to me so na
maboa wo
De wo akodu asoro fie
dwoodwoo
P B Appiah-Adu - PANT (T) 511

173

Fa wo nkwa bɔ afɔr ma
Nyame
W'Agyenkwa refrɛ wo ndɛ
Fa wo nkwa bɔ afɔr ma
Nyame
Seesei na tsie w'Ewuradze
N'aba no nyina'ra aber
Apaafɔ nyinaa apetse;
Fa wo nkwa bɔ afɔr ma
Nyame
W'Agyenkwa refrɛ wo ndɛ
PAN (F) 324

174

Fa yɛn hye W'ataban n'
ase
Fa yɛn sie Wo nnwunu
n' ase
Sɛ ahum retu a,
Sɛ abrabɔ no mu yɛ den a,
Fa yɛn sie Wo nnwunu
n' ase
Cynthia Portuphy

175

Fapem foforo, obiara
nntumi nto
Me na meye ade nyina' ra
Me na M'ahyehye M'ade
wɔ ne bere mu
Fapem foforo, obiara
nntumi nto
T. K. Owusu Boreh

176

Frɛ Me wɔ hiada mu, na
M'begye wo do
Ka w'asɛm kyere M' na
M'bye ne nyinaa
Minyim akoma m',
Minyim adwen mu
Frɛ Me wɔ hia da mu,
na M'begye wo do
Eunice Addison
PAN(F) 457

177

Getsemane ahoyera
mpaebɔ m'
Pilato anim asotɔre mu;
Golgota asennua no ho
wu n'
Aye nhyira ama me
Yesu kɔ Kalvari maa me;
Bepɔw no so n' ɔsoaa dua
duruduru no
Ogyinaa yaw ne ahomtew
mu wɔ akokoduru mu
Anwannwado, annwannwado
Eunice Johnson - PAN (T) 667

178

1. Getsemane turo mu hɔ
Awerɛhow tɔ Yesu so;
Hɔ na ɔkyerɛ ne dɔ no
Sɛ ɔdɔ me debɔneyɛni

*ɔdɔ ben ni? anwanwa dɔ!
Sɛ ɔdɔ me mmroso saa yi,
O, anka me nso mado No.*

2. Owu adesoɔ tɔ me so,
Yesu bae ma made me ho;
Oyii me fii owusɛ mu,
De kyerɛ ne dɔ a ɔdɔ me

3. Mebɔ musu yeraa me
kra,

Na Yesu bae behwehwɛ
me
ɔtɔɔ mum' ne twitwafo
anim,
De gyee me san baa
nkwa mu bio
Apostolic Twi Dwom 119

179

Gu me kanea mu ngo
ma menhyerɛn daa:
Gu me kanea mu ngo
mesɛ W'
Gu me kanea mu ngo na
mennɛw daa
Ma mennɛw kosi sɛ ade
bɛkye
To Hosiana! To Hosiana!
To Hosiana ma ahemfo
wɔn Hene
To Hosiana! To Hosiana!
To Hosiana ma ɔhene
PAN (T) 350

180

Gya bi redɛw wɔ m'akoma
mu
Eys Pentekoste gya
Mɛma Wo gya no akɔ so
adɛw wɔ me mu
Ma wiase nyinaa ahu Wo
Tena yɛn mu, tena yɛn mu

Keka Wo ho yen mu daa
Wo Honhom Kronkron
no koroye mu
Yegyaе yen ho ma Wo
koraa
Seth Asare Ofei Badu

181

Gya me ko bepo no atifi
Na me ne Wo nya
ayankofa
Wo hann mu, mihu asuten
Wo mogya n' ate me ho
PAN(T) 174

182

1. Gyedzinyi, twer No,
twer No,
Se ko n' kyer do den ara a;
Oye den ara a ibedzi nyim,
Wo Nyame boko ama w'

*Twer No, twer No,
Se sum n' ye hu den ara a;
Twer No, twer No,
Na adzekyee no aben.*

2. Twer No, na mbusu n'
reben,
Ngyigye dzenden reben;
Obokutow wo atra
Obra n'awor huuhu n'

3. Ewuradze botum agye
hen,
Oye Nyenko ara ampa;
Gyedzinyi, twer No, twer
No,
Twer N' ara ko ewiei
Eliza A. Walker
Christian Asor Ndwom Fofor
1002

183

Gyidi kase ho bohye no
Ohwe Nyame nkutoo
Oserew ade a entumi nye
N'oteem se: "ebeye yie"
N'oteem se: "ebeye yie"
N'oteem se: "ebeye yie"
Oserew ade a entumi nye
N'oteem se: "ebeye yie"
Translation of Faith, Mighty Faith
PAN (T) 706

184

Gyina me nkyen, me kra
dfo pa
Gyina me nkyen, Nyame
Guamma
Gyina me nkyen, me kra
dfo pa
Minya wo a, manya ade
nyinaa
PAN (T) 1002

185

1. Gyina sɛ ɔsraani
nokwafo
Ma me Awurade
Na wo nkunim abotiri
No da hɔ retwen wo

*Nhwe benkum anaa nifa
Kɔ w'anin, sɔ gyidi no mu
Na wo nkunim abotiri
No da hɔ retwen wo*

2. Gyina, Nyame ba, sɔre
gyina
Mma w'aba mu mmu
Wo Ntamgyinafo Yesu
Gyina mu r'di ma wo
Rosina Aninkora

186

Gyina wo mudi mu
Gyina nokware mu
Mma mpepere wo ho wo
kwan yi mu
Akwantu yi mu hyɛ wo
ho den
Mede me nifa kura wo mu
Gyina wo mudi mu
Rosina Aninkora

187

Heaven yɛ anigye kuro,
Daakye bi yebehiam hɔ
ɔman a wɔammfa nsa
ansi
Heaven yɛ anigye kuro.
E. K. Asamoah

188

Hena na ɔte sɛ Wo
Wo tumi ne anuonyam
mu?
Hena na ɔte sɛ Wo?
Anuonyam ahyehyɛ Wo
Hena na ɔte sɛ Wo,
Ahoɔfɛ ne hyerɛn mu?
Me Jesus, Ohye-rɛnfo
Hyerɛn me so, 'Nɔpa
Hyerɛn Nsoroma
Hyerɛn me so, M'adamfo
pa
Hyerɛn me so, Jesus,
hyerɛn me so
Opoku Onyinah
PAN(T) 1426

189

1. Hena na ɔte sɛ Wo,
Awurade?
Hena na ɔte sɛ Wo,
Awurade?
Hena na ɔte sɛ Wo,
Awurade?

Hena na ɔte sɛ Wo,
Awurade?

2. Obi nni W'ananim nni
W'akyi, Awurade
Obi nni W'ananim nni
W'akyi, Awurade
Obi nni W'ananim nni
W'akyi, Awurade
Obi nni W'ananim nni
W'akyi, Awurade
Opoku Onyinah
PAN (T) 1429

190

Hena ne me koraa a
mafata N'ayeyi
Hena ne me koraa na
masɛ No bi
Hena ne me koraa a
mafata N'ayeyi
Ɔyɛ 'Nyame Tumfo
Ɔyɛ m'ade nyinaa
Mɛda N'ase! Mɛda N'ase!
Ɔyɛ Onyame Kɛsɛ!
Ɔyɛ Onyame Tumfo, ɔyɛ
m'ade nyinaa
E. K. Asamoah

191

Hena ne me, Yehowa a
Wode w'ahodɛn ama me?
Hena ne me, Jesus,
Wode wo mogya atɔ me?

Eyi yɛ ɔdɔ, ɔdɔ na ayɛ
saa;
Wode Wo dɔ na agye me
Eyi yɛ ɔdɔ, ɔdɔ na ayɛ
saa;
Jesus, dɔ me kɔsi wu m'
PAN (T) 971

192

Hoɔfɛwfo Nazarene ni
Me Nyenko Nwanwanyi
Ao, ma m'enyi ntsim Wo
do
Wo, Nyame ne Ba
Kronkron
PAN (F) 499

193

Honhom Kronkron
repem wɔ me mu
Ɔyɛ Ogya a ɛredɛw
framfram me mu
Ɔyɛ me kwankyɛfo,
fotufɔ ɔhodɛnfo
Ɔyɛ me kasamafo.
E. K. Asamoah

194

Honhom Kronkron, me kra
dɔfo
Ma minhu W'akwan mu
yiye
Sɛ ɔhonam rekata me so a

Gye m' taataa na fa me ko
oo

Wiase resakyera m'adwen a

Gye m' taataa, na fa me ko
oo

PAN(T) 1162

195

Honhom Kronkron, me
kyigyinafo,

Wo ne m'adamfo pa (x2)

Mefam Wo ho, aberɛ

nyinaa,

Na W'ayɛ me Kwankyerɛfo

ɔkyerɛkyerɛfo, ɔfotufɔ,

Na madi nim aberɛ nyinaa

Grace Gakpetor

PAN (T) 1423

196

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na ɔte
sɛ Awurade

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na ɔte
sɛ Awurade

Wɔ tumi mu, wɔ nyansa
mu

Wɔ nimdes mu, hwan na
ɔte sɛ Wo

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na

Hwan koraa mpo na ɔte
sɛ Awurade

197

1. Hwan na Ɔreba yi,

Wɔ tumi ne ahoɔden mu
yi,

Ofura hann sɛ ntoma, na
ahoɔden akyekyere no yi?

Eys me Wura Kristo,

Otumfo Nyame

Ɔno ne awura mu

Awurade,

Otumfo Nyame (x2)

2. Hwan na Ɔkasa a O-bi
ntumi nka bi yi?

Ɔka ma sɛa mu, na Ɔhyɛ
nso a egyina

3. Hwan na Ɔte soro a
asase yɛ ne nan ntiaso yi?

Abɔfo mpempem atwa
Ne ho ahyia, na wɔsɔre
no yi?

4. Hwan na Ɔbɔɔ wiase,
ne emu nneɛma nyinaa;
Owia, nsoroma, ɛpo ne e-
mu nneɛma nyinaa

5. Hwan na Ɔbɔɔ kwaɛɛ:
Emu nnua ne emu mmoa;

Oma mmoa nyinaa aduane
ma eso aboa tatea so

6. Hwan na Onim onipa
awieie firi n'ahyease n';
Oma hiani so firi sumina
so na Ode no si
mmaponma adwa so
Grace Gakpetor

198

Hwehwe Wo Nyame som no
ansa na woawu

Wiase nneema nyinaa
betwam ako
PANT (T) 780

199

Hwe Me wo dua no so,
Wo nti na Mesen ho
Nu wo ho na bra na
wubanya nkwaye (x2)
To m' na tew wo ho wo
Agyenkwa mogya no mu
To m' na tew wo ho wo
Agyenkwa mogya no mu
To m' na tew wo ho wo
Agyenkwa mogya no mu
To m' na tew wo ho koraa
PAN (T) 735

200

1. Hwe, Nyimpa ben nye
Oyi a ogyina
Nyame na nyimpa ntam?
N'enyiwa tse de
Ogyaframa
Ne papaa dze Ne nsamu
John hun N' wo "sor
esuon no mu
De ewia ne hyeren
dzendzen
Hwe Nyimpa ben nye Oyi?
Onyimpa ben nye Ono?

*Ono nye Enyimnyam
Hen no
Mara nye Mara no
Oye Alpha nye Omega
Ahyease nye ewiei
Ne dzin nye Onwanwani
Oye Asomdwoe Hene
Ono ne Odomankoma Egya
Mbersantsen nyinara*

2. Hwe, Nyimpa ben na
Orekasa kyere
basia n' nsubura n' do ho n'
"Mbema wo nkwa a
onnyi ewiei, sombo
Kyen dza nyimpa bema
Na obiara a obenom bi no
Obetsena ho daa nyinaa
Hwe Nyimpa ben nye Oyi?
Onyimpa ben nye Ono?

3. Hwɛ, Nyimpa bɛn nye
 Oyi a
 Okasa ayafo ho?
 Ose, “Wɔdze w’ bɛn akyɛ w’
 Fa wo kɛtɛ, nantsew”
 Ogyina hɔ ndɛ dɛ ‘yarsafo
 Na Otseɛm, dɛ “Hom
 nhwɛ Me”
 Hwɛ Nyimpa bɛn nye Oyi?
 Onyimpa bɛn nye Ono?
PAN (F) 537

201

1. Hwɛfo kɛsɛ no dwene wo ho;
 Obɛma wo nea wo hia nyinaa;
 Wɔ N’anuonyam ahonya no mu
 Ono na Obɛhwɛ wo

2. W’ahohia mmere mu,
 mma wo koma nntu;
 Obɛma wo nea wo hia nyinaa;
 Twere no ara na Obɛhwɛ wo;
 Ono na Obɛhwɛ wo

Translation of Great Provider
Francis Agyemang Badu,
PAN (T) 1320

202

Hwie ma ɛnye ma;
 Hwie ma ɛmmu so;
 Adom nkwa nsu na yehia nne
 Adom nkwa nsu na yehia nne
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 966

203

Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa
 Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa
 Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa, Awurade
 Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa
 Wiase nneɛma nyinaa
 ara yɛ kwa
 Asase nneɛma nyinaa
 ara yɛ hunu
 Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa, Awurade
 Hwim me kɔ soro daa
 nyinaa
Kissiedu
PAN (T) 815

204

1. Hyɛ dzen na mma
 nsuro
 Hyɛ dzen wɔ Jesus mu,
 Wo Nyame a esom no
 daa daa n’
 Ono na Obɛgye wo
 Wo Nyame a esom no
 daa daa n’
 Ono na Obɛgye wo

2. Kɔ kan na mma nnsuro
Kɔ kan wɔ Jesus mu,
Wo Nyame a esom no
daa daa n'

Ono na Obɛgye wo.
Wo Nyame a esom no
daa daa n'
Ono na Obɛgye wo

3. Hom do na mma nsuro
Hom do wɔ Jesus mu,
Wo Nyame a egye N'dzi
daa daa n'
Ono na Obetsie w' su
Wo Nyame, a egye N'
dzi daa daa n'
Ono na Obɛgye wo

4. Twer no na mma nnsuro
Twer No wɔ Jesus mu
Wo Nyame a egye N'dzi
daa daa n'
Ono na Obɛgye wo.
Wo Nyame a egye N'dzi
daa daa n'
Ono na Obɛgye wo
PAN (F) 181

205

1. Hyerɛn, Nyame
Kanea, hyerɛn
Hyerɛn wɔ sum mu
Hyerɛn, Nyame Kanea,
hyerɛn

Ma wiase nyinaa nhu
Wo hann

2. Pem, Nyame nkwa nsu,
pem
Pem wɔ akomam
Pem, Nyame nkwa nsu,
pem
Ma akoma biara ani nnye

3. Dɛr', Nyame gya, dɛr'
Dɛr', wɔ wiase
Dɛr', Nyame gya, dɛr'
Ma wiase nyinaa nhu Wo
tumi

P. B. Appiah-Adu

206

Jerusalem yɛ ahotew
kurow
ɔman no yɛ ɔman
kronkron
Da bi yebehyiam na yɛ'
ne Awurade bɛto Hallelu
Ya!
PAN (T) 702

207

Jesus a w'ahu no a
ɔte wo mu no
ɔno ne wo kwankyerɛfo
Wɔ akwantu yi m'
Jesus a w'ahu no a
ɔte wo mu no
ɔno ne wo kwankyerefo

Enti, di n'akyi
Oka wo ho daa nyinaa
Kosi awies
Enti ma nsuro
Grace Gakpetor

208

Jesus bɔgya nko na
otum hor me kra ho
Otum hor mo bɔn ma me
yɛ fitaa
Biribiara nkotum ahor'
m' ma meedzi mu
Gyedɛ Jesus bɔgya no nko,
Bɔgya a ɔhor fi, ɔsor
ahɔɔɔzen
Nyew, Jesus No bɔgyaa
n' sombo
Afɔrbɔdze yi, bɔgya ahyɛ
no ma
Nyew, Jesus no bɔgya n' sombo
Alleluia! Kamfo Nyame
Alleluia! Kamfo Nyame.
PAN (F) 268

209

Jesus bɔgya reprim
Jesus bɔgya reprim
Jesus bɔgya reprim bɔn do
Orefa wiadze ndomum m'
akɛma Jesus
Jesus bɔgya edzi nyim
Eunice Addison
PAN (F) 271

210

Jesus bepue bepɔ n' atifi
na aniwa behu N'
Jesus bepue bepɔ n'atifi
na aniwa behu N'
Ahotewfo behyia no kwan
Jesus bepue bepɔ n' atifi
na aniwa behu N'

211

1. Jesus frɛ hɛn! Sɛ hɛn bra
po
Wor mpo a, yetse Ne ndze,
Ne ndze dɛɛdɛw n' gyigyɛ
daa daa,
ɔse: Christian, ka Mo do.
2. Tsetseber do asomafo n'
Tsee wɔ Galilee po do n'
Wogyaa ebusua, fie nye
edwuma,
Kɛkaa' ɔno a wɔɔ No do.
3. Jesus frɛ hɛn dɛ mma
yɛnnsom
Wiadze mu ndzɛmba
huhuw;
ɔhwɛ ndzɛmba a wɔsom
hɛn bo a,
ɔse: Christian, dɔ M' kyɛn
hɔn.

4. Enyigye nye awerɛhow
mu,
Dwumadzim' nye ahomgyem'
Oda ho frɛ hɛn dɛ yɛndɔ N'
Ma Ōnkyɛn adze nyina.

5. Jesus frɛ hɛn! O
Agyenkwa
Yɛsɛrɛ W', ma yɛntse Wo
frɛ n',
Hɛn akoma nyɛ setsie
mma Wo
Yɛndɔ W' nkyɛn adze nyina
Cecil France Alexander
Christian Asɔr Ndwom Fofor 157

212
Jesus, Jesus
Konyim ndwom na yɛbotow
Ao! Jesus wɔak'rɔn No
Ao! Jesus wɔak'rɔn No
Wɔakrɔn No, aman
m'bɔhwɛ
Eunice Addison
PAN(F) 67

213
Jesus, Jesus, Jesus
Jesus, nye mo botantsim;
Jesus, Jesus, Jesus
Jesus na motwer No.
PAN (F) 195

214
Jesus m'adamfo pa
Made nyinaa ne wo
Di hene wɔ me mu
Na mafata w'ayeyi (x2)
E. K. Asamoah

215
Jesus, me kra adamfo pa
ne Wo;
Maba W'anɛm nɛɛ da yi;
Jesus, me kra adamfo pa
ne Wo;
Fa Wo nsa ka me nɛɛ;
Yehowa, m'abankɛse;
Yehowa, me botantim;
Jesus, me kra adamfo
pa ne Wo;
Mma ntwa me ho nnkɔ
nɛɛ
Opoku Onyiah
PAN(T) 1251

216
Jesus, Ōkyɛn wɔn nyinaa
Wadi nkunim ama wo
Tu gyidi kwan wɔ aɛm
no mu
Efisɛ ɔka wo ho (x2)
E. K. Asamoah

217

Jesus, Ono ara ye Onyame
ono ara ye Nkwa ti
oye ade nyinaa mu ade
nyinaa

Jesus, wɔde ɔsoro ne
asase, asaase ase ahyɛ
ne nsa

Ahyɛ ne nsa, ahyɛ ne nsa
oye Onyame prɛko pɛ
Jesus, ono ara ye Onyame
ono ara ye nkwa ti
oye ade nyinaa mu ade
nyinaa

E. K. Asamoah

218

Jesus resiesie tenabea wɔ
Sor'

Ɔde sika ne Jaspa abo
Ɔbɛba berɛ a ani nna
Na wabɛfa n'ahotewfo
nyinaa ako

Ana yɛbɛkɔ hɔ, Alleluia
Ɛme mɛkɔ hɔ, Alleluia
Wo nso wobɛkɔ hɔ Alleluia
Alleluia, yɛn nyinaa bɛkɔ
hɔ.

PAN (F) 281

219

1. Jesus siarfo! Jesus
siarfo
'Wo a edze Woho maa
me ntsi,
Mma nngyaa m' mma
minnkyin wɔ bɔn mu;
Ma membra mbɔhom Wo
mu.

2. Abɛfo nyina enyidar
Beye mo so m'enyidar;
Jesus siarfo! Jesus siarfo!
Ma membra mbɔhom Wo
mu.

3. Twe m' ekyir fi bɔn
nyina ho,
Gye m' mara mo suban
nsam';
Jesus siarfo! Jesus siarfo!
Ma membra mbɔhom Wo
mu.

4. Enyigye pa, ahotɔ krɔnn
Na Wo som dze bɛma me!
Jesus siarfo! Jesus siarfo!
Ma membra mbɔhom Wo
mu.

Christian Asor Ndwom Fofor
1037, CAN 133

220

Jesus, Wo so, Wokyɛn
wɔn nyinaa;
Yɛaba W'anɛm ɛnnɛ da yi;
Yɛkotow Wo, yɛsɔre Wo;
Woyɛ Onyame ba
Opoku Onyinah - PAN (T) 278

221

Jesus, wokum N' maa me
Wɔ Calvary
Wɔdze nsɛkyɛw soaa No
Wɔ Calvary
Hɔ na Owuu ahomtsew wu;
Hɔ na wobuee Ne mfem;
Ma bɔgya nsu fi pemee
Wɔ Calvary
RH 177 - PAN (F) 480

222

Jesus, Wo yɛ m'adamfo
Me yɔnko ne me nua
Me kwankyerɛfo pa
Wogyɛ me taataa
De m'anammɔn sisi
W'akwan m'
Opoku Onyinah

223

Jesus, Woyɛ me Botantim
Jesus, Woyɛ me Guankɔbea
Mɛka Wo kɛseyɛ no,
akyɛrɛ amansan

Sɛ me nkokoto na
minyɛ W'ayɛ
Sɛ me munimuni, na
menna W'ase!
Mɛka Wo kɛseyɛ no
akyɛrɛ amansan

224

Jesus wɔ yɛn ntam ha
Jesus wɔ ha
Jesus wɔ yɛn ntam ha,
Jesus wɔ ha
Wiase twam sɛ
mununkum,
soro ba ntɛm,
'Wura dɔfo wɔ ha,
Jesus wɔ yɛn ntam ha,
Jesus wɔ ha
Agnes Manko
PAN (T) 561

225

Jesus yɛ ɔhene
Jesus yɛ Owura
N'ahenni rentwa mu da
N'ahenni tim hɔ daa
Rosina Aninkora

226

Jesus yɛ ɔhene, ɔyɛ ɔhen'
kɛse
ɔno na ɔyɛ m'ade nyinaa

Jesus yɛ ɔhene, Ɔyɛ Ɔhen'
 kɛsɛ
 Ne mu na yɛ' nkwagye wɔ
 Yɛn nkwagye sombo
 'Kyɛn wiase ade nyinaa
 Yɛn nkwagye a yɛanya yi
 De yɛn rekɔ N'anuonyam
 m'
 Jesus yɛ ɔhene, Ɔyɛ ɔhen'
 kɛsɛ
 Ɔno na Ɔyɛ m'ade nyinaa
Opoku Onyinah

227

Jesus yɛ me de, N'ade
 nyinaa nso yɛ me de (x3)
 N'ade nyinaa nso yɛ mede
 N'ade nyinaa nso yɛ me de
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 657

228

Kan no na anka meɣɛ akɔa
 Na afei made me ho
 Yesu, Nyame Ba no bae
 Waba abɛɣɛ me ɔba
 Yesu, Nyame Ba no bae
 Na Wabɛɣɛ me ɔba
Eunice Johnson
PAN (T) 673

229

1. Kanea a yɛdze hwe
 hɛn kwan mu
 Mma yɛammfom kwan
 yɛannyew;
 Adom N-su a ofi sor tɔ
 Ma akwantufo nom bi;

2. Edziban a ofi sor tɔ
 Ma yɛdze nyɛn hɛn kra
 Nwoma a yɛkenkan a
 yehu
 Mbrɛ ɔsor man mu tse;

3. Ɔyɛ gyafadum anago,
 Mununkum adzekyee;
 Ɔbra po tu ne tsir gu do a
 Hɛn sekyɛ nye tabon

4. Onyame Twerampon
 N'asɛm,
 N'enyimnyam Ba N'
 Ahyɛmu
 Yeenya Wo a yeentum
 bra yi bɔ,
 Yenntum nnya Nyame
 man.

5. Ewuradze, dom hɛn
 ma yensua
 W'asɛm mu nyansa n' yie,
 Na yɛmfa mbofra 'koma
 ngye
 Ne nkyerɛkyerɛ krɔnkrɔn
 no.
Bernard Barton
Christian Asɔr Ndwom Fofor 1023

230
 Kansɛ wiase yi nyinaa
 'ra yɛ me de
 Na menni Awurade a,
 mennsɛ hwee
 Sɛ apuei ne atɔɛ nyinaa
 'ra yɛ me de
 Na me din nni nkwa
 nwoma no mu a
 Kansɛ wiase nyinaa 'ra
 yɛ me de
 Na menni Awurade a
 mennsɛ hwee
PAN(F) 361

231
 Kasa ma yɛnte wo nne
 Kasa ma yɛnte wo nne
 Tetefo tee wo nne no wɔ
 sare so
 Kasa ma yɛnte no nne
P.B Appiah-Adu
PAN (T) 946

232
 Kasa, Ohene kasa
 Ma nsu no nyɛ komm wɔ
 m'anɪm
 Kasa, Ohene kasa
 Ma nsu no nyɛ komm
 wɔ m'anɪm
 M'awerɛho nyinaa m'
 M'ahokyere nyinaa m'
 Kasa na nsu no nyɛ komm
 M'awerɛho nyinaa m'
 M'ahokyere nyinaa m'
 Kasa na nsu no nyɛ komm
Eunice Addison - PAN (F) 466

233
 1. Kenyan W'edwuma yi,
 Ewuradze, kyerɛ Wo tum;
 Bɔ Wo ndze a onyan
 ewufo n'
 Na ma Wo nkorɔfo ntse

*Kenyan W'edwuma yi,
 Ber a yɛkotow W' yi
 Sian, ao, Ewuradze
 domfo, sian!
 Bra behyira hɛn sesei*

2. Kenyan W'edwuma yi,
 Ma akra nhwehwɛ
 nkwa-nsu n';
 O ma hɛn esunsum kɔn
 ndɔ
 N-kwa edziban no!

3. Kenyan W'edwuma yi,
Krɔn W'enyimnyam dzin
no;

Wo Sunsum mma hɛn dɔ
m-fram

Mma Wo nye Wo mba
nyinaa

4. Kenyan W'edwuma yi,
Ma W'asɛm no nnya tum;
Ma wɔmfɛ enyikan
gyedzi ntsie
W'asɛmpa a nhyira wɔ m' n'

5. Kenyan W'edwuma yi,
Tɔ Pentecost bɔw no;
Na enyimnyam no bɛyɛ
Wodze
Na nhyira n' aka hɛn
Albert Midlan
Christian Asɔr Ndwom Fofor
738

234

Ko gyidi ko pa;
Tu ɔdɔ mmirika
Awiei n' Ɔbɛse wo sɛ:
"Mmo!"
Akoa pa nokwafo, woadi
nkonim
Awiei n' Ɔbɛse wo sɛ:
"Mmo!"
Akoa pa nokwafo, woadi
nkonim
PAN(T) 453

235

Ko gyidi ko pa no
Fa asade, fa nnomum
Wɔ Sunsum akode
nyinaa mu
Dum gya tumi nyinaa,
Na siw gyata ano
Nkunim bɛyɛ wo de daa
Nkunim bɛyɛ wo de daa
Nkunim bɛyɛ wo de daa
Dum gya tumi nyinaa
Na siw gyata ano
Nkunim bɛyɛ wo de daa
Peter Adjei, PAN(T) 1304

236

Konyimdzi wɔ hɔ ma hɔn
a wɔtwer Jesus,
Na No bɔgya nye hɔn
akokyɛm
N'asɛm no yɛ egyapadze
kɛse ma hɔn
Na N'adom no bu do ma
hɔn daa
Wɔmbɔ mu ntow ayɛyi
ndwom mma No,
'Bɛn ayɛyi ndwom na ɔsɛ
No?
Yɛbɔtow, yɛbɔtow
Alleluia ndwom na
yɛbɔtow
Translation from Ga by F.O.
Adjartey PAN (F) 77

237

1. Kora me nkwa, so me mu
Na mentena Wo nan ase

Ma menyε Wo pε

Ma menyε Wo pε nko

2. Me nkwagye ho adwuma
no

Woyεε ansa na wεr'wo me

3. Ɔfrε a W'afre me yi
Eyε Ɔsoro frε

4. Woafre me sε menyε
Wo som adwuma yi bi

5. Gye me pε firi me nsam
Me pε de' εyε owu
Eunice Johnson

238

Kronkron, Kronkron,
Kronkron, Kronkron;
Kronkron, Wo na
W'anuonyam
Ahyε asaase nyinaa ma;
Ao, yε' Wura gye
W'ayeyi

Xhosa Spiritual
PAN (T) 1283

239

Krɔnkrɔn! Krɔnkrɔn!
Krɔnkrɔn!

Dɔm Ewuradze Nyankopɔn
Wo na Sor abɔfo nyinaa
kotow Wo,
Wo na W'ahotsewfo
nyinaa kotow Wo
Eunice Addison - PAN (F) 58

240

Kwasida, mewɔ anigyε,
Dwowda, dεw ahyε me ma
Benada mewɔ asomdwoe
biribiara ntumi nsε no;
Wukuda εne Yawda,
menantew wɔ hann mu;
Fida soro aba fam;
Memeneda, animtew da
Anuonyam, anuonyam,
anuonyam
Anuonyam, nka Oguamba
n'
O Hallelu Ya! Manya nkwa
M'ani gye sε manya nkwa
Anuonyam, anuonyam,
anuonyam
Anuonyam, nka Oguamba
n'
O Hallelu Ya! Manya nkwa
Merekɔ soro fie
On Sunday I am happy
PAN(T) 328

241

Kyerɛ yɛn W'anuonyam,
Owura;
Kyerɛ yɛn W'anuonyam,
Owura
Ma ɔsoro obosu mmɛ
yɛn ahodwo,
Na kyɛrɛ yɛn W'anuonyam
bio

*Translation of "Show Us Thy
Glory O Lord"*
PAN(T) 1021

242

Ma adom kuruwa no nyɛ ma;
Ma adom kuruwa no nyɛ ma,
Ma ɛnyɛ ma mmu so
Na bɔnɛ antumi antra m'
Ma adom kuruwa no nyɛ
ma nnɛ

P.B. Appiah-Adu
PAN(T) 382

243

Ma Awurade Nyame so
Twa hwe ne nan ase
Na yɛn Nyankopɔn yɛ
kronkron
Grace Gakpetor

244

Ma Elijah atade no ngu
me so
Ma Elijah atade no ngu
me so
Na mafata ama ɔko no
Na mako ɔko no anim
Ma Elijah atade no ngu
me so
PAN (T) 978

245

1. Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra
Na soma yɛn kɔ wiase
nyinaa,
Na yɛnkɔbɔ Wo nsempa
no dawur'
Nkyerɛ wɔn a wohia
nkwagye nyinaa

*Ma ogya no mmra, ma
ogya no mmra
Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra,
Ma ogya no mmra,
Ma ogya no mmra,
Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra*

2. Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

Na bebubu ‘tamfo bonsam
mpokyerɛ

Bɛgye wo nkorɔfo fi ‘wu
ahama mu

Ma Honhom kronkron
mu ogya no mmra

3. Ma Honhom Kronkron
mu Ogya no mmra

Awurade bɛyɛ W’ara
W’adwuma;

Ɔtamfo bonsam ama nabaa
so,

Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

4. Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

Yɛgye W’asɛmpa mu
tumi no di;

Ma Pentekoste da ogya
no mmra

Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

5. Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

Awurade ma W’adom
nsu no ntɔ

Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

Ma Honhom Kronkron
mu ogya no mmra

Apostolic Twi Dwom 153

246

Ma menka nea mahu;

Ɛne nea mate nkyerɛ wo;

Jesus yɛ nkwa, Ɔma
nkwa,

Ne mu wɔ nkwa daa

P.B. Appiah-Adu,

PAN(T) 1141

247

Ma menka W’asɛmpa no
daa

Nkosi me wuda m’

Na manya anuonyam
abotire

wɔ da kɛse no mu

Awurade boa m’ ɛnnɛ da
yi

Ma menka W’asɛmpa no

Na manya anuonyam
abotire

wɔ da kɛse no mu

248

1. Ma mennantew sɛnea

Jesus nantewee

Ma mensom sɛnea

Ɔsomee

Ama mede me ho nyinaa

ama Wo koraa

Wɔ Wo frɛ adwuma yi mu

*Ma wo mmayɛ nna adi
wɔ me mu*

*Ma Wo mmayɛ nna adi
wɔ me mu*

Ma Wo Honhom

Kronkron nhyɛ me ma

*Na ma wo mmayɛ nna
adi wɔ me mu.*

2. Me Wura Yesu, Ɔbrɛɛ
ne ho ase
Nantewee Ne pɛyɛ nyinaa
mu

Okyin yɛɛ yie, yɛɛ

anwonwade pii

Awurade, hyɛ me ma ma
emmu so

Seth Asare Ofei Badu

249

Ma mɛnsɛ Kristo me suban m'

Ma mɛnsɛ Kristo me suban m'

Na me nneyɛɛ afata no

Na me nantɛɛ asɛ no

Na me nneyɛɛ afata no

Na me nantɛɛ asɛ no

Samuel Otu-Appiah

250

Ma mente Wo nne daa

Me wura ne me hene

Na mahu nea Wo pɛ

Daa nyinaa na mayɛ

Ma mente Wo nne

Kasa na mɛtie

Mesɛ Wo ma mente Wo
nne

Grace Gakpetor

251

Ma mente Wo nne

m'Awurade

Ma mente Wo nne

m'Agyenkwa pa

Sɛ wo kasa a me kra ho
sane no

na ɔhyɛ ne ho den sɛ

ɔbɛyɛ wo pɛ nko

Emmanuel Gyese Addo

252

Ma mentena wo pɛ mu
daa

Wo pɛ na ɛma nkwa, me
Wura

Mede me ho nyinaa to

Wo so,

Me Wura, daa

Opoku Onyinah

253

Ma menyɛ dɛ 'Wo, mo

Wura

Ma menyɛ dɛ 'Wo, Jesus

Ma menyɛ dɛ 'Wo, mo
Wura
Ma menyɛ dɛ 'Wo, Jesus
Me kasa m', m'abrabɔ m',
m'anammɔntu m'
Me nda w'ahoɔfɛw nye
W'enyimnyam edzi
Ma menyɛ dɛ 'Wo, mo Wura
Ma menyɛ dɛ 'Wo, Jesus
Grace Gakpetor

254

Ma menyɛ sɛnea tetefo no
yɛ
Ma minnyina sɛnea
wogyinae
Jesus, mesrɛ Wo,
Me Wura, mesrɛ Wo daa
nyinaa
Ma Pentekoste gya no
mmra me mu.
P. B. Appiah-Adu
PAN (T) 1026

255

1. Ma minhu Wo,
Sɛ tete mpanimfo no
huu Wo n'
Wohuu Wo wɔ mmepɔw
ahorow no so no.
Ma minhu Wo, na me
kra bɛmee;

Ma minhu W'anuonyam
ahoɔfɛ fɛɛfɛ no;
Ma minhu Wo, Ma minhu
Wo,
Ma minhu Wo, na mekra
bɛmee

2. Ma minhu Wo,
Sɛ tete mpanimfo no
huu Wo n';
Wɔtee Wo nne Horeb
ogya bepɔ no so
Ma minhu Wo na mekra
bɛmee;
Ma mente Wo nne ne
w'akwankyɛrɛ no bi;
Ma minhu Wo, ma minhu
Wo,
Ma minhu Wo, Na me
kra bɛmee

3. Ma minhu Wo
Sɛ tete mpanimfo no
huu Wo n'
Wohuu W'anuonyam wɔ
Sinai bepɔw n' so n';
Ma minhu Wo, na me
kra bɛmee;
Ma w'anuoyam ahoɔfɛ no
nkata me so bi;
Ma minhu Wo, na mense
Wo;

Ma minhu Wo, na me
kra bæmee

4. Ma minhu Wo sɛ tete
mpanimfo no huu Wo n'
Sɛ wɔhwehwɛ Wo a
Woma wohu Wo
Ma minhu Wo na me
kra bæmee,
Na me kra antɔ piti wɔ
akwantu yi mu
Ma minhu Wo, na mense
Wo
Ma minhu Wo, na me
kra bæmee

Eunice Johnson - PANT (T) 1329

256

1. Ma mununkum no
nkata me so;
Ma Ogya fadum nkyerɛ
me kwan;
Fa me twa ɛpo kɔkɔ yi;
Na manka asuogya

2. Sunsum Kronkron,
woyɛ ogya fadum;
Me nan 'se kanea ne me
kwan so hann;
Kyerɛ me kwan wɔ sare yi
so
Na makɔdu fie sɔnn

3. M'akwantu yi mu
kanea ne Wo;
Hyerɛn ma me wɔ fam
hanom
Owu sum mu nkɔdu soro
Wɔ Wo nkyɛn ahenfie

4. Hyerɛn o hyerɛn,
hyerɛn ma me;
Sunsum Kronkron kanea
hyerɛn daa
Daa nyinaa hyerɛn ma
me,
Mesrɛ Wo hyerɛn daa
Eunice Johnson - PAN (T) 1432

257

Ma ogya no mmra,
Ma ogya no mmra
Ma ogya no mmra,
Ma ogya no mmra
Ma ogya no mmra,
Ma ogya no mmra
Ma ogya no mmra seesei
PAN (T) 822

258

1. Ma Wo gya no ndɛw,
Ma Wo gya no ndɛw,
ɛnhyew bɔn' nyinaa,
Ma Wo gya no ndɛw,
Ma Wo gya no ndɛw,
ɛnhyew bɔn nyinaa,

2. Ma Wo gya no ndɛw
Ma Wo gya no ndɛw
ɛnhyew honam nnwuma
Ma Wo gya no ndɛw
Ma Wo gya no ndɛw
ɛnhyew honam nnwuma

3. Ma Wo gya no ndɛw
Ma Wo gya no ndɛw
ɛnhyew mmerɛwɛ nyinaa
Ma Wo gya no ndɛw
Ma Wo gya no ndɛw
ɛnhyew mmerɛwɛ nyinaa
Grace Gakpetor

259

Ma wo ngosra mmra yen
so;
Ma W'adom no nnɔɔso;
Ma Wo Tumi Kronkron no;
ɛntena yen so
Seth Asare Ofei Badu
PAN (T) 1253

260

Ma wo nsa so, ma wo nsa so
Ma wo nsa so nnɛ,
Agya Onyame, e!
Ma Wo nsa so nnɛ
C.E. Apau Asante - PAN (T) 387

261

1. Ma Wo dɔ no ntena me
mu
Na matim wɔ Wo mu yi-e
Na maso aba sɛnea Wo pɛ
Na matumi asɔ W'ani

M'atim Wo dɔ m'
Aso aba
Atena W'asɛm m'
Asɔ w'ani
Na maso aba sɛnea Wo pɛ
Na matumi asɔ W'ani

2. Ma W'asɛm no ntena me
mu
Na matumi de ayɛ
W'adwuma
Na matena W'asɛm mu
ayi Yesu akyerɛ
Na wiase ahu wo wɔ me
mu

Matim wo dɔ m'
Aso aba
Atena W'asɛm m'
Asɔ W'ani
Na matena W'asɛm mu
ayi Yesu akyerɛ
Na wiase ahu Wo wɔ me
mu.
Augustus Blay Cobbinah

262

Ma yen nsu no bi; ma yen
nsu
Ma yen ɔhyewbo nsu
Yɛhia nsu no bi, yɛhia nsu
Ma yen ɔhyewbo nsu
Bɛsa yare na benyan awufo
Ma yen ɔhyewbo nsu
Yehia nsu no bi, yɛhia nsu
Ma yen ɔhyewbo nsu
“Give us the Rain Lord”
Pent Hymn 166 - PAN (T) 375

263

Ma yenhu Wo pɛ, Awurade
Wɔ W’adwuma yɛ yi mu
Na yɛnantew mu daa
nyinaa
Na yɛaso W’ani
Na yɛnantew mu daa
nyinaa
Na yɛaso W’ani
Grace Gakpetor

264

Ma Yesu ahoofɛ nna adi
me mu
N’ayamhyehye
nwonwaso ne ahotew
nyinaa
Nyame Honhom Kronkron,
Sakra me su nyinaa,

Ama Yesu ahoofɛ ada
adi me mu
Albert W. T. Osborn
Translation of Let the
beauty of Jesus by Seth
Ofei Badu

265

1. M’agyenkwa Yesu
ama me gyinabea foforo
Gyinabea a ɛkorɔn,
gyinabea a ɛtrɛw
Ɛsɛ me sɛ mehwɛ
m’akwan so yiye
Na me gyinabea no annyera

2. M’agyenkwa Yesu
ama me tenabea foforo’
Tenabea a ɛkorɔn,
tenabea a ɛtrɛw
ɛsɛ me sɛ mehwɛ
m’akwan so yiye
Na me tenabea no annyera
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 886

266

M’ahɔɔden ne Awurade
ampa,
M’ahome ne No
Me guankɔbea, m’aban
denden

Ne Jesus Christ, Nyame ne
Ba

Ne mu na me nkwa hyɛ

E.K. Asamoah

PAN (T) 1077

267

M'ahooden sa a Wo ne
m'ahooden

M'anuonyam sa a Wo ne
m'anuonyam

M'anidaso sa a Wo ne
m'anidaso

Yesu Kristo, Woyɛ m'ade
nyinaa

Eunice Johnson

268

1. M'akoma ahyɛ ma,
ahyɛ ma abu so
M'akoma ahyɛ ma,
M'akɔ ahasan s'ɔkye no mu
Afei metwere Jesus
Nea Owɔ tumi sɛ agye
nkwa
M'akoma ahyɛ ma, ahyɛ
ma abu so

2. Midi dɛw m'akoma m'
M'akomam, m'akoma m'
Midi dɛw m'akoma m'

Yesu Kristo mogya n'
aguare me
Atew me ho ma mayɛ
Onyankopɔn ba
Midi dɛw m'akomam;
m'akomam, m'akoma m'

3. Anigye ahyɛ me ma;
Ahyɛ me ma, abu so
Anigye ahyɛ me ma;
Agyenkwa Yesu ahyɛ me
bɔ sɛ:

Obɛba abɛfa me akɔtena
Ne nkyɛn daa

Anigye ahyɛ me ma;
Ahyɛ me ma, abu so.

Verse 2&3 by S.A.K. Karikari
PAN (T) 632 RH 47

269

1. M'akoma mu, m'akoma
mu
Bra m'akoma mu, 'Wura
Jesus
Bra mu nnɛ da yi, bra
na betram
Bra m'akoma mu, 'Wura
Jesus

2. M'akoma nyinaa,
m'akoma nyinaa
Fa m'akoma nyinaa,
'Wura Jesus
Fa ne nyinaa nne, fa n'
nyinaa, mesre W'
Fa m'akoma nyinaa,
'Wura Jesus
PAN (T) 990

270
M'asem ye Yiw! eye Yiw!
Amen!
Asem biara a m'aka ato ho
Eye Yiw! Amen!
Bohye biara a mahye wo no
Eye Yiw! Amen!
Rosina Aninkora

271
M'asomdwoe apam wo
ho ma won a
Wofa M'asem na woye
Wobeye se dua a esi
asubonten ho
Na wobesow aba wo ne
bere mu
Worenwu da, wobetena ase
Na wahye me
anuonyam
Eunice Addison
PAN (T) 1154

272
Masor' beko so aye hann
Ama wiase aman nyinaa
Menam tumi basa so
Begye won a wayera
Me gya a M'aso rennum
da
Me ngo rennwe mo mu
da
Na mo akoso aye
M'adwuma
Grace Gakpetor

273
M'asore yi asraafo ne mo
M'asore yi, asraafo ne mo
oko biara nni ho a
montumi nko
M'asore yi asraafo ne mo
Grace Gakpetor

274
1. Maba Wo nwunu ase;
Osoro kronkron m'
kronkron;
Otumfo N'anim ho;
Odom nnepa ahye Wo ma;
Me kuruwa aye ma abu
so;
Nnepa nyinaa ye me de;
M'akoma ahye nnaase ma

2. Wo nkyɛn tena na ɛyɛ;
Ahome wɔ Wo mu;
Wo dwodwo me koma;
Ɔdɔ na Wode awowaw me;
Woahyɛ m'afono mu ma;
Ayeyi dwom na mɛto;
M'akoma ahyɛ nnaase ma

3. W'ahengua n'anim ho
Abɔfo atwa Wo ho ahyia
Retrontrom Wo daa
nyinaa
W'ahotewfo bom' ka sɛ
Wo nko ne Awurade
Yɛhyɛ Wo din anuonyam
M'akoma ahyɛ nnaase ma

4. Ɔdom ne mmɔburohunu
Efi ahennwa n'anim
Rehwie gu Wo mma so
De dom rebɔ ɔdom so
Mmeresanten
Nyankopon
Wadɛɛ rensa da
M'akoma ahyɛ nnaase ma
Opoku Onyinah
Vs. 4: Samuel Obeng Eshun

275

Mahu Nyame anya biribi
Ne Sunsum Kronkron no
yɛ ogya
Mɛsɔ mu yie gyidi pa mu
Ahyɛ Ne din no anuonyam
M.L. Awuku

276

Mahu Yesu, Yosef ba no,
Nea Tetefo kaa ne ho asɛm
n'
So biribi pa bi betumi
afi Nasaret aba?
Mommra mmɛshwɛ
Mommra mmɛshwɛ Yesu,
Agyenkwa no
Mommra mmɛshwɛ
PAN(T) 1113

277

Mahyia No, Jesus
Nea Ɔma nkwa n', mahyia
N'
Mahyia No, Jesus
Nea Ɔma nkwa n',
mahyia N'
Wɔasesa m' aye me foforo
Wɔaye me wura, na ɔne
me nam
Mahyia No, Jesus
Nea ɔma nkwa n', mahyia
N'
Grace Gakpetor

278

Manya nyenko, nyenko a
ɔmpa da
Manya mo ho sunsum
mu ahonya
Mennye akoo mma bɔn bio
Na osiande Christ awo me
PAN (F) 138

279

Manya yɔnko Jesus mu;
Ɔye m'ade nyinaa;
Ɔse me sɛ memfa me haw
nyinaa ngu No so
Ɔye mmɔnsa m' asukooko
anɔpawi hyɛnhyɛn
Ɔye yɔnko, dɔfo ma me kra,
Ɔye m'akyekyewere
Ɔye me kyitaani
Ɔse me sɛ memfa me haw
nyinaa ngu no so
Ɔye mmɔnsa m' asukooko,
anɔpawi hyɛnhyɛn
Ɔye yɔnko, dɔfo ma me kra
PAN(T) 464

280

Mbeamudua n'ase, m'bɔkɔ
hɔ
Mbeamudua n'ase m'bɔkɔ
hɔ
Mbrɛ Jesus bowui gyee
me nkwa
Mbeamudua n'ase m'bɔkɔ
hɔ
PAN (F) 125

281

M'beyi Jesus akyerɛ
Medze Jesus bɛkasa
Medze Jesus bɛhyɛ
m'akoma m'
Na Ɔakyɛrɛkyerɛ me daa
Alleluia! Yɛbɛma No do!
Alleluia! Yɛbeyi N'ayɛw!
Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Yɛbɛma No do!
PAN(F) 380

282

M'bɛyɛ dɛ Jesus; m'bɛyɛ
dɛ Jesus;
M'adzesɛ nyinaa nye,
m'bɛyɛ dɛ Ɔno
M'akwantu nyinaa mu;
Wiadze rokɔ enyimnyam
'm'
M'adzesɛ nyinaa nye,
m'bɛyɛ dɛ Ɔno
Translation of 'To be like Jesus'
PAN (F) 405
CAN 353

283

1. Mbrɛ Jesus Ne dzin
dua ye dɛw
Wɔ gyedzinyi asom' a!

Otu ne yaw, yɛ ne yar
edur,
Na otu no suro nyinaa

2. Ɔbo sunsum a oepira esu,
Na ɔdwe akoma a ɔahaw;
Edziban ma ɔkra a kɔm
dze n'
Ahomgye ma fonafo

3. Dzin pa! Botan a motow
do
Me kyɛm na mo sumabew,
M'egyapadze a ɔmmpa da,
Adom na ɔahyɛ n' ma!

4. Jesus, mo Hwɛfo, Nua,
Nkɔmhyeni Sofo Hen
Mo Wura, mo Nkwa,
mo Kwan, m' Ewiei,
Bra bɛgye m'ayɛyi.

5. Mo mbɔdzembɔ ɔyɛ
mberɛw,
M'akoma yɛ wɔɔwɔw;
Na ber a m'bohu W' dɛ
mbrɛ
Ɔwo tse n'
M'beyi W' ayɛw dɛ mbrɛ
ɔsɛ

6. Kɛpem da n' na
m'bɛkyɛ Wo dɔ n',

Medze nkwanhwea
tsiabaa 'i;
Na ma Wo nsanku dzin
dɛɛdɛw n'
Ɔnhom me kra wɔ wum'.
Amen.

John Newton - 1725-1807
Christian Asɔr Ndwom
Fofor 99

284

1. Mbrɛ metse yi ara
minnyi hwee ka
Dɛ wɔkaa Wo bɔgyaa gui
maa m'
Na efrɛ m' dɛ membra
Wo nkyɛn
Nyame Eguambaa, maba'

2. Mbrɛ metse yi ara
monnkɔtwɛn dɛ
Mara meper tu m' kra
ho fi,
'Wo na Wo bɔgyaa tum
tu fi,
Nyame Eguambaa, maba

3. Mbrɛ metse yi ara,
kaansa aperper,
Ɔnye ekyingye piinara,
Ko nye suro amen me
mpo a,
Nyame Eguambaa, maba!

4. Mbrɛ metse yi ara,
hianyi, furafo;
Enyiwa ɔnye ahonya,
Dza mihia nyinaa wɔ Wo
mu,
Nyame Eguambaa, maba

5. Mbrɛ metse yi ara,
ebɛgye m', 'beyi m',
Edze bɛkyɛ m', na atsew
mo ho;
Megye W'anosɛm midzi
ntsi,
Nyame Eguambaa, maba!

6. Mbrɛ metse yi ara,
Wo dɔ kɛse n'
Ebubu mpampi nyinaa mu,
N-kyii m'bɛyɛ Wo nko
Wodze,
Nyame Eguambaa, maba

7. Mbrɛ metse yi ara,
adehye dɔ n'
Ne trɛ, no war, no bun,
no krɔn,
M'bɔsɔ wɔ ha na sor mahwɛ;
Nyame Eguambaa,
maba!

Charlotte Elliot

Christian Asɔr Ndwom 353

285

1. Me brɛ renɔyɛ kwa,
Me brɛ renɔyɛ kwa
Sɛ mede Nyamesom pa
Tena ase m'abrabo yi mu
a me brɛ renɔyɛ kwa

2. Me brɛ renɔyɛ kwa
Me brɛ renɔyɛ kwa
Sɛ mede Nyamesom pa
Tena ase me nkwa yi
mu a
Me brɛ renɔyɛ kwa
P.B. Appiah-Adu - PAN (T) 566

286

1. Me brɛ renɔyɛ kwa
Wɔ otwa adwuma yi mu
Me brɛ renɔyɛ kwa' ra da (x2)
Mɛkɔ so masom Wo
Medi wo nokware daa
Medi W'akyi akɔsi awiɛ
Na W'ahyɛ me ahenkyɛw (x2)

2. Wo brɛ renɔyɛ kwa
Wɔ otwa adwuma yi mu
Wo brɛ renɔyɛ kwa' ra da (x2)
Kɔ so na som No
Di no nokware daa
Di Nakyi kɔsi awiɛ
Na ɔbɛhyɛ wo ahenkyɛw (x2)

3. Mo brɛ rennyɛ kwa
Wɔ otwa adwuma yi mu
Mo brɛ rennyɛ kwa' ra da
(x2)
Mo nkɔ so nsom no
Monni no nokware daa
Monni Nakyi nkɔsi awiɛɛ
Na ɔbɛhyɛ mo ahenkyɛw (x2)

4. Yɛn brɛ rennyɛ kwa
Wɔ otwa adwuma yi mu
Yɛn brɛ rennyɛ kwa' ra da (x2)
Yɛbɛkɔ so asom Wo
Adi Wo nokware daa
Adi W'akyi akɔsi awiɛɛ
Na Woahyɛ yɛn ahenkyɛw
(x2)
Grace Gakpetor

287

1. Me dɔfo ne Wo, me
Wura
Mɛsom Wo daa, (x2)
Me Nyankopɔn, Wo so,
Woboro ade nyinaa so
Me dɔfo ne Wo, Me Wura
Mɛsom Wo daa.

2. Me dɔfo ne Wo, me
Wura
Mɛsom Wo daa, (x2)
Me Nyankopɔn, Wo so,
Wutumi ade nyinaa yɛ
Me dɔfo ne Wo, Me
Wura
Mɛsom Wo daa.
Opoku Onyinah

288

Me Guankɔbea ne Wo
M'Abandenden ne Wo
Me Nyankopɔn, Wo tumi
so
W'adɔɛɛ so yɛn so
Rosina Aninkora

289

Me gyefo kɛse, Awurade
Me gyefo kɛse ne Wo
Awura mu Awurade
M'ani da wo so
Wo na metwere Wo
Kora me, kuta me,
Ka me fam Wo ho,
Kristo
Wo so na m'ani da
Opoku Onyinah

290

Me gyefo ne Wo, Awurade
Wo kura me mu
Me gyefo ne Wo, Kristo
Wo ka me ho
Woahye me bo se
Wo kura me mu
Na Wo rennya'e me da
Enti minsu-ro bone bi
Wo kura me mu.
Me gyefo ne Wo, Awurade
Me gyefo ne Wo, Kristo
Wo kura me mu
Wo ka me ho
Opoku Onyinah

291

Me honhom, kra ne me
honam
Jesus mede rebrɛ wo
Aforɛbɔde a sho te krɔnn
Eye wo de daa nyinaa
Made nyinaa gu pata no
so
Meretwen ma ogya no aba
Meretwen, Meretwen,
Meretwen
Meretwen ma ogya no aba
Christian Asɔr Ndwom Fofor 1000

292

Me hye hama afa nea
eye ama me
Apegyade no ye me fe
Berɛ a wɔkyekye ɔsoro
nnepa no
Me de me nsa kaa Yesu
Hallelu Ya! Hallelu Ya!
Me hye hama afa nea
eye
Hallelu Ya! Hallelu Ya!
Me hye hama afa nea
eye
Eunice Johnson
PAN (T) 669

293

1. Me kra 'Damfo, Jesus,
Regye me taataa,
'kɔma Agya Dɔfo no,
Ono na Ohwehwe me

*Sɛ mihu Wo yie a;
Mesom Wo nokware mu,
Honhom mu, mesom Wo;
Merensan m'akyi*

2. Me kra 'Damfo Jesus,
Merehwehwe Wo,
Nanso Woka me ho,
Boa me ma minhu Wo

3. Me kra 'Damfo Jesus,

Mennte Wo nka bio,
Boa me ma minhu Wo,
Wo a Woka me ho.

4. Me kra 'Damfo Jesus,
'Ma mahu Daapem Nyame
Mahu Wo dɔ bunu no,
Anigye mu mɛsom Wo
Opoku Onyinah

294

Me kra repere hwehwɛ Wo
Me bɔfo ne me Nyame
Me kra kɔn dɔ w'ayɔnkofa
Sɔ me nsa na 'ne me
nhyia
Na mahu Wo, na mahu
Wo
Sɔ me nsa na ne me nhyia
Na masɛ Wo, na masɛ Wo
Sɔ me nsa na 'ne me nhyia
Grace Gapketor

295

Me kra, di dɛw na wo
nkwagye aba,
ɔde adom fi soro abɛdom
wo (x2)
Enti sɔre, di ahurusi,
Ma wo nne so to dwom
kamfo Awurade

Me kra, di dɛw na wo
nkwagye aba
ɔde adom fi soro abɛdom
wo
Agnes Manko
PAN(T) 279

296

Me kra, di dɛw na yi
Awurade ayɛ;
Di dɛw na yi Awurade ayɛ.
Me kra, di dɛw na yi
Awurade ayɛ;
Di dɛw na yi Awurade ayɛ.
Di dɛw na yi Awurade ayɛ.
Di dɛw na yi Awurade ayɛ.
Me kra di dɛw na yi
Awurade ayɛ;
Di dɛw, na yi Awurade ayɛ.
PAN(T) 201

297

Me kra, hyira Awurade
Ma me mu ade nyinaa
Nhyira ne din kronkron no
Me kra, hyira Awurade
E. K. Asamoah

298

Me kra, hyira Ewuradze
Na dza ɔwɔ wo mu
nyinara

Nhyira Ne dzin krɔnkrɔn
no.

Me kra, hyira Ewuradze
(x2)

Me kra, hyira Ewuradze
Me kra, hyira Ewuradze
Me kra, hyira Ewuradze
Me kra, hyira Ewuradze
(x2)

PAN (F) 573

299

Me kuruwa nie, Awurade
Mema so mema Wo
Bra na me kra sukɔm no
ennyae

Soro abodoo, mee me
mma ennhia me bio
Me kuruwa nie

Hye no ma, ma minni mu
*Translation by "Here is my
Cup, Lord" – PAN(T) 1016*

300

Me mpokyerɛ nyina ebubu
Me mpokyerɛ nyinaa ebubu
Me mpokyerɛ nyinaa ebubu
Me mpokyerɛ nyinaa ebubu
Mehu m'Agyenkwa
M'Agyenkwa nwanwanyi,
Osom me bo
Me mpokyerɛ nyina ebubu
PAN (F) 132

301

Me mu ade nyinaa
behyira Wo,
Meyi W'aye mɛkamfo Wo.
W'adom a ɛboro so ma me,
Meyi W'aye mɛkamfo wo.
Woyɛ Kronkron,
Wonnseɛ da,
Ahene mu hene ne W'
Awurade,
Me mu ade nyinaa
behyira Wo,
Meyi W'aye mɛkamfo Wo.
M.L. Awuku

302

Me na Nyame afɛ me
Seneɛ Wɔahye m' no mɛye
Me na Nyame afɛ me
Sɛ neɛ Wɔahye m' no mɛye
Eunice Johnson

303

Me ne No bedi dɛw daa
Wɔ soro ahemfie
Sɛ me wie m'adwuma
nkonim mu a
Me ne No bedi dɛw daa
P.B. Appiah-Adu - PAN (T) 564

304

Me ne Nyame beko awies
Me ne Nyame beko awies
Me ne Nyame beko awies
Me ne Nyame beko awies

R. Sackey
PAN(T) 851

305

1. Me nhweso pa ne Wo,
Kristo Yesu.
Wo nko na mehwɛ Wo
Na masua wo nwuma no
Na me nneyɛ nyinaa,
afata wo
Ama 'binom nso ahwɛ
asua me

*Me nhweso pa ne Wo
Kristo Yesu medɔ Wo
Medan Wo, Awurade
Metwere Wo, mehwɛ Wo
M'ade nyinaa*

2. Me nhweso pa ne Wo
Nyame Ba Kristo.
Wogyaa W'anuonyam
Faa akoo tebea no
Mefa wa-hobrease a
Me su beyɛ sɛ wo
Ama 'binom nso ahwɛ
asua me

3. Me nhweso pa ne Wo
Ni-pa ba Kristo.
Wɔanhunu bone bi
Wɔ Wo nnipaban mu,
Mede meho to Wo so a
Mesesa 'yɛ sɛ Wo
Ama 'binom nso ahwɛ
asua me

4. Me nhweso pa ne Wo
Treeneeni Kristo.
Wo koo dua no so
Me bone no nti
Mehwɛ Wo dɔ yi a
Me pa me ho a-kyi
Ama 'binom nso ahwɛ
asua me

5. Me nhweso pa ne Wo
'Kunimdifo Kristo.
Wonyan' firi awufo m'
Koo soro-mu-soro ho
Sɛ mehwɛ W' nkunimdi a
ɛma me anidaso
Ama 'binom nso ahwɛ
asua me
Opoku Onyinah

306

1. Me nnamfo pa a medɔ
wɔn no
Retwen me wɔ asuogya ho

Ɛr'nyɛ na mehu wɔn
anuonyam m'
Na yɛrenni ntetew mu da
Jordan asubɔnten no ho
Soro ahenfie kwan so ho
Abɔfo bɛsoa me dwoodwoo
Yesu bɛma me akwaaba

2. Amansan ne soro agya
Yesu Kristo m'agyenkwa
Wo fi wum' no wokɔ soro
Wokɔtenaa W'agya nifa
Mehwɛ w'anuonyam kɛse yi a,
Enti na me ho atɔ me
Sorofo koto w'anim
Sɛ nea me nso meɛ ne n'

307

Me Nya-me ye
Me Nya-me ye
W'adɛ so
W'ahummɔɔ so
Enti boa me ma mensom
Wo yi-ye
E. K. Asamaoh

308

1. Me wɛɛ remfi
Me wɛɛ remfi ara da
Adehyedi kɛse yi,
Yesu mogya atɔ akyɛ me;

Me wɛɛ remfi ara da.

2. Me wɛɛ remfi
Me wɛɛ remfi ara da
Sɛ nkan n' mefom Agya
n' a,
Yesu mogya abɛpata;
Me wɛɛ remfi ara da

3. Me wɛɛ remfi
Me wɛɛ remfi ara da
Sɛ nkan n'meyɛ akoo
mpo a,
Yesu mogya ayɛ m'ɔdehye;
Me wɛɛ remfi ara da.

4. Me wɛɛ remfi
Me wɛɛ remfi ara da
Sɛ nkan n' midii fɔ mpo a,
Yesu mogya abu me bem;
Me wɛɛ remfi ara da
Eunice Johnson
PAN(T) 902

309

Me Wura Jesus, Me
Wura Jesus
Bue m'aso na mente Wo
nne
Bue m'ani na minhu Wo
yie

Me Wura Jesus, Me
wura Jesus
Kasa na mente Wo nne
A.K. Miah

310

Me Wura ne Wo,
kyerɛkyerɛ me W'akwan
Me Wura ne Wo,
kyerɛkyerɛ me W'akwan
W'akwan yɛ nhyira
W'akwan yɛ asomdwoe
O, me Wura, kyerɛ me
W'akwan
T. K. Owusu Boreh

311

Me Wura Yesu yɛ nkwa
nsu a ɛrepem
Ɛpɛm firi ɔdom ahengua
no anim
Obiara a ɔpɛ mmenom bi
kwa
Obiara a ɔpɛ mmenom
nkwa nsu no bi
P.B. Appiah-Adu

312

Me Wura, m' Agyenkwa
Merennyae Wo nkae da;
Me Wura m' Agyenkwa,
Merennyae Wo nkae da
Ha-lle-lu-ya! Ha-lle-lu-ya!
Ha-lle-lu-ya! Amen
PAN(T) 1089

313

Medɔ wo fi m'akoma mu
Medɔ wo fi m'akoma mu
E. K. Asamoah

314

Meda W'ase; Meda W'ase
Meda W'ase; Meda W'ase
Jesus dɔ me daa
Jesus dɔ me daa
Wahyɛ me anounyam
Efisɛ mahu N'
Wahyɛ me anounyam
Efisɛ mahu N'
PAN(T) 1

315

1. Meda wo ase o
Miyi wo ayɛ
Wɔ ɔdom a wode adom
me 'i
Ɔsoro bosuo ne ngo a
ɛntwa da
Wode ama me abere
nyinaa Ɔsoro bosuo ne
ngo a ɛntwa da
Wode ama me abere
nyinaa

2. Mekamfo wo o
Me trontrom wo
Wɔ ɔdom a ɛkyɛn so yi

Osoro ahonya ne sfam
nnepa
Wode ahyyehye me abere
nyinaa

3. Me pagya wo o
Mehye wo anuonyam
Wo wo tumi kese no
Sunsum Kronkron ne
owusore
tumi yi a Wode ama me
Opoku Onyinah

316

1. Meda Yesu basa so,
ne ne kokom' ho komm;
ne do kata me so ho,
me kra behome komm.
Tie abofo no nnwom a
egyigye nne wo ha,
Fi anuonyam sare so,
Fi Yaspa po agya.

*Meda Yesu basa so,
ne ne kokom' ho komm;
ne do kata me so ho
me kra behome komm*

2. Meda Yesu basa so
m'afi dadwene nsam',
bone renhaw me honhom,
m'afi ha nnyigye mu
M'afi suro, akyinnye

Ne aw'rehow nyinaam'
Schwe kumaa bi n' aka,
Ne nusuwa kakra.

3. Yesu me kra
Guankɔbea,
me Yesu wu maa me;
tete botan no mu ho,
na me were behye.
Ho na mfam na matwen,
adesae sum nyinaa mu;
kosi se ade bekye
asuogya honom.

Frances Jane Alsthne

Presby Asore Dwom Nhoma 503

317

Medan Wo, me Nyame
Mabue me mu ama
W'asem
Mihia Wo, boa me
Ma mentena Wo dom mu
daa
E. K. Asamoah

318

Mede m'akoma mɛda W'ase
Mede m'akoma meyi W'aye
Mede m'akoma mɛda W'ase
Mede M'akoma meyi W'aye
PAN (T) 49

319

Mede m'ano beyi Wo aye;
M'ano yi beyi Wo aye;
Mede m'ano beyi Wo
akyerε;
Ama wiase nyinaa ahu W'
M'ano bεka Wo nkwagyesεm;
Akyerε wɔn a wɔayera;
Mede m'ano beyi Wo aye;
M'ano yi beyi Wo aye
Grace Gakpetor

320

Mede m'anofafa bεka
Mede m'anofafa bεka
ɔgye kεse a Yesu agye me
Mεka ama amansan
nyinaa ate
Rosina Aninkora

321

1. Mede m'aseda 'brε Wo
Mede m'aseda 'brε Wo
Wo ne me Nyame a,
waboa me abeduru nnε yi.
Mede m'aseda 'brε wo oo
Aseda ye wo de.

2. Mede m'ayeyi 'brε Wo
Mede m'ayeyi brε Wo
Wo ne me Nyame a, waboa
Me abeduru nnε yi
Mede m'ayeyi 'brε wo oo
Ayeyi ye wo de.
A.L. Angoh

322

Mede me honam ne me
kra
Beyi me Nyame aye
Mede m'akoma nyina'ra
Bεda me Nyame ase
Sε mehwε nea Onyame aye
Ne dɔ, εne Ne
mmɔborɔhunuu
εεε sε mede me nipadua
nyinaa
Bɔ afɔre ma Yesu
Mede me tεkyerεma
Mεkamfo No
Efisε ɔno na W'agye me
Afi ɔbonsam sεεε mu
Ne ne nkoa-som mu
Kofi Ani Johnson

323

Mede meho bεhyε Yesu
Kristo ase
ɔhaw ne amane nyinaa m'
Mede me ho bεhyε Yesu
Kristo ase
Wɔ m'abrabɔ nyinaa mu
Mεkɔ so masom wɔ
nokware mu
Yesu wɔ mafa, minnsuro
ɔhaw
Mede me ho bεhyε Yesu
Kristo ase
Mewɔ abotire wɔ soro da bi
E. K. Asamoah

324

Mede ɔhyewbɔ gya ne
Jesus bɛnantew;
Mede ɔhyewbɔ gya ne
Jesus bɛnantew.
Mede ɔhyewbɔ gya ne
Jesus bɛnantew ɛnnɛ ne
daa nyinaa

J.C. Quaye - PAN (T) 373

325

1. Medi W'akyi daa
M'Agyenkwa
Wode wo mogya atɔ me;
Sɛ Wiase nyinaa bɛpa
me mpo a
W'adom nti, medi W'akyi
daa.

2. Mɛbɔ Wo din daa
m'Agyenkwa
Wo din no yɛ me nwonwa
sɛɛ
Edwudwo me kra,
m'akoma tɔ me yam
Wo din no tu me suro
nyinaa

3. Yesu, ma memfa me
ho nto Wo so
Na manya nkwa a enni
awiei;

Hyɛ me den na matumi
agyina
Wo din nti medi nkonim
daa
Verse 2-3 by S.A.K. Karikari
PAN (T) 844

326

Medi Wo din ho adanse
akyerɛ aman
Jesus; Woayɛ ades yiye
Mɛka W'anwonwadwuma
a Woayɛ
Jesus, Woayɛ ades yiye
Mafi dɔte pɔtɔ no mu
Mafi sum 'tumi ase
Maba hann kɛsɛ a ɛyɛ
nwonwa no mu
Jesus, Woayɛ ades yiye.
Margaret Akuffo
PAN(T) 868

327

1. Meenya ngyirama
apem maadow ndwom
Meeyi mo Pɔmfo ayɛw
Maakamfo me Hen
N'enyimnyam
N'adom no konyimdzi

2. Mo Wura dɔyɛfo, me
Nyankopɔn
Boa m' ma mombɔ dawur,
Memfa Wo dzin n'enyidzi
no
Mentahye mbea nyina

3. Jesus! dzin a otu hɛn
suro,
Oma awerɛhow bɔ adze;
Ɔyɛ sanku wɔ abɔn asom'
Ɔyɛ nkwa nye asomdwee.

4. Ɔkasa, na wotsie Ne ndze a
Ewufɔ nya nkwa bio,
Akoma werɛhonyi dzi dɛw
Hianyi buroburo gye dzi

5. Odwuruw bɔn no tum
koraa,
Otu daduanyi dua m';
No bɔgyaa tum san fifo ho,
Odzii nyim maa mo so.

6. Hom bɔn nyinaa da
Jesus do:
Wokum Nyame Eguambaa
Wɔdze Ne kra so bɔɔ afɔr
prɛko
Maa obiara ne kra
Charles Wesley - CAN 1
Christian Asɔr Ndwom Fofor 1

328

Megye Nyame edzi
Megyaa bɔne yɛ
Mayɛ Nyame ne ba
Mowɔ nkwa a onnyi
ewiei
N'asɛm, N'asɛm
N'asɛm tse mo mu
N'asɛm tse mo mu
Ntsi mo dɔ mo nua
Eunice Addison, PAN (F) 576

329

Mehu N'anuonyam sɛnea
stɛ
Sɛ mihyia Me Wura
Yesu wɔ aheman m' a
Ɔbɛma me amo ne tenabea
pa
ɛhɔ na me werɛ befi me
brɛ nyinaa
Grace Gakpetor

330

Mehwehwɛ Wo, Yesu nko
Mehwehwɛ Wo, Yesu nko
Na wɔatwerɛ sɛ: "Nkwa nsu
Bɛsen afiri wo yam" (x2)
PAN (T) 975

331

Meka wo ho, na mma nsuro
Tu anammɔn wɔ gyidi mu
Midi w'anɔm, Midi w'akyi
Tweaduampɔn ne Me din
Me na M'ahyɛ wo bɔ
Opoku Onyinah

332

Mekyɛn ɔhonyani,
mekyɛn ɔhonyani
Mewɔ Jesus m'
Agyenkwa
a Ɔdɔso ma me
Mekyɛn ɔhonyani (x2)
PAN (T) 550

333

Mene nkwagye farebae
Nea ɔhwɛhwɛ me no behu me
Madi ɔtamfo no so
nkunim ama mo
Madi ɔtamfo no so nkunim

334

1. Mene no anante mfeɛ
kakra ni
Mene Yesu anante mfeɛ
krakra ni

*Ɔyɛ ɔyɛnko a Ɔnnii me
hwammɔ da
Tebea nyina'ra mu,
Mene No ar' na ɛnam
ɔyɛ ɔyɛnko a Ɔnnii me
hwammɔ da
Tebea nyina'ra mu,
Mene No ar' na ɛnam*

2. Mafa ogya mu,
nanso ogya no anhyehye
me
ahokyɛre mu, ɛsum kabii
bɔn mu mpo
Ɔyɛ ɔyɛnko a...

3. Mafa ogya mu,
Atamfo ne me adi asi
bebreɛ
ahokyɛre mu, ɛsum
kabii bun mu mpo
ɔyɛ ɔyɛnko a...

4. Onii me hwammɔ da
ɛne wo nso, ɔnni wo
hwammɔ da
Jesus Christ yɛn ahohia
mu boafɔ
*Ɔyɛ ɔyɛnko a.....
Moses O.K.*

335

1. Mene Onyankopɔn
W'Awurade no
Me na me bɔɔ asaase mu
nnesma nyinaa

Memmrɛ na mempa abaw
Mema nea wɔabrɛ no
Tumi nya ahome ne
ahɔɔden foforo.

2. Wɔn a wɔtwɛn Me no
nya M'ahɔɔden
Wɔde ntaban foforo foro
sɛ akɔre
Wotu mmirika na
wɔmmpa abaw ara da
Wɔnantew na wɔmmrɛ,
Efisɛ wɔ'ahome ne me

3. Enti tu gyidi anammɔn
me mu
N-hwɛ w'akyi ne benkum
ne nifa
Twɛn me ara nko,
M'animpa di wanim.
ɛno na ebɛsi wo yie
Na wahu m'anuonyam
E. K. Asamoah

336

Mene Yehowa, Me din ne
no
Mene Yehowa, Me din
yɛ kɛsɛ
Mene Yehowa, Mensakra
da
Mene Yehowa, Me din
ne no
Beatrice Ako – PAN(F) 1090

337

Menim sɛ Awurade
bebie kwan bi ama m'
Sɛ meɔ bra pa a ɛho te a,
Yi bɔne akwa, na meye
papa a,
Minim sɛ Awurade
bebie kwan bi ama m'

338

Menya nhyira, nhyira a
ɔbor do;
Mowɔ Nyame a ɔtse
akoma m'
Ɔye Pentekost wɔ me
kra mu
Ɔye ogya a ɔtamfo no
suro.

Eunice Addison - PAN (F) 569

339

Mer'hwehwɛ W' na
mahu sɛ-ne Wote
Boa me na mahu
W'akwan nyinaa mu
Mihu Wo a, mɛye nea
Wo'kyerɛ me nyinaa
Boa me na me 'nhwɛso'
adwuma yi asɔ W'ani
Boa me, boa me,
Awurade
Ma minhu W'akwan
nyinaa mu

Mepɛ sɛ miɥu Wo, boa
me ma minɥu Wo,
Me Wura, Jesus, boa me
ma minɥu Wo
Opoku Onyinah

340

Mer'mma m'abam mmu da
Mɛkɔ so masom Nyame
Oka me ho yi
Mer' nni nkogu da
Oyɛ kɛsɛ wɔ m'abrabɔ yi mu
Grace Gakpetor

341

1. Merehwehwɛ Wo
Merehwehwɛ Wo
Wɔ Asennua n'so
M'Agyenɥwa (x2)
Sɛnea Wo dɔ me,
Me nso medɔ Wo
Wɔ asennua n'so
M'Agyenɥwa

2. Minni ahotɔ bi wɔ
m'akoma m'
Yesu yi Wo ho kyerɛ me
Wiase reys afa me
nnommmum
Yesu, ma minɥu wo
ɛnnɛ

Sɛnea Wodɔ me, me nso
medɔ Wo;
Yesu, ma minɥu Wo ɛnnɛ.

3. Wo ho ɔkɔm ne sukɔm
de me kra;
Yesu, ɛhe mpo na Wokɔ?
Mesrɛ ho, enyi Wo ho
nhintaw me
Yesu, bra ma minɥu Wo
ɛnnɛ
Sɛnea Wodɔ me, me nso
medɔ Wo
Mesrɛ W' bra ma minɥu
Wo ɛnnɛ.

4. Nhwe me mfomso n-
tua me ka;
Eno de Yesu, mɛtɔ
bahaw
Kae W'adehye mogya a
Wuhwie gui n'
Na fa me mfomso nyinaa
firi me
Sɛnea Wodɔ me, me nso
medɔ Wo
Wɔ asendua n' so, m'
Agyenɥwa
2-4 by S.A.K. Karikari
PAN'(T) 954

342

Merennyaw Wo da biara da
Merennyaw Wo da biara da;
(x2)

Wofam me ho yi,
Mɛhyɛ wo anuonyam
Wusu frɛ me a, Mɛgye Wo so;
Wofam me ho yi,
Mɛhyɛ wo anuonyam
Wusu frɛ Me a, Mɛgye wo so.
PAN (T) 473

343

1. Merensesa me Nyame da:
Merensesa me Nyame da.
Nsɔhwɛ biara a ɛbɛba me
so
Merensesa me Nyame da (x2)

2. Yesu nkutoo ne m' Awurade
Ɔno nkutoo na mɛsom No
Ɔkwan biara a Ɔde m'bɛfa
so no
Medi N'akyi, merensan da (x2)

3. Ɔno nko ne kwankyerɛfo pa;
Ɔkwankyerɛfo bi nni hɔ
bio
Ɔbedi m'anim de m'akɔ
soro fie;
Ɔbɛma me nkwa a enni awiei
(x2)

4. Yesu Kristo, bɛhyɛ me
den;
Ɔbra akwantu nsɔhwɛ yi
mu

Honhom Kronkron,
bɛhyɛ me ma;
Matumi ako adi nkonim
(x2)
1st verse by Rosina Sakaa
2-4 verses by S.A.K. Karikari

344

Merepem so kɔ;
Jesus, merepem so kɔ
Sɛ me nkurɔfo yɛ me dɛn
ara a merensan
Me ne wɔn a wɔapo
wiase bɛkɔ
Masim yi, mede,
merepem so kɔ
PAN (T) 363

345

Meresiesie nnipa bi ama
wɔn tumi
Na Mama m' ayeyi atra
wɔn anom
Me honhom bedi wɔn kan
wɔ asase so
Na wɔahyɛ Me din
animuonyam
Si W'asɔre, hyɛ yɛn den,
Owura
Ka yɛn bom wɔ Wo ba no
mu;
Ma yɛnyɛ koro Wo nipadua
mu
Ne Wo ba no ahenni mu
Translation by Johnson
Agyemang Baduh – PAN(T) 1017

346

Mesi m'asɔre asi ogya so,
Ne gya tum' no rennum da
Mayɛ mo ogya, mayɛ mo
ogya
Mayɛ mo ogya ama M'asɔre-
si

PAN(T) 1279

347

Mesi me dan wɔ ɔbotan so
Meto me bo na masi no yie
Na me ne Jesus bɛtena m'
Mesi me dan wɔ ɔbotan so
Sɛ osu retɔ a, minsuro,
Sɛ ahum retu a m'akoma ntu
Mesi me dan wɔ ɔbotan
so

Na me ne Jesus bɛtena m'

PAN (T) 447

348

Mete ase yi, mɛto Yehowa
dwom;

Mewɔ hɔ yi, mɛto me

Nyame dwom,

Ma Yehowa N'anuonyam
ntra hɔ daa

Yehowa ani nnye Ne

nnwuma mu

P.B. Appiah-Adu

PAN (T) 123

349

Mete nne bi firi soro
Ɛrekasa, ɛrekasa ma me
Ma m'akoma atɔ me yam
Na nkonim ayɛ me de
Jesus ne nne ɛrekasa,
Ɛrekasa, ɛrekasa ma me

Eliezer Yaw Arkoh- Larbi

350

Mete wɔ soro sɛ wɔrebɔ
sanku

Mete wɔ soro sɛ wɔrehyɛ
W' anuonyam

Asafo dɔm yi monka me ho

Nto ayeyi dwom mma

yɛn hene No

Nea W'adi nkunim ama

yɛn

Ayeyi dwom na mɛto,

Ayeyi dwom na mɛto,

Kristo na mɛto ama Wo

Opoku Onyinah

351

Metse ɔdɔ ne nsɛm

Sɛ mehwɛ bɔgya n' a

Muhu afɔrbɔdze a ɔso

Minya Nyame m'

asomdwee

Translation of "I hear the words
of love" - PAN (F) 264

352

Metse Ne nka m'akoma mu
Metse Ne nka m'akoma mu
Metse Ne nka m'akoma mu
Metse Ne nka aber nyinaa

PAN (F) 122

353

1. Mewo agyapade wo
Kristo mu,
Adom mmoroso a
menntumi nka;
Ne mogya a tumi wo mu
Na ode atua me ti ka
Den na mewo ye ma
Kristo?
Mebɔ ne din na m'ado no.

2. Mewo agyapade wo
Kristo mu
Ono ne me kra gyefo pa;
Nneboneyɛfo
mmoborɔhunufɔ
W'apopa me bone no
nyinaa,
Ne nkwaye no aye me
nkwaye,
Mebɔ ne din na m'ado no

3. Mewo agyapade wo
Kristo mu,

Getsemane kuruwa kae
me;

M'adesoa ye no adesoa,
Enti ohunuu amane
maa me

Den na mewo ka wo
Kristo ho?
Mebɔ ne din na m'ado no.

4. Mewo agyapade wo
Kristo mu,
Mogya bi a shoro bone;
eye adom nkwa nsu bi a
epem fi Kristo apirakuru
mu;
Adom bi na ode agye me,
Mebɔ ne din na m'ado no

5. Mewo agyapade wo
Kristo mu,
N'afɔbu no abu me bem;
M'awershow adan me
anigye,
Me bone a Kristo soaaes
nti,
Awurade Kristo Kronkron
gyefo,
Mebɔ ne din na m'ado no.

6. Mewɔ agyapade wɔ
Kristo mu,
Ɔdɔ me kosii wu mu mpo;
W'asie me nipa dedaw no
W'ama m'ahu ne dɔ
mmoroso;
ɔbɛkae me wɔ N'ahenni mu
Mɛbɔ ne din na m'adɔ no.
Apostolic Twi Hymnal 190

354

Mewɔ anuonyam bi wɔ
soro hɔ
Wɔ me Wura Yesu mu
ɛda a Obeyi Ne ho adi
Mehu no sɛnea ɔte
Anuonyam a ɛnsɛ da
Anuonyam a ɛhyerɛn
daa
Na Yesu de bɛhyɛ me
Wɔ N'Agya aheman no
mu hɔ
Rosina Aninkora

355

Mewɔ Jesus a ɔte me mu
Mewɔ Jesus a ɔte me mu
Me Wura ne No
Mɛsom No daa nyinaa
'fisɛ ɔyɛ m'ades nyinaa
P. B. Appiah-Adu

356

Mewɔ Jesus me nkwa
nyinaa mu;
Mewɔ Jesus me nkwa
nyinaa
Ɔyɛ me nantew, Ɔyɛ me
kasa
Ɔyɛ me nna, Ɔyɛ me sɔre
Mewɔ Jesus me nkwa
nyinaa mu
PAN (T) 356

357

Mewɔ Nyame Otumfo wɔ
m'anɪm
Nokware Nyame
Ɔkyerɛ me nsa akodi daa
nyinaa
M'atamfo so
Ɔka me ho yi, minsuro
biribi
Nyame Tumfo meyi
N'ayɛ daa daa
Psalm 18:34
Words by M.K. Yeboah – PAN(T)
463

358

Meyɛ honam ne mogya
na wofrɛɛ me sɛ
memmra
mmeyɛ W'adwuma

Meyɛ honam ne mogya
na wofrɛɛ me sɛ
memmra mmɛyɛ
W'adwuma
Hyɛ me ma; hyɛ me ma
Na matumi ayɛ
W'adwuma
Meyɛ honam ne mogya
na wofrɛɛ me sɛ
Memmra mmɛyɛ
W'adwuma
PAN(T) 834

359

Meyɛ Ogya a Meredɛr'
wɔ wo mu
Meyɛ Ogya a Meredɛr'
wɔ wo mu
Mɛma wo tumi
Na woanya ahɔɔden,
Na wako akɔ w'anɪm
Mɛma wayɛ nɪam
Na woadi nkonim
Na wafa asade kwa
A.L. Angoh

360

Meyɛ ogya mframa a,
Meredɛw wɔ wo mu,
Ama woako adi nkunim
Agnes Manko
PAN (T) 379

361

Meyɛ Onyame, meyɛ
Onyame,
Meyɛ Onyame a
mensakra da (x2)
Meyɛ Onyame a
mensakra da (x2)
Mensakra da
Meyɛ Onyame a
Mensakra da
"I am the Lord"
Translation by R. Sarpong Asomani
PAN 577

362

Meyi wo din ayɛ daa
nyinaa
Mɛtrɔntrom wo Awurade
Meyi wo din ayɛ daa
nyinaa
Mɛtrɔntrom Wo
Awurade

363

Meyi Yesu ayɛ,
Ɔɔɔ a Ɔɔɔ adɔ me
W'ama afɛpa ato me a
Meyi N'ayɛ daa (x2)
Mmo ne yɛ oo! mmo ne yɛ oo!
Mmo ne yɛ oo! mmo ne yɛ oo!

364

Mεbrε m'akoma ase;
Na mayε nea wahyε me no;
Nea Awurade pε sε Oye no;
Ode me ayε

Eunice Johnson - PANT (T) 1263

365

1. Mεdɔ wo O Kristo
Mεdɔ Wo daa
Tie me nankroma anim
mpaebɔ
Nea mesrε Wo ne sε
Mεdɔ Wo Kristo nko
Mεdɔ Wo daa, Mεdɔ wo
daa.

2. Kan no mepεε wi-ase
anigyε
Afei me hwεhwε Wo ma
nea εyε
Me pε ara ne sε mεdɔ
Wo Kristo nko
Mεdɔ Wo daa, Mεdɔ wo
daa.

3. Mma awershow nni
me dwuma daa
Nanso W'abɔfo no dwom
yε dε
Wɔne m'βeto dwom sε;
Mεdɔ wo Kristo nko

Mεdɔ Wo daa, mεdɔ Wo
daa

4. Megu ahome maka
W'ayeyi
Eyi ara na me koma
bεyε
Me mpae ara ne sε; mεdɔ
Wo Kristo nko.
Mεdɔ Wo daa, mεdɔ Wo
daa.
PAN (T) 831

366

Mεdɔ wo, me Wura
mεsom Wo
Mεdɔ Wo, me Wura
mεsom Wo
Wɔ nkunim a W'adi ama
me
Wɔ Kalvary bepɔ no so
Wɔ Kalvary bepɔ no so
Opoku Onyinah

367

Mεda W'ase, meyi W'ayε
Nea Woyε ma me nti
Meyi W'ayε
J. Odoi Korang

368

Məhyehye m'adamude wə
soro
əhə na nwewee nni hə
əhə na nkannare nni hə
Məhyehye m'adamude wə
soro

369

Məkə bepəw no so
Məkə bepəw no so
Sə ɔbən' ne ne dəm twa
me ho hyia a,
Məkə Awurade ne bepəw
no so

*Translation of "On the mount I'll
go" (PH212) – PAN(T) 411*

370

Məto Awurade ho dwom
Na ma na Wama ne ho
so Məto Awurade ho
dwom
Na ma na Wama ne ho so
M'ahodden ne me
nnwomto ne Yehowa
Na Waye me nkwagyefo
Ono ne me Nyankopən
Oye m'Agya
Na məkamfo No
Na məma No so
P.B. Appiah-Adu – PAN(T) 286

371

1. Məto dwom mama
Onyame
Na mada no ase daa;
Na mihu ade nyinaa mu
Sə ɔpə me yiye pa
Ayamye ne mməborɔhununu
Enə də ahye no ma
Ode də hwə ne mmofra
Wə wən asetena nyinaa
mu
Nneɛma nneɛma sen ako
Na wənne me Nyame də

2. Nyame de ne nsa
akata
Me honam ne me kra so,
Sə ɔkre ntaban a
Ode trəw ne mma so no,
Efɛ sɛ ɔmaa me nkwa,
Mewə me na yam no po
Ne me nna nyinaa nso
Abedu nne na wahwe me
Nneɛma, nneɛma ... n a

3. Ne ba koro a ɔdɔ no
Na oyii no mae maa me,
Sə onnye me mfi me bəne
m'
Ne amanehunukrom,
Ampa, saa ɔdɔ yi dɔso;
Me honhom hwehwe mu a,
Enhu ne nyinaa mu da;

Enti na me nso medo no.
Nneema, nneema ... n a

4. Ne honhom n'ode no
ma me
Se omfa n'asem no so
Mmra me mu na onkyere
me

Kwan a ede ko soro,
Na mmstew me koma mu;
Na omma me gyidi a
Ebedew se 'kanea
Wo awerghow ne wu mu,
Nneema, nneema... n a

5. Ode saa hwε me kra yiye;
Ohwε me honam nso;
Onim nea ehia me
Ansa na mesre no po.
Se m'ahoden nnwso
N' anka mehwe ase a,
Ono Nyame no ara
Beso me mu ama me so
Nneema, nneema ... n a

6. Meda a, Nyame na
owen me
Na ohwε me anadwo,
nanso oma ade kye me
se minhu dom foforo.

Se me Nyankopon anhwε
me
na wamma ne honhom pa
ankyerεkyere me a,
anka meyerεe akye.
Nneema nneema sen ako
na wonne me Nyame do

7. Satan de haw ne amane
Ahorow pii ba nnipa so;
nanso wantumi ansεe
me,
me nkwagye fi Nyame do
on'na wasoma ne bofo
se mmeyi obonsam
bone a oboo ne trim
se obeye me mfi me so.
Nneema nneema n.a.

8. Se oba bi afom n'agya
na wabu n'asem so a,
n'agya no betwe n'aso de,
nanso ontu no koraa;
saa ara na mefom
Onyame
na me were fi no a,
m'agya pa no hwe me
mmaa,
na omfa nkrate mmε me.
Nneema nneema n.a.

9. N'asotwe no ne ne hwe
no,

enyɛ me honam dɛ de,
nanso sɛ mehwɛ yiye a,
ɛkyerɛ sɛ ɔkae me;
na ɔdɔ nti na Onyame
de amane ba me so,
na honam ne wiase antwe
me amfi ne kwan so.
Nneɛma nneɛma n.a.

10. Nanso ɔkyekye me
werɛ
wɔ m'amanehunu po;
wasusuw ne mma amane,
ɔmma ɛmmoro wɔn so.
Ma osu nhwe me ara;
owia befi bio,
na mede boasetɔ
metwɛn da a m'ani begye
no
Nneɛma nneɛma n.a

11. Yiw, Onyame dɔ nsa da,
na ne dɔ no so ampa
M'agya pa, meyi w'ayɛ daa,
Na mesɛ wo sɛ ɔba,
sɛ, fa me koraa yɛ wo de,
na ma minso wo mu daa
anadwo ne awia,
na memfa wo kwan so
yiye
ɛnkodu sɛ mehu wo
ne wo dɔ no ɔsoro!
Presby Asɔr Nwom Homa 38

372

Mɛtrontrom Wo, meyi
W'ayɛ
Mɛhyɛ Wo din anuonyam
Mɛtrontrom Wo, meyi
W'ayɛ
Mɛhyɛ Wo din anuonyam
Mɛto dwom mama Wo
Nyame
Wɔ nea woayɛ ama me no
Mɛtrontrom Wo, meyi
W'ayɛ
Mɛhyɛ Wo din anuonyam
E.K. Asamoah
PAN(T) 139

373

Mɛyɛ dɛn na makamfo
Wo m'Agya e?
Wɔ ade kɛse a W'ayɛ
ama me
Mɛyɛ dɛn na makamfo
Wo m'Agya e?
Wɔ ade kɛse a W'ayɛ
ama me
Mɛsom Wo, mɛsom Wo
Mɛsom Wo, daa nyinaa
Mɛyɛ dɛn na makamfo
Wo m'Agya e?
Wɔ ade kɛse a Woayɛ
ama me
PAN(T) 346

374

1. Mɛyɛ nea metumi ahyɛ
W'anuonyam
M'asetra akwantu yi m'
Msto dwom, maka
W'asɛm Awurade
'Ma ebinom ahu Wo dɔ

*Mɛyɛ Awurade pa, mɛyɛ
Medi me bɔhyɛ no so
Nkwa ne owu m' medi
Wo nokware
Awurade; eyi na mɛyɛ*

2. Mɛyɛ W'adwuma
nokware m' Awurade
De atua me kaw no bi
W'adɔɛ a woayɛ akyerɛ
me no nti
De atwe wɔn a wɔayera

3. M'ani bɛgye Wo som
ho, Awurade,
Kosi sɛ wobɛfrɛ me
Na me ne hann soro abɔfo
no
Beyi wo din ayɛ daa.
*I'll do what I can for Thy Glory,
Lord Faith Message, Translated
into Twi by Eld. Sefa Dwamena
PAN(T) 840, PH 311*

375

Mifi nkoasom yaw ne
sum no mu
Jesus maba! Jesus maba!
Wɔ fawohodi anigye ne
hann mu
Jesus maba Wo hɔ
Fi me yare mu
Maba W'ayaresa m'
Fi me hia mu
Maba W'ahonya no mu
Fi me bɔne mu
Maba W'ara Wo nkyɛn
Jesus maba Wo hɔ
W.E. Witter (Rtd.)

376

Migyina Calvary bepɔ no
so
Na mehwɛ deɛ Onyame
ayɛ (x2)
Na mehwɛ deɛ Onyame
ayɛ
Na mehwɛ deɛ Onyame
ayɛ
Migyina Calvary bepɔ no
so
Na mehwɛ deɛ Onyame
ayɛ
PAN(F) 510

377

Migyina Obotantim no so
Na matena ne me akɔsi
ase
Megyina Awurade
Kristo so
Na schwɛ bi anhwe me ase
Megyina no so, Megyina
Kristo so
Na matumi ako akosi ase
Megyina no so, megyina
Kristo so
Na m'ayɛ nkunimdifo
Eunice Johnson

378

Mihunuu wo akyiri, na
mefrɛ wo
Na mayɛ wo m'agyapadeɛ
Tena me mu, na mɛyɛ wo
yie
Mɛyɛ wo yie daa nyinaa
Minim wo din na mafɛ
wo
Mɛhwɛ ama n' asi wo yie
Tena me mu, na mɛyɛ wo
yie
Mɛyɛ wo yie daa nyinaa
Grace Gakpetor
PAN(T) 1282

379

Mihuu wɔ beɔ n' atifi
Sɛ Awuradze reba
Jesus reba, Jesus reba;
Ɔde dɛw bɛba;
Na dɛw bɛba adekyee n' mu
Na dɛw bɛba adekyee n' mu
Osu ba bɛsɔɛ anadwo
Na dɛw bɛba adekyee n' mu
PAN(F) 421

380

Minim Ne din, ɔn' ne
Jesus;
Minim Ne din, ɔn'ne
Jesus
Ɔyɛ ahene mu Hene,
Ɔyɛ awura mu Owura
Minim Ne din, ɔn' ne
Jesus
P.B.Appiah-Adu - PAN(T) 306

381

1. Minim No, Awurade
Ɔsɔ me nsa de me twa
A-subɔntenYordan
Abrabɔ m' yɛ sum, 'mu
yɛ den
Awurade ntumi mpa ne
nkurɔfo
M'ahɔɔden so betumi
ahwan
Owu sunsum betumi abu
afa me so

Awurade ntumi nto wɔn
 a wɔapaw wɔn ntwene
 ‘Wɔ wum’ne nkwa mu
Owu m’, nkwa m’
Minim no Awurade
Awurade sɔ me mu
kyers me kwan
Owu m’, nkwa m’
Minim no Awurade
Awurade sɔ me mu
kyers me kwan

2. Meyɛ Awurade dea
 Nea Onim me ansa na
 ɔr’nwene me
 Wɔ me na yam no
 Abrabɔ mu yɛ kusuu ne hu
 Wɔahyɛ me bɔ sɛ ɔka me
 ho daa
 Owu wowɔ! Nipadua porɔ!
 Mste m’ani na W’ama
 me soro nipadua foforo
 ɔsoro abɔfo ne ahotefo
 dɔm behyia m’ kwan
 De me akɔ soro fie
Wɔ s’ro ahenfie
Wɔ dɛw ahenfie hɔ
W’agye m’kɔ soro dɛw
ahenfie hɔ
Wɔ s’ro ahenfie
Wɔ dɛw ahenfie hɔ

Wɔagye m’kɔ soro dɛw
ahenfie hɔ

Translation of “I know Him the
Lord” by Opoku Onyinah

382

1. Minim sɛ mogya no,
 Minim sɛ mogya no
 Minim sɛ mogya no di
 maa me

Da bi meyeræ,
Owui wɔ dua no so
Minim sɛ mogya no di
maa me

2. Ɔtoo Ne nsa gyee me,
 Ɔtoo Ne nsa gyee me
 Ɔtoo Ne nsa gyee me
 gyee me

3. Mihuu N’ wɔ dua no so;
 Mihuu N’ wɔ dua no so;
 Mihuu N’ wɔ dua no so;
 no so

4. Mogya no ka maa me;
 Mogya no ka maa me;
 Mogya no ka maa me;
 maa me.

PAN (T)613

383

Minyim dɛ ɔyɛ nwanwany
Minyim dɛ ɔyɛ nwanwany
ɔyarsarfo, Gyefo, Hotsewnyi
Minyim dɛ ɔyɛ nwanwany
PAN (F) 11

384

Mitwa W'afɔremuka ho
hyia
Sɛ merema W'ate
m'aseda nnwom
Na maka wo anwanwade
nyinaa
Yehowa medɔ Wofi trabea
Ampa, Yehowa medɔ Wo
fi trabea
Yehowa medɔ Wofi trabea
Nnown 26:6-8

385

Mma nnwen' ntra so
Onipa kae sɛ woyɛ dɔte
Mma nnwen' ntra so
Onipa kae sɛ woyɛ dɔte
PAN (F) 312

386

M-ma wo werɛ mmfiri,
Onyame a ɔyii wo firi
w'amane mu
M-ma wo werɛ mmfiri

Onyame a ɔyii wo firii
wo haw yi mu
Sɛ w'abrabo mu nsɛm
Yɛ yiye ma wo a
Hwɛ yiye na
woanhoahoa wo ho
Efisɛ Onyame N'adom ara
kwa
Na wote sɛnea wote yi

387

1. Mmerɛ mete yi ara;
Maba W'anim nnɛ da 'i;
Nkatanim biara nni hɔ;
Mer'hwɛ W' wɔ anuoyam
mu;
Mer'sesa asɛ W' ba
Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
hyira me (x2)

2. Suro biara nni hɔ;
Adom nko na abu so;
Nkwa nsuo na ɛrepem;
Mer'nom nsu no bi nnɛ;
Ma mafata Wo Ba Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
hyira me (x2)

3. Mogya no repem;
Repata 'ma 'bɔn'yɛfo;
Obiara ka ho bi;
Manya 'du W'anɪm nnɛ yi;
Woresesa m' ma masɛ
W' ba Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
hyira me (x2)

4. Mihu Wo a, mer'ntena
ase bio;
Emma bɔne nnwuma;
Wode me ahyɛ Boɔ
tokuro n' mu;
Woayi me afiri m' wɔ
ahotew mu;
Na me su resɛ W' ba Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
hyira me (x2)

5. 'Nuonyam a ɛboro so;
Rehyerɛn Kristo N' anim;
W'ahwim me akɔ saa
anuonyam n' mu
Merehwɛ N' wɔ
anuonyam n' mu;
Oresesa m' ma masɛ ne
ba Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
hyira me (x2)

6. Honhom a ɛma nkwa;
Ɛrepem Apam Foforo yi
mu;
Ma obiara a ɔba Agya
no nkyɛn;
Ɔrento no ntwene da;
Ɔbɛsesa n' na wasɛ ne ba
Kristo;
Maba oo, me Nyame ee,
Hyira me (x2)
Opoku Onyinah

388

1. Mmeresanten No
Tete Botantim n', ne ɔno,
Nyame Ba no, deɛ ɔhyɛ
ne ho nkɔm n'
Ɔka me ho wɔ ha
Yesu ɔne me wɔ ho
Yesu ne me wɔ ho

2. Tete ntredɛɛ Nyame
Agya a ɔfiri tete n', ne ɔno
Awurade Yesu, nea ɔreba
no
Ɔka me ho seesei
Yesu ɔne me wɔ ho
Yesu ne me wɔ ho
Translation of Ancient of Days
Opoku Onyinah

389

Mo ho dɔ ntsi na Jesus
baa wiadze dɛ m'

Agyenkwa;

Mo ho dɔ ntsi na Jesus
bowui wɔ dua no do;

Mo ho dɔ ntsi na Ɔdze
m' rokɔ n'enyimnyam
mu

Dabi m'bohu No dɔ bun
nyinaa Dɛ mbɛ ɔtse
PAN(F) 516

390

Mo ne me nkamfo

Awurade ne kɛseyɛ

Mo ne me nkamfo

Awurade ne kɛseyɛ

Na momma yemmom

mma Ne din no so;

Mo ne me nkamfo

Awurade ne kɛseyɛ (x2)

PAN (T) 114

391

Mogya n' atue emukɔ

kwan ama yɛn nso

ama ahotefo yɛanya

kwan asɔre No

Halleluya! Halleluya!

Halleluya nka Nyame

Aguammaa (x2)

Eunice Johnson - PAN (T) 1128

392

Mogya nti na manya
nkwa

Yesu mogya nti na

manyanya nkwa

Yesu mogya nti na

manyanya nkwa

Mogya nti, mogya nti na
manyanya nkwa

PAN(T) 1116

393

Momfa aseda nhyɛn

N'aponkɛse no mu

Na momfa ayeyi mmra

N'abangua no so

Monna N'ase, munhyira

Ne din

W'adi ɔtamfo no so ama

yɛn

Monna N'ase munhyira

Ne din

W'ama yɛanya yɛn fahodi.

E.K. Asamoah

394

Momfa osebo mmra N'anim

Momfa nne kɛse mma No so

Monyi N'aye, Momma No so

Ɔyɛ Ɔhene, Ɔhenkɛse

Grace Gakpetor

395

*Momma yenni Yesu ho
nkɔmmɔ
Yesu ho nkɔmmɔ nnɛ,
Yesu ho nkɔmmɔ ɔkyena
Momma yenni Yesu ho
nkɔmmɔ
Yenni Yesu ho nkɔmmɔ
daa*

1. Yesu yɛ Onyame Ba,
Onwonwani,
Ofotufɔ, Asomdwoe Hene,
Wiase Agyenkwa ne me
Nyankopɔn
Yenni Yesu ho nkɔmmɔ
daa
2. Yesu a ofi soro bae,
Wannyɛ bɔne
Na wokum No, Nso Wasɔre
Waforo kɔ soro na
Oresan aba bio
Yenni Yesu ho nkɔmmɔ
daa
Seth Asare Ofei Badu

396

Momma yenni yen
Nyankopɔn akyi;
Momma yɛmfɔ yen ho
nto No so
Na ɔno na ɔboro ade
nyinaa so;

Na ɔno na ɔbeyɛ
Na ɔno na ɔbeyɛ
Na ɔno na ɔbeyɛ
PAN (T) 408

397

Momma yɛmmɔ 'se
ɔsoro ne asaase mmom
nyi N'ayɛ
Wadi owu ne asaman so
nkonim
Wama yen daa nkwa
anidaso asi pi (x2)
Ahotefo, monto Hossiana
ɔsoro dɔm, monto
Halleluia
Nyame Aguammaa,
N'ayeyi to rentwa da
Yesu e! Amansan hyɛ Ne
din anuonyam
ɔhen' kɛse, N'ayeyi to
rentwa da
Yesu e! Amansan hyɛ
Ne din anuonyam
PAN (T) 1354

398

Momma yɛnkamfo Yehowa
Na ne mu na nkwaye wɔ;
Ɛsɛ sɛ yɛkotow no na
yɛda N'ase
Na ne mu na nkwaye wɔ
PAN(T) 119

399

Monhwe nnomaa a
wokyin wɔ wim
Wɔnnɔ, wɔmpam,
wɔmmu nhyɛ asan
Agya Onyame, Ɔkyɛ a ɛso
wɔn so

Na Ɔma wɔn daa daa
aduan

Eunice Addison - PAN (T) 477

400

Monhwe yen Hene Jesus,
Ahemfo Hene;
Aman nyinaa Hene,
Jesus, ɔreba o,
Ɔno na Ɔkasa a obi nka bi o,
Osuo a odum gya
Jesus, Ɔreba o (x2)
PAN (T) 190

401

Monhyɛ Me din
kronkron no anuonyam
Na M'adi nkonim ama mo
Momma Me din no so
daa nyinaa
Na nkonim bɛyɛ mo de
A. L. Angoh
PAN (T) 7

402

Monkeka sɛ Yesu ye
Monkeka no anɔpa ne
anwummere;

Ɔyɛ mmɔborɔhunufɔ, Ɔyɛ
kasamafo
Monkeka sɛ Yesu ye.
PAN(T) 112

403

Monna Nyame ase
Oye na N'adɔe wɔ hɔ daa
Yiw N'adɔe wɔ hɔ ma
wɔn a wɔsuro ne din no
Na N'adɔɛ so wɔn so
Na N'adɔɛ so wɔn so
E. K. Asamoah

404

1. Monna Nyame ase daa
Wɔ wiase mmaa nyinaa!
Ɔsɔmaa ne ba koro
Bɛyii yen awerɛho

2. Nea tetefo hwehwɛse
Nea wɔn nyinaa 'ra pɛɛ
Nea wɔn ani gyinae,
Ɛnna anya aba yi.
3. Dawid ba kɛɛ no bae,
N'ahengua no rensakra;
Yen kra hann ɛne
nkwagye
Yesu mu n' ɛda adi.

4. Dɔfo pa, Woasiesie
daa nkwagye de ama yen;
Meda W'ase na mesrɛ
Sɛ: ma minnya me de bi.

5. Me nkwagye ne m'ahode,
Mema wo akwaaba nnε
Me wura, bebɔ wo kwan
Na fa so bra me komam

6. Me Hempa, fa w'anu'nyam
Bra behyen mu, na betenam;
Betutu mu nea enye,
Beɣε mu nea wopε.

7. Da bi wode anu'nyam
Beba abebu atɛn.
Mede fεw mehyia wo,
Na m'ani agye wo ho
Presby Asɔre Dwom Nhoma 115

405

Montintim,
Mma monhinhim da
Monkɔ so Nyame
adwumayε yi mu
Na mo brε rennye kwa da
Na mobenya akatua pa
Grace Gakpetor

406

1. Monto dwom dεdε nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no;
Momfa osebɔ nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no

*Kristo yε nkunimdi hene
ampa
Ne mogya adi nkunim
W'agye 'debɔneyɛni a ɔte
sε me
Monto dwom dεdε mma no*

2. Monto dwom dεdε nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no
Ɔde me bɔne nyinaa akyε
me
Monto dwom dεdε mma no.

3. Monto dwom dεdε nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no
Ne mogya nti manya
ahofadi
Monto dwom dεdε mma no

4. Monto dwom dεdε nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no
Ɔsahene Kristo adi
nkunim
Monto dwom dεdε mma no

5. Monto dwom dεdε nyi
Awurade ayε
Monto dwom dεdε mma no
Sε mihu m'agyen kwa
anim a
Meto dwom dεdε ama no
Apostolic Twi Hymnal 191

407

1. Monto dwom pa mma
agyenkwa,
One Yehowa!
Monna n'ase, munyi n'
aye Wɔ mmaa nyinaa'ra
Ese Kristo gyidifo se wɔma
Se wɔma ne din no so
Monna n'ase, munyi n'aye,
munhyira no daa!

2. Kristo manfo ne ne
mpamfo
ho ka wɔn ho pɛ;
na wɔn yiye ne asomdwee
ye wɔn wura fɛ
Ɔɔ ne mmofra papa,
na wohu amane a
Oboa wɔn ma wɛtena komm
hye no anuonyam

3. Se atamfo atosomfo
dɔso pii nso a,
Yesu mmofra bo rentu da,
wɔde fɛw kɔ sa;
Wokura anyamesɛm
na wɔbɔ mpae dennen nso;
Saa nkrantɛ ne akode
na wɔde yi dɔm

4. Mo, Israelfo, Nyame
nkurɔfo!
mo ani nnye daa

Se mo yɛfo ne mo Gyefo
hwɛ mo so yiye
Mo a moyɛ Sion mma,
momma mo ani nka daa
Se mo hene anya tumi
ɔsoro ne fam!

Presby Asɔr Dwom Nhoma 3

408

Monto dwom, mommo ose
Munhuro mma Asafo
Yehowa
Anwanwade a W'aye no
nti
Ade kɛse a W'aye ama yen
Munhuro mma Asafo
Yehowa

409

1. Monto Yehowa akwan
ho dwom
Se n'anuonyam no ye
kɛse
ɔno ne yen kra hintabea
ɔremma bɔne bi nto yen

*Monto ayɛyi nnwom mma
no
Na ne nnwuma ye nokware,
Nhyira nka Onyankopɔn*

2. Ɔka po nsu boa ano kuw
Ɔde bun sie nea ɛhɔ dɔ,

Ne nyansa mu nni
hwehwebea
Den na wode beto ne ho?

3. Oremma wo nan nwatiri,
Nea ohwe wo no rento nko,
Owia renhye wo awia,
Na osram rensi wo so
anadwo

4. Den na memfa mma
Awurade,
Msto N'ayeyi dwom no daa,
Ma me kra ntena ase nyi
wo aye
Na menka wo nkwagye no
nkyere
Apostolic Twi Hymnal 36

410

Morotwɛn ne mbae no
Wo Sor adampɛn mu
Morotwɛn me Jesus,
Onkɛkyer na waba
Meretsɛw, na meretsie
Ndze a ɛbetseɛm ɔdasum
Morotwɛn me Jesus,
Onkɛkyer na waba
Wahye bo de obefa m'
Dze me aketsena
N'enyimɛm mu

Wahye bo de Obɛma m'
Konyim ahenkyew na
m'aso
Meretsɛw, na meretsie
Ndze a ɛbetseam ɔdasum
Morotwɛn me Jesus,
Onkɛkyer na waba
PAN (F) 588

411

Na wɔawo Obɛ ama yen;
Wɔama yen Obabanin
Na wɔawo Obɛ ama yen;
Wɔama yen Obabanin,
N'ahenni beda Ne mmati
so,
Na wɔbɛfrɛ Ne din:
Opamfo nwanwani,
Onyame katakyi
Odomankoma Agya,
Asomdwoe Hene
Odomankoma Agya,
Asomdwoe Hene
Unto us a Child is born
Eunice Johnson - PAN (T) 245

412

Na wɔtoo Onyankopɛn
akoa Mose dwom
Ne Oguamma no dwom sɛ:
“Awurade Nyankopɛn
Ade nyinaa so tumfo,

Wo nnwuma yε akεse
Na εyε nwonwa” (x2)
Merensanten Hene,
W’akwan tene
Merensanten Hene,
W’akwan tene
Merensanten Hene,
W’akwan tene
Na εyε nwanwa
PAN (T) 331

413

N’asεm, N’asεm yε
sunsum
Onyame asεm yε nkwa
Nasεm, Nasεm yε
sunsum
Onyame asεm yε nkwa
E. Dankyi
PAN (T) 386

414

N’ayeyi rensa da
N’ayeyi rensa da
W’ama me a mense
Manya Nyame
N’anuonyam
N’ayeyi rempa mano m’
da
Jane Quaye
PAN (T) 1330

415

N’enyimnyam behyerεn
hεn do
Daa nyinaa, beebiara
N’enyimnyam behyerεn
hεn do
Daa nyinaa, beebiara
Eunice Addison
PAN (F) 214

416

Ne dε, Ne dε
Na Ne frankaa n’ ayε dε
ama me;
Ode me aba N’adidibea
no ase
Na Ne frankaa n’ ayε dε
ama me.
PAN (T) 359

417

Ne dzin ɔnnye Jesus,
Oyε me nyenko
Oyε onyimpa na Oyε
Onyame (x2)
Mepε dε mehyia N’, mepε
dε misua N’
Na Oyε me nyenko
Nwanwani
Eunice Addison

418

Ne mogya no adi bem;
Yesu Ne mogya no adi
bem

Ne mogya no adi bem;
Yesu Ne mogya no adi
bem

Ayi yɛn afi bɔne mu
Asa yɛn nyarewa nyinaa
Ayi yɛn afi ɔbonsam nsam
Ne mogya no adi bem
P. B. Appiah-Adu
PAN (T) 661

419

Nea asɛ nyinaa
W'ayɛ no yiye
Nea enye yiye nyinaa
ɔbeyɛ no yiye
ɔyɛ Onyame a
ɔyɛ adeɛ yiye
Gye no di
Na ɔbeyɛ wo yiye.
Grace Gakpetor

420

Nea Owui wɔ Kalvary
sunsum no
Reyɛ anwanwa dwuma
Retu mmonsam, resa
nyarewa
Siw gyata ano, redum
'gya tum'

Reka ananafo mpasua
nyinaa gu
Nea Owui wɔ Kalvary
sunsum no
Reyɛ anwanwa dwuma
Eunice Addison
PAN(T) 469

421

1. Nea ɔma sukooko fifir
Nea ɔma wim nnomaa nso
didi
Fa w'asɛm nyinaa hyɛ ne
nsa
Awurade bɛhwɛ ne nyinaa

2. Nea ɔtum' sɛ ɔma
nkwa fofor
Nea ne tenabea wɔ sor'sor
ɔbɛma w' nea ɛhia w'biara
Awurade bɛhwɛ ne nyinaa

3. Akwantu m' ɛka wo nko a
Sɛ ɔɔfo bi gya w' hɔ kɔ a
ɔɔfo pa no ne wo bɛtena
Awurade bɛhwɛ ne
nyinaa

422

1. Nea wafɛ me no,
ɔnim nea ɔde me beyɛ
Me de meyɛ adwinnade wɔ

ne nsam ara
Me Wura mate Wo frɛ
Fa me yɛ nea Wopɛ sɛ
Wode me yɛ

2. Adwuma Wura no, Ono
na wafɛ me
Ode adwuma bi agya me
sɛ menyɛ
Owura no pɛ nokwaredi
Medi mu nokwar', anya
akatua pa.

3. Mede ahooɔhar', ne anidaho
Meyɛ me wura a wafɛ me
no adwuma
Mɛhwɛ na mayɛ no yie
Sɛ Oba a W'abɛma me
akatua pa
Eunice Johnson

423

Nea Wayɛ ama me,
Oɛɛ nnaase
Nea Wayɛ ama me
Oɛɛ ayeyi
Meyi N'ayɛ, mɛda N'ase
Nea W'ayɛ ama me,
Oɛɛ ayeyi
PAN (T) 117

424

Nea wɔkyeree no wɔ
Getsemane n'
Nea wɔbɔɔ N'ataade so
ntonto no n'
Nea wokum no wɔ Kalvary
Wadi nkunim, Wadi nkonim,
Wadi nkunim ama nnipa
mma
Wadi nkunim, Wadi nkonim,
Wadi nkunim ama nnipa
mma
Eunice Johnson
PAN (T) 1224

425

Nhyira ne Yehowa, me
Nyankopɔn,
Israel Nyankopɔn
Ono nkutoo n' ɔyɛ
anwanwade
Nhyira, nhyira nka No
Ono nkutoo n' ɔyɛ
anwanwade
Nhyira, nhyira nka No.
PAN (T) 255

426

Nhyira nka Awurade
W'afɛ yɛn afi yɛn abusua
m'
Fi kasa horow nyinaa-ra
mu (x2)

Amanfrafo a yenni kyɛfa
Wayɛ yɛn aheman ne asɔfo
Ama yɛn Agya
Onyankopɔn
Nhyira nka Ne din
Nhyira nka Ne din,
Anuonyam nka Ne din
Wayɛ yɛn ɔman kronkron
Nhyira nka Ne din.

427

Nhyira nka nea obuee
adom pon
Maa yɛn nnebɔneyɛfo
Yɛbɛka Ne dom daa
nyinaa
Yɛbɛka Ne dom daa
nyinaa
PAN (T) 45

428

Nhyira nka Wo, nhyira
nka Wo
Nhyira nka Wo, Nyame
teasefo (x2)
W'adom, Wo dɔ, banbɔ a
emu yɛ den
Wo mma yɛbom to
nnwom ka sɛ
Nhyira nka Wo daa
Rosina Aninkora

429

Nhyira Wura ne Wo
Domfo, Mmɔborɔhunfo,
Yehowa,
Yɛhyira Wo din daa
nyinaa
Yɛn Nyankopɔn ne Wo
Yɛn Nyankopɔn ne Wo
daa nyinaa
Yɛn Dɔfo, yɛhyira Wo din
Yɛn Nyankopɔn ne
Wo daa nyinaa
Yɛn dɔfo, yɛhyira Wo din
Opoku Onyinah

430

Nka emi nko a
Nkyɛ meehu Wo yie
Nka emi nko a
Nkyɛ meehu Wo yie
Na maadɔ Wo
Na maasom Wo
Medze mo ho nyinaa ama
Wo
Eunice Addison
PAN (F) 370

431

Nkunimdi! Nkunimdi!
Mogya dehye tɔ nkunim
Nkunimdi! Nkunimdi!
Nkunim abere nyinaa

Sɛ Yehowa te ase yi
Oma sunsum m' ahooɔden
Ma wɔn a wɔtwer' no
Di nkunim abere nyinaa
(x2)
PAN (F) 229

432

Nkunimdifo a mewɔ ne
nsraban mu ne me
Wura Jesus
Nkunimdifo a mewɔ ne
nsraban mu ne me Wura
Jesus
Ono na Wadi ɔtamfo no so
Ono na Wadi wiase so
Enti na m'akodi nyinaa
mu medi nkunim (x2)
Seth Asare Ofei Badu

433

1. Nkwa aboodoo, Yesu
ne nkwa aboodoo no
Nkwa aboodoo no
Nkwa aboodoo, Yesu ne
nkwa aboodoo no
Nkwa aboodoo no
Obiara a ɔbedi bi n'
ɔkɔm renne no
Obiara a ɔbedi bi n'
Okɔm renne no

2. Nkwa asuten, Yesu yɛ
nkwa asuten no
Nkwa asuten no,
Nkwa asuten, Yesu yɛ
nkwa asuten no
Nkwa asuten no,
Nea osukɔm de no no.
Ommra mmenom bi
Nea osukɔm de no no,
Ommra mmenom bi
PAN(T) 901

434

Nkwa nsu repem
Adom nsu repem
Nom bi na woannwu
Na wo kra anya nkwa
Rosina Aninkora

435

Nkwa nsu resen
Obiara a ɔpɛ
ɔmmra Yesu nkyɛn
Na ɔmmenom bi kwa

436

Nkwa nsuo no repem
Repem wɔ Jesus mu
Wɔn a wɔabrɛ nyinaa
mmenom bi
Nkwa nsuo no repem

Repem wɔ Jesus mu
Wɔn a wɔabrɛ nyinaa,
mmɛnom bi
Me wura maba o
Ma me bi nom nnɛ,
Sɛ menom a sukɔm
renne me da
Awurade, W'asɛm so na
migyina

Maba wo nkyɛn ho
Opoku Onyinah

437

1. Nkwa nsuti ne Wo
Owura Yesu Kristo
Menom Wo nkwa nsu no bi a
Me honhom ho san no

2. Me kra rehwehwɛ wo
Nyame Honhom Kronkron
Bra bɛhyɛ me honhom ma
Na masom wo yiye
Rosina Aninkora

438

Nnipa nyinaa besi dɛn
ate nsɛmpa yi?
No ho mmuae no Jesus
de maa yɛn
“Na sɛ wɔma me so fi
asaase so a,
Mɛtwe nnipa nyinaa ama

Me ho” (x2)
Ma No so, Ma No so;
Ɔda ho fi sor' hɔ kasa;
“Na sɛ wɔma Me so fi
asaase so a
Mɛtwe nnipa nyinaa
ama Me ho”
PAN(T) 90

439

Nnommaa de wɔn
nnwomto yi N'ayɛ
‘Po nso de n'asɔrekye
kamfo No
Ahum de n'ahumtu da
N'ase
N'ɔno n'ɔsɛ ayeyi
Onyame fata ayeyi
Onyame fata ayeyi
PAN(T) 1094

440

Nnsuro na gye Me di
Me na meso nkwaye nam
Mɛma wo nkwa, Mɛma
wo nkwa
Mɛma wo nkwa, na woadi
yiye;
Mɛma wo nkwa, Mɛma
wo nkwa,
Mɛma wo nkwa, na woadi
‘nim
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 510 - Isaiah 63:1-2

441

Nnwom bi a yɛbɛto wɔ
soro hɔ a!
Nnwom bi a yɛbɛto wɔ
soro hɔ!
Berɛ a yɛbehu Jesus
anim ne anim
Na yɛadɔm sor'
adwontofo n' wɔ sor hɔ a!
Nnwom bi a yɛbɛto wɔ
soro hɔ a!
Anuonyam a ahotewfo
n' benya
Ao, anuonyam, anuonyam
anuonyam

Nnwom bi a yɛbɛto wɔ
soro hɔ a!
PAN (T) 674

442

Nwanwani! Nwanwani!
Saa Yesu yi, ɔyɛ Nwanwani
Nwanwani! Nwanwani!
Waka yɛn afam Onyame ho
E. K. Asamoah

443

1. Nyame a tete nna no
mu,
Onam Pentekost tum' so
Hyɛ asɔre yi ase no
Ote saa nnɛ da yi nso

Ode nsɛnkyerɛnne ne
tum' nnwuma
Dii wɔn asɛnka nyinaa
akyi
Sɛee mmonsam tum', saa
nyarewa ahorow.
Nyan awufo, yɛ
anwanwade,
Siw' gyata ano, dum 'gya
tum'
Saa Pentekost tum' yi
no,
ɛte saa nnɛ ne daa nyinaa
O, Awurade, yɛ yɛn nso
saa.

2. Kan tete asɔre no,
'Yɛ Pentekoste asɔre
Wɔsɛi no tum' yikyerɛ so
Kristo ne asɔre n'apem;
Yɛn ne saa asɔre yi
nkyirimma
Yɛbekura asomafo no
kyerɛ,
Ayɛnkofa pa, aboodoobubu,
Ne mpaebɔ m' kosi ase,
Yɛde nokwar' 'dɔ, gyidi,
Koma koro ne koma kronn
Bɛtoa so nnɛ ne daa
nyinaa
O, Awurade, yɛ yɛn nso
saa

3. Kristo, asafɔ no ti,
Wode s'ro tum' nyinaa
akyɛ yɛn,
Sɛ yɛmfa nnye nnipa
nyinaa,
Nsi Wo, Kristo, pɛyɛ so.
W'apam bɔhyɛ no nsakra,
Wo fapem gyina hɔ pintinn
Ɛsɛ yɛn sɛ yɛyɛ ahwɛyie
Wɔ fapem ne kyɛrɛ no ho
Ɛsɛ sɛ yenyin kɔ kan
Wɔ gyidi pa nhwɛso mu,
Pentekoste yikyɛrɛ no mu
O, Awurade, yɛ yɛn nso
saa

4. Krist' anidaso botae
Ne N'asɔr a ɔdɔ no,
Ɔde Ne nkwa mogya atɔ;
N'asafo ne wiase yi hann
Ekura nyansa, tumi
akwankyerɛ
Ma wiase, nnipa, abɔfo
Sɛ wɔmfa so nhu Nyame
nyansa
Bebree no ho nimdeɛ 'dom
A ɛnam Kristo dom so
De nnidi ne daa anuonyam
Ma Nyame Baasa koro no
O' Nyame korosa,
yehyira Wo daa
M. K. Yeboah - PAN (T) 1064

444

1. Nyame a Woyɛ ɔbaatan
pa
Wo mma resu frɛ Wo nnɛ
Ɔdomfo Nyame a Wodom
yɛn,
Wo mma resu frɛ Wo nnɛ
Hu yɛn mmɔbɔ, tie yɛn
sufɛ
Tie yɛn mpaebɔ adekyee yi

2. Adom Nyame a
Woahyɛ yɛn bɔ
Wo mma retwɛn wo bɔhyɛ
Adom Honhom
Kronkron bɔhyɛ n'
Wo mma retwɛn Wo nnɛ
Hwie gu yɛn so, bɔ yɛn
asu bio
Tena yɛn komam adekyee
yi

3. Ɔdom Honhom Nyame
akysɛde
Nyame Baasa koro tumfo,
Fa Kristo dom mu nnɛpa
no
Hyehyɛ W'asafo mma
Wɔ abrabɔ mu, yɛn
asɛnka mu
Wɔ nyansa tum' nyikyɛrɛ
mu daa

4. Adom tumfo, nkonimdi
hen'

Woaye yen nkonim
ahemman;

Adom Tumfo, Nyame
Obɔades

W'asafo da W'ase
Yeyi W'aye, yɛkamfo Wo
Hyira Wo din adekyee
nyinaa

Deaconess Adutwumwaa
2-4 Verses by M.K. Yeboah
PAN(T) 1034

445

Nyame a Woyɛ bɔne aduro;
Otumfo Agya a wunnyi
Wo mma totwene;
Agya, mayɛ bɔne, manu
me ho; maba W'anim sɛ:
Fa me bɔne kyɛ me (x4)
Fa kyɛ me o (x3)
Merensan m'akyi bio
Gina Asante

446

1. Nyame a woyɛ
kwankyerɛfo pa,
Kyerɛ yen kwan wɔ 'bra sare
yi so

Di ye' anim, di ye' akyi, bɔ
yen ho ban
Nyame Sunsum ee, kyere
yen kwan daa

*Sɛ Wokyerɛ yen kwan a
yer' mfom da
Sɛ Wokyerɛ yen kwan a
yer' nyera da
Sɛ Wokyerɛ yen kwan a
yer' nto piti
Nyame Sunsum ee,
kyere yen kwan daa*

2. Nyame a woyɛ
kwankyerɛfo pa
Wo ne yen nan ase kane-a
Gye yen taataa fa
kwantempɔn no so
Nyame Sunsum ee kyere
yen kwan daa

3. Adom Nyame a
Wahye yen bɔ yi
Emu na "Yiw ne Amen" wɔ
Ma W'anuonyam nhy'ren
yen akwan mu daa
Nyame Sunsum ee,
kyere yen kwan daa
Mike Etrue

447

Nyame ahome, twi fa me so
Nyame sunsum, bɔ bra
me kra so

Sesa me ni-padua nyinaa
Hyɛ me na menyɛ wo pɛ
nyi-naa.

Opoku Onyinah

448

1. Nyame ahyɛ bɔ sɛ
Ɔde daa nkwa bɛma
Obiara a Ɔgye Yesu, Ne dɔ
Ba no di

Hallelu Ya Wawie;

Migye Ɔba no di

*Nea wokum no ne mogya
no agye me nkwa (x2)*

2. Sɛ ɔkwan no mu nnyɛ
Na amane wɔ mu a
Ampa Yesu betumi sɛ
Ɔde yɛn twa.

3. Mihu adɔfo bi nso
Wɔ anuonyam mu;
Wɔagyɛ wɔn nkwa na
wɔn nnwom ara ne sɛ:

4. Mihu ahene ne adiyifo
bi nso sɛ

Wɔnenam sika aborɔn so
na

Wɔr'to nnwom yi

5. Nnwom no bi wɔ hɔ
ma

Me ne wo nyinaa

Yɛn ayeyi nnwom a
yɛbɛto daa ne sɛ:

'Tis The Promise of God full

Salvation

P.P. Bliss Pent Hymn 163

PAN (T) 696

449

Nyame ayɛ wo yie

Na Wabu wo bi

Sɛ kɔka N'asɛm kyɛrɛ

akra a w'ayera

Ama wɔn nso anya

nkwagyɛ

Sɛ kɔka N'asɛm kyɛrɛ

akra a w'ayera

Ama wɔn nso abɛyɛ ne

mma

Grace Gakpetor

450

1. Nyame ayi Ne dɔ adi

Wɔawo Agyenkwa ama yɛn

Ɔde N'akyɛ yɛn;

Ɔde N'akyɛ yɛn;

2. Mmɔborɔhunufɔ ne
Odomfo
Ne Yehowa
Ode N' akyɛ yɛn;
Ode N' akyɛ yɛn;

3. Wabɛpopa yɛn
mmarato nyinaa
Na yɛn kra anya nkwagye
Ode N' akyɛ yɛn;
Ode N' akyɛ yɛn;

4. Yɛne adwontofo bɛto
Ayeyi nnwom
Na yɛn nyinaa aka sɛ
Hallelu Ya!
Eunice Johnson - PAN (T) 626

451

Nyame dɔ ne mma
Na Ɔyi wɔn firi wɔn haw
mu (x2)
Mmerɛ a wapa aba
Anidaso nyinaa asa no
Yehowa bɛkyerɛ
Sɛ nkwagye tumi bi wɔ hɔ

452

Nyame ne Honhom, sian
bra mo do;
Bra bɛtsena me mu;
Na mayɛ nea Wopɛ;
Na masi pi wɔ Wo dzin
mu;

Nyame ne Honhom, sian
bra mo do;
Bra bɛtsena me mu
Jane Quaye

453

‘Nyame ne yɛn wɔ hɔ
‘Nyame ne yɛn wɔ hɔ
‘Nyame ne yɛn wɔ hɔ
‘Nyame ne yɛn wɔ hɔ
Ɔtene Ne nsa ne berɛ mu
Ma tumi nyinaa brɛ ase
N’adeyɛ nyinaa kyerɛ sɛ
Nyame ne yɛn wɔ hɔ nnɛ
nso

Nyame ne yɛn wɔ hɔ
Rosina Aninkorah
PAN(T) 538

454

Nyame teasefo Sunsum,
gu me so foforo;
Nyame teasefo Sunsum,
gu me so foforo
Bubu me, nan me,
nwene me, hyɛ me ma
Nyame teasefo Sunsum,
gu me so foforo
PAN (T) 993

455

Nyame ye ahotewfo
nyinaa Wura, wɔn
Sahene

Wadi ama yen bebre
Wɔ afe yi shwe mu
Nyame ako ama yen
Na Wadi nkonim ama
yen

N'ahotewfo a yehyam yi
Yɛbeto ayeyi nnwom
Eunice Johnson

PAN(T) 1067

456

1. Nyame ye, Onyame ye
daa,
Wama ade akye yen bio
Momma yento dwom
nkamfo no
Nyame ye, Onyame ye
daa.

2. Nyame ye, Onyame ye
daa,
Wanku yen, wantwa
yen antwene
Ode ne da akora yen so
'Ma yɛda so yɛte nkwa
m' bio

Verse 2 by F.S. Safo
PAN(T) 82

457

Nyan me o, me Nyame e!
Nyan me, m'Agyenkwa e!
Amma m'annda owu nda
Christian n'enyi da ho
daa

Nyan me o, me Nyame e!
PAN (F) 131

458

1. Nyankopɔn wɔ yen mu
Momma yɛkotow no
Na yɛmfa suro nsom no
Ɔwɔ yen ntam ha
Monyɛ komm wɔ mo mu
Na munyi mo yam nno no
Kristofo, gyidifo
Monsom no nokwarem
Monyi N'ayɛ yiye

2. Nyankopɔn wɔ yen mu
Ɔn' na Kerubim no
De suro ne fɛre som no
Serafim to dwom sɛ
Kronkron ara kronkron
Ne yen Nyankopɔn
Yehowa
Yen nso kamfo wo
Srɛ sɛ hu yen mmɔbo
Dom yen na hwɛ yen so

3. Yɛde yen adwene
Yen honhom ne yen kra

Ne yen honam de hye wo
nsa
Yɛpa yen akɔnnɔ
Yɛpa ɔbonsam no
Yen wiase nnebɔne
Yɛsom wo, wo nkutoo
Anuonyam ne nidi
Ne nyinaa ye Wo de

4. W'anuaryam kɛse no
Ma yɛnhu no yiye
Na yɛnyi yen yam nsom
wo,
Ma yɛnsɛ w'abɔfo
Sɛnea wohwɛ wo
Na wodi w'anom asɛm so
Ma yɛnyɛ nea Wopɛ
Na yɛnkae w'asɛm no
Wɔ ade nyinaa mu.

5. Wote sɛ mframa
Wohyɛ mmaa nyinaa ma,
Na woatwa yen ho ahyia
Yen honhom fi wo mu
Wohwɛ yen honhom so
Enti na ɔhwehwɛ wo bi
Yi wo yam gye yen tom'
Yɛnhwehwɛ ɔfɔforo
Wo nko na yɛpɛ wo

6. Wote sɛ yen wia,
bɛhyɛrɛn wɔ yen so,
na ma yen komam ntew bi!
Tew w'anim kyɛrɛ yen
Wɔ amanehununu
ɛne anigyɛ nyinaa mu.
Yen koma pɛ wo daa
Retu afi fam ha akɔtena wo
nkyɛn hɔ

7. Wura bɛtena yen mu!
Yɛda so te fam de,
Nanso bɛfa yen ye wo fi!
Fa wo dom bra yen mu,
Hyɛ yen anuonyam bi,
Na mma yemmfi wo
nkyɛn da,
Kosi sɛ wobɛfrɛ
Yɛne yen mfɛfo
Sɛ yemmra w'anim hɔ
Gerhard Tersteegen
Presby Asɔr Dwom Nhoma 351

459

Nyankopɔn yeyi W'ayɛ,
Yɛbɔ m' ka sɛ wo ne Awurade
Wo na asase nyinaa koto
Wo
ɔdomankoma Agya
Yɛbɛsom Wo daa daa
Yɛbɛsom Wo daa daa

460

1. Nyansabuakwa
Nyame
ɔhunɔ akyiri 'adeɛ yɛ no
nnɛ
ɔrennya yɛn mu da
Ne nsam na yɛwɔ
*Awurade, wo nsam na
yɛwɔ daa*
*Awurade, wo nsam na
yɛwɔ daa*

2. Onokwafo Awurade
Wunim ade nyinaa
Worennya yɛn mu da
Wo nsam na yɛwɔ
Opoku Onyinah

461

Nyew, Osee me dɛ
montwɛɛn
Nyew, Osee me dɛ
montwɛɛn
Hɛn a wɔtwɛɛn
Ewuradze nya ahooɔzen
fofor
Wotu dɛ akɔr, wɔnantsew
a wɔmmbrɛ da
Nyew, Osee me dɛ
montwɛɛn N'enyim
Eunice Addison
PAN(F) 452

462

O bɔgya, bɔgya krɔnkrɔn
O bɔgya, bɔgya dehye
O bɔgya, na ɔagye me
nkwa
Enyimnyam nka Nyame
Eguamba (x2)
Eunice Addison
PAN (F) 260

463

O ɛdɛw ne ahomgye
nwanwa
O ɛdɛw ne ahomgye
nwanwa
Wɔ Jesus mu, Jesus mu
Dɛw ne ahomgye
nwanwa
*Quintet Translation of 'O the
sweet and wonderful rest'*

464

O Honhom Kronkron a
Wobaa Pentekoste da n';
Wode ogya, nanyɛ,
nkenyan bae
De hyɛ w'asɔre ase
Wo na wohyɛ tete
asuafo no den;
Ma wɔtum' yɛ nea anka
wɔntumi nyɛ
Ma ba o, yɛ me saa
Ma ba o, yɛ me saa
Grace Gakpetor, PAN (T) 1424

465

O hwie ngo fofor gu me
kra mu

Ma dza ewu nyinaa nya
nkwa bio

Waewae m'ani do abon
ma menhu Ōhen' no
Sɔ ogya wɔ me kra
mu (x2)

Ogya e! Ogya

Sunsum Kronkron mu

Ogya

Ogya e! Ogya

Sunsum Kronkron mu Ogya

Bɛyɛ W'adwuma

Bɛyɛ W'adwuma

m'akoma mu o!

Ogya e! Onyame Gya

Eunice Addison

PAN (T) 370

466

1. O Israel Yakob Nyame

Ōhaw bɛn na yɛwɔ mu

nɛ yi

Wo ne yɛn anidaso

Bra, O bra, na bɛgye yɛn

2. O Israel Yakob Nyame,

Da bɛn na 'rebɛgye yɛn

Wo ne yɛn anidaso

Bra, O bra, na bɛgye yɛn

PAN (T) 945

467

O mo Wura, meda W'ase
(x2)

O dza ayɛ ama m' ɔdɔsɔ'

Medze ayɛyi afɔr medze

brɛ Wo

Eunice Addison

PAN (F) 44

468

O tsie Jesus Ne ndze a

ɔdze nɛmpa brɛ wo

O tsie Jesus Ne ndze a

ɔnam abɔfo do;

Ma akoma a ɔahaw

asomdwee

Ma awerɛhow kra enyigye

O tsie ndze a ofi sor

Jesus bɛsan wo ho

PAN(F) 432

469

O' Tweaduampɔn Nyame

O' Tweaduampɔn Nyame

O' Tweaduampɔn Nyame

Ma Wo nhyira mmra yɛn
so

Ma Wo nhyira mmra yɛn
so

PAN(T) 1005

470

1. O Yesu dɔfo pa
Wo nkorɔfo wɔ w'ananim;
Ma w'adɛ no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi

2. Obi nni hɔ sɛ Wo
Yesu Ɔdɔfo pa;
Ma w'adɛ no nso yen so
Na w'anuonyam nna adi

3. Ampa yɛhwɛ wo kwan,
Ma adom kwan mmue
mma yen;
Ma w'adɛ no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi

4. Woyɛ mmɔborɔhunufɔ,
Ɛnte saa 'nka yɛayera;
Ma w'adɛ no nso yen so,
Na w'anuonyam nna adi
Apostolic Twi Hymnal 272

471

1. Obesi m' yie, obesi m'
yie
Obesi m' yie da bi
Mesi no pi wɔ m'akoma mu
Obesi m' yie da bi

2. M'bodɔ me fie, m'bodɔ
me fie

M'bodɔ me fie, da bi
Mesi no pi wɔ m'akoma mu
M'bodɔ me fie, da bi

3. M'bɔhu N'enyim,
m'bɔhu N'enyim
M'bɔhu N'enyim, da bi
Mesi no pi wɔ m'akoma mu
M'bɔhu N'enyim, da bi

4. M'bɔsoa ahenkyɛw,
M'bɔsoa ahenkyɛw,
M'bɔsoa ahenkyɛw, da bi
Mesi no pi wɔ m'akoma mu
M'bɔsoa ahenkyɛw, da bi

5. Morokɔ akɔhom,
Morokɔ akɔhom
Morokɔ akɔhom da bi
Mesi no pi wɔ m'akoma mu
Morokɔ akɔhom da bi
PAN (F) 305

472

Obi din de Yesu, Ɔwɔ
nkwa;
Obi din de Yesu,
Ɔwɔ nkwa
Yesu, Yesu, Ɔwɔ nkwa
Yesu, Yesu, Ɔwɔ nkwa

473

Obiara nte sɛ Wo
Osoro ne asase yɛfo (x2)
Wo din yɛ kɛsɛ
Wo di tumi daa
Wo din yɛ kɛsɛ
Wo di tumi daa
Obiara nte sɛ Wo
Osoro ne asase yɛfo (x2)
J. Odoi Korang

474

1. Odi m'ananim na ɔkyerɛ
me kwan
Oka me ho, na ɔbo me ho
ban
Odi m'akyi na ɔbo me
kyidɔm
Owura Yesu a me nsa
aka no 'i

*Jesus, ɔnwanwani bɛn
na mahu no yi
ɔdi m'ananim, ɔdi m'ananim
Jesus, ɔnwanwani bɛn
na mahu no yi
Oka me ho, ɔka me ho
Odo me na ɔrennyae me
Oka me ho , ɔka me ho
Odo me na ɔrennyae me*

*Odi makyi o, Odi makyi
Jesus ɔnwanwani bɛn na
mahu no yi
Oka me ho o, ɔka me ho*

2. Odo me na ɔrennyae me
Oben me na Onni akyiri
Ote me mu, na Otim ho
daa
Owura Yesu a me nsa
aka no 'i
Opoku Onyinah

475

Odimafo, Odimafo, Odimafo
Yesu yɛ Odimafo,
Masɔ No ahwɛ na mahu sɛ
Yesu yɛ Odimafo

476

1. Oduyɛfo kɛsɛ n' abɛn
Onye tsimbɔbɔr Jesus
Okasa ma akoma atɔ yam'
Dofo, tsie Jesus Ne ndze!

*Ndwom bi a ɔyɛ dɛw wɔ
sor,
Dzin bi a ɔyɛ dɛw wɔ ase,
Enyigye ndwom a ɔwɔ
beebi
Jesus, siarfo Jesus*

2. Wɔdɛ wo bɛn nyinaa
akyɛ w'
Dɔfo, tsie Jesus Ne ndze!
Fa asomdwee tu wo
kwan kɔ sor
Kɛnye Jesus nsoa
ahenkyɛw

3. Enyimnyam nka
Nyame Eguambaa!
Megye Jesus Ne dzin dzi;
Modɔ Gyefo siarfo ne
dzin,
Modɔ me Jesus Ne dzin.

4. Ne dzin pa m'afɔdzi
nyina,
Dzin bi nnyi hɔ dɛ
Jesus!
Me kra dze enyigye dze
tsie
Jesus dzin a ɔsom bo n'

5. Nuanom, hom ngya m'
minyi N' ayɛw
Hom nyi Jesus dzin ayɛw
Nkyerɛbaa, hom so mma
hom ndze do
Hom nhyira me Jesus
Ne dzin.

William Hunter

Christian Asɔr Ndwom Fofor 988

477

Oebubu mo mpokyerɛ m'
ɔama mafa mo ho edzi
Fahodzi nye enyigye,
ɔama menya n' wɔ Wo mu
Fahodzi fi nkowasom m'
Fi adzesoa durdur mu
Mennyɛ ɔbonsam akowaa
bio
Meyɛ Nyame ne ba
Meyɛ Wodze, me Wura
Jesus
Daa daa nyina 'ra meye
Wodze
M'akoma rotow ndwom dɛ,
Enyimnyam nka
Eguambaa n'
PAN(F) 389

478

Oguammaa a wokum No
n' fata nnaase
Oguammaa a wokum No
n' fata ayeyi
Mommra mmɛshwɛ No
Wɔahyɛ N'anuonyam
ɔde N'anuonyam
ahyehyɛ Ne mma
Rosina Aninkora

479

1. Oguammaa a wokum
No no
Fata se ɔgye tumi

Ahonya, nyansa, ahooɗen
Ne nidi, ne anuonyam.

Monyi N'aye, monyi N'aye
Oguammaa No se ayeyi
Alleluia, Alleluia
Nhyira nka Oguammaa No.

2. Kristo mu na yeanya
nkwagye

Ono ne nkwagye botan
Wasoa yen bone adesoa
Enti yewo fahodi

3. Soro abofo to dwom yi se
Nhyira nka Oguammaa No
Efise W'adi owu so
Nkunim ama wiase.

4. Momma yento ayeyi
dwom
Nkamfo Yesu Kristo daa
N'asendua mu bo anye kwa
Ne bohye ye nokware

5. Soro asafo to dwom yi se
Kronkron ne Awurade
Ade nyinaa so Tumfo no
Nkunimdi ye ne de daa

6. Nhyira nka yen
Agyenkwa no
Wo afofe a woboo nti
ono na woboo No asendua m'
De pataa wiase bone
Apostolic Twi Hymnal 133

480

Oguammaa no de Ne
mogya ato me;
Made me ho (x2)
Ne do nti; Ne do nti,
Ne do nti na manya nkwa.
Jane Quaye

481

Oguammaa se nnaase,
Oguammaa se ayeyi,
Oguammaa se ayeyi
Momma yemfa nnaase
mma no
Ose ayeyi,
Oguammaa se ayeyi (x2)
PAN (T) 145

482

1. Oguammaa se ayeyi
Oguammaa se nnaase
Momfa mo ho nyinaa
mma no
Ono na Ose ayeyi

2. Oguammaa se ayeyi
Ne nko na Ose ayeyi
N'afore a Obae no nti
Ono na Ose ayeyi

3. Oguammaa se ayeyi
Monyi no aye daa,
Ne wu no apata ama yen
Ono na Ose ayeyi

4. Oguammaa sɛ ayɛyi
Monto n'ayɛyi dwom
N'adom nti momma
yɛnka sɛ:
Ono na Osɛ ayɛyi

5. Oguammaa sɛ ayɛyi
Ne din no sɛ nnaase
Ono na wama yɛn
nkwagye
Ono na osɛ ayɛyi

6. Oguammaa sɛ ayɛyi
Ampa Osɛ ayɛyi
Ono ne yɛn nkwagye
botan
Ne nko na Osɛ ayɛyi
Apostolic Twi Hymnal 195

483

Oguammaa, Nyame
'Guammaa,
Oguammaa a wokum no
yɛ wiase mpata
Hallelu Ya!
Faw'hodi bi aba ama
wɔn a wɔgye di nyinaa
Ahotefo nyinaa, mommo
ose mma No
Jesus ayɛ ade nyinaa yiye.
PAN(T) 169

484

Oguanhwɛfo, na ɔkyerɛ
me kwan
Bea frɔmfrɔm no na ɔyɛn
ne nnwan
Baabi a nkwa nsu ti fi
pem
Oguanhwɛfo na ɔkyerɛ
me kwan (x2)
Wayi me afiri bɔne wu
kwan so
Ode me asi bea a ɛkorɔn
no
Baabi a nkwa nsu ti fi
pem
Oguanhwɛfo na ɔkyerɛ
me kwan

485

1. Ogya no bɛdɛr' akoma
biara mu
Na atrɛ akɔ wiase nyinaa
Ama wɔn a wɔayera
nyinaa aba fie
Abenya wɔn fahodi
Ama wɔn a wɔayera
nyinaa aba fie
Abenya wɔn fahodi

2. Ogya no bɛdɛr
'Pentekoste mu
Ama adom akyɛde
nyinaa ayɛ adwuma
Ama adeso a nyinaa afi ato

Na yɛanya yɛn fawohodi
Ama adesoa nyinaa aɸi
atɔ

Na yɛanya yɛn fawohodi
P. B. Appiah-Adu

486

Ogya no redɛw
Ogya no redɛw
Ogya no redɛw me mu
Ɛyɛ Honhom Kronkron
gya no

Ɛredɛw ayɛ me foforo
Grace Gakpetor

487

Ogya no rennum da
Ogya no rennum da
Ogya no rennum da
Rennum da
Rennum da
Yesu gya no ɛrennum da

488

Ohunuu me akyiri,
Wanyi n'ani annhinta m'
Na ɔfrɛ me, na Ways
me foforo
Wasiesie me,
Wama mafata No,
Jesus e, meda W' ase oo daa
Opoku Onyinah
PAN(T) 1274

489

Okokuroko, yeyi W'ayɛ,
Okokuroko, yɛma Wo so
Wo nnwuma nyinaa da
W'ase
Awurade Wo fata, Wo
fata ayeyi
Nnaase sɛ W', ahene mu
Hene
Wo nko ara na yɛbɛsom
Wo
Woma Wo nsa so a na
nneɛma ayɛ dinn
Wo nnwuma nyinaa da
W'ase
Mary Ghansah

490

1. Okristoni, ma w'ani
nna Onyame so (x2)
Hwɛ No ara, gyae
nkɔmmɔdi
Efisɛ, wim nyɛ No nsakra
na;
Onyankopɔn bɛhwɛ wo
so ma asi wo yiye

2. Okristoni fa wo were
hyɛ Onyame mu (x2)
Gye No di ara, twere No
nkutoo;

Efise Ɔrenni wo hwammo
da
Ɔno nko na ɔbɛhwɛ w'so
ma asi wo yiye

3. Okristoni, awerɛhow
yi ase ne dɛn?
Ma w'ani so hwɛ Kristo no;
Wo nti na ɔsɛn dua no so,
Ɔno nko n'ɔbɛdi nkonim
ama wo daa.

4. Okristoni, ma w'ani
nko wo mpaebɔ so, (x2)
Hyɛ wo ho den wɔ Kristo
mu;
Nkonimdi wɔ ho ma
w'daa nyinaa
Onyankopɔn de wo bedu
soro fie sɔnn
2-4 Verses by S.A.K. Karikari
PAN(T) 445

491

Onipa bɛn na mframa ne
po mpo tie No yi?
Ɔyɛ Jesus, Jesus, Jesus
Onipa bɛn na mframa ne
po mpo tie No yi?
ɛyɛ Jesus, Jesus, Jesus
Ɔyɛ Jesus, ɛyɛ Jesus
Jesus, ɔyɛ Hen' kɛsɛ
Ɔyɛ Jesus, ɛyɛ Jesus
Jesus, ɔyɛ Hen' kɛsɛ
PAN (T) 59

492

Onni bi adamfo,
Ayarefo hwɛfo
Akodi mu boafɔ pa
Na wadɔ yɛn yi
Gyidi mu boafɔ pa
Nhyira nka No
Jesus yɛ me de
ɔyɛ m' adamfo
Nwonwa ampa
Kofi Ani Johnson

493

Onua pa, bra fie
Onua pa, bra fie
Wiadze ndɛmba botwa m'
akɔ
Sika botwa m' akɔ
Me Nyame wɔ ho daa (x2)
PAN (F) 332

494

Onua, hu sɛ Ɔbɔɔ wo din
Ansa na wɔrewɔ wo
Ahum betu nansɔ Onim
wo din
Ɔrennyaw wo da wɔ
wiase yi mu
Asorɔkyɛ bɛbɔ nansɔ
Onim wo din
Ɔrennyaw wo da wɔ
abrabɔ yi mu
Francis Agyemang Badu,
PAN (T) 1257

495

1. Onua, kyere me
w'anigye
Ebere a wohuu Yesu
Onua, kyere me w'anigye
Me nua kyere me
w'anigye
Onua, kyere me w'anigye
ebere a wohuu Yesu
Onua kyere me o!
Kyere me o!
Kyere me o!

2. Merebɛkyere wo
m'anigye
Ebere a mihuu Yesu
Merebɛkyere wo m'anigye
Merebɛkyere wo m'anigye
Merebɛkyere wo m'anigye
Ebere a mihuu Yesu,
Me ho ato me o! ato me
o! ato me o!
Me ho ato me o! ato me
o! ato me o!.

Agnes Manko

496

Onyame ba no, Kristo
Ɔwui wo dua no so maa
me
Animguase wu na Ɔwui
Asaase antumi annyina
ano

Esum duruu asaase yi so
Asamando nso antumi
Ne wusɔre no di adanse
Sɛ nkonimdifo hene ne No
Yɛn hene Kristo wadi
nkonim
Opoku Onyinah

497

Onyame Ba, yeyi W'aye
daa
Nea woyɛ ma yɛn daa
nyinaa nti
Yeyi W'aye daa (x2)
Onyame boafɔ e, yeyi
W'aye daa
Nea woyɛ ma yɛn daa
nyinaa nti
Yeyi W'aye daa
PAN (T) 115

498

1. Onyame bɛyɛ N'adwuma
sɛ Ɔyɛɛ n' tete mmerɛ no
mu (x2)
2. Onyame, bɛyɛ W'adwuma
Sɛ Woyɛɛ n' tete mmerɛ
no mu (x2)
PAN(T) 357

499

Onyame gya redɔw, ɛyɛ
Honhom Kronkron
'Repem wɔ me kra mu
Onyame gya redɔw ɛyɛ
Honhom Kronkron
Aye me ɔdehye.
E. K. Asamoah

500

Onyame ho ye hu, munyi
N'aye
Onyame ho ye hu,
monna N'ase
Ɔte Kerubim no so, odi
ne hen daa nyinaa
Momma yɛmfa anigye
nyi Ne din aye
PAN(T) 50

501

Onyame Honhom
Kronkron,
Kyerɛkyerɛ me W'akwan
mu yie; (x2)
Na mafa so masom Wo;
(x2)
Onyame Honhom
Kronkron
Kyerɛkyerɛ me W'akwan
mu yie
Jane Quaye

502

1. Onyame kae me ɛ!
Kae me ma ɛnye yiye!
Dom brɛ w'ani ase
Fa w'ahummɔbɔ hwɛ me!
Minnim ɔgyefo bi
Sɛ wo nkutoo korɛ
Misu mefrɛ wo sɛ:
Me Nyame kae me ɛ!

2. Onyame, kae me ɛ!
Nanso, nkae me bɔne
Ɛno ho de, wode wo ba
koro ama me
Sɛ ɔmfa ne mogya
mmɛpata mma nnipa
Ne nti na mesrɛ sɛ
Me Nyame, kae me ɛ!

3. Onyame, kae me ɛ!
Yi me m'awerɛhow mu!
Hwɛ me ne me fi so
Fa wo nhyira gu me so!
Ma wo Honhom Kronkron
Mmedi me so yiye
Na ma ɔnhyɛ me den;
Me Nyame, kae me ɛ!

4. Onyame, kae me ɛ!
Kae me m' amanehunu m'
Sɛ nnipa gyaw me mu
Na mereyɛ mawu a;
Mesrɛ sɛ: hwɛ me kra,

Kyekye me werɛ pɛ,
Na gye me bra wo nkyɛn!
Me Nyame, kae me ɛ!

5. Onyame, kae me pɛ!
Ɔkae me yɛ me yiye,
Ɔkyekye me werɛ,
Enti nso mɛda N'ase,
Na merensuro hwee,
Me ho renhia me,
Onyame hwe me daa
Ɔkae me yiye pɛ,
A. Adam
Presby Asɔr Dwom Nhoma 329

503

Onyame Kanea, di
m'anim o;
Wɔ m'akwantu yi mu;
Mehia W'akwankyerɛ
Na madi nim
PAN (T) 1258

504

Onyame Sunsum, hyɛ me
ma daa
Onyame Sunsum, hyɛ
me ma daa
Onyame Sunsum, hyɛ me
ma daa
Ma mente wo nka daa
nyinaa
Grace Gakpetor

505

Onyame, Wo na yɛɛsom
Wo
Onyame, Wo na yɛɛsom
Wo
Wo na Wobɔ soro ne
asaase
Wo na Wo homee nkwa
home guu yɛn mu
Ansa na onipa bɛyɛ ɔkra
teasefo
Yɛɛsom Wo daa daa (x2)

506

Onyame wɔ hɔ oo!
Hwehwɛ N' na ibohu N'
Onyame wɔ hɔ oo!
Hwehwɛ N' na ibohu N'
PAN (F) 319

507

1. Onyankopɔn asafo mma
Munyi mo ho adi
Ɔhene Kristo retu sa
Na mo ne no nkɔ bi!
Wasi ne Hen' frankaa
Wɔayɛ ɛho fitaa
Asennua bea mu kɔɔ
W'ama so de reko.

2. Na sɛ moyɛ n'asuafo
Sua kyerɛ no a,

Ode mo fra n'asafo mu
Na ɔne mo kɔ sa.
Wotu ne sa no dɛn?
Na wonya ade bɛn?
Ohene tamfo no wɔ he?
Na wɔreko wɔ he?

3. Ɔko no, ɛwɔ wiase,
Ɔtamfo ne bonsam
Ɔde ne nnaadaa
n'egyigye
Nnipa wɔ wɔn komam
Ne bo afuw wo sɛ:
Ɔko kosi ase;
Na enti som Yesu koraa
Na woatumi no daa

4. Ɛsɛ sɛ wo ne bɔne ko,
Wo hene hyɛ wo sa;
Na enti di n'asɛm no so
Di n'akyi ko kopa
Na so no mu ara,
na di nokware daa;
Wo ho akyi a wobɛpa
benya n'akatua

5. Sɛ wokɔsom saa hene
n' a,
Ohyɛ wo ne trenɛɛ,
Na ɔma wo ne Honhom pa
De hyɛ wo den yiye
Wo nsu ne w'aduan

Ne ne nkwagye asɛm
Na n'ahenni mu daa nkwa
Bɛyɛ w'akatua.

6. Hwɛ sɛ wo Hene
ankasa adi n'asafo kan
Ɔfaa ɔbrɛ ne wum' ara
kogyee n'anunyam,
Ɔn'na ɔboa wo,
na ɔde ne somfo
bɛkɔ ne soro anu'nyam
ne daa ahome kam
Presby Asɔre Dwom Nthoma
528

508

Onyankopɔn Ba ne Wo
Wo na tumi nyinaa ahyɛ
Wo ma
Yɛaba W'anɛm pɛnkro
bio
Ma yɛn nea shia yɛn
nyinaa
Ama yɛatumi ayɛ
W'adwuma yi akosi awie
Opoku Onyinah

509

Onyankopɔn Kronkron,
Ohɛnkɛsɛ
Wo tumi so oo!

Wo tumi so oo!
Woye Onyame kase na
Wo tumi so
Woye Onyame kase na
W'adwe dwo
Osorosoro Nyankopon,
Wo tumi so
Wo tumi so oo!
Wo tumi so oo!

Perpetual Owusu

510

1. Onyankopon, ma enye
yie
Se mifi m'adwuma ase,
Se misom', se miwie a,
Mehwe wo Nyankopon ara!
Ma enye 'yie!

2. Se meye biribiara a,
ehia me wo nhyira daa;
Enti mebre me ho ase
Mesre wo, m'agya Nyame,
se:
Ma enye 'yie!

3. Enye m'anem ne
m'adwempa,
me nsiye ne me nyansa
pa,
Na sbema asi yiye;
Wo, Nyame, na mesre
wo se:
Ma enye 'yie!

4. Wo, Nyame, nnim a
mintumi
memfa me tumi mennye
hwee;
Wo na woma nkoso
nyinaa,
Enti nso mshwe wo daa
nyinaa.
Ma enye 'yie!

5. Wode w'adwe ye me
yiye
Me nso meda wo so ase.
W'asem nti megu
m'asaw,
Miso m'adem, mempa
abaw
Ma enye 'yie!

6. Mede me ho ne
m'adwuma
Ne m'ade nso mehye wo
nsa;
Wunim nea eye ma me;
Nea woma no, mapene.
Ma enye 'yie!

7. Amane bi beto me a,
Womma entu me bo
koraa;
Woboa me, wowaw me
wom,
Na wobema ne yaw
atwam.
Ma ensi 'yie!

8. Mede me ho meto wo so,
Wo agya-dɔ bɛhwɛ me so;
Wugye me fi m'ahohiam
Na worennyaw me dɔm
nsam
Ma ensi 'yie!

9. Hyira me nnɛ fa kosi
sɛ menya mawie
m'adeyɛ!
Boa me nnɛ ne daa
nyinaa,
Na sɛ m'akwantu yi to
twa a:
Ma ensi 'yie!
Presby Asɔre Dwom Nhoma
646

511

Onyankopɔn, Wo yɛ kɛsɛ
Nea Woyɛ nyinaa yɛ
nwanwa
Obi nni hɔ a ɔtɛ sɛ Wo
Nokwar' Nyame ne Wo (x2)
Wano m' asɛm ma nea
enni hɔ ba
Awufo sɔre
Anifuraefo hu ade
A-nifuraefo sɔre nante
A-wurade, Wo tumi so
Grace Gakpetor

512

Osiandɛ Owui maa hɛn
Ɔdze Ne bɔgyaa atɔ hɛn
Jesus N'enyimyam
bɛhyerɛn hɛn do daa
'kɔ kurow fofor no mu
Quintet
PAN (F) 34

513

Osoro dɔm no atwa
ahyia redi ahurisi
Osoro dɔm no atwa
ahyia rehyɛ No
anounyam
Yuda abusua mu Gyata
no adi nkonim
Kristo no ahwie ne
mogya agu ama yɛn
Amen, Wo sɛ nnaase,
Amen, Wo sɛ ayeyie
Amen, Wo sɛ nnaase,
Kristo no ahwie ne
mogya 'gu ama yɛn
Opoku Nyinah

514

1. Osuani nokwafo, mɛyɛ
daa,
Ama W'asɔre akɔ so
Osuani nokwafo mɛyɛ daa,
Ama W'asɔre akɔ so
Wode wo mogya atɔ me
abɔɔden

Na W'aye me osuani
Osuani nokwafo meye
daa,
Ama W'asore ako so

2. Osomfo nokwafo meye
daa,
Ama W'asore ako so
Osomfo nokwafo, meye
daa,
Ama W'asore ako so
Wode mogya ato me
aboden
Na W'aye me Osomfo
Osomfo nokwafo meye
daa,
Ama W'asore ako so
Kofi Ayepah

515

1. Otumfo Nyame, Baasa
Koro no
Adwuma Wura,
Yeate Wo fre soronko no;
Yeaba W'anim; Ngo
foforo,
Fa sra yen nne, kyere
yen kwan daa

2. Mogyadansefo, Nyame
Ba no
Yesu Kristo, Yegyina a-
kono

Bra yen nsraban m',
Kyerε yen kwan daa,
Senea Woaka n' nye ho
mma yen

3. Okwankyerεfo pa,
Kyerε yen kwan daa
Osoro Dansefo, ye'ani
agyina Wo o
Nyame Honhom, Woka
yen ho
Worennyaw yen; Kyerε
yen kwan daa

4. Ye'ani agyina
Wo mpofrim mmae n'
Bo wura yen mu.
So 'gya wo yen kra mu
bio
Nyame Agya, Nyame
Oba, Honhom Kronkron
di yen kan daa
Opoku Onyinah

516

Otumfo Nyankopon
Wofata ayeyi (x2)
Onyame Agya
Onyame Oba
Onyame Sunsum Kronkron
Yeyi W'aye, yeda W'ase
Mmresanten nyinaa

517

Otumfo Nyankopɔn, bedi hene;

Bedi hene, wɔ me mu,
Awurade

Fa m'akoma nnomum,
Ma W'ahenni mmera;

Si W'ahengua me mu;
Ma nea Wopɛ nnyɛ;

Otumfo Nyankopɔn, bedi hene;

Bedi hene, wɔ me mu,
Awurade

*Translation of Chris
Bowater's "Reign in me"*

518

Otwa adwuma no so

Na adwumayɛfo no sua
ampa

Ma wɔmmu wo bi,

Ma wɔmfɛ wo wɔ

Ne twa adwuma no mu

P.B. Appiah-Adu

PAN(T) 885

519

Owu antumi No,

Wadi asaman so

Yɛn nkunimdi Hene ɛne

Awurade

Yɛma W'amo Yesu,

Yɛma W'amo, yɛn Hene
Yɛn nkunimdi hene ɛne
Awurade

Paul Boateng

PAN (T) 135

520

Owu maa me, Owu maa me

M'Agyenkwa Yesu wui

Owu maa me, Owu maa me,

M'Agyenkwa Yesu wui

O, Owu maa me, m'Agyenkwa
Yesu wui

O, Owu maa me,

m'Agyenkwa Yesu wui

PAN (T) 597

521

Owui ma meenya nkwa;

Owui ma meenya nkwa;

M'ayɛyi bɔfor' akɔ No ho

Nyia Owui ma meenya
nkwa n'

Mayɛyi bɔfor' akɔ No ho

Nyia owui ma meenya

nkwa n'

Eunice Addison

PAN (F) 37

522

1. Owura bi a, midi

N'akyi;

Ne din ne Awurade Yesu,

Mesom No me'nsan
maki da,
Owura bi a, midi N'aki
Osuani nokwarefo, meye,
Medi N'aki, memmpa
No da
Medo No, asoa m'asennua
no daa
Owura bi a midi
N'aki

2. Kristo no, suani ne me;
W'ahye me bo, se
Orennyaw me;
Meka N'asem, aye bi asu-af;
Kristo no, suani ne me.
Osuani nokwarefo, meye,
Medi N'aki, memmpa No
da
Medo No, asoa m'asennua
no daa
Kristo no suani ne me

3. Megyina N'a-sem
nokware so;
'Kyer binom, N'akwan
nyinaa m';
Tumi wo m', ma won a
wogye di;
Megyina N'a-sem nokware
so
Osuani nokwarefo, meye,

Medi N'aki, memmpa No
da
Medo No, asoa
m'asennua no daa
Megyina N'a-sem nokware
so

4. Me Wura ne Yesu Kristo:
Wode tum', nyinaa ahye
ne nsa;
Ono ne wiase Agyenkwa
Me Wura ne Yesu Kristo
Osuani nokwarefo, meye,
Medi N'aki, memmpa No da
Medo No, asoa
m'asennua no daa
Me Wura ne Yesu Kristo

5. W'ahye yen bo, se Oka
yen ho;
Kosi wia-se awiee;
Onokwafo, Ono na
W'aka;
W'ahye yen bo, se Oka yen
ho
Osuani nokwarefo, meye,
Medi N'aki, memmpa No da
Medo No, asoa
m'asennua no daa
Wahye yen bo, se oka yen
ho

6. Okyigyinafo, Oka yen
ho;
Ofiri Agya ne Oba no:
Onokwafo, Honhom
Kronkron No;
Okyigyinafo, Oka yen ho
Osuani nokwarefo, mɛyɛ,
Medi N'akyi, memmpa No
da
Mɛdɔ No, asoa
m'asennua no daa
Okyigyina fo, Oka yen ho.

7. Metu anamɔn, 'ka asɛmpa
no;
Sɛ Kristo, nyan' firii awufo
m';
Ono ne, yen nkwagye Hen'
no;
Metu anamɔn 'ka asɛmpa
no
Osuani nokwarefo, mɛyɛ,
Medi N'akyi, memmpa
No da
Mɛdɔ No, asoa
m'asennua no daa
Metu anamɔn, 'ka asɛmpa
no.

8. 'Katua wɔ hɔ ma 'sotiefɔ a,
W'tu N'a-sɛm mu anamɔn;
Wɔbɛma wɔn ahenkyɛw pii;

'Katua wɔ hɔ ma 'sotiefɔ
Osuani nokwarefo, mɛyɛ,
Medi N'akyi, memmpa No da
Mɛdɔ No, asoa m'asennua
no daa
'Katua wɔ hɔ ma' sotiefɔ.

9. Mɛka a-henkyɛw soafo
ho;
Mɛgye no anigye kɛsɛ mu;
Mehu Ohen n' wɔ
'nuonyam mu;
Mɛka a-henkyɛw soafo ho
Osuani nokwarefo, mɛyɛ,
Medi N'akyi, memmpa No da
Mɛdɔ No, asoa
m'asennua no daa
Mɛka a-henkyɛw soafo ho.

10. Medi a-hurisi pii da no;
Wɔ Kristo N'ahenni no mu;
Mɛto dwom ahyɛ no
anuonyam;
Medi a-hurisi pii da no
Osuani nokwarefo, mɛyɛ,
Medi N'akyi, memmpa No da
Mɛdɔ No, asoa
m'asennua no daa
Medi a-hurisi pii da no
Opoku Onyinah

523

Owura Yesu (x2)

Oye ahene mu Hene (x3)
Oye Owura
Oye ahene mu Hene (x3)
Oye Owura
Translation of: "Jesus is Lord"
Eunice Johnson

524

Owusore frankaa rehim
Owusore frankaa rehim
Se wugye Yesu di a
Wobesore na wobenya
nkwa
Afi owu amoa mu
Adu Pare
PAN (T) 605

525

Oagye m' mbordo ara
Nyame, Oagye m'
mbordo ara
Oahohor mo ho bon nyinaa
Nye mo ho nkekaa
nyinaa;
Oagye m' mbordo ara
Nyame, Ogye m' mbordo
ara
Mbuhor N' na maato
N' ndwom
'Siande Oagye m' mbordo
ara
Eunice Addison
PAN (F) 109

526

Oahye Jesus ohen
Wo sor ahengua no do
Ode N'ahenkyew asoa no
N'ahotsewfo ka no do
Hen ne Anuonyam hen n'
Betsena N'ahengua no do
Hen bo bɔdwo hen ho
daakye bi
Daakye bi, daakye bi
Hen bo bɔdwo hen ho
daakye bi
PAN (F) 593

527

Obae begyee m' nkwa
Obae besaa m' yar
Obae dze no tum abehye
m' ma
Hom nyi N'ayew, Oresan
aba bio
Abefa hen ako afebo
PAN (F) 286

528

Obekasa ama me
Obedi ama me
Me Jesus bekasa
Obekasa ama me
Obedi ama me
Me Jesus bekasa
Opoku Onyinah

529

Oben me kyen m'adamfo
Saa na Yesu te
Oye m'adamfo pa,
Ade nyinaa mu
Oye me botantim
Me kyem ne me
guankɔbea
Oben me kyen m'adamfo
Saa na Yesu te.

530

Oboafɔ bi nni baabiara
Wone boafɔ pa
Boa ma yensom wo yie
Oboafɔ bi nni baabiara
Wone boafɔ pa
Boa ma yensom wo yie
Boa yen o, Awurade boa
yen o, Awurade, boa yen
o,
Ma yensom wo yie.
Opoku Onyinah

531

1. Oboafɔ kɛse ne Awurade
Ohwe yen so, daa nyinaa
Orenyi N'ani nhinta yen
Oboafɔ kɛse ne Awurade
Ahokyere mu boafɔ
ampa
Ohwe ne mma nyinaa so
Oboafɔ kɛse ne Awurade
Ohwe yen so, daa nyinaa

2. Onni-bi adamfo ne
Awurade
Ohwe wɔn so, ma wɔn
nea ehia wɔn
N'ani ku wɔn nyinaa ho
Onni-bi adamfo ne Awurade
Ahohiahia mu boafɔ ne No
Wo to wo nsa a, na Okura
mu
Onni-bi adamfo ne Awurade
Ohwe wɔn so, ma wɔn
nea ehia wɔn

3. Onokwafo ne Awurade
Ohye bɔ a Odi so
Okasa a ohwe ma eba mu
Onokwafo ne Awurade
Ose-ade-a-ɔyɔ no na
W'akasa
Otumi ade nyinaa ye
Onokwafo ne Awurade
Ohye bɔ a odi so
Opoku Onyinah

532

1. Obra n' adandan nyinaa
mu
Ahokyer nye ahotɔ m',
M'akoma nye me gyirama
Beyi me Nyame ayɛw
2. M'botuw No nkwagye
ho 'kodu
De ahokyerfo nyina

Bɔhwɛ m' enya
awɛskyekyer,
Na hɔn yaw ahera.

3. O nye me nhuhor
Ewuradze
Ma yɛntonton Ne dzin,
Mefrɛ No m'ahokyer mu
no,
Ɔbae beyii m' fir mu.

4. Nyame no dɔmtutuw
twa hyia
Atseneneefo tsenabea;
Hɔn a wɔtwɛr No mboa
nyina
Ɔma hɔn No nkwagye.

5. Ao, bra bɔsɔ No dɔ no
hwɛ,
Na woana bohu dɛ
Hɔn a wɔtwɛr No nokwar
no,
Hɔn na wɔyɛ esiarfo.

6. Ahotsewfo, hom nsuro No,
Na hom nnkosuro hwee
bio;
Hom nyɛ No som hom
enyigye,
No so bɔhwɛ hom hia.
*Nahum Tate, Nicholas Brandy
Christian Asɔr Ndwom
Fofor 427*

533

Ɔbrɛfo, bra, bra na bɛhome
Ɔbrɛfo, bra. bra na bɛhome
Wɔ Kalvary bepɔw no so
Baabi a Yesu kyii Ne
mogya gui mae
Ɔbrɛfo bra, Ɔbrɛfo bra
Bra na bɛhome
*E.B.A.Yeboah
PAN(T) 775*

534

1. Ɔbrɛfo, fa wo ho ma
Nyame
Na ma w'ani nna Ɔno so
daa
Nea n'ani da Yehowa so
no
Ɔnto n'aban wɔ anwea so.

2. Ɔbrɛfo, dan w'akyi
kyerɛ wiase,
Na ma w'ani so hwɛ
Yesu nko
Ma w'ani so hwɛ
asennua no so
Na wo brɛ nyinaa bɛbrɛ
ase.

3. Ɔbrɛfo, fi esum no m'fi
Na bra Yesu nkyɛn, Ɔn'
ne hann no

Obeyi wo haw, wo brɛ ne
w'amane
Ode wo bɛkɔ ɔsoro fie

4. Obrɛfo, su frɛ
w'agyenkwa no
Obɛgye wo so na Wagye
wo
Obɛma w'asomdwoe, sɛne
daa nkwa
Wo ho bɛtɔ w' koraa,
w'ani bɛgye.

5. Sɛ ahum tu bɔ
w'abrabɔ mu,
Na 'po as'rɔkye bɔ fa wo
so a,
Yesu no ne yen sɛkyɛ ne
tabon
Obɛhwɛ na biribiara 'yɛ
komm
verse 2-5 by S.A.K. Karikari
PAN (T) 1082

535

Odafo a woada,
Odafo a woada,
Wo nna yi ase ne sɛn?
Sɔre na Christ behyerɛn wo so;
Ode N'anuonyam no reba
Tumi a Ode reba!

Tumi a Ode reba!
Wiase mmusuakuw nyinaa
Wɔde wɔn ano bɛtom asu
PAN (T) 420

536

Oɔɛfoɔ Nyame e, yɛ'
hene Ne W' (x2)
W'ahenni to renntwa da
Amansan nyinaa bɛkoto
Wo
Wone yen adi no yie
A.L. Angoh

537

1. *Oɔɔ bɛn ni, ɔɔɔ nwanwa*
Oɔɔ bɛn ni, ɔɔɔ nwanwa

Sɛ ɔsorosoro ni No, bɛba
wiase yi m'
'bɛsi ne ntomadan wɔ
nnipa mma mu,
Ne yen abɛtena, wɔ 'brɛ
wiase yi m',
ɛno na Wafa so, de agye
yen nkwa

2. *Oɔɔ mmroso, ɔɔɔ soronko*
Oɔɔ mmroso, ɔɔɔ soronko

Sɛ Ɖɔɔades no bɛba,
N'abɔdes no ntam
Na Ɖne yen abɛtena,
wɔ aho-brɛases mu
Na W'ahye yen sɛ,
yɛnhwɛ so nsua
Na yen nso yenye saa, wɔ
wiase yi m'
Opoku Onyinah

538

Ɖɔɔ na Madɔ wo
Adom na M'adom wo
Mede mogya kronkron
na atɔ wo
Aye wo ɔdehye
Rosina Aninkora

539

Ɖɔɔ Nyankopɔn,
Yeyi W'aye daa
Ɖɔɔ Nyankopɔn,
Yɛkamfo wo daa.
PAN (T) 83

540

Ɖɔɔfo kɛsɛ bi a mahu no yi
Ɖtumi ade nyinaa'ra ye
Ɖɔɔfo kɛsɛ yi ne Jesus
Ɖsom me bo oo
Ɖɔɔfo kɛsɛ ne Awurade
Mema Wo amo oo

Me wura ne Wo Jesus
Medan Wo daa (x2)
Opoku Onyinah

541

Ɖde yen kɔ o
Ɖde yen ba
Daa daa daa
Nyame N'ayamye
De yen kɔ daa daa daa
De yen ba daa daa daa
De yen kɔ daa daa daa
Nyame N'ayamye

542

Ɖdomankoma Agya
Onyame,
Meyi W'aye daa
Sɛ minya Wo a, na
manya ade nyinaa;
Ɖdomankoma Agya
Onyame
F. C. Ampiah
PAN (T) 179

543

Ɖdzeɔnyɛnyi nni
enyimnyam
Wɔ ahengua n'enyim;
Eguamba n' dze ɔgya
dehye ɔtɔ akyɛ m'
Ama mo so maaso
nkwa ahenkyɛw (x2)
Eunice Addison
PAN(T) 519

544

1. Ɖfrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ
ɔsoro frɛ

Yɛnɛ ɔhonam ne mogya
antu agyina

Ɖfrɛ a w'afɛ yɛn no yɛ
Ɖs'ro frɛ

Ɖfrɛ a wafɛ yɛn no yɛ
Ɖs'ro frɛ

2. Ɖfrɛ a Wafɛ yɛn no yɛ
soronko

Wafɛ yɛn afi wiase bra
bɔnɛ yi m'

Ɖfrɛ a Wafɛ yɛn no yɛ
soronko

Ɖfrɛ a Wafɛ yɛn no yɛ
soronko

3. Nyame nam Ne Ba

Yesu so afɛ yɛn;

Ɖnam ne mogya no so
atew yɛn ho

Nyame nam Ne Ba Yesu
so afɛ yɛn

Ɖfrɛ a Wafɛ yɛn no yɛ
ɔs'ro frɛ

F.C. Ampiah

verse 2-3 by S.A.K. Karikari

PAN(T) 624

545

Ɖfrɛ yi yɛ ɔfrɛ kronkron
Ɖsoro frɛ na Wo de afɛ yɛn
Woabu yɛn bi

De W'adwuma ahyɛ yɛn nsa
'Katua wɔ hɔ ma wɔn a
wɔsom Wo nokware mu
Ɖfrɛ yi yɛ Ɖfrɛ kronkron
Opoku Onyinah

546

Ɖgyefo bi nni hɔ nnɛ sɛ
Kristo no

Ɖgyefo bi nni hɔ nnɛ sɛ
Kristo no

Wagye me afiri me haw
mu

Wagye me afiri owuo mu
Ɖgyefo bi nni hɔ nnɛ sɛ
Kristo no

Opoku Onyinah

547

Ɖgyefo, Ɖgyefo,
Ɖgyefo bi nni hɔ
Ɖgyefo, ɔgyefo ne
Awurade

PAN (T) 744

548

1. Ɖhɔho ne mamfrani

Na meyɛ wɔ fam ha.

M'asase mmɛn ha baabi,

Minni fi pa wɔ ha.
Ɔhaw, ɔbrɛ, amane
na yɛde tu ha kwan;
n' ɔsoro hɔ na Nyame
bɛma mahome sann

2. So mamfi me mmofraase
Manhyia haw ne brɛ,
Ahoguan ne amane,
Ɔko ne ɔpere?
Mannya nea me kɔn dɔ,
m'ani anwie gye;
enti mema m'anan so
na mentena ha menkyɛ.

3. Ɛha amane kwan no,
Bebree adi so kan:
Onyame adiyifo,
ne man mu mpanyin
Boasetɔ ne gyidi
Na wɔde tuu wɔn kwan;
Na wɔn akyi na medi
Wɔ nkwa ne wu
nyinaam

4. Kae Abraham akwantu
Na kae ne nhyira bi!
Ɔhɔho ne mamfrani
Na sua no yɛ bi.
Atamfo no, di wɔn so,
amane no, fa mu!
Ɔsraani pa nokwafo

bedi nkonim daboa

5. Ɛnde meremia so
Makodu kwan n'ase.
Nea sesesɛ masoɛ yi,
Ɔnyɛ me fi no nen
Onyankopɔn kuro no,
Soro Yerusalem,
Hann ne ɔdɔ kuro no,
M'ahotɔ fi no nen!

6. Ɛhɔ na m'ani gyina,
'hɔ tena na meregye.
Awurade, bra begya me
na minhu kwan yiye!
Bra bɛma
m'anw'ramanbɔ
me na brɛ dɔm to ntwa!
bɛfa me ha brɛ-kwan so
konya hɔ anika!

7. Ɛhɔ na mstena daapem,
menyɛ hɔho bio,
Me ne W'ahotew mma no
bɛtena daa homem hɔ.
M'ani bɛpa akwantum
Ɔhaw ne brɛ no so;
me yaw bɛka akyiri,
me ho benya atɔ
Presby Asɔre Dwom Nhoma 791

549

Ohempɔn Kristo no te
N'ahennwa no so
Na wafa nnipa mma
nnomum reyɛ adwuma
Ma minhu ɔhene no
wɔ N'animuonyam mu
Na mate ne nne na
mahu N'akwan-kyerɛ
Ma minhu ɔhene no
Ma mente ne nne no nte
aseɛ
na mayɛ nea W'ahyɛ me no
Opoku Onyinah

550

Ohene Jesus de me ayɛ
ne de
Enti N'ani ku me ho daa
W'ama me ne no bom di
ade
Enti biribiara nhia me
Oyɛ me hwɛfo, me banbɔfo,
Okannifo m'akwantu yi mu
ɔka me ho 'i
Minsuro, medi nkunim (x2)
Grace Gakpetor

551

Ohonam adwene yɛ owu
Ohonam adwene yɛ owu
Sunsum adwene yɛ
nkwa ne asomdwoe
Ohonam adwene nyinaa
yɛ owu
PAN (T) 875

552

1. Ohwɛfo wui dua ho
N' ɔde ayi yen bɔne:
Enti sɛ ne nguan wu a,
Na wobu wɔn sɛ wɔada.
2. Wɔnkɔ sɛ mumɔyɛfo
Wonsuro weredifo;
Wɔte sɛ akofo a
Wɔawie ko, na wɔada.
3. Daa afobu no nhaw wɔn,
Wɔkɔ wɔn fam ha piam
Sɛ wɔkɔhome, ansa
Na Yesu abenyan wɔn.
4. Wɔn honam da wupa
so
Te sɛ wɔn homebea,
Wɔtɔ nko da sɛ mmofra,
Ahometew nni wɔn mu.

5. Onyame ahummɔɔ,
ne Yesu dɔ kɛse no,
ne honhom pa adanse
ma wowu asomdwoe wu.

6. O, Yesu, w'ahummɔɔ
ayi me wu mu nwene;
wo wu no nti, ma minwu
menkɔ w'ahotɔ pa mu.

7. Ma memfa gyidi pa so
minwu wɔ w'abasa so,
na fa me nnompe sie
kosi sɛ wobɛfrɛ me.

8. Ɛnna benyan me bio
wɛ w'anim anigye mu,
na ma minnya wo nkyɛn
hɔ anyonyam ahotɔ!
Philipp Friedrich Hiller
Presby Twi Dwom Nhoma 789

553

Ɔka yɛn ho, Ɔka yɛn ho;
Nkonimdi Nyame ka yɛn
ho;
Wahyɛ yɛn bɔ sɛ
ɔrennyaw yɛn da;
Ɔka yɛn ho abere nyinaa;

Nyame N'asɛm, etim hɔ
daa,
Ɛrensakra da
James A. Quaioco

554

1. Ɔko kɛse no abɔ adze
Afei hɛn Sahen edzi nyim;
Wɔnhyɛ ehurusi ndwom
n'ase
Alleluia!

2. Owu hyehyɛ no dɔm
petsee,
Na Christ abɔ hɔn apetse;
Wɔmbɔ se ntow enyigye
ndwom
Alleluia!

3. Awerɛhow ndaasa no
etwam
Ɔasoɛ konyim mu efi wu
m';
Enyimnyam nka Hen
tseasefo n'
Alleluia!

4. Ewuradze,
W'amandzehu ntsi
Gye Wo nkowaa fi wu
no bɔr mu,

Ma yeenya nkwa,
yaatow Wo ndwom
Alleluia!
Francis Pott
Christian Asor Ndwom Fofor
215

555

Okura yen mu,
De yen bekɔ, de yen bɛba
Wɔ tumi mu
Aman behun' sɛ tumi no
ye yen Nyankopɔn dea
Okura yen mu,
de yen bekɔ, de yen bɛba
de yen betwa
Okura yen mu,
de yen bekɔ, de yen bɛba
de yen betwa
Opoku Onyinah

556

Okwan dedaw no mu
Okwan dedaw no mu
Awurade reyɛ N'adwuma
Wɔ 'kwan dedaw no m'
PAN (T)362

557

Okyen ade nyinaa
M'Agyenkwa n' Okyen
ade nyinaa
Okyen ade nyinaa

Okyen ade nyinaa
W'ak'rɔn No wɔ soro hɔ
Yetwa hwe N'anim
Jesus yen Agyenkwa
nwanwani n'
Okyen ade nyinaa,
PAN (T) 587

558

Okyen wɔn nyinaa
Okyen wɔn nyinaa
Jesus a wokum no n'
Okyen wɔn nyinaa
Yetwa hwe Ne nan ase
sɔre no
Nyame ama No so
Na okyen wɔn nyinaa
PAN(T) 268

559

1. Oman Ghana ba
Tow ehurusi ndwom
Nyame agye wo nkwa
Adom wo, ehyira wo
Trɛ wo ntamadan m',
Benkum na nyimfa
Adom Ewuradze,
Ehu wo so mbɔrɔrɔ.

W'ebisadze nyinaa
Wo Nyame bɛyɛ ama w'
Wo yefo nye w'kun
Ne dzin nye Ewuradze

*ɔmandzehunyi a
Da bi ehum tuu wo
Adom Ewuradze
Ehu wo so mbɔrbɔr*

2. ɔman Ghana ba
Da wo Nyame ase
Nyame mba rokɔ a
Wo nso ka ho rokɔ
Soɛr huntuma mu
Bisa adze kɛsɛ
Adom Ewuradze
Ehu wo so mbɔrbɔr

3. ɔman Ghana ba fa
nsambɔ dzi dɛw
ɔtamfo biara nkotum
asɛɛ wo bio
Wo ndaamba yɛ siar
W'awiei bɛyɛ fɛw
Adom Ewuradze
Ehu wo so mbɔrbɔr
*J.A.C. Anaman
PAN(F) 194*

560

1. ɔne wo nam, ɔrennyaɛ
wo
ɔne wo nam, ɔka wo ho
ɔne wo nam, enti nnsuro
ɔne wo nam daa daa

2. ɔne me nam, ɔrennyaɛ
me
ɔne me nam, ɔka me ho
ɔne me nam, enti
minnsuro
ɔne me nam daa daa
Grace Gakpetor

561

*ɔne yɛn bɛkɔ o (x2)
ɔne yɛn bɛkɔ akosi
awieis;*

1. Bere a yɛahyɛ ase yi;
ɔne yɛn na ɛkɔ;
Yɛ' anammɔntu nyinaa;
Odi yɛn anim
2. ɔkwan a yɛr'fa so yi,
Wadi kan afa so
Nea yehu nyinaa, Kristo
wadi so nkonim

3. Yɛn nkonimdifo, ɔne
Kristo
ɔka yɛn ho nti, nkonim
yɛ yɛn de

4. Ahyɛase ne awieis,
ɔne Kristo
ɔne wo ahyɛ ase yi ɔno
ara na ɔne wo bewie
*Anthony Koranteng
PAN (T) 1256*

562

Onnso Nyame yɛ,

Onnso Nyame yɛ

Onnso Nyame yɛ;

Sɛ egyedzi dzia

PAN (F) 217

563

Ono n' ewiase wɔ Ne
nsam,

Ono n' ewiase wɔ Ne
nsam,

Ono n' ewiase wɔ Ne
nsam,

Ono n' ewiase wɔ Ne
nsam,

PAN(T) 404

564

Ono na ɔreba 'i,

Wɔ tumi ne anounyam m'

Yɛn hene Kristo reba (x2)

Wahyɛ no anuoynam,

Wɔ soro mu s'ro ho

Abɔfo koto no, ahotewfo

sɔre No

Ono na ɔreba 'i

Wɔ tumi ne anounyam

m'

Yɛn hene Kristo reba

Opoku Onyinah

565

Ono na W'akasa, Onim ade
nyinaa

Ono na W'akasa, Odwene
wo ho

Ono na W'akasa,
ɔr'nnsan N'akyi da

Yɛn Hene no akasa, deɛ
W'aka no bɛba m'

Enti sɔre, bɔ w'abɔsɔɔ,
Tu anammɔn wɔ N'asɛm
mu

Ono na W'akasa
Yɛn hene Kristo akasa
Nea W'aka no, ɛno na
ɛbɛba m'
Opoku Onyinah

566

Onwanwafo bi a magye
No adi;

Owura Yesu, Wafa me
nnomum;

Wakye me dedua; Ayɛ
me N'adamfo;

Me Wura, mɛsom no daa;

Me Wura Yesu, Ne
kɔndua yɛ hare;

Mɛsoa na masom no;

Me wura Yesu,

Me Wura Yesu

Mɛsom No,

Mɛsom no daa

Opoku Onyinah,
PAN (T) 1438

567

1. Orempa me da,
Orempa me da
Yesu do n' ɛremmpa me da
Ade koro na minim sɛ
baabiara a mɛko n'
Yesu do n' ɛremmpa me
da.

2. Obɛn me daa daa
Obɛn me daa daa
M'Agyenkwa n', odi
m'anim daa
Ohaw mu, amane m',
awrɛshow m', ɔyaw mu
Yesu do n' ɛremmpa me
da

3. M'Awurade Yesu
medi w'akyi daa
Masom wo me nkwa
nyinaa mu
Medi Wo nokware wo
m'akwan nyinaa mu
Minim sɛ Woremmpa me
da

2 - 3 verses by S.A.K. Karikari
PAN (T) 1096

568

Osabarima Yehowa,
Wo tumi so, Wo tumi so
Osabarima Yehowa,
Wo tumi so, Wo tumi so
Yɛbska wo nwuma nyinaa
'ra
Efisɛ Wo nwumma yɛ
akese
Osabarima Yehowa
Wo tumi so, Wo tumi so.
PAN (T) 65

569

1. Osɛ ayeyi, Agya
Nyame sɛ ayeyi,
Agya Nyame ade a Wayɛ
Osɛ ayeyi oo,
Ayeyi sɛ No, momfa mma N',
Osɛ ayeyi oo,
Agya Nyame ade a Wayɛ
Osɛ ayeyi oo, momfa mma N',

2. Nnaase sɛ No, momfa
mma N'

3. Nhyira sɛ No, momfa
mma N'

4. Ntrontrom sɛ No,
momfa mma N'
PAN (T) 348

570

Osomaa N'asem saa me
yare

Osomaa N'asem saa me
yare

Osomaa N'asem, osomaa
N'asem

Osomaa N'asem saa me
yare

571

1. Osor nsanku robɔ ayeyi
(x2)

Osor nsanku aka abom,
robɔ

Ayeyi! Ayeyi!

2. Osor' adɔma rewoso
ayeyi (x2)

Osor adɔma aka abom
rowoso

Ayeyi! Ayeyi!

3. Ana w'akoma reto ayeyi
(x2)

Ana w'akoma aka abom
reto

Ayeyi! Ayeyi!

4. Eme m'akoma roto ayeyi
(x2)

Eme m'akoma aka abom
roto

Ayeyi! Ayeyi!

PAN (F) 35

572

1. Osoro mma ntaa dinn,
na ase mma nnye komm
Epo nnyae huuye, na
Asomdwoe Hene reba

*Wɔmfɔ dɛw nɔoahoa N'
mfɔ ntam pa nkɛsɛsɛw
Jesus n'akwan mu;
Na wɔmfɔ mɛnkɛnsɔno
nye no ahugyawee*

Osoro mma ntaa din,
na ase mma nnye komm
Epo nnyae huuye, na
Asomdwoe Hene reba

2. Yen Hen reba; Oso na
Okorɔn.

Wasoa no ahenkyew;
N'ahenkyew fata no

*Wɔmfɔ dɛw nɔoahoa N'
mfɔ ntam pa nkɛsɛsɛw
Jesus n'akwan mu;
Na wɔmfɔ mɛnkɛnsɔno
nye No ahugyawee*

*Yen hene reba
Oso na okorɔn
Wasoa no ahenkyew
N'ahenkyew fata no
Janet Koranteng*

573

Osoro yɛ Wo de
Asase nso yɛ Wo de
Obi ne Wo nkyɛ
W'ahenni
Wo nkotoo na Woyɛ ɔhene
Na W'ahenni bɛtena hɔ
daa

Eunice Johnson

574

Osoro yɛ Wo de,
Asase yɛ Wo nan ntiaso
Na emu nneɛma yɛ Wo
de
Yɛ' Agya Onyame, yɛda
W'ase (x2)

E. K. Asamoah

575

Osorofo reto dwom sɛ
Kronkron, Kronkron,
Kronkron
Osorofo reto dwom sɛ
Kronkron ne Awurade
Yɛn ahotewfo yi nso
Yɛreto dwom sɛ
Yɛn Nyankopɔn yɛ Kɛse
Tumi kura no

Eunice Johnson

576

Ɔtse ase, Oenyan efi ewufo
m'

Ɔasɔr dɛ mbrɛ Ɔkaa n'
Wɔnka N'ekyir nsɛmpa
Ɔama hɛn nkwa a no
tun runntwa da
Alleluia! Ɔtse ase.

Quintet

PAN (F) 244

577

Ɔtwɛn na metwɛn Wo,
m'Agyenkwa
Ɔtwɛn na metwɛn Wo,
m'Agyenkwa
M'ayɛ krado bɛhyɛ me ma
Ɔtwɛn na metwɛn Wo,
m'Agyenkwa
E. K. Asamoah

578

Ɔwɔ mu sɛ Ɔkamafoɔ;
Ɔwɔ mu sɛ Ɔfotufɔɔ;
Enti ɛbɛyɛ yiye, me nua,
na mma w'aba mu mmu
o! (x2)
Wiase yi m' bagyabagya,
ɛto betwa
Jesus bɛhwɛ ma
woaduru fie sɔnn

Owɔ mu sɛ Okamafoɔ;
Owɔ mu sɛ Ofotufɔɔ;
Enti ebeyɛ yiye, me nua,
na mma w'aba mu mmu
o!

P.B. Appiah-Adu

PAN (T) 484

579

Oyɛ Onwanwani

Yesu yɛ Onwanwani

Oyɛ Onwanwani

Yesu yɛ Onwanwani

Sɛ ahum tu na asorɔkye

r'bo wɔ yen bra mu a,

Yesu yɛ Onwanwani

Beatrice Chidi

PAN(T) 534

580

Oyɛ ahene mu Hene

Oyɛ awura mu Owura

Ne din yɛ kɛse

Oso sen obiara

Ade nyinaa so tumfo

Ne nnwuma yɛ akɛse

N'ahenni yɛ daa ahenni

N'ahenni yɛ daa ahenni

N'ahenni yɛ daa ahenni

N'ahenni yɛ daa ahenni

N'ahenni yɛ daa ahenni

E. K. Asamoah

581

Oyɛ anɔpawɛ mframa,

Oyɛ anɔpawɛ mframa;

Obɔ ma obiara a n'

akoma agyigya;

Oyɛ anɔpawɛ mframa

Eunice Johnson, PAN(T) 181

582

Oyɛ anidasoɔ a ɔnhɛ

aniwuo

Oyɛ anidasoɔ a ɔnhɛ

aniwuo

Sɛ wode wo ho to no so

ye

Na wogyɛ ne bɔhyɛ nsɛm

no di a

Wo bɛhu N'anuonyam

sɛnea ɛte

Oyɛ anidasoɔ a ɔnhɛ

aniwuo

Eunice Johnson

PAN(T) 1131

583

Oyɛ me yɔnko pa, mmere

horow pii

Oyɛ me yɔnko pa mmere

horow pii, mmere horow

pii

Meserew, na meto dwom

te sɛ Ohene 'sian sɛ,

wayi me afi me bɔne ne
mmrato m'

ɔyɛ me yɔnko pa mmere
horow pii, mmere horow
pii

*He Has Been a Friend to me
many a Time
PAN(T) 500*

584

Ɔyɛ nkwagye hann wɔ me
kra mu

Ɔbɛhyerɛn ama m'adi
nkunim

Mɛma me kanea ahyerɛn
daa

Mɛma me kanea ahyerɛn
daa nyinaa

Ɔyɛ nkwagye hann wɔ
me kra mu

Ɔbɛhyerɛn ama m'adi
nkunim

Kofi Ayepah

585

1. Ɔyɛ nokwafo, ade biara
nso no yɛ

Ɔyɛ nokwafo, ade biara
nso no yɛ

Ɔyɛ nokwafo, ade biara
nso no yɛ

Ɔbetumi ayɛ

*Ɔbetumi ayɛ, Ɔbetumi
ayɛ*

Ɔbetumi ayɛ ama me o

Ɔbetumi ayɛ

PAN(T) 384

586

Ɔyɛ Onyame koro no ara
ɔteasefo Nyankopɔn

Nea tetefo ne No yɛ
adwuma

Ɔyɛ Onyame koro no ara
(x2)

Momfa suro ne ahopopo

Nyɛ mo nkwagye ho
adwuma

Ɔyɛ ɔnokwafo sɛ Ɔbɛgye
mo

Ɔyɛ Onyame koro no ara
Rosina Aninkora

587

Ɔyɛ tete botan

Nyame, Ɔnnae o da

Ɔyɛ tete botan,

Nyame, Ɔnnae o, da

PAN (T) 391

588

Oye yonko nokwafo
Ma me, ma me
Ote saa de ko awiei
Onnsakra da
Na se obra asorokye rebɔ a
Oye me kra
werɛkyekyefo
Oye yonko nokwafo
Ma me, ma me.
PAN (T) 430

589

Pentekost da no
Nyame tumi no farebae n'
Sian fii soro bae
Bekanyan N'asɔr'
Ohyewbɔ, ohyewbɔ,
ohyewbɔ, ohyewbɔ,
Ohyewbɔ, ohyewbɔ,
ohyewbɔ aba nne da yi
Translation of Peter Adjei's
"That Day of Pentecost" by Seth
Ofei Badu

590

1. Pentekoste da no dui no
Nyame tumi no sian' bae
Na da a wɔtwɛn no dui no
Wɔnyaa Honhom
Kronkron no

Ma yen Wo tumi no nne
Ma yen Wo tumi no nne
Ma yen Wo tumi no nne
Na emmebɔ obiara asu

2. 'Gya tɛkrema sisii wɔn
so
Na wɔde tumi kaa asem
Nnipa dodow tiee wɔn
asem
Na wɔdan baa Nyame
nkyɛn

3. Yen nyinaa de nokoro
ka se
Yeretwɛn Honhom
kronkron
Awurade, kae wo bɔhyɛ
no a
Ɛwɔ W'asem no mu

4. Ma W'anim ntew yen
nyinaa so;
Wo nhyira ho hia yen
W'anuonyam no ngu yen
kra so
Wɔ yen gyidi mpaebɔ mu.
When the power of God
descended from Faith Gospel
message
Twi translated by Elder Sefa
Dwamena
PAN (T) 925

591

1. Pentekoste gya n'
Er' nnum wɔ me mu da
Sunsum Kronkron gya n'
ɛredɔw wɔ me mu

Mshwɛ sɛ ɛr'num
Ogya fadum
Dɔw ma menya namyɛ
foforo

2. Pentekoste gya n'
Er' nnum wɔ me mu da
'Gya a ɔde hyɛ yɛn bɔ n'
Ɛredɔw wɔ me mu

3. Pentekoste gya n'
Er' nnum wɔ me mu da
Ogya a ɛhye bɔne
Ma meyɛ kronkron

4. Pentekoste gya n'
Er'num wɔ me mu da
M'aka asɔ ano yi
Er'num wɔ me mu
Eliezer Arkoh-Larbi

592

Pentekoste Gya n',
Pentekoste Gya n',
Pentekoste Gya n',
Ɛredɔw (x2)
Ɛredɔw wɔ akoma mu

Ɛrehyew nnebɔne nyinaa
Ɛde tum' ne
nsɛnkyerɛnne
Ne akyɛde pa berɛ yɛn
Pentekoste Gya n',
Pentekoste Gya n',
Pentekoste Gya n',
Ɛredɔw
Rosina Aninkora

593

Popa me bɔne na fa me
yɛ Wo de
Wɔ Yesu Kristo mu (x2)
Mepɛ sɛ meyɛ wo de daa
Nanso nnebɔne ahyɛ me
ma
Popa me bɔne na fa me yɛ
wo de
Wɔ Yesu Kristo mu.
PAN (T) 830

594

Sɛnea Onyankopɔn dɔɔ
wiase ni
Sɛ Ɔde ne ba a Ɔwoo no
koro no mae;
Obiara a ɔgye No di no
anyera
Na wanya daa nkwa (x2)
Hallelu Ya! Hallelu Ya!

Nkwagye wɔ Yesu Kristo mu
Hallelu Ya! Hallelu Ya!
Gye No di na woanya
nkwa:

Beatrice Chidi
PAN (T) 797

595

Serew, me nua, serew;
Kaanse nna no ware
mpo a
Serew, me nua, serew;
Hye w'akoma den
Nna a yewɔ mu yi emu ye
sum
Minim yonko a Obesie w'yiye
N'obegye wo nkwa abere
nyinaa
Na wobɛserew, aserew.

Quintet Gospel choruses
Smile my brother smile
PAN (T) 424

596

1. Sɛ Ofɛ me a mɛgye No so
Efisɛ Ono na Oyɛ me
gvanhwɛfo pa
Ode me kɔ adidibea
frɔmfrɔm
Ogya me kɔ nsu a ɛho dwo ho

2. Sɛ Ofɛ me a mɛgye
No so
Efisɛ Ono na Oyɛ me
gvanhwɛfo pa
'Nso sɛ menam Owu sum
bɔn mu a
Merennsuro bɔ-ne bi

3. Sɛ Ofɛ me a mɛgye
No so
Efisɛ Ono na Oyɛ me
gvanhwɛfo pa
Oto me pon m'atamfo
anim
Ode ngo fɔ me tirim

4. Sɛ Ofɛ me a mɛgye
No so
Efisɛ Ono na Oyɛ me
gvanhwɛfo pa
Yiye ne adɔe na ebedi
m'akyi
Mɛtena Awurade fie
Eunice Johnson

597

Sɛ ɔko no mu ye den den
ara a
Nkonim Hene ne yen
frankaa (x2)

Yereko yen anim, yereko
yen anim
Yerennsan yen akyi ara da
Yereko yen anim, yereko
yen anim
Nkonim Hene ne yen
frankaa
PAN (T) 442

598

Sɛ ɔnka me ho a,
mintumi nye hwee
Sɛ ɔnka me ho a, medi
nkogu
Sɛ ɔnka me ho a, mɛbo
akwankwan
Sɛ ɛhyen bi a enni abraɗaa
Na sɛ mewɔ Jesus a,
mitumi ade nyinaa yɛ
Sɛ mewɔ Jesus a, midi
nkonim
Sɛ mewɔ Jesus a,
mekyen nkonimdifo
N'ahooden m' na medi nim.
PAN (T) 986

599

Sɛ ɔntse dɛm a, nkyɛ
mennkɛka
Sɛ ɔntse dɛm a, nkyɛ
mennkɛka

M'Egya fie wɔ tsenabea
pii;
Sɛ ɔntse dɛm a, nkyɛ
mennkɛka
PAN (F) 330

600

Sɛ mahu Yesu yi,
Me ne no bɛtena daa
Sɛ mahu Yesu yi, me ne
no bɛtena daa
Minim nea Yesu ayɛ ama
m';
Sɛ nnipa nyinaa pa me
mpo a,
Merennyae Yesu din bo
da,
Minim nea Yesu ayɛ ama
m'
Agnes Manko

601

1. Sɛ mehwe Wo do a
Wode do me no a
Ɛma me daa nkwa mu
anidaso
Sɛ Woyi Wo do a Wode
do me no a
Boɛ nti mɛbo asesa
2. Wode w'ankasa wo
nne na ɛfrɛ me

Na midii Wo dɔ n' akyi
baa Wo nkyen
M'abenya daa nkwa mu
anidaso a
sma me nante trennee mu

3. Fa Wo dɔ nne so ne me
nkasa daa
Na mahu nea Woreye na
maye bi
Na masow aba pii wɔ me
bere yi so
'ma afoforo anya nkwa
anidaso
Seth Asare Ofei Badu

602

Sɛ menya tɛkyerɛma
apem a
Anka meyi me gyefo aye
Efise nea W'aye ama me
no dɔso pii
Oye yen kwankyerɛfo,
ade nyinaa so tumfo
Awurade, minsi den
minyi W'aye
Ade nyinaa so tumfo,
yen tete-boafɔ-pa
Yen kwankyerɛfo, yen
dimafo

Aseda, ne ayeyi ndwom
na mede bɛma wɔ
Awurade minsi den
minyi W'aye.

603

Sɛ wiase mu bɔn' ne
mmonsam tum',
Akɔnnɔ bɔn' ne abrabo
fun'
Atoro adiyi, nnaadaa ne
nsisi
Pɛ sɛ wɔhyɛ W'asɔre so a
Yesu, ka yen ho,
Na kyerɛ yen kwan pa
Emma W'asempa kanea
no nnum wɔ yen mu da
PAN (T) 1003

604

Sɛ wɔamfi nsu ne
Honhom mu anwo obi a;
Orennya ahenni no
Enti mo a wɔawo mo
foforo
Monyɛ ahwɛ yiye
Me Nyame, mereka
'kyerɛ mo sɛ:
"Otamfo ani bere mo
Wɔbɛto mo din biara;
Wɔbɛgu mo ho fi;

Wɔbesum mo ho afiri
Wɔpɛ sɛ mo mu hwete
Wɔ Me, Yesu, ho tan nti,
Monnsuro.”

PAN (T) 410

605

Sɛ wo bɛgye no adi
Na wo bɛsom no yie a
'sɛnkyerɛne bedi w'akyi
wɔ Awurade din mu (x2)
Grace Gakpetor

606

Sɛ wo gya redɛr' a
Wɔnnkɔtum wo
Sɛ wodi nokwar' a
Wobetɔ hɔn
Ogya ee! Ogya ee!
Sunsum Kronkron gya
Hyɛ me mma
Ogya ee! Ogya ee!
Sunsum Kronkron gya
Hyɛ me mma

607

1. Sɛ wobɛsom Nyame yiye
a,
Kye wɔ mpaebɔ mu
Sɛ wakode bɛhyerɛn a
Kye wɔ mpaebɔ mu

*Mpaebɔ tumi ye
biribiara;
Ede daa ahode bɛbrɛ wo;
Mpren, mmoa ne anigye
pa
Kye wɔ mpaebɔ mu*

2. Sɛ wobɛye N'apɛde a
Kye wɔ mpaebɔ mu
Sɛ wobɛye N'ahyɛde a
Kye wɔ mpaebɔ mu

3. Sɛ wopɛ Kristosom tumi a
Kye wɔ mpaebɔ mu
Bra adom ahengua no ho
daa
Kye wɔ mpaebɔ mu

4. Nyame nko n'ɔbɛma w'
w'ahiade,
Kye wɔ mpaebɔ mu
Wo nhyira fi soro hɔ
tɔnn
Kye wɔ mpaebɔ mu
*Faith Gospel Message
PAN(T) 968*

608

Sɛ yedi ntetewmu a
ɛye yɛn yaw dodo
Nanso yɛwɔ anidaso
Sɛ daakye bi yebehyia m'
bio

609

Sɛ yɛtsew tɔ bɔgya no
mu a
Obɔhor hɛn ho fi nyinaa
Enyimnyam nka Eguambaa a
Dayɛ adze nyinaa yie
Eunice Addison
PAN (F) 261

610

Sɛɛ n', sɛɛ n', sɛɛ n'
Onyame nipa sɛɛ
Sɛɛ Otamfo n' n'adwuma
(x2)
Mama wo tumi sɛ kɔsɛɛ
n'adwuma
Mama wo tumi sɛ kɔka
M'asɛmpa
Meka wo ho na mma nsuro
Ao kɔ, kɔdi nkonim
Eunice Addison
PAN (F) 1158

611

Sɛnea daakye bi
Yɛbehya No ni;
Wiase aman nyinaa,
Kasa horow nyinaa,
Yɛde anigye behya No,
Na yɛato Hallelu Ya ama
Ne din
PAN (T) 36

612

Sɛnea Mayɛ mo ni,
Sɛnea Mayɛ mo ni (x2)
Mede M'anuonyam
akata mo so
Madi wiase so nkunim
Mede M'anuonyam
akata mo so
Madi wiase so nkunim
Rosina Aninkora

613

Sika mpempempem
ntumi ntɔ
Sika mpempempem
ntumi ntɔ
Nkwagye a manya yi
Sika mpempem ntumi ntɔ
PAN (T) 603

614

Soma me,
Me Nyame e, soma me o
Me Nyame e, soma me o,
Na mɛkɔ (x2)
Nea wo bɛhyɛ me no, na
mɛyɛ
Nea wo bɛka no na mɛka
Soma me o,
Me Nyame e, soma me o
Me Nyame e, soma me o
Na mɛkɔ
A.L. Angoh

615

Soro aburuburo san bra
me kra mu bio
Sor' aburuburo, bra me so
Ma mennɛw sɛ ogya,
Ɛfise Woyɛ ogya
Ma mɛmpɛm sɛ nsu,
ɛfise Wo yɛ nsu
Ma minyi hua
huamhuam sɛ soro
ngohuam
Sor' aburuburo, bra me so.

Eunice Johnson
PAN(T) 1012

616

Sɔ me nsa na gye
m'taataa
Ɛfiri sɛ honam yɛ mmɛrɛ
Wo ne wiase agyen kwa
Wo na tɛfɛfo hwehwɛ Wo
Enti Kristo, kyɛrɛ me
kwan
Wo na Woyɛ kwankyerɛfo
pa

PAN(T) 1004

617

Sɔrɛ, hyɛrɛn, kɔ w'anɛm
ara
wɔ nkonimɛdi mu (x2)
Na wo Nyankopɔn no ka
wo ho

Na wɔrɛnni nkogu da
Kɔ w'anɛm ara
Eunice Johnson
PAN(T) 1275

618

Sra me ngo, ngo kronkron
no
Sra me ngo, na menyɛ
foforo
Sra me ngo, ahosan ngo
no
Fa sra me na matumi
ayɛ adwuma yi
Opoku Onyinah

619

Sra me ngo, sra me ngo
Sra me ngo ma me nyɛ
foforo
Fa W'asɛm asuguare no
Guare me ma me ho
ntew
Sra me ngo ma menyɛ foforo
Eunice Johnson

620

Sra me, sra me, sra me
Sra me ngo foforo
Na matumi ayɛ
W'adwuma
Sra me, sra me, sra me
Sra me ngo foforo

Na matumi ahye
W'anuonyam
W'adwuma no beye
nkonimdi ara
Na matumi ama Wo din no
so
Enti sra me, sra me, sra
me.
Sra me ngo foforo
Na matumi ahye
W'anuonyam
R. Kissiedu
PAN (T) 928

621

Sum nni ho bio, sum nni
ho bio
Hallelu Ya! Sum nni ho
bio
Efise Yesu ye hann,
Oye hann wo soro ho
Hallelu Ya! Sum nni ho
bio
PAN (T) 616

622

Sum nyina 'ra ko
Onyame hann aba
Adekyee nsoromma anya
apue
Ode adom foforo adom yen
Rosina Aninkora

623

Sum yi mu, m'bohwe
m'kandzea kan
Sum yi mu, m'bohwe
m'kandzea kan
Jesus Christ na Oye
kandzea ma hen
Sum yi mu, m'bohwe
m'kandzea kan
Eunice Addison
PAN (F) 455

624

1. Sunsum Kronkron san
bra
Bene yen ntena daa
Wo na wokasae tete
mmerem
Wo sare no so

San bra, san bra
Sunsum Kronkron, san
bra
Bekasa wo yen bere so
Na yente wo nne.

2. Sunsum Kronkron san
bra
Benyan yen honhom bio
Na yeanna owu nna
Na yeate wo nne

3. Woye Ogya tækrema
Wobaa asuafo no so
Wode nnam ne ahoođen
Kaa W'asempa no

4. Sunsum Kronkron san
bra
Sε wonka yen ho a
Yenni ohwεfo bi
Na yεto biraw

5. Sunsum Kronkron, san bra
Wiase nyinaa hwehwε Wo
Bεyε tete nnwuma no
Na wiase nyinaa nhu

6. Sunsum Kronkron, san bra
Nokware Honhom, san
bra
Boa ma yenni nokware
Wε W'adwuma yi mu

7. Yεreba, Wo nkyen ara
Nyi W'anım nhintaw yen
Hwie ngo fofro gu yen so
Na yennεw sε ogya

8. Sunsum Kronkron, san
bra

Yen Kra Dεfo, san bra
Yeresrε W' sε san bra
Yen ani agyina Wo
Eunice Johnson
PAN (T) 1132

625

1. Sunsum Krōnkrōn bra
Sunsum Krōnkrōn bra
Sunsum Krōnkrōn bra
Ao, fa dεw bra, Alleluia!
Sunsum Krōnkrōn bra.

2. Sε Ammba a, yεaba no
gyan
Sε Ammba a, yεaba no gyan
Sε Ammba a, yεaba no gyan
Ao, fa dεw bra, Alleluia!
Sunsum Krōnkrōn bra.

3. Yεrotwεon W' yεayε
asor Yεrotwεon W' yεayε
asor
Yεrotwεon W' yεayε asor
Ao, fa dεw bra, Alleluia!
Sunsum Krōnkrōn bra.

4. Yεrotwεon Wo tum' no
Yεrotwεon Wo tum' no
Yεrotwεon Wo tum no
Ao, fa dεw bra, Alleluia!
Sunsum Krōnkrōn bra.

5. Yərotweən W'enyim-
nyam Yərotweən
W'enyim-nyam
Yərotweən W'enyimnyam
Ao, fa dəw bra, Alleluia!
Sunsum Krənkrən bra.
PAN (F) 486

626

1. Sunsum Krənkrən,
bra hən akoma m',
Ma yəntse Wo tum no,
Wo na tsetse wədze W'
hyɛ nkəm
Na kan na dɔ fir Wo.

2. Bra, na ɔwo na
nkəmhyɛfo n'
Dze W' kyerɛwee, dze Wo
kae
Bue nokwar n',
ɔwo nye saafee n'
Tsew nwoma krənkrən n'
ano

3. Sor Ebubur, trɛ
W'atsabann m'
Wɔ hən isum no dɔ
Butuw hən kra no sum no
dɔ,
Na ma hɔ ɔnye kann

4. Sɛ 'hyerɛn hən mu a,
yɛnam Nyame
Nankasa dɔ bohu N',
Na yɛnye wo mba nyinaa
esusu
Onyame dɔ no bun.
Amen

Charles Wesley

Christian Asɔr Ndwom Fofor 305
CAN 89

627

Taforo yɛn mmrɛwɛ
nyina'ra
Na yɛn sintɔ nyinaa
nnyera
Na Kristo nhyerɛn kɛsɛ
yɛn mu
Wo nko na Wo tumi yɛ 'yi
Hyɛ yɛn ma Honhom
Kronkron
Hyɛ yɛn ma Onyame
Tumi
Hyɛ yɛn ma mmoro so
Seth Asare Ofei Badu

628

Tena me mu, Na
wobenya Nkwa;
Tena me mu, fa M'asɛm
bɔ wo bra;
Na kae sɛ Mɛyɛ Onyame
a,

Wie mu nnye Me nsakra
na;
Tena me Mu na ebese Wo
yie
Na ebese wo yie; Na
ebese wo yie;
Fa wo ho to me so na
ebese wo yie (x2)
James A. Quaicoe

629

Tenetene me W'asem no
mu
Kyerɛkyerɛ me na
mannyera
Honhom Kronkron,
mihia wo abere nyinaa
Hyɛ me ma na madɛw sɛ
ogya
E. K. Asamoah

630

1. Tete gya no r'ye adwuma,
Tete gya no rennum da
Ogya a efiri soro n'
Pentekoste 'gya no
Ogya no dɛr' me mu
Ogya no dɛr' wo mu
Pentekoste gya no bɛkɔ
so adɛr'

*Ogya asɔ me mu yi,
mɛka asɔ ano daa
Ogya asɔ wo mu yi, wo
nso sɔ ano daa
Ogya asɔ yɛn mu yi,
ɛbɛka nkyirimma
Pentekoste gya no,
ɛrennum da*

2. Tete gya no r'ye
adwuma
Tete gya no rennum da
Nea ɔdɛr' sar' so no
Nea ɔhyerɛn asɔr' dan
mu n'
ɔno 'dɛr me kra mu
ɔno 'hyerɛn me kwan so
Pentekoste gya no bɛdɛr'
na 'hyerɛn

3. Tete gya no r'ye
adwuma
Tete gya no rennum da
Ogya a efiri Agya no
Nea ɔkyerɛ Israel kwan
no
ɔno na ɔkyerɛ me kwan
ɔno na ɔkyerɛ wo kwan
Pentekoste gya no
bɛkyerɛ yɛn kwan

4. Tete gya no r'ye
adwuma
Tete gya no rennum da
'Gya a Yesu hye ho bo n'
Honhom Kron-kron no
Ogya a otumi ma nkwa
Eno na yen nsa aka yi
Pentekoste gya no bema
yen nkwa

5. Tete gya no r'ye adwuma
Tete gya no rennum da
Ahum betumi atu
Asorakye nso bebɔ
Ogya yi di m'anim
Ogya yi di m'akyi
Pentekoste gya yi de me
bekɔ
Opoku Onyinah

631

Tete mmere mu gya no
eredɔw
Tete mmere mu gya no
eredɔw
Eredɔw, eredɔw
Erepam sum mu nnwuma
nyinaa'ra
Eredɔw, eredɔw
Erepam sum mu nnwuma
nyinaa'ra
Agnes Sarfo
PAN (T) 383

632

1. Tete mmere mu
Nyankopɔn
Wo a Woye ɔdomfo
Nne da yi yene Wo adi
ahyia (x2)
Woye ɔdo
Nti na yeaba w'anim
W'asomdwoe nti yeaba
W'anim

Tete mmere mu
Nyankopɔn
Wo a woye ɔdomfo
Nne da yi yene Wo adi
ahyia

2. Tete mmere mu
Nyankopɔn
Wo a Woye Ogya fadum
Nne da yi yene Wo adi
ahyia
Wo nkyerɛkyerɛ
Nti na yeaba W'anim
W'asomdwoe
Nti na yeaba W'anim
Tete mmere mu
Nyankopɔn
Wo a Woye Ogya fadum
Nne da yi yene Wo adi
ahyia
Mary Kesse

633

Tete ntreddee Nya-me
W'ahenni to rentwa da
Tete ntreddee Nya-me
W'ahenni bɛtena hɔ daa
W'ahenni to rentwa da
W'ahenni bɛtena hɔ daa
J. Odoi Korang

634

Tete ntreddee Nyame ne Wo
Wofi tete yɛ Onyame
Yɛde akoma koro bom ka
sɛ
Tete ntreddee Nyame ne Wo
Rosina Aninkora

635

Tete Pentekoste Tumi no
Ɛwɔ hɔ nnɛ da yi nso
(x2)
Nea ehia ne sɛ wobɛfa
Nyame asɛm
Na woadi mmuada, na
woabɔ mpae
Sɛ wotwɛn Nyame anim
wɔ mpaebɔ mu a
Wubehu tete Tumi no
Eunice Johnson

636

Tetefo no huu Yesu
Wɔde ne tumi yɛɛ
adwuma
Wɔn abrabɔ nyinaa sɛɛ
Yesu
Na Yesu anni wɔn hwammɔ
da
Mahu Yesu
Ne wusɔre tumi
Sunsum a ɛnyanee Yesu
fii owu m'
Edi me mu hene
Mahu Yesu
Ne wusɔre tumi
Sunsum a ɛnyanee Yesu
fii owu m'
ɛr'yɛ me mu adwuma
Grace Gakpetor

637

Tsena M'asɛm mu, fa Wo
ho ma M'
M'bɛyɛ wo dehye, M'bɛyɛ
wo 'dehye
Ahyemu dadaw n' kɔ,
ahyemu forfor aba;
Menye Me nkorɔfo
bɛtsena akoma mu (x2)
Eunice Addison
PAN (F) 192

638

Tumi, anuonyam ne
ahenni
Yɛ Onyame ne Ba dea
Asase ne tumi nyinaa yɛ No
de
'Yɛ ne nan ntiaso
W'ayɛ ade nyinaa yie
Wo yɛn nkwaye
adwuma n' ho
Ofata, 'sɛ ayeyi, ɛne sɛ:
Oyɛ awura mu Owura.
E. K. Asamoah

639

Tumi kɛsɛ, adom kɛsɛ
Tumi kɛsɛ abɛtena me mu
(x2)
Efi Nyame Agya, ɔba no
mu
Ɛreyɛ anwonwa 'dwuma
Rosina Aninkora

640

Twe me bɛn Wo,
nhyirafo Nyame
Twe me bɛn W'asɛnnua no
Twe me bɛn Wo,
nhyirafo Nyame
Twe me bɛn W'asɛnnua no

641

W'adwuma yi ho asodi
da me so
Awurade, ma me ho
ahodɛn
Woabu me bi na W'afɛ
me
aba wo twa adwuma yi
mu.
Nyame Aguammaa,
Obofo pa
Ka me ho ma minyina.

642

1. W'ahengua si
Kerubim Ne Sera-fim so
W'ahengua si Kerubim
ne Sera-fim so

W'ahenni no yɛ daa 'henni
W'ahenni no to renntwa
da
W'ahengua yɛ Ogyaframa
Ɛhyerɛn kyɛn a-de
nyinaa
Abɔfo mpempem sɛre Wo
Sɛ: Kronkron ne W'
Awurade!

2. Otumfo Nyankopon
Woyɛ ɔhenkɛsɛ
Wanim obi nni hɔ
W'akyi nso obi remma

3. W'ahengua yɛ
Ogyaframa
Esi abɔfo so
Wɔkoto sɔre Wo
Sɛ: Kronkron ne W'
Awurade

4. Wo na Wo nna akyɛ
Wo tiri nnwi hoa fitaa
“Obi-aanyɛ-Wo” Nyankopɔn
Obi nnim nea Wofiri bae

5. Wiase aman nyi-naa
Ne kasa horo' nyinaa
Wɔkoto sɔre Wo
Sɛ W'ahenni yɛ kɛse

6. Ahemfo ne Abrempon
Bɛkoto asɔre Wo daa
Wo na Wodi wɔn so hen'
Ma wɔn ahenni gyina

7. Tete Bemee Nyankopɔn
Otumfo Nyankopon
Wodii Hene ansa na
Wobɔ Wo wiase yi

8. Alfa ne Omega
Ahyɛase ne awiei Nyame
Dikanfo ne 'Kyikafo
Wowɔ hɔ nnera, nnɛ ne daa
Eunice Johnson

643

1. W'ahenni yɛ daa 'henni
W'ahenni no fi tete;
Wofi tete dii hene,
W'ahenni yɛ daa 'henni

2. W'ahenni yɛ daa 'henni
Bra btena W'ahengua
so;
Na tumi nyinaa mmɛ ase
W'ahenni yɛ daa 'henni

3. W'ahenni yɛ daa 'henni
W'ahenni no nni awiei;
Osoro hene ne wo ampa,
W'ahenni yɛ daa 'henni

4. W'ahenni yɛ daa 'henni
Hena na Ono wo sɛ?
Mogya 'dansefo hene
W'ahenni yɛ daa 'henni

5. W'ahenni yɛ daa 'henni
Ahene mu hene ne Wo
ampa;
Wo nko na tumi wɔ Wo
W'ahenni yɛ daa 'henni

6. W'ahenni yɛ daa 'henni
Bra bedi 'tamfo no so,
Ahotewfo hene Kristo
W'ahenni yɛ daa 'henni
Apostolic Twi Dwom 243

644

Wahwɛ m'adifi ne me
fieba
Na Wabɔ me nkwa ho
ban
Mesu frɛ Wo, na Wogyɛ
me so
Me wura , mede Wo
nnaase ka
Mede Wo nnaase ka
Mede rebrɛ Wo
Nea W'ayɛ dɔɔso ano
ntumi nka
Grace Gakpetor

645

Wama me nso masɛ bi nne
Mogya dehyɛ a Ohwie
gui wɔ Kalvary no nti
(x2)
Wama me koma atɔ me
yam
Mogya dehyɛ no nti (x2)
Mogya dehyɛ, Mmo!
Mogya dehyɛ, Mmo!
Wama m'akoma atɔ me
yam
Mogya dehyɛ, Mmo oo!
Eunice Johnson
PAN (T) 1134

646

Wama No so kyɛn ade
nyinaa
W'akrɔn no kyɛn ade
nyinaa
Na N'anim hyɛrɛn kyɛn
wɔn nyinaa
Yɛn hene Kristo
Ɔte ahennwa no so
Nhyira nka Ne din
Yɛn hene Kristo no
Nea Ɔte ahennwa no so N'
Nhyira, Nhyira nka No
Opoku Onyinah

647

1. Wannyi n'ani annhintaw
me;
Wagye me na Wafɛ me;
Ne Sunsum reys
anwanwadwuma;
Wama me ahɔden foforo

M'agya Onyame dɔ me,
Ɔde Yesu akyɛ me nti,
Mede Me ho mema No
daa (x2)

2. Sra me ɔsoro ngo
foforo;
Na mafata ɔfrɛ yi;

Di mani-m ne, makyi
Wo m'akwantu yi mu

3. Ka me kɔ ebun no mu;
Na ma menno asukɔ;
Sunsum Kronkron
akyɛde nyinaa;
Enye me mu a-dwuma

Peter Adjei

PAN (T) 1264

648

1. W'asafo ti ne Wo, yen
Yesu
Yeye wo mma, na begye yen
Oguanhwefo, yen ho hia wo
Yeye wo nguan na behwe
yen
Yen bone nti anka yense
se
Yeba wo nkyen begye
W'adɛ
Na nso wo mmɔborɔhununu
dɔso
Na woremma obi nsɛ

2. Yen Nyame pa, behu
yen mmɔbo
Na fa wo denhyɛ hyira
yen!
Na nne yen nso, yehye
wo bo se:

Yebesom wo atena wo
nkyen;

Ma gyidi pa ɔdo ne
nyansa;

Ma yen ani nna wo so
daa!

Ma yemmɔ wo som ho
mmɔden pa

Na yemfa soro kwan so
daa!

3. Ma yen nyinaa mmra
wo daa homem'

Se w'ahennim ahotefo
Na da bi yennyina wo
nifa

Na yentina w'anuonyam
nom ho!

W'asafo ti ne wo, yen
Yesu

Yeye wo mma, na begye
yen

Oguanhwefo, yen ho hia
wo

Yeye wo nguan, na behwe
yen.

John P. Schuck

Presby Asɔre Dwom Nhoma 420

649

W'asem so na m'ani da
Wo bɔhyɛ no na meretwen
W'animtew n' ma minya
nhyira
Anuonyam nka Nyame
Guammaa
PAN (T) 1106

650

Wasem yɛ me nan ase
kanea
Wasem yɛ me kwan so
hann
Woyɛ Onyame a Woyɛ
ahen' mu Hene
Woyɛ Onyame a Woyɛ
awura mu Owura
Di hene wɔ me mu
m'akwan nyinaa mu.
Ma W'asem ne me
nantew daa nyinaa.
E. K. Asamoah

651

Wasen me ne Christ
Wasen me ne No
Wabɔ m'mmeamudua m'
Wɔatew me ho krɔnn

Nanso 'nye me na eye
Christ
'Nuonyam nka Ne din
Nam ne dɔba N'gyidi so
Wɔasen me ne No
*(Translation of Crucified with
Christ)*

652

W'asɔre afi owu m'
Ɔyɛ Owura, Ɔyɛ Owura
Nkotodwe nyinaa bekoto
n'
Tekyerɛma bɛka sɛ:
Awurade, Ɔyɛ Owura,
Ɔyɛ Owura

653

Wasɔre, ɔnni ha
Wasɔre nkunimdi mu
Wɔakorɔn No sen wɔn
nyinaa
Owuo antumi ankora No
so
ɔbɛba berɛ a a-ni nna
Abɛfa 'hotewfo nyinaa ako
sor'
Na ɔbedi hene, daa
nyinaa
Anigye bɛn na ɛretwen
ahotewfo 'i
Grace Gakpetor

654

W'atwerɛ me din wɔ
nkwa nwoma no mu
Awurade W'atwerɛ o
Magye Yesu din no adi yi
deɛ
W'atwerɛ me din wɔ
nkwa nwoma no mu
Opoku Onyinah

655

W'ayamye dɔɔso ma yɛn
nyinaa'ra
Onyame tumfo Wokyeɛn
ade nyinaa
Worento yɛn ntwene,
W'ani ku yɛn ho
W'ayamye dɔɔso ma yɛn
W'ayamye dɔɔso,
Onyame tumfo
Yɛhyira Wo din, yɛda W'ase
W'ayamye dɔɔso,
Onyame tumfo
Yɛhyira Wo din, yɛda w'ase
Opoku Onyinah

656

W'ayamye nti,
O M'agyenkwa
Meyi W'ayɛ mmorodo ara
daa
Ma wo Sunsum kronkron
nkyerɛkyerɛ me

Mmrɛ mɛnsi nnɔ Wo
Mmorodo ara!
mmorodo ara!
mmorodo ara!
Ao, medɔ Wo
M'agyenkwa
Mmorodo ara! (x2)
PAN (F) 366

657

W'ayɛ ade nyinaa yiye
W'ayɛ ade nyinaa yiye
W'ama asotifo ate asɛm,
W'ama mmum akasa
W'ama asotifo ate asɛm,
W'ama mmum akasa
PAN (T) 97

658

W'ayɛ ama me
W'ayɛ ama me
W'ayɛ ama me
W'ayɛ ama me
Mede m'asɛm aba
N'anɪm
W'ayɛ ama me
Yesu ye ma me.
E.K. Asamoah

659

W'ayi me afiri dɔte pɔtɔɔ
no mu
Ode m'anana asi ɔbotan so
Ode nnwomto ahyɛ
makoma mu
Ayeyi nnwom, Alleluya
PAN (T) 1225

660

1. W'ayi Ne ho adi akyerɛ
bio
Wɔ yɛn n-sraban mu
Ama akoma nyinaa atɔ
yam
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yɛkoto Wo.
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yeyi W' ayɛ.
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yeyi W'ayɛ
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yɛkoto Wo
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yeyi W'ayɛ
Yehowa, Dɔm so Safohene,
Yɛkoto Wo.

2. Waba abstena yɛn mu
Wɔ yɛn ntoma-dan yi m'

Ama nneɛma nyina 'yɛ
komm

Kristo no, Asafo no ti,
Yɛkoto Wo

Kristo no, Asafo no ti,
Yeyi W'ayɛ

Kristo no, Asafo no ti,
Yeyi W'ayɛ

Kristo no, Asafo no ti,
Yɛkoto Wo

Kristo no, Asafo no ti,
Yeyi W'ayɛ.

Kristo no, Asafo no ti,
Yɛkoto Wo

Opoku Onyiah

661

W'ayi, W'ayi, W'ayi oo
Adesoa a ɛda m'akoma
so no W'ayi
Ne nyinaa asa, wɔ Yesu
mogya no mu
W'ayi, W'ayi, W'ayi oo oo
Adesoa a ɛda m'akoma
so no Wayi

662

1. Wɛn w'aso na bue
w'akoma m'
Yehowa abɛsra wo;
Ode N'asɛm nam N'apafo so;
Wo na Ohwehwɛ wo:

*Mpirim w'akoma se wote
Ne nne yi
Bra ne ho na obegye wo nkwa
Nne ye adom bere ma
nnipa nyinaa a
War'hwehwe nkwaye*

2. Saa adom bere yi
erentena ho daa
Erenkye Yesu beba
Or'ba abebu wiasa yi
aten
Na Wasa N'atamfo
Seth Asare Ofei Badu

663

1. Wiasa ahonya, enye
ahonya biara
wiasa ahonya, enye
ahonya biara
Daakye a wobewu n'
Wowo sika, mpem a,
Wobedan agya;
Wiasa ahonya, enye ahonya
biara

2. Wiasa anigye yi, enye
anigye biara
Wiasa anigye yi, enye
anigye biara
Daakye a wobewu n'

Woanya sika mpempem a,
wobedan agya;
Wiasa anigye, enye anigye
biara

3. Yeye akwantufo,
akyena na yeko o,
Yeye akwantufo, akyena
na yeko o,
Yeye akwantufo, akyena
na yeko o, na yeko o
Yeye akwantufo, akyena
na yeko o.
PAN(T) 728

664

Wiasa aman nyinaa
Monyi Yehowa aye
Amanaman nyinaa
monkamfo No
Na N' adae so yen so
Na Yehowa nokware
Wo ho daa
Halleluya!
E.B.A. Yeboah

665

1. Wiasa amane dooso,
Awurade adi so nkonim
Won a wotwen Awurade
daa,
Wobenya Ne mu
asomdwoe

*Wɔbenya Ne mu asomdwoe
Wɔbenya Ne mu asomdwoe
Wɔn a wɔtwen Awurade
daa*

Wɔbenya Ne mu asomdwoe

2. Zion babea di ahurisi
Yesu mogya adi nkonim,
Awerɛhow nyinaa besa;
Anigye beba ama wo.

Rose Boadu

PAN (T) 479

666

1. Wiase amane no dɔɔso
ɔhaw, aperepere ne
nyarewa
Owuo twa so ma wɔn a
wɔ-ahu Yesu Kristo no (x2)

Kristo bɛma yɛ'aho-me

*Na Ɔbedwodwo yɛn kra daa
nyinaa*

2. Akɔneaba bebreɛ yi mu
Ahodwan ne ahokyere yi
mu

Awie-ɛ, nea ɛhia ne sɛ:
wobehu Kristo anim (x2)

3. Apinisie ne dadwene
nyinaa mu
Mpaebɔ, mmuadadi nyinaa
m'

Abrabɔ pa na yɛde be-pue
Kristo no anim (x2)

4. Yɛn “nhwɛso-adwuma”
yi mu

Nea ɛhia yɛn ara ne sɛ:
Akontaa pa na yɛbebu
wɔ Kristo no a-nim (x2)

Opoku Onyinah

667

Wiase awiei reba
Ɛrenkyɛ na Yesu aba
Enti monka nkyerɛ
nnipa nyinaa sɛ
Wiase awiei reba
Enti monka nkyerɛ
nnipa nyinaa sɛ
Wiase awiei reba

Eunice Johnson

668

1. Wo a me koma afe wo,
M'agyenkwa no, wowɔ
he?

Yesu, Woafa me ɔyɔnko,
Na afei de woafa he?

2. Me kra aye haahaahaa
sɛ
Repɛ wo, me dɔfo pa
Bɔne ama mabrɛ sɛ
Enti bra begye me
nkwa!

3. Mede mmɔb'ɔ nne
mɛfrɛ wo
Yesu, he po na wokɔ?
Hwee remma minnya
ahotɔ
Akosi sɛ mehu wo.

4. Sɛ minya 'nomaa ntaban
ɛ,
Anka nne metu mako
Makɔhwehwɛ wim ne soro
Mahu nea Yesu wɔ

5. Yesu na ɔma me bo tɔ,
Oyi me m'awershow m'
Ne nko mu na minya
ahotɔ,
Opam hu ne bɔne sum

6. Merenni nkɔmmɔ b'ribi
ho
De bɛkɔ akosi sɛ
Yesu de ne ho bɛkyɛ me
Ama manya ahomeye

7. Damfo Yesu, ma minhu
wo!
Me kra reham hwehwɛ
wo,
Sɛ, nnyaw me nto bɔne
mu,
Dan bɛhwɛ me mmɔboro!

8. Ma minnya wo asomdwoe
no,
Mekoto wo, Yesu, bra!
Bra bɛdom me, bɛtena me
mu
Na behyira me dabaa!
Presbyterian Asɔre
Nnwom 494

669

1. Wo din da me so yi,
Menne me ho bio
Mayɛ Wo de, Mayɛ Wo de
daa
Wo din da me so yi,
Menne me ho bio
Mayɛ Wo de, mayɛ Wo de
daa

2. Maba W'ani-m yi,
Wo na Wo kura me
Mayɛ Wo de, mayɛ Wo de
daa
Maba W'ani-m yi,
Wo na Wo kura me
Mayɛ Wo de, mayɛ Wo de
daa
Opoku Onyinah

670

Wo din yɛ kɛsɛ boro din
nyinaa so,
Yeyi Wo din kronkron ayɛ
Yeyi wo din kronkron ayɛ,
Yeyi Wo din kronkron ayɛ
Wo din yɛ kɛsɛ boro din
nyinaa so,

Yeyi Wo din kronkron ayɛ
Grace Gakpetor

671

Wo ho kɔm dze me kra
Wo ho nsukɔm dze me
kra;
Jesus, Onyame Ne ba
Bra betsenaa m'akoma m'
ma memee

PAN (F) 483

672

1. Wo ho yɛ hu;
Wotumi ade nyinaa yɛ;
Okronkronni, Awurade
Nyankopɔn;
Honam ne mogya, woafɛ
yɛn;
Awurade, Awurade ka yɛn ho

*Awurade, Awurade ei,
Wutumi ade nyinaa 'ra yɛ;
Metwere wo, me Nyankopɔn;
Medan wo abere nyinaa*

2. Obi nte sɛ Wo,
tumi ne ahoɔden mu
Okasa-preko, Awurade
Nyankopɔn
Dɔtɛs adwinneɛ,
Woatena yɛn mu
Awurade, Awurade, sesa
yɛn

3. Onwanwafo bɛn,
Awurade Nyankopɔn;
Osɛsa abɔn'yɛfo;
Otɛna wɔn akoma mu
De wɔn yɛ adwuma;
Awurade, Awurade,
hyɛɛn yɛn mu

4. Nkunimdifo-hene
ne yɛn Jesus Christ;
Wɔanhɔ bɔne biara Ne
mu;
Okɔ asamando, dii owu so
nim;
Awurade, Awurade ne
Wo, Jesus
Opoku Onyinah
PAN (T) 1324

673

Wo koma tɛɛ, sɛ me
koma tɛ?
W'adwene yɛ pɛ sɛ
m'adwene yɛ pɛ?

Fa wo nsa ma me na
foro bra
Bɛtena teaseɛnam no mu
na yɛnkɔyɛ Nyame
adwuma
PAN (T) 427

674

Wo Kronkronyɛ yɛ me fɛ
Wo Kronkronyɛ yɛ me fɛ
Agya Wo Kronkronyɛ, ɛyɛ me
fɛ
Wo Kronkronyɛ yɛ me fɛ

675

*Wo na metwere Wo, ao
Adom Wura
Wo na metwere Wo, ao
me Wura
Wo na metwere Wo, ao
Adom Wura
Wo na metwere wo,
Yehowa*

1. Me kra Botantim ne Wo
Merensuro aɛm bɔne ne
da bɔne
'Nipa nnyɛ m'ahotoso
Na Obonsam nntu me
koma
Efisɛ wo na metwere
Wo, Ao Adom Wura

Wo na metwere Wo,
Yehowa

2. Hwee renhia me
Nea meyɛ nyinaa bewie
yie na agyina
Yiye nko na Woahyɛ
ama me
na yiye na ebedi m'akyi
Efisɛ Wo na metwere
Wo, Ao Adom Wura
Wo na metwere Wo,
Yehowa

3. Daa nyinaa mewɔ dɛw
wo dɛw a ɛyɛ m'ahɔden
n' remfi me mu da
Ber' a mete w'anana ase
yi, daa nyinaa mewɔ
ahɔden
Efisɛ wo na metwere
Wo, Ao Adom Wura
Wo na metwere Wo,
Yehowa
Seth Asare Ofei Badu

676

Wo na W'adom yɛn,
Awurade, W'adom yɛn
W'adom na 'kura yɛn mu.

Odomfo Yehowa,
mmɔborɔhunufɔ yɛn
gyefo
Wohwɛ yɛn so, wowa yɛn
daa nyinaa
Wo na W'adom yɛn
Opoku Onyinah

677

1. Wo ne me
Kwankyerɛfoɔ, Awurade
Wokyerɛ me kwan daa
Na Wo-rennyaɛ me oo da.

2. Woayɛ me Boafɔ kɛse,
Awurade
Woboa me daa nyinaa
Na wo-rennyaɛ me oo da.
Opoku Onyinah

678

Wo ne nkwa abodoo a
wofi sor bae,
Bɛyɛn akra a Honhom
mu kɔm de wɔn;
Woyɛ kanea ma
anifuraefo;
W'asɛm yɛ nkwa ma
abɔnefo

679

1. Wo nko na Wo sɛ
nnaase,
Wo nko na Wosɛ ayeyi
Osoro Agya Nyame ei,
Wo na Wosɛ ayeyi daa.

2. Yɛaba wo anim nne,
Yɛkotow sɔre Wo
Otumfo Nyame ei
Wo na Wosɛ ayeyi daa.

3. Obi nni W'anim
Obi nni W'akyi
Okyɛso Nyame ei,
Wo na Wosɛ ayeyi daa.
Opoku Onyinah

680

Wo nko ne Awurade,
Jesus
Yɛkoto sɔre Wo
Yɛhyɛ Wo din
anuonyam, Jesus
Anuonyam fata Wo
Yɛma Wo din no so,
Jesus
Wo din no yɛ kɛse
Wo nko ne Awurade,
Jesus
Yɛsɔre Wo (x2)
Opoku Onyinah

681

1. Wo nkyen ara,
Nyame,
Wo nkyen ara!
Kaansa mbeamudua mpo
Na ɔma mo do a,
Mo ndwom dabaa nye dɛ
Wo nkyen ara, Nyame,
Wo nkyen ara!

2. Kaansa mirikyin mpo
Ma wi akɔtɔ
Ma adze so asa me,
Ma mesun bo a,
M'adaaso mu m'bepin
Wo nkyen ara Nyame
Wo nkyen ara!

3. Ma kwan m-bɛda hɔ a
Wɔdze kɔ sor;
Dza edze ma m' nyinaa,
Ehumbɔbɔr kwa
Abɔfo refɛfrɛ m'
Wo nkyen ara, Nyame
Wo nkyen ara!

4. Ber a m'enyi bɛtsetsew
n',
M'beyi W' ayɛw;
M'bodua m'awerɛhow mu
Mesi Nyame fie;
Menam me yaw m'
m'bepin

Wo nkyen ara, Nyame
Wo nkyen ara!

5. Sɛ so medze ahomka
Mutu ba sor,
Mo werɛ fir wi, bosoom,
ɔnye nworaba a,
Mo ndwom mber nyinaa
nye dɛ
Wo nkyen ara, Nyame
Wo nkyen ara!

Sarah Flower Adams

Christian Asɔr Ndwom Fofor
468

682

1. Wo nnwuma nyinaa
da wo ase
Wo a wote sorosoro
Gyidifo bɛbom aka sɛ
Wo ne Otumfo
Nyankopɔn

2. Obi nni Wakyi ne
W'anin
Wowɔ hɔ nnera nnɛ ne
daa
Ma wiase aman nyinaa
nhu sɛ
Wo ne Otumfo
Nyankopɔn

3. Dɛn nti na atumfo sɔre tia

Awurade Kristo kronkron
no?

Awurade ma wən nyinaa
nhu sɛ

Wo ne Otumfo

Nyankopɔn

4. Wo ne Otumfo Nyankopɔn

Tumi bi renntumi ntia

Wo

Mogya adansefo nim sɛ

Wo ne Otumfo

Nyankopɔn

5. Wo ne Otumfo Nyankopɔn

Wo na wobɔ ade nyinaa

Wo nnwuma nyinaa kyɛsɛ
sɛ

Wo ne Otumfo

Nyankopɔn

Apostlic Twi 31

683

Wo nsa ano adwuma

trontrom Wo

Osoro abɔfo sɔre Wo

W'ahotewfo, ysto dwom sɛ

Nhyira nka Wo din

nhyira nka wo din.

Eunice Johnson

684

Wo nsam na yɛwɔ,

Awurade

Siesie yɛn, dom yɛn, boa

yɛn

Siesie yɛn, bɛdom yɛn

Boa yɛn wɔ akwan nyinaa

mu

Wo nsam na yɛwɔ

Awurade

Siesie yɛn, dom yɛn, boa

yɛn

Seth Asare Ofei Badu

PAN (T) 1285

685

Wo pɛ na ɛyɛ, ma Wo pɛ

nyɛ n'adwuma

Wɔ m'akwan nyinaa mu

Wo pɛ na ɛyɛ ma Wo pɛ

nyɛ n'adwuma

Wɔ m'abrabo nyinaa mu

Mede me ho nyinaa' ra ma

wo

Mede m' akwan nyinaa

'ra ma wo

Wopɛ na ɛyɛ ma Wo pɛ

nyɛ N'adwuma

wɔ m' akwan nyinaa mu

E.K. Asamaoh

686

Wo pɛ, nyɛ me pɛ, na
ɛnyɛ
Wo pɛ, nyɛ me pɛ, na
ɛnyɛ
Boa me ma minhu
Nea Woahyehyɛ ama me
Wo pɛ, nyɛ me pɛ, na
ɛnyɛ

PAN (T) 1112

687

Wo yɛ kronkron; Wo yɛ
kronkron;
Wo yɛ kronkron,
Awurade;
Wo yɛ Ohempɔn, Wo yɛ
Kronkron;
Wo yɛ Kronkron,
Awurade

Translation of Samuel Otu

Appiah's "You are Holy"

688

Woadom me
Afrɛ me aba otwa adwuma yi
mu
Meda W'ase, Meda W'ase
Sɔ me mu
Fa me kɔ awies pa
Awies pa
Awies pa
Opoku Onyinah

689

Woaye bi ama yɛn,
Ɔsorosoro Nyankopɔn;
Woadɔ yɛn mmoroso
Na Woawu agye yɛn nkwa;
Yɛkotow Wo, na yɛsɔre Wo
Woaye bi ama yɛn
Ɔsorosoro Nyame
Yɛn Nyame, Wo ho yɛ hu
oo;
Ɔkatakyyie, Wo te ase
Ɔnwanwani, yɛkotow Wo;
Yɛsɔre Wo, yehyira Wo
Opoku Onyinah
PAN (T) 1265

690

1. Woaye bi ama yɛn, me
Wura Jesus,
Woadɔ yɛn mmoroso, me
Wura Jesus
Woaye bi ama yɛn,
Woaye bi ama yɛn,
Woadɔ yɛn mmoroso, me
Wura Jesus (x2)
2. Woaye bi ama yɛn, me
Wura Jesus,
Woawu agye yɛn nkwa,
me Wura Jesus.
Woaye bi ama yɛn,
Woaye bi ama yɛn,

Woawu agye yen nkwa, me
Wura Jesus (x2)

3. Woaye bi ama yen, me
Wura Jesus,
Woagye yen 'fi owu m'
me Wura Jesus
Woaye bi ama yen,
Woaye bi ama yen,
Woagye yen 'fi owu m',
me Wura Jesus (x2)

4. Woaye bi ama yen, me
Wura Jesus,
Wode yen bone akye yen,
me Wura Jesus
Woaye bi ama yen,
Woaye bi ama yen,
Wode yen bone akye yen,
me Wura Jesus (x2)

5. Woaye bi ama yen, me
Wura Jesus,
W'adɔɛ dɔso, me Wura
Jesus
Woaye bi ama yen,
Woaye bi ama yen,
W'adɔɛ dɔso, me Wura
Jesus (x2)
Opoku Onyinah

691

Woda so ye Onyame,
Wonnsakra da
Tete mmerɛ mu Woyɛ
Onyame
Ennɛ nso Woyɛ Onyame
Woda so ye Onyame,
Wonnsakra da

692

Wode tetefo yɛɛ adwuma,
Fa yen ye nnɛ nso bio
Wode tetefo yɛɛ adwuma,
Fa yen ye nnɛ nso bio
Womaa wɔn tumi yɛɛ
adwuma
Wɔde W'ahɔɔden yɛɛ
anwonwade
Wode tetefo yɛɛ adwuma,
Fa yen ye nnɛ nso bio
T. K. Owusu Boreh

693

Wofrɛɛ me sɛ me mmɛye
adwuma
Adwuma a Woyɛ no bi
Wode nkwaye aba
wiase
Sɛ me mmedi ho adanse
nkyerɛ aman
Sɛ midi mu nokware
Na meye no yiye a

Wobɛma me ayekoo
Wobɛma me ayekoo
Eunice Johnson

694

1. Wonyi Nyame Hen ayɛw
Wɔmfɛ ayeyi ndwom
mbɛ N'

N'ehummɔbɔr tsim hɔ daa
Osi pi yɛ nokwar daa

2. Wonyi N' ayɛw: ɔayɛ ewia
Dɛ ɔkɔ aprɔw daa daa
nyina:

3. Na eso ɔayɛ bosoom,
Ma odu anafua a ɔhyerɛn

4. Wonhyira N' dɛ ɔtɔ
nyankom
Ma ɔma edziban fifir;

5. Na ɔma asaase pa so,
Oyi no ndɔbaa ma hɛn:

6. ɔama buber so aba,
ɔahyɛ hɛn asan amaama:

7. ɔama edziban a ɔsen
dɛm,

Daa daa dɛw ho
ahobadze:

8. Enyimnyam nka, Hen
ɔyɛfo
Abɔdze nyinaa ntow
enyimnyam

Enyimnyam nka Egya,
nye Ba
Nye Sunsum, Ebiase kor
Amen
Henry Williams Baker,
Christian Asɔr Ndwom Fofor

695

Woso na Wo k'rɔn
Na Woyɛ kɛsɛ
Woso na Woyɛ kɛsɛ
Hena mpo na ɔne Wo
bɛɛ?

Woso na Woyɛ kɛsɛ
PAN (T) 302

696

Woso na Wokorɔn
Na Wokyɛn wɔn nyinaa
Jesus yɛbɛda W'ase
Wo tumi ade nyinaa yɛ
Wo kasa ma ade nyinaa
yɛ komm
Wo so na Wokorɔn

Na Wokyɛn wɔn nyinaa
Jesus yɛbɛda W'ase
Opoku Onyinah

697

Wote M'ase a, wobehu
sɛnea Mete
Wote M'ase a,
M'anuonyam bɛhyerɛn
wo so
Te M'ase, Meyɛ Onyame
Meyɛ Onyame a Mede Me
ho
Me din ne M'adeys
nyinaa
Ne M'asɛm yɛ pɛ
Rosina Aninkora

698

Wotoo W'anwanwado nsa
no frɛɛ yɛn
De gyee yɛn nkwa
Ɔdo nwanwa! Ɔdo mmoroso!
Ɔdo a emu do! 'nni
nhwɛhwɛ mu
W'annhwɛ yɛn mfomso
ne yɛn anni
W'ayi W'annwanwado no
adi akyerɛ yɛn

Ebenezer ee! Deɛ W'aboa
yɛn abeduru ni
Wohuu yɛn akyiri na
Wo doo yɛn
Ɔdo nwanwa, sto rentwa
da
Yɛdan Wo do no aberɛ
nyinaa
Opoku Onyinah

699

Woyɛ Ɔnwenfo
Meyɛ dɔtɛɛ
Woyɛ Ɔnwenfo
Meyɛ dɔtɛɛ
Yɛ me sɛnea Wopɛ sɛ
meyɛ
Woyɛ Ɔnwenfo
Meyɛ dɔtɛɛ
Translation of You are the Potter
Samuel Otu Appiah

700

Woyɛ ahene mu Hene
Ne awura mu Owura
(x2)
Hena mpo na ɔne Wo
bɛsɛ
Hena mpo na ɔne Wo
bɛsɛ
J. Odoi Korang

701

Woyɛ Ahunabobrim
Nwanwafo Nyame
Obɔades Nyame,
Twereduanpon Nyame
Wo yɛ Ahunabobrim
Nwanwafo Nyame
Otumfo Nyame, obiara
nte sɛ Wo
Yɛsɔre wo.

*Translation of "You are
awesomely wonderful God"
Grace Gakpetor*

702

Woyɛ M'agya Na Wodɔ me
Wode Yesu agye me nkwa
Berɛ a meso aba
W'adwuma no mu
Ma wɔnhu W'ahoɔfɛ me mu
Mede me ho nyinaa ara
ama Wo
Mede me ho nyinaa ara
ama Wo
W'adom no som me bo
nti
Ma wɔnhu W'ahoɔfɛ me mu.
E. K. Asamoah

703

1. Woyɛ Nyame a wo so
na Wo Korɔn
Yeyi Wo din ayɛ (x2)
Nnaase sɛ Wo
Ayeyi sɛ Wo,
Tumi nyinaa yɛ Wo de
Woyɛ Nyame a Wo so
na Wo korɔn
Yeyi Wo din ayɛ (x2)

2. Wodi Wo hene wiase
nyinaa mu
Aman nyi-naa bɛkoto W' (x2)
Nnaase sɛ Wo
Ayeyi sɛ Wo
Tumi nyinaa yɛ Wo de
Wodi Wo hene wiase
nyinaa mu
Aman nyi-naa bɛkoto W'
(x2)

3. Yɛr'yi W'ayɛ asɔre Wo
Wo ne yɛn adi no yie
(x2)
Nnaase sɛ Wo,
ayeyi sɛ Wo
Tumi nyi-naa yɛ Wo de
Yɛr'yi W'ayɛ, asɔre Wo
Wo ne yɛn adi no yie
A.L. Angoh

704

Woyɛ Nyame kɛsɛ
Wo tumi boro tumi nyinaa so
Mede me ho nyinaa ma
Wo
Na m'asom Wo akosi awiei
Grace Gakpetor

705

Woyɛ Onyame
Ahyɛase ne awieɛs
Otumfo Nyame,
Onyame kɛsɛ paa
Yɛagye Wo adi,
Yɛanya ade nyinaa
Onwanwani bɛn na
yɛanya Wo yi
Opoku Onyinah

706

Woyɛ Onyame (x2)
Daa nyinaa, baabiara
Wo di Wo hene
Daa nyinaa, baabiara
Wodi wo hene
Grace Gakpetor

707

1. Wɔ Kalvary bepɔw no
so
Na wokum Kristo,
Nyame ba no,

Ɔyɛ Yesu m'agyenkwa
no

2. Ɔbrɛ ne yaw hyɛɛ Yesu
so
Asotɔre ne mmaa atape
gyee no,
Ɛmaa m'agyenkwa no
yɛɛ mmrɛw.

3. Metee ntestɛm nne
wɔ dua no so
Sɛ, me Nyame dɛn nti
na
Woagyaw me,
Ɛyɛ Yesu m'agyenkwa
nne

4. Ɔde nne kɛsɛ tɛm sɛ:
“Mawie”
Na Ɔbɔɔ ne ti ase na
Owui
O! hwɛ sɛnea Yesu si dɔ me

5. Me werɛ remmfi Yesu
amanehunɔ,
Fi Getsemane kosi Kalvary,
Weredɔm afɔre a Ɔbɔɛ de
gyee me
Apostolic Twi Dwom 140

708

Wɔadi nkunim!

Nkunimdi wura

Wɔadi nkunim!

Osabarima!

Wɔadi nkunim ama

N'asɔre

Yɛbɛma yɛn nsa so

Na yɛahyɛ No anuonyam

Jesus bɛkɔ so ahwɛ N'asɔre

(x2)

Opoku Onyinah

709

Wɔawo m' ɔba

Menna so nni nkoasom

m'

M'agya awo m' ato

abusua foforo m'

Sor' abɔfo rebɔ aporɔ redi'

'danse

M'agya awo m' ayɛ Ne de

koraa

Eunice Addison

710

1. Wɔbɛhwim yɛn afa

mununkum yi mu

Akɔ yɛn Agya nkyɛn wɔ
soro hɛnom

Yɛn koma bɛtɔ yɛn yam

Wɔbɛma yɛn akwaaba

Yɛn koma bɛtɔ yɛn yam

Wɔbɛma yɛn akwaaba

2. Sɛ yɛpue Kristo anim wɔ
soro hɔ a

Yɛbenya anuonyam

ahenkyɛw pii

Abɔfo bɛtɔ yɛn nnwom

Na wɔama yɛn akwaaba

Eunice Johnson

Vs. 2 by Samuel Obeng Eshun

711

Wɔkum, wɔkum,

Wɔkum no maa me

M'abrabɔ mu anuonyam

Ne Jesus a wɔkum no

Eunice Addison

712

Wɔmbɔ dawur' nkodu

asaase ano;

Wɔnsan nkɔhwɛ Bible;

Wɔmma frankaa no do

na nokwar' no reyew;

Wɔnsan nkɔhwɛ Bible;

Wongyina ndam mma

nokwar' n',

Sɛ ɔko n' yɛ dzen mpo a;

Mma wɔmpem adze mfir'
nokwar' no ho;
Asem nwonwa;
enyimnyam asem;
Wɔnsan nkɔhwɛ Bible
PAN (F) 345

713

Wɔmmɔ m' dadewa wɔmmɔ m'
Wɔmmɔ m' benkum ne
nifa
Wɔwɔ ne mfem pea
Ne nyinaa Ɔyɛ maa me

714

Wɔn a wɔtwɛn Awurade
no
Nya ahɔɔden foforo
Wɔn a wɔtwɛn Awurade
no
nya ahɔɔden foforo
Wɔde ntaban foro sɛ
akɔɔɛ
Wotu mmiri ka wɔmmɛ
Wɔn a wɔtwɛn Awurade
no
nya ahɔɔden foforo
Wɔde ntaban foro sɛ
akɔɔɛ

Wɔnante wɔmmpa aba
Wɔn a wɔtwɛn Awurade
no
nya ahɔɔden foforo
Isaac Anane Sarfo

715

Wɔn a wɔtwɛn Yehowa
nya ahɔɔden foforo
Wɔde ntaban foro sɛ
akɔɔɛ
Wɔtu mmirika na wɔmpa
aba
Wɔnantew na wɔmmɛ
Awurade, kyɛɛ me
mpaebɔ
PAN (T) 997

716

Wɔn a wɔwɔ gyidi no mu
n'
Wɔnkɔ so nsom Awurade
no
Wɔn brɛ no rɛnnyɛ kwa da
Wɔɔɛnya akatua mmɔho
E. K. Asamoah

717

Wɔnka aheman mu asem
Wɔnka aheman mu asem

Ntɛm ara wɔnka aheman
mu aɛm
Ntɛm ara wɔnka aheman
mu aɛm

718

Wɔwoo W' maa me
Wo wu maa me
De gyee me nkwa (x2)
Asennua ho amane n'
Wohunu de gyee me nkwa
Jesus, me Wura, ahene
mu Hene
Wo wu n' ama made me
ho
Jesus, me Wura
awura mu Owura
Wo wu n' ama made me
ho
Jesus, me Wura
Asomdwoe Hene
Wo wu n' ama made me
ho
A.L. Angoh

719

1. Yaw Nyimpa! Wɔnhwe
dzin bi a
Wɔdze frɛɛ Nyame Ne
Ba a
Obɛgyee adasa nkwa!

Alleluia! Ogyefo bɛn a!

2. Wɔhyɛ N' fɛr, woyii N' ehi,
Wɔdze m'afɔdzi soaa No;
No bɔgyaa sii m' fakye
pi:
Alleluia! Ogyefo bɛn a!

3. Yedzi fɔ, hɛn ho yɛɛ
nkɔw,
Na ɔno nye mpata-guan:
Bo adwe koraa! Aso
ampa?
Alleluia! Ogyefo bɛn a!

4. Ɔsɛn wimu na owui,
Ɔkaa m' dɛ, Afei mewie!
N-dɛ wɔakrɔn No wɔ sor;
Alleluia! Ogyefo bɛn a!

5. Na hɛn 'nyimnyam
Hen n' ɔba
Abɛfa No nkorɔfo kɔ a,
Ber n' yɛɔtow ndwom no bio:
Alleluia! Ogyefo bɛn a!
Philipp Bliss
Christian Asɔr Ndwom Fofor
176

720

1. Yebebu akontaa,
akontaa da bi
Yebebu yɛn nnwuma ho
akontaa (x2)
Ɛyɛ aba a wɔde ahyɛ yɛn nsa no
Ɛho akontaa na yebebu
Yebebu akontaa,
akontaa da bi
Yebebu yɛn nnwuma ho
akontaa

2. Wɔbɛma yɛn akatua,
akatua pa da bi
Wɔbɛma yɛn yɛn
nnwuma ho akatua
Ɛyɛ aba a wɔde ahyɛ yɛn nsa
no
Ɛho akatua na yɛbenya
Wɔbɛma yɛn akatua,
akatua pa da bi
Yɛbenya yɛn nnwuma ho
akatua

3. Wɔbɛhyɛ yɛn
ahenkyɛw, ahenkyɛw da
bi
Wɔbɛhyɛ yɛn ahenkyɛw
da bi
Ɛyɛ aba yɛayɛ ho adwuma
no

Ɛho ahenkyɛw na
yɛbɛhyɛ
Wɔbɛhyɛ yɛn ahenkyɛw
Ahenkyɛw da bi
Wɔbɛhyɛ yɛn ahenkyɛw da
bi
Eunice Johnson

721

1. Yebedi dɛw bi da bi
Yebedi dɛw bi da bi
Nyame n'adwuma ɔbrɛ
wɔ mu ampa
Yebedi dɛw bi da bi

2. Yɛbɛkɔ s'ro ahemman
mu
Akɔtena ne nkyɛn ho
daa
Sɛ yedi N'akyi nokware
mu de a
Yɛbɛkɔ s'ro ahemman mu.

3. Obehya yɛn soro ho
Na wama yɛn akwaaba
Ɔbɛma yɛn amo, wama
yɛn abotri
Yebedi dɛw bi da bi
2-3 verses by S.K. Karikari
PAN (T)708

722

Yebetumi akɔ akɔfa asase no

Fi Jordan agya akɔsi mpoano;
Mmom gyata n' bɛbɔ
mmɔden asi yɛn kwan
dɛɛ

Nyame N'ara de nkonim bɛba
Nkonim firi Awurade (x2)
Wadi nkonim ama
N'asɔre
Yebehim nkonimdi frankaa no
PAN (F) 208

723

Yehowa bɛhwɛ,
Yehowa bɛhwɛ,
Yehowa bɛhwɛ,
Yehowa bɛhwɛ,
Yehowa bɛhwɛ

724

Yehowa me botantim,
M'abankɛse, me gyefo,
Me kyɛm, me
guankɔbea,
Me wura, meda W'ase daa
P.B. Appiah-Adu
PAN (T) 558

725

1. Yehowa ne wo din
kɛse;
Ateasefo Nyame ne wo;
Wone me Nyankopɔn
ɛnnɛ da yi;

Mede me ho nyinaa ma
Wo.

2. Yesu din ne ahotefo
tumi;
Akristofo wura ne wo;
Me pɔnfo ne me Hene ne
W' Yesu;
Mede me ho nyinaa ma
Wo

3. Honhom Kronkron,
me kra dɔfo;
Agyidifo yɔnko pa ne W';
Wone me werɛ-kyekyefo;
Mede me ho nyinaa ma
Wo

Kwasi Annor
Verse 2 by Opoku Onyinah
Verse 3 by G.Y. Asiedu
PAN (T), 1252

726

Yehowa no ka wo ho, nti
nsuro biribi
Okuta wo, Odi w'anin,
Ɔbɔ wo kyidɔm
Yehowa ka wo ho, nti
nsuro
Yehowa no ka wo ho, de
wo bɛkɔ akɔsi awiɛɛ

Okuta wo, Odi w'anım,
ɔɔ wo kyidɔm
Yehowa no ka wo ho, nti
nsuro biribi
Opoku Onyinah

727

Yehowa yɛ Ɔkomafo ma
abɛfo
Ɔyɛ Ɔbanbɔfo ma
mmɔborɔfo
Ɔbotantim, ne
Abandenden
Nea Ɔma anidaso na Wado
wo
Peter Adjei

728

Yehowa, nhyira nka Wo din,
Yehowa, nhyira nka Wo din,
Wiase abɔde nyinaa yi
W'ayɛ daa
Yehowa, nhyira nka Wo
din.

729

Yehowa, yeyi W'ayɛ,
Yehowa yɛkamfo W'
Wo din na yɛkamfo;
Amen, Hallelu Ya! (x2)
Wiase ha, yɛde nnwonto

Yi wo din kronkron n'
ayɛ
Kosi sɛ yɛbefi ha,
Amen, Hallelu Ya! (x2)
PAN (T) 93

730

Yehuhɔre Wo, Yehowa
Wofata
Wofata naase, Wofata
ayeyi
Yehuhɔre Wo, Yehowa
Wofata
Wofata naase, Wofata
ayeyi
Yehuhɔre Wo, Yehowa
Wofata
Wofata naase, Wofata
ayeyi
Yehuhɔre Wo, Yehowa
Wofata
Wofata naase, Wofata
ayeyi
Opoku Onyinah

731

Yesu abewu ama me,
debɔnyeni
Ɔmanfrani a minni kyɛfa

wɔ aheman no mu
Asennua no so na ɔteaam
kaa sɛ:
Mawie mo nkwagye ho
adwuma no
Tetelestai! Mawie! Mawie!
Tetelestai! Mawie!
Tetelestai! Mawie!
Tetelestai! Mawie!
Mo nkwagye ho adwuma
no

Eunice Johnson

732

1. Yesu, di yen kan
na kyere yen kwan!
Ma yenye ntɛm nni
w'akyi daa
sɛ nokware asuafo.
Dom beso yen nsa,
na yɛamfom wo da

2. Sɛ akwantu no ye
ahometew
na yehu amane pii a,
mma yenntwiw mmfi wo
ho da
ma yɛmmɔ yen bra te sɛ
mmarima

3. Soro kwan no nam ha
ahohiam;
wiase amane dɔɔso
ma w'asafo mmaako
mmaako;
enti ma yenhwɛ ase no
yiye

4. Yen agyenkwa pa,
tew yen kwan mu daa!
sɛ ehia yen ɔkwan m' a,
hwɛ yen sɛnea ehia;
hie 'soro pon,
ma yennu hɔnom!
Nicholas Ludwig Zinzendorf
Presby Asɔre Dwom Nhoma
529

733

Yesu dɔ me, na ɔde
Ne mogya atɔ me
Owui wɔ dua no so maa
me
Ɔde abesakra
m'aninguase nipadua yi
Ama masɛ N'anuonyam
nipadua
Mogya dehye, mogya
kronkron
Mogya a efi ne nkekae nni
m'

Ode abesakra
m'animguase nipadua yi
Ama masε N'anuonyam
nipadua

Margaret Akuffo

PAN (T) 608

734

Yesu hwε m' wo nan ase
Wo mogya nko na
ebetumi agye m'
Wo na wonim m'ahiade
Wo mogya nko na
ebetumi agye m'
O! O! *minni hwee de r'ba*
Gyidi na mede tetare wo
O, mmeam'dua Nyame
Aguammaa

Wo mogya nko na
ebetumi agye m'

PAN (F) 557

735

1. Yesu ka wo ho
Odi w'anim, Odi w'akyi
Yesu ka wo ho
w'amanahun' m',
w'abεbrεε m,
Sε asaase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a

Nnsuro!, nnsuro! Oka wo
ho daa.

Sε wodɔ w'Awurade w'akoma
ne wadwene nyinaa m

Na sε wodɔ wo yɔnko
wodɔ wo nua sε wo ho a
Sε asaase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a

Nnsuro!, nnsuro! Oka wo
ho daa.

2. Yesu hwε wo so,
w'adifi ne wo fiba mu
Yesu hwε wo so oka wo
ho abere nyinaa m'
Sε asaase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a

Nnsuro!, nnsuro! oka wo
ho daa.

Sε wo tu gyidi anamɔn
na Kristo ne w'anidaso a
Na sε wo bεn Awurade,
wɔ abrabɔ kronkron mu a
Sε asaase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a

Nnsuro! Nnsuro! oka wo ho
daa

3. Yesu ahyɛ wo bɔ
'emma w'akoma ntutu,
Yesu ahyɛ wo bɔ
Obɛko na woakosi awies
Sɛ asase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a
Nnsuro!, nnsuro! ɔka wo
ho daa.
Sɛ woko wo nkotodwe
anim wɔ gyidi mpaebɔ
mu a
Na sɛ woyi ahuhude firi
w'akoma no mu a.

Sɛ asase ani dane butu,
mmepɔ tutu kɔgu po bun
mu a,
Nnsuro! Nnsuro! ɔka wo
ho daa

Osei Boateng

736

Yesu Kristo aye wo somfo
Di ne ho adanse kyere
aman nyinaa ma wɔntɛ
Wo ɔho ne manfrani
Bɔ ne dawuro sɛ Yesu
bɛba

Yesu bɛba abebu atɛn
ɔbɛma yɛn amo wɔ
yɛ'adwuma pa biar' ho
ɔbɛpopa yɛn nnisu nyinaa
ɔbɛma yɛn ahom'
Ernestina Etrue

737

1. Yesu Kristo, bɛhwɛ yɛn,
Na fa wo honhom pa ma
yɛn,
Na ɔmfa wo dom nni yɛn
kan
Na ɔnkyerɛ yɛn daa
nkwa kwan.

2. Yɛn tekyerɛma to
dwom ma wo,
Na yɛn koma nso bɔ wo
mpae;
Hyɛ gyidi den, tew yɛn
komam,
Na yɛahu wo nyansa mu
fann.

3. Yɛ yɛn saa daa fa kosi
sɛ
Yɛne Nyame asafo no
Bɛhwɛ w'anim wɔ soro ho,
Ato wo dwom ama wo so.

4. Anuonyam nka Agya
no,
Oba ne Honhom
Kronkron daa
O, yen Nyame, Nkwamafo
pa
Gye ayeyi ne aseda
Presby Asafo Asɔre Nhoma
Dwom 311

738

Yesu Kristo maba wo ho
Obi nte sɛ Wo Nyame,
Wo korɔn kyɛn obiara
Onyame kɛsɛ
Ahene mu Hene
Awura mu Owura
Wo kyɛn ade nyinaa
Onyame kɛsɛ
*Translation of "Jesus Christ I
come to you"*
Opoku Onyinah

739

1. Yesu Kristo W'asɔre
W'asɔre, ɔrenwu bio;
Owu antumi annye hwee
W'asɔre, Hallelu Ya!

2. W'asɔre, W'asɔre nne
Monteɛm denden sɛ
Wasɔre

Owu, wo nwowɛ wo he?
W'asɔre, Hallelu Ya!

3. ɔma anifurafo hu ade
ɔma akwatafo ho fi
Nea ɔma mmubuafo
nante
W'asɔre, Hallelu Ya!

4. Anigye wo soro ho,
Asomdwoe wo asase so,
Aniso wo nnipa mu
Wasɔre, Hallelu Ya!

5. ɔde nnommum kɔɔ
nnommum
ɔde akyɛde maa nnipa
Owu tumi no wo he?
Wasɔre, Hallelu Ya!

6. Sɛ yɛte Kristo din a,
Nkotodwe nyinaa ngu
fam,
Na tɛkrɛma mpaem' nka
sɛ
Wasɔre, Hallelu Ya!
Apostolic Twi Hymnal 147

740

Yesu Kristo, Woyɛ ɔhene
Yesu Kristo Woyɛ
Onyame

W'ahenni no to rentwa da
Woye Onyame daa nyinaa
W'ahenni mma, yekoto Wo
W'ahenni mma, yesore Wo
Ma yen som yi nso W'ani
Na yie ne adɔɛ nni
ye'akyi daa
Opoku Onyinah

741

1. Yesu Kristo ye Agyenkwa,
Nhyira nka No;
W'ama yɛahu ne nkwagye,
Nhyira, nhyira nka No.

2. Kristo mogya ye nkwa
nsu,
Nhyira nka No;
Wama yɛanom nsu no bi,
Nhyira, nhyira nka No.

3. Nea Ōsen dua no so,
Nhyira nka No;
Wasoa me bone adeso
Nhyira, nhyira nka No.

4. Yesu Kristo wu no nti,
Nhyira nka No;
Ne mogya mu wu no nti,
Nhyira, nhyira nka No.

5. Yesu Kristo adom nti,
Nhyira nka No;

Ne wusɔre tumi nti
Nhyira, nhyira nka No.

6. Yesu Kristo, medɔ wo,
Nhyira nka Wo;
Wo na Wodii kan dɔ me,
Nhyira, nhyira nka Wo.
Apostolic Twi Hymnal 210

742

1. Yesu, Kristo ye
Ōnwanwani
Ofotufɔ, Nyame Tumfo;
Daa Agya, Asomdwoe
Hene;
Yɛbɛhyɛ ne din anuonyam

*Nhyira nka No, nhyira
nka No
Nhyira nka Onyame;
Nhyira, nhyira, nhyira
nka Onyame*

2. Onyankopɔn ne yen wo
hɔ;
Emmanuel wɔ yen ntam
ha;
N'ahenni no mu bɛtrɛw;
Emmanuel rennyaw yen
da
*Opoku Onyinah
PAN (T) 1261*

743

Yesu, ma me ne W'
nnante daa
Na ma memfam Wo ho;
Seneba bobbe ma ne baa
nkwa

Ma me nso menyɛ saa
ara

PAN(T) 995

744

Yesu ma memfa me ho
Nto wo so yiye daa
nyinaa
Na mintim w'adwuma yi
mu
Na mentena w'apirakuro
no mu.

745

1. Yesu mogya ne
m'ahyehyɛde
Eno ne m'anidaso;
Etumi tu me yaw nyinaa,
Na sma me asomdwoe;
Mogya dehye, mogya
kronkron,
Eno ne m'agyapade.

2. Yesu mogya ne ɔkra
nkwa nsu,

Etumi dwodwo koma;
Etumi horo bɔne nyinaa
Na ehyɛ gyedifo den,
Mogya dehye, mogya
kronkron
Eno ne m'ahyehyɛde

3. Yesu mogya yɛ nkwa
nsu bura,
Ne mu na adom ahyɛ ma;
Sɛ 'debɔneyɛni tɔ mu a,
Wɔrenkae ne bɔne bio;
Mogya kronkron, mogya
kronkron
Eno ne m'ahyehyɛde.

4. Yesu mogya ne
m'ahyehyɛde,
Ne mu na m'anigye wɔ;
M'awerɛhow ne m'adesoa
Afi me so, mogya no nti;
Mogya dehye, mogya
kronkron,
Eno ne m'ahyehyɛde
Apostolic Twi Hymnal 142

746

Yesu N'ayeforo ne me,
Ɔresiesie me ama ɔman
kɛse bi a sɛba (x2)
Ayeforokunu n' bɛba
abɛfa N'ayeforo

N'ode no ako ne daa
ahom'gye m'
Wo nokwar'di,
w'ahobrease
W'ahokeka kronkron ne
w'ahyehyede.

Eunice Addison
PAN(T) 894

747

1. Yesu ne mogya no na
ama manya nkwa
N'apirak'ru no mu na
many a m'ayaresa
Ne mogya no mu na
wahoro me bone;
Yesu wu n' na agye me nkwa
Enti mema No ammo

Mmo, mmo, mmo;
Mmo, mmo, mmo;
Yesu Kristo mmo,
Me de mema W' Ammo

2. Yesu, ne mogya no
apata ama me;
Ne wusor' tum' mu na
many a bon' fafari
Nkabom, asomdwee,
bembu mu abagye,
Menye bon' akoka bio,
meye s'ro dehye

3. Yesu ne mogya no
abue soro pon;
Mogya no mu tum' no
aye me 'dedifo
Many a 'yankofa ne
trabea wo soro.
Me werε mfi N'adom
mogya aferebo

S. K. Ampiah
2nd and 3rd verses by M. K.
Yeboah
PAN (T) 146

748

1. Yesu ne nkwa botan
no
Ne mu na nkwaye ahyε
ma
Enti foro saa botan no
Na wo nkwaye asi pi.

2. Yesu ne Onyame Ba a,
Osomaa no baa wiase
Se Ommewu mma nnipa
mma
Na wo nkwaye asi pi.

3. Bere a wiase aduru
sum
Na nnipa nnya baabi
mfa
Eno mu na Yesu bae
Ma nnipa mma anya
nkwaye

4. Yesu mogya ye asuten
Ne mu na nkwa abu so
Enti bra benom nsu no bi
Na wo nkwaye asi pi

2-4 verses by S.A.K. Karikari

PAN (T) 612

749

1. Yesu nko na me ne no
tu kwan yi
Me ne no di ahyemfiri daa
Yesu nko na okyerε m'
kwan pa so
Ne mu na menya nhyira
pa:

2. Kwan mu mmepo so
ene abon mu
Sare so ne po so, mmaa
nyinaa
Okita me nsa ma
menam dwoodwoo
Ode me rekɔ soro fi pa:

3. Ade sa na mekɔda a,
owen me
Na mesɔre a, m'adamfo
ni
Sε anka mefom a, ogyigye
me
Nantebrem, osan bεhyε
me den:

4. Yesu nko na mehwe
no me kwan so;
Oye m'aduan, m'anonne
po;
Ne nkutoo na ɔma me
ho to me;
Ohwe me honam ne me
kra pε.:/:

5. Na sε ɛreda ma wu so po a,
Obεfrε me sε memmra ne
nkyen
Mekɔ makεhyen n'ahoto
man mu
Makefra ne soro didifom
Presby Asɔre Dwom Nhoma
647

750

Yesu wo ho ye fε sε!
Wodwo, Wo ho tew,
Na Wo yam ye,
Wohyerεn sε anɔpa
nsoromma
Yesu Wo ho ye fε sε!
*Translation of "Jesus how
lovely You are"*
PAN(T) 276

751

Yesu ye, Oye ampa
Yesu ye, Oye ma me

W'abɛpopa me mmurato
nyinaa

W'aba abɛsoa me bɔne
adesoa

W'ama manya ɔhome
ama me kra

Yesu ye, Oye ma me
Rosina Aninkora

752

Yesu ye, Oye mmoroso
Momma yɛnkoto no

Yesu ye, oye mmroso
Momma yɛnkoto no

W'ahohoro yɛn bɔne nyinaa
W'asa yɛn nyarewa nyinaa
W'ama yɛn kra anya nkwa
Momma yɛnkotow no

753

1. Yesu, wo nkyɛn na
mɛtena daa
daa na mɛsom wo nkutoo!
Ade biara rempam me:
Mɛfa wo kwan pa no so
Wone me nkwa mu nkwa
pa no
Me kra mu anuonyam,
Sɛnea bobe ma ne baa
nkwa
Sɛ Woyɛ ma me nso nen.

2. Hena na ɔye me yiye
Sen wo a wodom me
daa?

Dom nnepa bebreɛ wo
wo mu

Ma me a midi hia
Hena na ɔma me werɛ
Kyekye sen wo, me
wura a

Wɔde soro ne asase so
Tumi-nyinaa ahyɛ wo
nsa?

3. Eɛhe na mehu saa
wura a

Wayɛ nea Yesu yɛɛ?
Ɔde ne mogya atɔ me
Wɔ owu ne bɔne mu
Mennyɛ nea ɔde ne nkwa
Ama 'wu no de ana?
So minnsua mennkyerɛ
no

Sɛ medi n'akyi ara?

4. Anigye mu ne amanem
Mɛtena wo nkutoo nkyɛn
daa:

Mede me honhom, me
honam
Ne me kra mehyɛ wo nsa
Nea wopɛ no na mɛyɛ

Wofrɛ me fi ha, a mɛkɔ;
Sɛ mekata wo ho daa a,
Wu po renɛ me wu-na

5. Ka me ho ewi yi ase!
Na sɛ me da yɛ adu
Na sɛ ade yɛ asa me
Na owu sum adur' a:
Ɛnde tɛ wo nsa gu me so
Hyira me na se me sɛ:
“Me ba, wo fam tena ahi
ni Enti bra bɛtena nkwa
pam'!”

6. Sɛ owu reyi me hu a,
Owura Yesu, ka me ho
Yɛ me hann owu bon sum
mu,
Na ma daa ade nkye me
M'ani so reyɛ kusuu a,
Bɛharan ma me hɔnom;
Na mafi ha makɔ honom
Sɛ ɔhɔho kɔ ne k'rom.

Presby Asɔre Dwom Nhoma
551

754

Yeyi Wo din ayɛ, Asafo
Yehowa,
Onyame Tumfo, yeyi Wo
din ayɛ

755

1. Yɛ edwuma hwer, ma
wo ho nkɔ m'
Fa dɛw yɛ w'Egya
N'edwuma:
Kwan a wo Wura duaa
mu nye n;
Na ɔwo, somfo, na
ɛnnkɛfa do?

2. Yɛ ara, ɔnnkɛyɛ gyan
bi,
Dza 'yew n' ha fan',
'mfaso wɔ sor:
Nɛndze nnkamfo w',
mmpɛ w', wommbu w' bi;
Owura pen wo; nyimpa
nye bɛn?

3. Yɛ ara, ber a kan wɔ do
yi,
Wiadze edwumayɛ ber
resa:
Mma nnyɛ akwadwer, yɛ
w'edwuma ntɛm;
Wonnsi n'dɛm twe
sunsum ekyir

4. Sum ruku nɛndze a
wɔnye w' tse,

Dɛ wonnyi enyidar wɔ wu
m';
Ma gya no do, na ka n'
kɛsɛ,
Gya a ɔma mbrɛ sum wɔ yɛ
kan n'.

5. Yɛ ara, mma mberɛ,
wɛn na sɔr,
Wɔdɛ nyansa twe kra
ekyir;
Si wiadze bra ne
tsempɔn yi m',
Pon akobɔfo ma wɔmbra

6. Yɛ ara, eso dzi mu dɛw;
Na ahomgye pa wɔ ekyir:
ɔrennkyɛr bi na atse
Kumfor n'
Ne ndɛɛ esuom dɛ, Hwɛ,
mereba!
Horatius Bonar
Christian Asɔr Ndwom Fofor

756

Yɛ M' krado, ɔhen yɛ
m' krado
Yɛ m' krado na soma m'
(x2)
Wo nkorɔfo ruwu, hɔn
adan r'bubu

Hɔn afasu redwiriw,
ɔtamfo afa hɔn
Yɛ m' krado na soma m'
PAN (F) 368

757

Yɛ m'adwuma, yɛ
m'adwuma,
Fa wo ho ma me, na
mahyira wo
Mehyira wo nwuma
nyinaa
Na mɛbɔ wo ho ban nso
Mede wo mesi
mmapɔmma adwa so
Na mahyira wo
Susana Minta

758

Yɛ me ho nsɛnkyerɛnne
ma ensi me yiye
Na m'atamfo ahu (x2)
Ma wɔn aniwa nwu sɛ
Wo, Awurade aboa me,
akyekye me wɛɛ.
E.B.A. Yeboah
PAN (T) 1013
Nnwom 86:17

759

Yɛ w'adwuma adesae
reba
Hye den wɔ w'adwuma
mu
Yɛ w'adwuma hare hare
so ara
Fa w'ahooden nyinaa ye
Aka kakra na ade asa
Wɔnnɛ adwuma wɔ
adesae mu
Yɛ w'adwuma hare hare
so ara
Fa w'ahooden nyinaa ye.
PAN(T) 1161

760

Yɛahyia mu yi, mframa
bɛbɔ
Yɛbɛhyɛ ma Honhom
Kronkron mu
Yɛbɛhyɛ ma, yɛbɛhyɛ ma
Wɔ yen akoma mu
Eliezer Yaw Arkoh-Larbi

761

Yɛasɛ ne nnwuma,
Onni hwee ara ka
W'ama yen tumi sɛ
yɛnsɛ ne nnwuma
Eunice Johnson
PAN (T) 580

762

1. Yɛbɛkɔ so-ro akɔdi dɛw
bi
Wɔ yen agya no ahenfie
hɔ
Ahotewfo, momma
yɛnhwɛ yiye
Wɔ wiase a-setena yi mu
(x2)

2. Wɔbɛbisa yen ɔbra a
yɛbɔɔ no
Eho asɛm bi wɔ Agya no
anim

3. Yen anigye be-wie pɛye
Wɔ yen Agya no ahenfie
hɔ
Eunice Johnson

763

Yɛbɛma Wo din so,
Yɛkoto Wo.
Yɛbɛma Wo din so
Yɛsɔre Wo.
Wo din no ye kɛse oo
Yɛkoto Wo
Wo din no ye kɛse oo
Yɛsɔre Wo
Wo din no ye kɛse oo
Yɛkoto Wo.
Wo din no ye kɛse oo
Yɛsɔre Wo.
Opoku Onyinah

764

Yɛbɛsɛ no, sɛ Yesu
Kristo Nyame Ba no ba
a,
Yɛne No bɛsɛ
Yɛbɛsɛ No, sɛ Yesu
Kristo
Nyame Ba no ba a
Yɛne No bɛsɛ
Saa bere yi ɔresiesie yɛn
Saa bere yi, ɔde N'asɛmpa
no reyɛn yɛn kra
Yɛbɛsɛ No sɛ Yesu
Kristo
Nyame Ba no ba a
Yɛne No bɛsɛ

Eunice Addison
PAN (T) 710

765

Yɛbɛto Ebenezer,
Nyame N'adom ara kwa;
Kae nea Nyame ayɛ ama
wo,
Na fa nnaase ma No.
Ebenezer, Nyame
N'adom ara kwa;
Yɛbɛto Ebenezer na
yɛatrontrom Awurade
PAN(T) 213

766

Yɛbɔbom yɛaka No do,
mbrɛ Ɔbɛfa biara
Nkwa esutsen no ho na
ɔnyɛn hɛn akra
Sɛ akodzi n'ɛyɛ dɛn ara
a,
ɔbɔhwɛ hɛn hia nyinaa;
Yɛbɔbom yɛaka No do,
mbrɛ Ɔbɛfa biara.
Quintet Choruses
PAN (F) 174

767

Yɛda W'ase a, sɛfata Wo,
Yɛyi W'ayɛ a, sɛfata Wo
Yɛyi W'ayɛ daa nyinaa;
Awurade, ne Wo Yesu
Kristo
Ɔsahene, yɛda W'ase a,
sɛfata Wo,
Yɛda W'ase, yeyi W'ayɛ
a, sɛfata Wo
Opoku Onyinah

768

Yɛda W'ase na yeyi
W'ayɛ
Agyenkwa Nyame
Daadaa nyinaa yeyi
W'ayɛ
Yɛ'agyenkwa Nyame

Yɛda wase, yɛyi Wayɛ,
Yɛtrontrɔm Wo
Daadaa nyinaa Nyame
A. L. Angoh

769

Yɛda W'ase o, yɛda
W'ase o
Yeyi W'ayɛ a ɛfata
Wo na W'ako adi
nkonim
Agye yɛn afiri yɛn bɔne
nyinaa m'
Eyi nti na yeyi W'ayɛ
Na yɛhyɛ Wo anuonyam
Rosina Aninkora

770

Yɛde akoma koro da
N'asɛ
Yɛde akoma koro yi
N'ayɛ
Monna N'ase, monyi
N'ayɛ
Akoma koro nyi Nyame
ayɛ
PAN(T) 106

771

Yɛde anigye refi adi;
Efisɛ Woka yɛn ho

Nsɛnkyerɛne bedi
yɛ'akyi,
Anuonyam bɛyɛ Wo de
Grace Gakpetor

772

Yɛde gyidi na 'yɛ ade
nyinaa
Yɛde gyidi na 'yɛ ade
nyinaa
Yɛde gyidi
Yɛde gyidi
Yɛde gyidi
Yɛde gyidi
Yɛde gyidi na 'yɛ ade
nyinaa
Magaret Addobea Appiah

773

Yɛdze ayɛyi ndwom ara,
Yɛdze ayɛyi ndwom ara,
Yɛdze ayɛyi ndwom bɛka
ɔtamfo egu daadze
PAN (F) 142

774

Yɛdze enyimnyam bɛma
Jesus,
Na yɛaka No dɔ no,
na yɛaka No dɔ no
Yɛdze enyimnyam bɛma
Jesus,

Na yɛaka No dɔ n'ho
anwanwasɛm
PAN (F) 66

775

Yɛkotow Wo, na yɛsɔre Wo
Nyame Guammaa,
Wofata ayeyi
Yɛkotow Wo, yɛsɔre Wo
Nyame Guammaa, Wofata
ayeyi
Rosina Aninkora

776

Yɛn Hene reba o, Ɔnam
reba o
Yɛn Hene reba o, Ɔnam
reba o
Ɖɔm Hene reba o, Ɔnam
reba o,
Ɔyɛ Ɔhene, Nkonim Hene
no
Ɔnam reba oo
Mrs. Clay, PAN (T) 77

777

1. Yɛn nnipa mma nkyɛ
ha koraa;
Yɛsen rekɔ sɛ sunsuma,
Yɛn sunsuma reware a;
Yehu mu sɛ ade resa

2. Ampa, yɛaba ammekyɛwa
Ɛdɛn nti na ayɛ saa?
Efi onipa asehwem;
Nyame ne nnipa atetem

3. Bɔne ama yɛatew yɛn
ho
Afi yɛn agya Nyame ho;
Enti yenni ne nkwa bio
Owu nko na ɛda yɛn ho

4. Na gyidifo de, wonnsuro,
Na wobɛnya nkwa foforo
Sɛ Yesu hann tew yɛn mu
a,
yehu no sɛ yɛanya daa
nkwa.

5. Na sɛ obi mpɛ no mpo
a,
Onii no bɛtena sum mu
daa
na da a awufo nyinaa
Benyan no, ɔrennya nkwa
bi.

6. Me gyefo pa, mesɛ wo
sɛ;
Ma wo dom frɛ mmeyan
me nnɛ!
Wo hann bɛtew me mu
ampa,
Na mabɛyɛ wo hann no
ba!

7. Bəhran me koma
kusuu nom
Na pam owu ne bəne sum
Sə wiase pə sum no a
Me de, mənante hann mu
daa

8. Ənna, miwu a, məyɛ
komm
Yesu bəka m'ani agum,
Na matetew m'ani bio
Mahwɛ n'anim ne hann mu
hɔ
Philip Friedrich Hiller
Presby Asɔre Dwom Nhoma
770

778

Yɛn Nyame so, N'ahenni
yɛ kɛsɛ
Yɛn Nyame so, N'ahenni
yɛ kɛsɛ
Yɛn Nyame so, N'ahenni
yɛ kɛsɛ
Nhyira nka yɛn Nyankopɔn
Ɔyɛ kɛsɛ, N'ahenni so
Onyame Tumfo ne Ne din
Nhyira, Nhyira
Nhyira nka yɛn
Nyankopɔn
E. K. Asamoah

779

Yɛn Nyankopɔn ne kɛsɛ
no
Obi nte sɛ No, Ɔte yɛn
mu;
Twedeampɔn, Otumfo;
Yɛn Nyame so; Ɔkyɛn
wɔn ny'naa;
Yɛn Nyame so,
Ɔno na Ɔso, Ɔkyɛn wɔn
nyinaa;
Yɛn Nyame so,
Ɔno na Ɔso, Ɔkyɛn wɔn
ny'naa
Translation of Greater
One is our God"
Opoku Onyinah

780

Yɛn nyinaa bom de
anigye bɔ ose,
Sɛ afe yi ato yɛn Awurade m'
De aseda ma Ne din kɛsɛ
n'
Wɔ saa mfe aduonum yi.
Asɔre Pentekost adi mfe
aduonum
Hosiana
Mfe aduonum, Hosiana,
Mfe aduonum, Hosiana

Mfe aduonum wɔ
prɔmpɔɔm nyinim
Ɛye Nyame Ne
nokwaredi ma N'asɔr'
Golden Jubili afahye yim'
Yi Awurade aye, Hallelu ya
E.B. Yeboah
PAN(T) 1249

781

Yɛn tete botan ne Wo,
Yehowa;
Yɛn tete botan ne Wo,
Yehowa;
Ma aman nyinaa nhu sɛ
W'ahɔɔden mu na yedi
dɛw
Ma aman nyinaa nhu sɛ
W'ahɔɔden mu na yedi
dɛw
PAN (T) 371

782

1. Yɛn Wura Kristo reba
bio
Abebu wiase atɛn
Ɛrenkyɛ! Ɔbɛba!
Ɔbepue wɔ anuonyam
mu, tumi ne ahɔɔden so
Ɛrenkyɛ! Ɔbɛba!
Agyidifo nyinaa bepue
N'anim
Yɛbebu yɛn "nhwɛso

adwu-ma" yi ho akontaa
Ɛrenkyɛ! Ɔbɛba!
Ɛsɛ me sɛ mehwɛ
m'akwan nyinaa so yie
na mannyera
Kristo bɛma me "mmo",
sɛ akoa pa nokwafo
wɔ me som pa ho

*Amanehunu da ho ma
obiara a wansom Nyame
Ba Kristo
Mesom no sɛ akoa pa
nokwafo
Me bɛsɛ so yi, me nna
nyinaa mesom no*

2. Yɛn Wura Kristo reba
bio
Abebu wiase atɛn
Onua, wo gyinabea te
sɛn?
Ɔtemmufo mmɔborɔhunfo
bɛye N'atammu adwuma
Onua, wo gyinabea te
sɛn?
Wiasefo nyi-naa bepue
N'anim
Wɔbebu wɔn nnwuma
nyi-naa ho akontaa
Onua, wo gyinabea te
sɛn?

Ɖsɛ wo sɛ wogyɛ Nyame
Ba Kristo no di, na
woanyera

Kristo bɛma wo nkwa a
enni awiei sɛ wogyɛ no
di nokware m' a

Opoku Onyinah

783

Yɛnam kwan no mu,
nokwar kwan no mu
Yɛrennsan hɛn ekyir ara
da

Yesi nkrum mpo ara a
Jesus ka hɛn ho
Yɛnam nokwar kwan no
mu

Eunice Addison

PAN (F) 213

784

Yɛrekɔ kuro foforo no mu;
Yɛrekɔ kuro foforo no mu
Nyame 'guamma ne yɛn
kwankyɛsɔ

Ɖde yɛn bedu kuro no
mu

R. K. Bamfo - PAN (T) 707

785

Yɛrekɔ man papa bi m'
Yɛrekɔ man papa bi m'

Yɛrekɔ man papa bi m'
Yɛrekɔ oo, Yɛrekɔ oo
Yɛrekɔ oo, Yɛrekɔ oo

786

Yɛretu kwan akɔ soro fie
Na wo bɛkɔ ho bi anaa
Asaase so yɛ ɔbrɛ ne
amane

Na wo bɛkɔ ho bi anaa
Mpempem adi kan

Akodu atwɛne

Wɔn haw, ɔbrɛ ne amane
to atwa

Yɛretu kwan akɔ soro fie
Na wo bɛkɔ ho bi anaa

787

Yɛretutu yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!

Yɛretutu yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!

Yɛasi so rekɔ Zion

Zion kuro fɛfɛ no mu;

Ɖho na yɛbɛtra daa daa

Yɛretutu yɛn anan sɛnea
akwantufo retu o!

PAN (T) 939

788

Yɛrewu ama nkyirimma
Ama wɔanya nkwagye;
Yɛrewu ama nkyirimma
Na wɔatena Kristo mu bi.

Rose Sakoa
PAN (T) 485

789

Yɛrobɔ kwan bi, robɔ
kwan bi,
Roboa mberɛwɛfo
nyina,
Yeresiesie kwan a ɔdze
kɔ sor ahemman m'
Ma ayɛ mberɛw ama
ekyirkafo.

Translation of "We are building a road"
PAN (F) 381

790

Yɛr'yi W'ayɛ asɔre Wo
Wo ne yɛn adi no yie (x2)
Nnaase sɛ Wo
Ayeyi sɛ Wo,
Tumi nyinaa yɛ Wo de
Yɛr'yi W'ayɛ asɔre Wo
Wo ne yɛn adi no yie (x2)
A.L. Angoh, 2013

791

Yɛsen nkunimdifo
Wɔ Yesu din no mu
Awurade ne yɛn nkunim
frankaa Odi yɛn anim
daa nyinaa
Grace Gakpetor

792

Yɛyɛ mbeamudua n' ho
akofo
Yɛreper dɛ yɛbɛgye akra
Hɔn a bɔn dze hɔn ato
mpokyerɛ mu nyinaa
Christ bɔgya n' nye hɛn
akodze
Nyame N'asɛm nye hɛn
akokyɛm,
Yedzi nyim wɔ bɔn,
ɔbɔnsam nye wiadze do
O konyimdzi, O Alleluia!
Yɛbɔtwe akra ama hɛn sor
Hen
Ber a Eguamba nye hɛn
kwankyerɛfo
O! konyimdzi wɔ hɔ ma
hɛn daa
PAN(F) 377

793

Yɛyi wo din aye
Yɛma Wo din so
Awura mu Awurade
Yɛhyɛ Wo anuonyam
Hwan na ɔte sɛ Wo?
Yɛn hene Kristo ne Wo
Yɛyi Wo din aye
Yɛma Wo din so
Opoku Onyinah

794

Yiw, yiw, yiw ampa sɛ
Woyɛ Ɔdomankoma
Nyame
Yiw, yiw, yiw ampa sɛ
Woyɛ Ɔdomankoma
Nyame
Firi tete-mmere-santene
abɔde santene-awie-ɛ
Obi nni W' anim nni w'
akyi o
Woyɛ Ɔdomankoma
Nyame
PAN (T) 1230

795

Yiye bebrebe, Yiye
bebrebe a
Awurade W'aye ama me
Meyi N'aye, mɛda N'ase
ama mansan ate

Meyi N'aye, mɛda N'ase
ama mansan ate

796

Yuda abusua kuo mu gyata
no
Wadi nkonim
Kalvary Ɔbarima
kokoɔdurufɔ no
W'adi nkonim
Wako adi nkonim
'De asade ama ne mma
Galilea hoɔfɛfo no
Wadi nkonim
Eunice Johnson
PAN (T) 589

797

Zion abandenden
Ne wo Kristo Yesu
Nea ɔgye Wo di no
ani renwu nnɛ ne daa
Abandenden ne Wo
Kristo Yesu
Tweaso tibɔɔ ne Wo
Nea ɔgye Wo di no ani
renwu
Zion abandenden ne Wo
Opoku Onyinah

INDEX OF FIRST LINES (TWI)

Ababaawa a wo ho ye fɛ	1
Aban dennen ne Yehowa din	2
Abere biara, abere biara	3
Abere nyinaa, me wura no hia me	4
Abɔde nyinaa 'ra, monkotow Awurade	5
Abɔne' mommra Otease no hɔ	6
Abraham Nyame, Obaatan pa, n'	7
Abraham, Sarah, wɔdze ba bɔ hɔn anohoba	8
Ade baako na mesɛ Awurade:	9
Adehye mogya bi atɔ me	10
Adekyee fɛɛfɛ, fɛɛfɛ, fɛɛfɛ bi reba	11
Adom bi wɔ Jesus mu na me nsa aka	12
Adom na wɔde nam gyidi	13
Adom na Wode afɛ me	14
Adom nsu na ɛrehwie,	15
Adom Wura, Adom Wura	16
Adɔfo, afei na yeɣɛ	17
Adwuma wura ne me	18
Agya me trontrom Wo	19
Agya no wɔ tumi	20
Agya Onyame Na W'ayɛ	21
Agya pa bi refrɛ wo sɛ bra fie	22
Agyenkwa a Oɔɔ	23
Agyenkwa bi fi soro abɛgye yɛn	24
Agyenkwa Yesu fii soro tɔnn	25

Agyenkwa Yesu wu maa me	26
Agyenkwa Yesu, aka me ho nti	27
Ahen mu Hen na Oreba n'ampa	28
Ahenni nyinaa begu	29
Ahoden bi wo bepɔw	30
Ahotefo momɔ Ose	31
Ahotewfo, Munhyira Awurade	32
Ahyɛ ma, m'akoma ahyɛ ma	33
Akwantu bi wo ho a yebetɔ	34
Alleluia, Nyame, Woyɛ ahen' ampa	35
Alleluia, yɛwɔ fawohodi	36
Amanaman abaatan pa	37
Amansan Nyame	38
Amen, Amen	39
Ampa ara, Onyame ye	40
Ampa, me kra yɛ komm hwɛ Wo	41
Ampa, Nyankopɔn N'adom ara kwa	42
Anɔpa bi reba	43
Ana W'akoma pɛ nhyira	44
Anidaso nni baabiar', onua	45
Anigye bɛn na yɛanya sɛ soro anigye	46
Anigyesɛm kɛsɛ	47
Anka manya sɛ mase Wo, Jesus	48
Anka mayera koraa	49
Anka nea mete no ware paa	50
Anuonyam, Anuonyam	51
Anuonyam 'wura mu Owura	52

Anuonyam wɔ sorosoro	53
Ao, Awurade, mafe W' dodo	54
Ao bra ma yendzi dɛw	55
Ao! M'agyenkwa, m'ahooden	56
Ao, Woyɛ me de	57
Apuei ne atɔɛ yɔnko, yɔnko	58
Asaase mba m' nyinaa hoɔfɛwfo	59
Asaase ne n'ade dodow	60
Asafo Yehowa	61
Asafo Yehowa, sɔre	62
Asafo Yehowa, Wo boro ade nyinaa so	63
Ase a mete wɔ wiase yi	64
Aseda fata Wo	65
Aseda nka Onyame	66
Aseda nyinaa yɛ Wo de	67
Asɛm a yekura mu yi yɛ Yesu Kristo de	68
Asɛm bi ara a meka no	69
Asodzi da mo do	70
Asɔr Wura, Nyame	71
Asɔre no ti ne Jesus	72
Asɔre yi ne fapem ne Jesus	73
Ateasefo mma nyinaa	74
Atemmu da ho ma yɛn enti dwene ho me nua	75
Atumfo pii aba	76
Awurade, Awurade	77
Awurade abeyi yɛn awerɛhow	78
Awurade aman nyinaa bɛsuro Wo	79

Awurade aso Pentekoste 'gya	80
Awurade bue m'aniwa ma minhu W'	81
Awurade dom so Safohene	82
Awurade ka yen ho 'i	83
Awurade kae me berɛ a mewɔ nsɔhwɛ mu	84
Awurade, Kasa, Kasa, Kasa, ma mente Wo nne	85
Awurade kasa na W'akoa retie	86
Awurade ma wɔnhu Wo sɛ Woyɛ Onyankopɔn	87
Awurade, Maba	88
Awurade mema me kra so mekyerɛ W'	89
Awurade ne me hwɛfo	90
Awurade ne me hwɛfo	91
Awurade, obiara nte sɛ Wo	92
Awurade ɔko yi yɛ wo ko	93
Awurade, siesie wo somfo	94
Awurade, Woayɛ ade kɛse	95
Awurade yɛ aban denden	96
Awurade yɛ ade foforo	97
Awurade yɛ tumfo, wɔ tum' ne ahodɛn m'	98
Awurade, yɛda W'ase	99
Awurade Yesu Kristo	100
Ayayade a wɔde yɛ No no	101
Ayefor kun' no Ɔreba	102
Ayeyi na mede ma Nyame	103
Ayeyi repem m'akoma m'	104
Bedidi, bedidi	105

Ber a Apostolek hyɛ ase	106
Ber a wi da do yi, mframa robɔ yi	107
Bere a Yesu kasa kyere wo yi	108
Beso me nsa gyigye me	109
Ben me na wate me nne	110
Boa me, Yesu, boa me, Awurade	111
Bɔ bra me kra do	112
Bɔgya a ofi Ne mfe m'	113
Bɔgya, Jesus bɔgya	114
Bra behwe Jesus N'ahoofe	115
Bra Yesu nkyen	116
Bra, Nyame Sunsum, bra	117
Bue m'akoma aniwa, tew m'akoma ho	118
Bue maso ma mente W'asem	119
Bura bi wo ho bɔgya ma	120
Calvary na m'Agyenkwa N'wui	121
Da no aben, da no aben	122
Da no beye nkonim nkonimdi da	123
Da yiye dɔfo ɔbrefo	124
Daa biara, Awurade	125
Daa daa daa	126
Daa daa, mebɔ me nsanku daa	127
Daa, Ɔte saa daa daa daa	128
Daakye, daakye, daakye	129
David n-sanku a	130

Deɛbɛn na mayɛ	131
Deɛbɛn na mayɛ a Awurade	132
Dɛm da n', dɛm ara n' ɔbɛyɛ	133
Dɛn na mede bɛhyɛ	134
Dɛn na memfa minyi W'ayɛ	135
Dɛw a onnyi ewiei	136
Dɛw dɛw ahyɛ m'akoma ma	137
Di bi na nom bi; Mene abodoo no,	138
Di dwuma ma Awurade	139
Di hene m'akoma mu,	140
Din bɛn na wɔde ama wɔ nnipa mu	141
Din bi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛ	142
Din koro na mede ayeyi bɛma No	143
'Domfo Nyame ne Wo	144
'Domfo Nyankopɔn	145
Dɔn bi rebɔ m'akoma mu	146
Dua W'aba pa no wɔ me kra mu	147
Dwen papa a Ɔyɛ ma wo n' ho	148
Dzebɔnyɛnyi kɔbesae a mahaw	149
Dzi dɛw, ɔkofo dzi dɛw	150
Dzi kan ma yendzi W'ekyir daa	151
Eguambaa N' a wokum No n'	152
Emmanuel, Nyame ne yɛn wɔ hɔ	153
Eso sen adze nyinaa	154
Ewuradze bedzi ne hene wɔ N'asɔre mu	155
Ewuradze, bue m'enyiwa ma munhu W'	156

Ewuradze, W'asem tsim	157
Ɖbere a merekyinkyin ɔbra sare so	158
Ɖnkaa ade papa bi a	159
Ɖnso No yɛ sɛ ɔbɛyɛ	160
Ɖnyɛ ahooɔden so	161
Ɖnyɛ m'ahooɔden, Onyame na W'ayɛ	162
Ɖnyɛ yɛ' ahooɔden na W'ahooɔden	163
Ɖr'bo gu me so sɛ po asorɔkye	164
Ɖrenkyɛ yɛbefiri wiase asetena yaaya yi mu	165
Ɖsɛ sɛ obiara do no	166
Ɖyɛ me anigye sɛ mahu me Yesu;	167
Ɖyɛ me te sɛ nea matua biribi	168
Ɖyɛ Yesu n'adom ara kwa	169
Fa me yɛ nea wo pɛ	170
Fa w'akwan hyɛ	171
Fa w'ani to me so na woanhwe ase	172
Fa wo nkwa bo afor ma Nyame	173
Fa yen hyɛ W'ataban n' ase	174
Fapem foforo, obiara nntumi nto	175
Fre Me wo hiada mu, na	176
Getsemane ahoyera mpaebɔ m'	177
Getsemane turo mu ho	178
Gu me kanea mu ngo ma menhyeren daa	179
Gya bi redɔw wo m'akoma mu	180

Gya me kɔ bepo no atifi	181
Gyedzinyi, twer No, twer No	182
Gyidi kɛse ho bɔhye no	183
Gyina me nkɛn, me kra dɔfo pa	184
Gyina sɛ ɔsraani nokwafo	185
Gyina wo mudi mu	186
Heaven yɛ anigye kuro	187
Hena na ɔte sɛ Wo	188
Hena na ɔte sɛ Wo, Awurade	189
Hena ne me koraa a mafata N'ayeyi	190
Hena ne me, Yehowa a	191
Hooɔwfo Nazarene	192
Honhom Krokron repem wɔ me mu	193
Honhom Kronkron, me kra dɔfo	194
Honhom Kronkron, me kyigyinafo	195
Hwan koraa mpo na	196
Hwan na Ɔreba yi	197
Hwehwɛ Wo Nyame som no	198
Hwɛ Me wɔ dua no so	199
Hwɛ, Nyimpa bɛn nye Oyi a ogyina	200
Hwɛfo kɛse no dwene wo ho	201
Hwie ma ɛnyɛ ma	202
Hwim me kɔ soro daa nyinaa	203
Hye dzen na mma nsuro	204
Hyerɛn, Nyame Kanea, hyerɛn	205

Jerusalem yɛ ahotew kurow	206
Jesus a w'ahu no a	207
Jesus bɔgya nko na otum hor me kra ho	208
Jesus bɔgya reprim	209
Jesus bepue bepɔ n'atifi	210
Jesus frɛ hɛn! Sɛ hɛn bra po	211
Jesus, Jesus	212
Jesus, Jesus, Jesus	213
Jesus m'adamfo pa	214
Jesus, me kra adamfo pa ne Wo	215
Jesus, Ōkyɛn wɔn nyinaa	216
Jesus, Ōno ara yɛ Onyame	217
Jesus resiesie tenabea wɔ Sor'	218
Jesus siarfo! Jesus siarfo	219
Jesus, Wo so, Wokyɛn wɔn nyinaa	220
Jesus, wokum N' maa me	221
Jesus, Woyɛ m'adamfo	222
Jesus, Woyɛ me Botantim	223
Jesus wɔ yɛn ntam ha	224
Jesus yɛ ɔhene, Jesus yɛ Owura	225
Jesus yɛ ɔhene, Ōyɛ Ōhen' kɛse	226
Jesus yɛ me de	227
Kan no na anka meyɛ akɔa	228
Kanea a yɛdze hwɛ hɛn kwan mu	229
Kanɛ wiase yi nyinaa 'ra yɛ me de	230
Kasa ma yɛnte wo nne	231

Kasa, Ohene kasa	232
Kenyan W'edwuma yi	233
Ko gyidi ko pa	234
Ko gyidi ko pa no	235
Konyimdzi wo ho ma hon a wotwer Jesus	236
Kora me nkwa, so me mu	237
Kronkron, Kronkron	238
Krɔnkrɔn! Krɔnkrɔn! Krɔnkrɔn!	239
Kwasida, mewo anigye	240
Kyerɛ yen W'anuonyam, Owura	241
Ma adom kuruwa no nye ma	242
Ma Awurade Nyame so	243
Ma Elijah atade no ngu me so	244
Ma Honhom Kronkron mu ogya no mmra	245
Ma menka nea mahu	246
Ma menka W'asempa no daa	247
Ma mennantew sɛnea Jesus nantewee	248
Ma mense Kristo me suban m'	249
Ma mente Wo nne daa	250
Ma mente Wo nne m'Awurade	251
Ma mentena wo pe mu daa	252
Ma menyɛ de 'Wo, mo Wura	253
Ma menyɛ sɛnea tetefo no yɛ	254
Ma minhu Wo	255
Ma mununkum no nkata me so	256
Ma ogya no mmra	257

Ma Wo gya no ndaw	258
Ma wo ngosra mmra yen so	259
Ma wo nsa so, ma wo nsa so	260
Ma wodɔ no ntena me mu	261
Ma yen nsu no bi; ma yen nsu	262
Ma yenhu Wo pɛ, Awurade	263
Ma Yesu ahoɔfɛ nna adi me mu	264
M'agyenkwa Yesu ama me gyinabea foforo	265
M'ahɔɔden ne Awurade ampa	266
M'ahɔɔden sa a Wo ne m'ahɔɔden	267
M'akoma ahyɛ ma, ahyɛ ma abu so	268
M'akoma mu, m'akoma mu	269
M'asɛm yɛ Yiw! ɛyɛ Yiw	270
M'asomdwoe apam wɔ hɔ ma wɔn a	271
Masɔr' bɛkɔ so ayɛ hann	272
M'asɔre yi, asraafo ne mo	273
Maba Wo nwunu ase	274
Mahu Nyame anya biribi	275
Mahu Yesu, Yosef ba no	276
Mahyia No, Jesus	277
Manya nyɛnko, nyɛnko a ɔmmpa da	278
Manya yɔnko Jesus mu	279
Mbeamudua n' ase, m'bɔkɔ hɔ	280
M'beyi Jesus akyerɛ	281
M'bɛyɛ dɛ Jesus; m'bɛyɛ dɛ Jesus	282
Mbrɛ Jesus Ne dzin dua yɛ dɛw	283
Mbrɛ metse yi ara minnyi hwee ka	284

Me brɛ renɔŋ kwa	285
Me brɛ renɔŋ kwa, wɔ otwa adwuma yi mu	286
Me dɔfo ne Wo, me Wura	287
Me Guankɔbea ne Wo	288
Me gyefo kɛse, Awurade	289
Me gyefo ne Wo, Awurade	290
Me honhom, kra ne me honam	291
Me hye hama afa nea eye ama me	292
Me kra 'Damfo, Jesus,	293
Me kra repere hwehwɛ Wo	294
Me kra, di dɛw na wo nkwagye aba	295
Me kra, di dɛw na yi Awurade aɔ	296
Me kra, hyira Awurade	297
Me kra, hyira Ewuradze	298
Me kuruwa nie, Awurade	299
Me mpokyerɛ nyina ebubu	300
Me mu ade nyinaa behyira Wo	301
Me na Nyame afrɛ me	302
Me ne No bedi dɛw daa	303
Me ne Nyame bɛkɔ awiɛ	304
Me nhwɛso pa ne Wo	305
Me nnamfo pa a medɔ wɔn no	306
Me Nya-me ye	307
Me werɛ remfi	308
Me Wura Jesus, Me Wura Jesus	309
Me Wura ne Wo	310
Me Wura Yesu yɛ nkwa nsu a ɛrepem	311

Me Wura, m' Agyenkwa	312
Medɔ wo fi m'akoma mu	313
Meda W'ase; Me da W'ase	314
Meda wo ase o o	315
Meda Yesu basa so	316
Medan Wo, me Nyame	317
Mede m'akoma mɛda W'ase	318
Mede m'ano beyi Wo aye	319
Mede m'ano fafa bɛka	320
Mede m'aseda 'brɛ Wo	321
Mede me honam ne me kra	322
Mede meho bɛhyɛ Yesu Kristo ase	323
Mede ɔhyewbɔ gya ne Jesus benantew	324
Medi W'akyi daa M'Agyenkwa	325
Medi Wo din ho adanse akyerɛ aman	326
Meenya ngyirama apem matow ndwom	327
Megye Nyame edzi	328
Mehu N'anuonyam sɛnea ste	329
Mehwehwɛ Wo, Yesu nko	330
Meka wo ho, na mma nsuro	331
Mekyɛn ɔhonyani	332
Mene nkwagye farebae	333
Mene no anante mfɛs kakra ni	334
Mene Onyankopɔn W'Awurade no	335
Mene Yehowa, Me din ne no	336
Menim sɛ Awurade bebue kwan bi ama m'	337
Menya nhyira, nhyira a ɔbor do	338

Mer'hwehwɛ W' na mahu sɛ-neə Wote	339
Mer'mma m'abam mmu da	340
Merehwehwɛ Wo	341
Merennyaw Wo da biara da	342
Merensesa me Nyame da	343
Merepem so kɔ	344
Meresiesie nnipa bi ama wɔn tumi	345
Mesi m'asɔre asi ogya so,	346
Mesi me dan wɔ ɔbotan so	347
Mete ase yi, mɛto Yehowa dwom;	348
Mete nne bi firi soro	349
Mete wɔ soro sɛ wɔrebɔ sanku	350
Metse ɔdɔ ne nsɛm	351
Metse Ne nka m'akoma mu	352
Mewɔ agyapade wɔ Kristo mu,	353
Mewɔ anuonyam bi wɔ soro hɔ	354
Mewɔ Jesus a ɔte me mu	355
Mewɔ Jesus me nkwa nyinaa mu;	356
Mewɔ Nyame Otumfo wɔ m'anim	357
Meyɛ honam ne mogya na	358
Meyɛ Ogya a Meredɛr' wɔ wo mu	359
Meyɛ ogya mframa a Merdɛr' wɔ wo mu	360
Meyɛ Onyame, meɛ Onyame	361
Meyi wo din aɛ daa nyinaa	362
Meyi Yesu aɛ	363
Mɛbrɛ m'akoma ase	364
Mɛdɔ wo O Kristo	365

Mɛdɔ wo, me Wura mɛsom Wo	366
Mɛda W'ase, meyi W'ayɛ	367
Mɛhyehyɛ m'adamude wɔ soro	368
Mɛkɔ bepɔw no so	369
Mɛto Awurade ho dwom	370
Mɛto dwom mama Onyame	371
Mɛtrontrom Wo, meyi W'ayɛ	372
Mɛyɛ dɛn na makamfo Wo m'Agya e	373
Mɛyɛ nea metumi ahyɛ W'anuonyam	374
Mifi nkoasom yaw ne sum no mu	375
Migyina Calvary bepɔ no so	376
Migyina Obotantim no so	377
Mihunuu wo akyiri, na mɛfrɛɛ wo	378
Mihuu wɔ bepɔ n'atifi	379
Minim Ne din, ɔn' ne Jesus	380
Minim No, Awurade	381
Minim sɛ mogya no	382
Minyim dɛ Oyɛ nwanwanyi	383
Mitwa W'afɔremuka ho hyia	384
Mma nnwen' ntra so	385
M-ma wo werɛ mmfiri	386
Mmerɛ mete yi ara	387
Mmeresanten No	388
Mo ho dɔ ntsi na Jesus baa	389
Mo ne me nkamfo Awurade ne kɛseyɛ	390
Mogya n' atue emukɔ kwan	391
Mogya nti na manya nkwa	392

Momfa aseda nhyen	393
Momfa osebo mmra N'anin	394
Momma yenni Yesu ho nkɔmmɔ	395
Momma yenni yen	396
Momma yemmɔ 'ose	397
Momma yenkamfo Yehowa	398
Monhwe nnomaa a wokyin wɔ wim	399
Monhwe yen Hene Jesus,	400
Monhye Me din kronkron no anuonyam	401
Monkeka se Yesu ye	402
Monna Nyame ase	403
Monna Nyame ase daa	404
Montintim, mma monhinhim da	405
Monto dwom dede nyi Awurade aye	406
Monto dwom pa mma agyenkwa	407
Monto dwom, mommo ose	408
Monto Yehowa akwan ho dwom	409
Morotwɛn ne mbae no	410
Na wɔawo Ɔba ama yen;	411
Na wɔtoo Onyankopɔn akɔa	412
N'asɛm, N'asɛm ye sunsum	413
N'ayeyi rensa da	414
N'enyimnyam behyerɛn hɛn do	415
Ne do Ne do	416
Ne dzin ɔnnye Jesus, Ɔye me nyenko	417
Ne mogya no adi bem;	418

Nea assee nyinaa	419
Nea Owui wɔ Kalvary sunsum no	420
Nea ɔma sukooko fifir	421
Nea wafɛ me no, Ɔnim nea ɔde me bɛyɛ	422
Nea Wayɛ ama me, Ɔsɛ nnaase	423
Nea wɔkyeree no wɔ Getsemane	424
Nhyira ne Yehowa	425
Nhyira nka Awurade	426
Nhyira nka nea obuee adom pon	427
Nhyira nka Wo, nhyira nka Wo	428
Nhyira Wura ne Wo	429
Nka emi nko a	430
Nkunimdi! Nkunimdi!	431
Nkunimdifo a mewɔ ne nsraban mu	432
Nkwa aboodoo	433
Nkwa nsu repem	434
Nkwa nsu resen	435
Nkwa nsuo no repem	436
Nkwa nsuti ne Wo	437
Nnipa nyinaa besi dɛn ate nsɛmpa yi	438
Nnommaa de wɔn nnwomto yi N'ayɛ	439
Nnsuro na gye Me di	440
Nnwom bi a yɛbɛto wɔ soro hɔ a	441
Nwanwani! Nwanwani!	442
Nyame a tete nna no mu	443
Nyame a Woyɛ ɔbaatan pa	444
Nyame a Woyɛ bɔne aduro	445

Nyame a woyɛ kwankyerɛfo pa	446
Nyame ahome, twi fa me so	447
Nyame ahyɛ bɔ sɛ	448
Nyame ayɛ wo yie	449
Nyame ayi Ne dɔ adi	450
Nyame dɔ ne mma	451
Nyame ne Honhom, sian bra mo do	452
‘Nyame ne yɛn wɔ hɔ	453
Nyame teasefo Sunsum, gu me so foforo	454
Nyame yɛ ahotewfo	455
Nyame ye, Onyame ye daa	456
Nyan me o, me Nyame e	457
Nyankopɔn wɔ yɛn mu	458
Nyankopɔn yeyi W’ayɛ	459
Nyansabuakwa Nyame	460
Nyew, Ɔsee me dɛ montwɛn	461
O bɔgya, bɔgya krɔnkrɔn	462
O ɛdɛw ne ahomgye nwanwa	463
O Honhom Kronkron a	464
O hwie ngo fofor gu me	465
O Israel Yakob Nyame	466
O mo Wura, meda	467
O tsie Jesus Ne ndze	468
O’ Tweaduampɔn Nyame	469
O Yesu dɔfo pa	470
Obesi m’ yie, obesi m’ yie	471

Obi din de Yesu, Ɔwɔ nkwa	472
Obiara nte sɛ Wo	473
Odi m'ananim na ɔkyerɛ me kwan	474
Odimafo, Odimafo, Odimafo	475
Oduyɛfo kɛsɛ n' abɛn	476
Oebubu mo mpokyerɛ m'	477
Oguammaa a wokum No	478
Oguammaa a wokum No no	479
Oguammaa no de Ne mogya atɔ me	480
Oguammaa sɛ nnaasɛ	481
Oguammaa sɛ ayeyi	482
Oguammaa, Nyame 'Guammaa	483
Oguanhwɛfo, na ɔkyerɛ me kwan	484
Ogya no bɛdɛr' akoma biara mu	485
Ogya no redɛw	486
Ogya no rennum da	487
Ohunu me akyiri	488
Okokuroko, yeyi W'ayɛ	489
Okristoni, ma w'ani nna	490
Onipa bɛn na mframa ne	491
Onni bi adamfo	492
Onua pa, bra fie	493
Onua, hu sɛ Ɔbɔɔ wo din	494
Onua, kyɛrɛ me w'anigye	495
Onyame ba no, Kristo	496
Onyame Ba, yeyi W'ayɛ daa	497
Onyame bɛyɛ N'adwuma sɛ	498

Onyame gya redɛw	499
Onyame ho yɛ hu, munyi N'ayɛ	500
Onyame Honhom Kronkron	501
Onyame kae me ɛ	502
Onyame Kanea, di m'anim o	503
Onyame Sunsum, hyɛ me ma daa	504
Onyame, Wo na yɛɛsom Wo	505
Onyame wɔ hɔ oo	506
Onyankopɔn asafo mma	507
Onyankopɔn Ba ne Wo	508
Onyankopɔn Kronkron, Ohenkɛse	509
Onyankopɔn, ma ɛnyɛ 'yie	510
Onyankopɔn, Wo yɛ kɛse	511
Osiandɛ Owui maa hɛn	512
Osoro dɔm no atwa ahyia redi ahurisi	513
Osuani nokwafo, mɛyɛ daa	514
Otumfo Nyame, Baasa Koro no	515
Otumfo Nyankopɔn	516
Otumfo Nyankopɔn, bedi hene	517
Otwa adwuma no so	518
Owu antumi No	519
Owu maa me, Owu maa me	520
Owui ma meenya nkwa	521
Owura bi a, midi N'akyi	522
Owura Yesu	523
Owusɔre; frankaa rehim	524

Ɔagye m' mbordo ara	525
Ɔahye Jesus ɔhen	526
Ɔbae begyee m' nkwa	527
Ɔbekasa ama me	528
Ɔben me kyen m'adamfo	529
Ɔboafo bi nni baabiara	530
Ɔboafo kɛse ne Awurade	531
Ɔbra n' adandan nyinaa mu	532
Ɔbrefo, bra, bra na behome	533
Ɔbrefo, fa wo ho ma Nyame	534
Ɔdafo a woada	535
Ɔdɛfoɔ Nyame e, ye' hene Ne W'	536
Ɔdo ben ni, ɔdo nwanwa	537
Ɔdo na Mado wo	538
Ɔdo Onyankopɔn, yeyi	539
Ɔdofo kɛse bi a mahu no yi	540
Ɔde yen ko o	541
Ɔdomankoma Agya Onyame	542
Ɔdzebɔnyɛnyi nni enyimnyam	543
Ɔfrɛ a w'afɛ yen no ye ɔsoro frɛ	544
Ɔfrɛ yi ye ɔfrɛ kronkron	545
Ɔgyefo bi nni ho nnɛ sɛ Kristo no	546
Ɔgyefo, Ɔgyefo, Ɔgyefo bi nni ho	547
Ɔhoɔho ne manfrani	548
Ɔhempon Kristo no te	549
Ɔhene Jesus de me aye ne de	550
Ɔhonam adwene ye owu	551

Ohwɛfo wui dua ho	552
Ɔka yɛn ho, Ɔka yɛn ho	553
Ɔko kɛsɛ no abɔ adzɛ	554
Ɔkura yɛn mu	555
Ɔkwan dedaw no mu	556
Ɔkyɛn ade nyinaa	557
Ɔkyɛn wɔn nyinaa	558
Ɔman Ghana ba	559
Ɔne wo nam, ɔrennyaɛ wo	560
Ɔne yɛn bɛkɔ o	561
Ɔnnso Nyame yɛ	562
Ɔno n' ewiasɛ wɔ Ne nsam,	563
Ɔno na ɔreba 'i	564
Ɔno na W'akasa, Ɔnim ade nyinaa	565
Ɔnwanwafo bi a magyɛ No adi	566
Ɔrempa me da	567
Ɔsabarima Yehowa	568
Ɔsɛ ayeyi, Agya Nyame sɛ ayeyi	569
Ɔsomaɛ N'asɛm saa me yare	570
Ɔsor nsanku robɔ ayeyi	571
Ɔsoro mma ntaa dinn	572
Ɔsoro yɛ Wo de asase nso yɛ Wo de	573
Ɔsoro yɛ Wo de, asase yɛ Wo nan ntiaso	574
Ɔsorofo reto dwom sɛ	575
Ɔtse ase, Oenyan efi ewufo m'	576
Ɔtwɛn na metwɛn Wo	577
Ɔwɔ mu sɛ Ɔkamafoɔ	578

Oye Onwanwani	579
Oye ahene mu Hene	580
Oye anɔpawɪ mframa	581
Oye anidasoɔ a ɔnhɣe oniwuo	582
Oye me yɔnko pa, mmere horow pii	583
Oye nkwagye hann wɔ mekra mu	584
Oye nokwafo, ade biara nso no ye	585
Oye Onyame koro no ara	586
Oye tete botan	587
Oye yɔnko nokwafo	588
Pentekost da no n'	589
Pentekoste da no dui no	590
Pentekoste gya n'	591
Pentekoste Gya n'	592
Popa me bɔne na fa me ye Wo de	593
Senea Onyankopɔn dɔɔ wiase ni	594
Serew, me nua, serew	595
Sɛ Ofɛ me a mɛgye No so	596
Sɛ ɔko no mu ye den dɛn ara a	597
Sɛ ɔnka me ho a, mintumi nye hwee	598
Sɛ ɔntse dɛm a, nkyɛ mennkɛka	599
Sɛ mahu Yesu yi,	600
Sɛ mehwe Wo dɔ a Wode dɔ me no a	601
Sɛ menya tɛkyerɛma apem a	602
Sɛ wiase mu bɔn' ne mmɔnsam tum'	603

Sɛ wɔamfi nsu ne	604
Sɛ wo bɛgye no adi	605
Sɛ wo gya redɛr' a	606
Sɛ wobɛsom Nyame yiye a	607
Sɛ yedi ntetewmu a	608
Sɛ yɛtsew tɔ bɔgya no mu a	609
Sɛɛ n', sɛɛ n', sɛɛ n' Onyame nipa sɛɛ	610
Sɛnea daakye bi	611
Sɛnea Mayɛ mo ni	612
Sika mpempempem ntumi ntɔ	613
Soma me	614
Soro aburuburo san bra me kra mu bio	615
Sɔ me nsa na gye m'taataa	616
Sɔre, hyerɛn, kɔ w'anɪm ara	617
Sra me ngo, ngo kronkron no	618
Sra me ngo, sra me ngo	619
Sra me, sra me, sra me	620
Sum nni hɔ bio, sum nni hɔ bio	621
Sum nyina'ra kɔ	622
Sum yi mu, m'bɔhwɛ m'kandzea kan	623
Sunsum kronkron san bra	624
Sunsum Krɔnkrɔn bra	625
Sunsum Krɔnkrɔn bra hɛn akoma m'	626
Taforo yɛn mmrɛwɛ nyina'ra	627
Tena me mu, Na wobenya Nkwa	628
Tenetene me W'asɛm no mu	629

Tete gya no r'ye adwuma	630
Tete mmere mu gya no ɛredɛw	631
Tete mmere mu Nyankopɔn	632
Tete ntredɛɛ Nya-me	633
Tete ntredɛɛ Nyame ne Wo	634
Tete Pentekoste Tumi no	635
Tetefo no huu Yesu	636
Tsena M'asɛm mu	637
Tumi, anuonyam ne ahenni	638
Tumi kɛsɛ, adom kɛsɛ	639
Twe me bɛn Wo, nhyirafo Nyame	640
W'adwuma yi ho asodi da me so	641
W'ahengua si	642
W'ahenni ye daa 'henni	643
Wahwe m'adifi ne me fieba	644
Wama me nso masɛ bi nne	645
Wama No so kyɛn ade nyinaa	646
Wannyi n'ani annhintaw me	647
W'asafo ti ne Wo, yen Yesu	648
W'asɛm so na m'ani da	649
Wasɛm ye me nan ase kanea	650
Wasɛn me ne Christ	651
W'asɔre afi owu m'	652
Wasɔre, ɔnni ha	653
W'atwere me din wo nkwa nwoma no mu	654
W'ayamye dɔso ma yen nyinaa'ra	655

W'ayamye nti	656
W'ayɛ ade nyinaa yiye	657
W'ayɛ ama me	658
W'ayi me afiri dɔte pɔtɔɔ no mu	659
W'ayi Ne ho adi akyerɛ bio	660
W'ayi, W'ayi, W'ayi oo oo	661
Wɛn w'aso na bue	662
Wiase ahonya	663
Wiase aman nyinaa	664
Wiase amane dɔɔso	665
Wiase amane no dɔɔso	666
Wiase awiei reba	667
Wo a me koma afe wo	668
Wo din da me so yi	669
Wo din yɛ kɛse boro din nyinaa so	670
Wo ho kɔm dze me kra	671
Wo ho yɛ hu; Wotumi	672
Wo koma tɛɛ, sɛ me koma te	673
Wo Kronkronyɛ yɛ me fɛ	674
Wo na metwere Wo, ao	675
Wo na W'adom yɛn	676
Wo ne me Kwankyerɛfoɔ, Awurade	677
Wo ne nkwa abodoo a wofi sor bae	678
Wo nko na Wosɛ nnaase	679
Wo nko ne Awurade, Jesus	680
Wo nkyɛn ara, Nyame	681
Wo nnwuma nyinaa da wo ase	682

Wo nsa ano adwuma trontrom Wo	683
Wo nsam na yɛwɔ, Awurade	684
Wo pɛ na ɛyɛ, ma Wo pɛ nyɛ n'adwuma	685
Wo pɛ, nyɛ me pɛ, na ɛnyɛ	686
Wo yɛ kronkron; Wo yɛ kronkron	687
Woadom me	688
Woayɛ bi ama yɛn	689
Woayɛ bi ama yɛn, me Wura Jesus	690
Woda so yɛ Onyame	691
Wode tetefo yɛɛ adwuma,	692
Wofrɛɛ me sɛ me mmɛyɛ adwuma	693
Wonyi Nyame Hen ayɛw	694
Woso na Wo k'rɔn	695
Woso na Wokorɔn	696
Wote M'ase a, wubehu sɛnea Mete	697
Wotoo W'anwanwado nsa no frɛɛ yɛn	698
Woyɛ Onwenfo	699
Woyɛ ahene mu Hene	700
Woyɛ Ahunabobrim	701
Woyɛ M'agya Na Wodo me	702
Woyɛ Nyame a wo so na Wo Korɔn	703
Woyɛ Nyame kɛsɛ	704
Woyɛ Onyame, ahyɛase ne awiees	705
Woyɛ Onyame, daa nyinaa, baabiara	706
Wo Kalvary bepɔw no so	707
Wɔadi nkunim! Nkunimdi wura	708
Wɔawo m' ɔba	709

Wɔbɛhwim yɛn afa	710
Wɔkum, wɔkum	711
Wɔmbɔ dawur' nkodu asaase ano	712
Wɔmmɔ m' dadewa wɔmmɔ m'	713
Wɔn a wɔtwɛn Awurade no	714
Wɔn a wɔtwɛn Yehowa	715
Wɔn a wɔwɔ gyidi no mu n'	716
Wɔnka aheman mu asɛm	717
Wɔwoo W' maa me	718
 Yaw Nyimpa! Wɔnhwɛ dzin bi a	719
Yebebu akontaa, akontaa da bi	720
Yebedi dɛw bi da bi	721
Yebetumi akɔ akɔfa asase no	722
Yehowa bɛhwɛ	723
Yehowa me botantim	724
Yehowa ne wo din kɛse	725
Yehowa no ka wo ho	726
Yehowa yɛ Ɔkomafo ma abrafo	727
Yehowa, nhyira nka Wo din	728
Yehowa, yeyi W'ayɛ	729
Yehuhoro Wo, Yehowa Wofata	730
Yesu abewu ama me debɔnyeni	731
Yesu, di yɛn kan	732
Yesu dɔ me, na ɔde	733
Yesu hwɛ m' wo nan ase	734
Yesu ka wo ho Ɔdi	735

Yesu Kristo aye wo somfo	736
Yesu Kristo, behwe yen	737
Yesu Kristo maba wo ho	738
Yesu Kristo Wasore	739
Yesu Kristo, Woye ohene	740
Yesu Kristo ye agyenkwa	741
Yesu, Kristo ye Onwanwani	742
Yesu, ma me ne W' nnante daa	743
Yesu ma memfa me ho	744
Yesu mogya ne m'ahyehyede	745
Yesu N'ayeforo ne me	746
Yesu ne mogya no	747
Yesu ne nkwa botan no	748
Yesu nko na me ne no tu kwan yi	749
Yesu wo ho ye fe se!	750
Yesu ye, Oye ampa	751
Yesu ye, Oye mmoroso	752
Yesu, wo nkyen na metena	753
Yeyi Wo din aye, Asafo Yehowa	754
Ye edwuma hwer, ma wo ho nkam'	755
Ye M' krado, Ohen ye m' krado	756
Ye m'adwuma, ye m'adwuma	757
Ye me ho nsenkyerenne ma ensi me yiye	758
Ye w'adwuma adesae reba	759
Yeahyia mu yi, mframa bebo	760
Yeasee ne nnwuma,	761
Yebeko so-ro akodi dew bi	762

Yɛbɛma Wo din so,	763
Yɛbɛsɛ no, sɛ Yesu Kristo	764
Yɛbɛsto Ebenezer, Nyame N'adom ara kwa	765
Yɛbɔbom yɛaka No do,	766
Yɛda W'ase a, sɛfata Wo	767
Yɛda W'ase na yeyi W'ayɛ	768
Yɛda W'ase o, yɛda W'ase o	769
Yɛde akoma koro da N'asɛ	770
Yɛde anigye refi adi	771
Yɛde gyidi na 'yɛ ade nyinaa	772
Yɛdze ayɛyi ndwom ara	773
Yɛdze enyimnyam bɛma Jesus	774
Yɛkotow Wo, na yɛsɔre Wo	775
Yɛn Hene reba o, Onam reba	776
Yɛn nnipa mma nkyɛ ha koraa	777
Yɛn Nyame so, N'ahenni yɛ kɛsɛ	778
Yɛn Nyankopɔn ne kɛsɛ no	779
Yɛn nyinaa bom de anigye bɔ ose	780
Yɛn tete botan ne Wo, Yehowa	781
Yɛn Wura Kristo reba bio	782
Yɛnam kwan no mu	783
Yɛrekɔ kuro foforo no mu	784
Yɛrekɔ man papa bi m'	785
Yɛretu kwan akɔ soro fie	786
Yɛretutu yɛn anan sɛnea	787
Yɛrewu ama nkyirimma	788
Yɛrobɔ kwan bi, robɔ kwan bi	789
Yɛr'yi W'ayɛ asɔre Wo	790
Yɛsen nkunimdifo	791

Yeyɛ mbeamudua n' ho akofo	792
Yeyi wo din aye	793
Yiw, yiw, yiw ampa sɛ	794
Yiye bebrebe, yiye bebrebe a	795
Yuda abusua kuo mu gyata no	796
 Zion Abandenden	 797